



LOT INŽENJERING d.o.o.
Ulica Baku br.88 Podgorica, Montenegro
Matični broj (pib) : 03324486 PDV: 30/31-22362-7
Sifra djelatnosti: 7112
Ziro račun: 520-39573-84 Hipotekarna banka
Tel: +382 69 954 530 Tel: +382 67343 643
mail: info.lotinzenjerding@gmail.com web: www.lotinzenjerding.com

ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ZA PROJEKAT IZGRADNJE OBJEKTA ZA
PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ
OBNOVLJIVIH RESURSA – SOLARNE ELEKTRANE

Podgorica,
Februar 2024. godine

Sadržaj

1. OPŠTE INFORMACIJE.....	6
2. OPIS LOKACIJE.....	21
2.1. Opis lokacije	21
2.2. Kopija plana katastarskih parcela.....	22
2.3. Podaci o potrebnoj površini zemljišta.....	25
2.4. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena	26
2.5. Izvorišta vodosnabdijevanja i osnovne hidrološke karakteristike	36
2.6. Klimatske karakteristike	39
2.7. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa tog područja i njegovog podzemnog dijela.....	42
2.8. Apsorpcioni kapaciteti prirodne sredine.....	42
2.9. Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa.....	43
2.9.1. Flora	43
2.9.2. Fauna	48
2.9.3. Prirodna dobra	57
2.10. Osnovne karakteristike predjela	58
2.11. Zaštićeni objekti i dobara kulturno-istorijske baštine	60
2.12. Naseljenost i koncentracija stanovništva	61
2.13. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima infrastrukture	64
3. OPIS PROJEKTA	65
3.1. Fizičke karakteristike projekta	65
3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta.....	66
3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta	70
3.4. Vrste i količine potrebne energije i energenata, vode, sirovina i drugog potrošnog materijala	100
3.5. Procjene vrste i količine: očekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu izazvati zagađivanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, toplotu, zračenje (jonizujuća i nejonizujuća), proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionisanja projekta	100
3.6. Tehnologije tretiranja svih vrsta otpadnih materija	104

4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENTA ŽIVOTNE SREDINE	106
5. OPIS MOGUĆIH ALTERNATIVA	112
5.1. Lokacija.....	112
5.2. Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi	112
5.3. Proizvodni procesi ili tehnologija	112
5.4. Metode rada u toku izvođenja i funkcionisanja projekta.....	113
5.5. Planovi lokacija i nacrti projekta.....	113
5.6. Vrsta i izbor materijala za izvođenje projekta	113
5.7. Vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta	113
5.8. Datum početka i završetka izvođenja Projekta.....	113
5.9. Veličina lokacije ili objekta	114
5.10. Obim proizvodnje	114
5.11. Kontrola zagađenja.....	114
5.12. Uređenje odlaganja otpada uključujući reciklažu, ponovno korišćenje i konačno odlaganje	114
5.13. Uređenje pristupa projektu i saobraćajnim putevima.....	114
5.14. Odgovornost i proceduru za upravljanje životnom sredinom	114
5.15. Obuke.....	115
5.16. Monitoring	115
5.17. Planovi za vanredne situacije	115
5.18. Uklanjanje projekta i dovođenje lokacije u prvobitno stanje	115
6. OPIS SEGMENTA ŽIVOTNE SREDINE	116
6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija).....	116
6.2. Zdravlje ljudi	116
6.3. Biodiverzitet	117
6.3.1. Opis flore.....	117
6.3.2. Opis faune	120
6.4. Zemljište (zauzimanje/korišćenje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke i geomorfološke karakteristike).....	124
6.5. Tlo (organske materije, erozija, zbijenost, zatvaranje tla).....	125
6.6. Voda (hidromorfološke promjene, količina i kvalitet sa posebnim osvrtom na ispuste otpadnih voda)	125
6.7. Vazduh (kvalitet vazduha).....	129
6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticaji bitni za adaptaciju)	132
6.9. Materijalna dobra i postojeći objekti	134
6.10. Kulturno nasljeđe-nepokretna kulturna dobra	134

6.11. Predio i topografija	134
6.12. Izgrađenost prostora lokacije i njena okolina	135
7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU	136
 7.1. Uticaj na kvalitet vazduha.....	137
 7.1.2. Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike	140
 7.1.3. Mogućnost uticaja na prekogranično zagadivanje vazduha	140
 7.2. Uticaj na kvalitet voda.....	141
 7.2.1. Mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda	142
 7.3. Uticaj na zemljište	142
 7.4. Uticaj buke	143
 7.5. Uticaj na lokalno stanovništvo.....	144
 7.6. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu	146
 7.6.1. Gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa	148
 7.7. Uticaj na namjenu i korišćenje površina.....	149
 7.8. Uticaj na komunalnu infrastrukturu.....	149
 7.9. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu.....	149
 7.10. Uticaj na karakteristike pejzaža	149
 7.11. Kumulativni uticaj.....	151
 7.12. Vizuelni uticaji.....	152
 7.13. Uticaj na upotrebu poljoprivrednog zemljišta i slično	152
8. OPIS MJERA PREDVIĐENIH U CILJU SPRJEČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	153
 8.1. Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za njihovo sprovođenje	153
 8.2. Mjere u slučaju incidenta.....	157
 8.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine	161
 8.4. Opšte mjere zaštite	172
 8.5.Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje, smanjenje ili neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu	173
9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU	174
 9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili započinjanja aktivnosti na lokacijama na kojima se očekuje uticaj na životnu sredinu	174
 9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu	175
 9.3. Mesta, način i učestalost mjerena utvrđenih parametara.....	175
 9.4. Sadržaj i dinamika dostavljanja izvještaja o izvršenim mjeranjima	175
 9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerjenja	175

9.6. Prekogranični program praćenja uticaja na životnu sredinu.....	176
10. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA.....	177
11. PODACI O MOGUĆIM POTEŠKOĆAMA NA KOJE JE NAIŠAO NOSILAC PROJEKTA U PRIKUPLJANJU PODATAKA I DOKUMENTACIJE	182
12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA PLANIRANOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA.....	183
13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ELABORATA.....	184
14. IZVORI PODATAKA	185
PRILOZI	188

1. OPŠTE INFORMACIJE

a) Podaci o nosiocu Projekta

Nosilac Projekta:	„GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o.
Adresa:	Ul. Liješnje broj 10, Podgorica
Registracijski broj:	51108333
PIB:	03520293
Odgovorno lice:	Pavle Vukčević
Lice za kontakt	Pavle Vukčević
Mob.tel.	+382 67 901 000
e-mail:	pavle.vukcevic@marextechnology.me

b) Glavni podaci o Projektu

Naziv Projekta:	Solarna elektrana
Lokacija:	Šipačno, Opština Nikšić
Katastarske parcele	Katastarske parcele: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784 , 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, Opština Nikšić
Naziv objekta:	Solarna elektrana
Vrsta radova:	Izgradnja

c) Podaci o organizaciji i licima koja su učestvovala u izradi Elaborata

Obrađivač:	LOT INŽENJERING d.o.o. Podgorica
Autori Elaborata:	Marjana Kaluđerović – dipl. inž. metalurgije Golub Ćulafić – Msc geografije Nemanja Ružić – Msc biologije i ekologije Vasilije Gazivoda, dipl. inž. građevine



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0938793 / 001
U Podgorici, dana 14.09.2020.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću DOO "LOT INŽENJERING" ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, NADZOR PODGORICA, broj 300791 podnijetoj dana 11.09.2020. u 14:41:31, preko

Ime i prezime: LJILJANA PRELEVIĆ
JMBG ili br.pasoša: 0106958215013 CRNA GORA
Adresa: ZAGREBAČKA 94 PODGORICA CRNA GORA

donosi

RJEŠENJE

Registruje se osnivanje DOO "LOT INŽENJERING" ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, NADZOR PODGORICA sa sljedećim podacima:

Skraćeni naziv:	LOT INŽENJERING
Oblik organizovanja:	DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Nastanak:	Osnivanjem
Registarski broj:	50938793
PIB:	03324486
Datum statuta:	09.09.2020.
Datum ugovora:	09.09.2020.
Adresa uprave - sjedište:	BAKU BR. 86 PODGORICA
Adresa za prijem službene pošte:	BAKU BR. 86 PODGORICA
Adresa glavnog mjesto poslovanja:	BAKU BR. 86 PODGORICA
Pretežna djelatnost:	7112 Inženjerske djelatnosti i tehnicko savjetovanje
Oblik svojine:	Privatna
Kontakt:	Telefon: +38269954530 E-mail: bskot1994@gmail.com
Podaci o osnovnom kapitalu:	Ukupni kapital: 2,00 Euro Novčani: 2,00 Euro Nenovčani: 0,00 Euro
Porijeklo kapitala:	Domaći
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:	DA

Osnivač:

BOŠKO TODOROVIĆ
 MB/JMBG/BR. PASOŠA/: 3105994214990 CRNA GORA
 Adresa: LIPOVO BB KOLAŠIN CRNA GORA
 Udio: 30%

Osnivač:

VASILJE GAZIVODA
 MB/JMBG/BR. PASOŠA/: 1405978210035 CRNA GORA
 Adresa: TRG NEZAVISNOSTI BR. 8 PODGORICA CRNA GORA
 Udio: 70%

Izvršni direktor:

BOŠKO TODOROVIĆ
 JMBG/BR. PASOŠA: 3105994214990 CRNA GORA
 Adresa: LIPOVO BB KOLAŠIN CRNA GORA
 Ovlašćenja u prometu: Neograničeno

Ovlašćeni zastupnik:

BOŠKO TODOROVIĆ
 JMBG/BR. PASOŠA: 3105994214990 CRNA GORA
 Adresa: LIPOVO BB KOLAŠIN CRNA GORA
 Ovlašćenja u prometu: Neograničeno
 Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnositac je dana 11.09.2020 u 14:41:31 podnio prijavu za registraciju osnivanja društva sa ograničenim odgovornošću LOT INŽENJERING.

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).



Sam. savjetnik I

Marija Mićković

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

Broj: 12

Mjesto i datum: Podgorica 13 . 02 . 2024 . god.

Na osnovu Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“ br. 75/18) donosim:

RJEŠENJE

O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu „Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane na katastarskim parcelama broj: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784 , 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, Opština Nikšić, u sastavu:


- 1. Marjana Kaluđerović – dipl. inž. metalurgije**
- 2. Golub Ćulafić – Msc geografije**
- 3. Nemanja Ružić – Msc biologije i ekologije**
- 4. Vasilije Gazivoda, dipl. inž. Građevine**

Multidisciplinarni tim se prilikom izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu mora pridržavati Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“ broj 75/18) i drugih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast.

Članovi Multidisciplinarnog tima ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“ broj 75/18).

Za koordinatora u Multidisciplinarnom timu određujem Marjanu Kaluđerović, dipl.inž.met.

Direktor
Vasilije Gazivoda



U Podgorici,
13.02.2024. godine



Broj: 01-1051/2
Podgorica, 02.10.2015. godine

Inženjerska komora Crne Gore, rješavajući po Zahtjevu Marjane V. Kaluđerović, dipl.inž. metalurgije iz Podgorice, za izdavanje licence odgovornog projektanta, na osnovu člana 134. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14), člana 7. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14), člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br. 60/03, 32/11) i člana 1 Uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma, Inženjerskoj komori Crne Gore, br. 08-1375 ("Sl. list CG", br. 35/15), donosi

RJEŠENJE

Izdaje se

LICENCA odgovornog projektanta

MARJANI V. KALUĐEROVIĆ, dipl.inž. metalurgije iz Podgorice, za izradu ELABORATA O PROCJENI UTICAJA ZAHVATA NA ŽIVOTNU SREDINU.

OBRASЛОŽENJE

Zahtjevom br. 03-1051 od 30.09.2015. godine, Inženjerskoj komori Crne Gore обратила се Marjana V. Kaluđerović, dipl.inž. metalurgije iz Podgorice, за sticanje licence odgovornog projektanta. U postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje licence odgovornog projektanta, shodno članu 84. stav 5. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14) i člana 7. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i načinu vodenja registra licenci ("Sl. list CG", br. 68/08, 32/14), utvrđeno je:

- da podnositelj zahtjeva posjeduje visoku stručnu spremu - dipl.inž. metalurgije;
- da je celobodena polaganja stručnog ispita po osnovu ranije stečenog prava;
- da je član Inženjerske komore Crne Gore;
- posjeduje odgovarajuće stručne reference od značaja za izradu dijelova tehničke dokumentacije, za koju se izdaje licenca.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, preko Stručne službe Inženjerske komore Crne Gore.

Generalni sekretar:

Svetislav Popović, dipl. pravnik

Službeno lice:

Mirjana Bučan, dipl. pravnik

Obradio:

Miroslav Aksentijević, dipl. pravnik

Dostavljeno:

- Podnositelju zahtjeva;
- U spise predmeta;
- Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
- a/s



Подручје

РАДНА КЊИЖИЦА

Серийни број: **05290**
Регистрациони број: **720/95**

ИСПРАВА О ИДЕНТИТЕТУ:

Издавац	Серийни број	Регионарски број	Мјесто и датум издавања
ЛЛО	00047957	12957	ПОДРУЧЈЕ 18.11.1995

Мјесечни број трубовања: **030227672150/11**

Калуђеровачко Јадранско

Примаме и вистински податак

Име и презиме мјештана: **Вејаслав**

Дан, мјесец и година рођења: **3.7.1967**

Мјесто рођења, очитеши: **Грачанце**

Родбине: **Брк**

Држављанство: **СР ЈУГОСЛАВИЈА**

Подручје

Датум: **10.03.1995**

Е. Бејаслав

ПОДАЦИ О ИДЕНТИТЕТУ

Логотип: Агенција за прометни регистар

— 2 —

ПОДАЦИ О

Број еденице	Назив и јединица правног лица (пословници)	Датум тајништвена радионице	Датум преставка развојне односне
1965	ДП КОМЕНИЈАТ АДРЕСА ЈАСИЋИ ПОДРУЧЈЕ РАДА	3.04.1995.	15.04.1995.
1965	КОМЕНИЈАТ АДРЕСА ЈАСИЋИ ПОДРУЧЈЕ РАДА	16.08.1995.	30.11.1995.
1965	КОМЕНИЈАТ АДРЕСА ЈАСИЋИ ПОДРУЧЈЕ РАДА	06.12.1995.	14.12.1995.
	CEDIS DOO PODGORICA	15.12.2017.	2017.

— 3 —

ЗАПОСЛЕЊУ

Број кампа	Мјесец	Дан	Трајање запосленика	Спознајма	Извештај	Помислена каснија
14/12			Година Мјесец Дан 1995/12/21			
03/14			Година Мјесец Дан 1995/03/21			
22/13			Година Мјесец Дан 1995/13/22			
			Година Мјесец Дан 1995/13/22			

— 4 —

УНИВЕРЗИТЕТ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ У ТИТОГРАДУ
МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ У ТИТОГРАДУ

ДИПЛОМА

о завршеним студијама
на Металуршком факултету у Титограду

Ректор Универзитета „Вељко Влаховић“ у Титограду и
декан Металуршког факултета својим пошиписма и
печатом Универзитета потврђују да је

Ракочевић Војислав Јарко

рођен-а 03.02. 1967 године, у Горажду
отпштина Горажде Социјалистичка Република Босна и
Херцеговина положио-ла све испите предвиђене статутом
Металуршког факултета, смјера *офинишер*
дана 25.06.1991. године и тиме испунио-ла све прописане
услове за стицање дипломе о високој стапници.

На основу тога издаје се ова диплома, којом стиче
специјалистички назив

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МЕТАЛУРГИЈЕ

и сва права предвиђена законом.

Број 205
У Титограду, 20.12.'91 године

Декан,

Момчило Маринковић
Проф. др Момчило Маринковић

Ректор,

Божидар Ђокић
Проф. др Божидар Ђокић



Република Србија

УБ

Универзитет у Београду
 Географски факултет, Београд



Основач: Република Србија

Дозволу за рад број 612-00-02666/2010-04 од 10. децембра 2010.
 године је издало Министарство просвете и науке Републике Србије

Диплома

Голуб, Љубиша, Купафић

рођен 16. јануара 1981. године у Беранама, Црна Гора, уписан школске
 2015/2016. године, а дана 4. јула 2017. године завршио је мастер академске
 стручњака, дружи симетрија, на стручном програму Географија, обима
 60 (шездесет) бодова ЕСПБ са просечном оценом 8,71 (осам и 71/100).

На основу тога издаје му се ова диплома о стиченом високом образовању и академском називу

мастер географ

Број: 7900100

У Београду, 28. фебруара 2018. године

Декан
 Проф. др Дејан Филиповић

Декан

Ректор
 Проф. др Владислав Бумбашевић

Ректор

00079210

VLADA CRNE GORE
Zavod za hidrometeorologiju i seismologiju
Broj: 01-149
Podgorica, 25.01.2021.

Na lični zahtjev Goluba Ćulafića, u smislu člana 33 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) izdaje se

P O T V R D A

Da je **Golub Ćulafić**, msc geografije (VII₂ nivo kvalifikacije obrazovanja), u stalnom radnom odnosu (rad na neodređeno vrijeme) u Zavodu za hidrometeorologiju i seismologiju, počev od 01.04.2010. godine, i raspoređen je na radno mjesto načelnika Odsjeka za hidrometrijska mjerena i obradu.


Prema podacima iz personalne evidencije na dan izdavanja ove potvrde, radeći u poslovima u nivou svoje kvalifikacije obrazovanja, imenovan je ostvario radno iskustvo u trajanju od **10 godina i 9 mjeseci**.

Ova potvrda služi kao dokaz o radnom iskustvu imenovanog, radi ostvarivanja ličnih prava.

DIREKTOR



Luka Mitrović





UNIVERZITET CRNE GORE
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Broj dosjeva: 6 / 16

Crna Gora
UNIVERSITET CRNE GORE
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Broj 828
Podgorica, 05.04.2018. god.

Na osnovu člana 165 stava 1 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", broj 60/03), člana 115 stava 2 Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni list CG", broj 44/14, 47/15 i 40/16) i službene evidencije, a po zahtjevu studenta Ružić (Darko) Nemanja, izdaje se

UVJERENJE

O ZAVRŠENIM POSTDIPLOMSKIM MAGISTARSKIM AKADEMSKIM STUDIJAMA

Ružić (Darko) Nemanja, rođen **12.10.1991.** godine u mjestu **Berane**, opština **Berane, Crna Gora**, upisan je studijske **2016/2017** godine na **PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET** - Podgorica studijski program **BIOLOGIJA-EKOLOGIJA**, u trajanju od **1 (jedne)** godine, obima **60 ECTS** kredita. Studije je završio **03.04.2018.** godine, sa srednjom ocjenom "**A**" (**10.00**) i time stekao

STEPEN MAGISTRA (MSc)

BIOLOGIJA-EKOLOGIJA

Uvjerenje služi privremeno do izdavanja diplome.

Broj: 10
Podgorica, 04.04.2018. godine



D E K A N,
Miranović Djordje
Prof.dr Predrag Miranović

<p style="text-align: center;"><i>Bar</i></p> <p>Општина</p> <p style="text-align: center;">РАДНА КЊИЖИЦА</p> <p>Серијски број: № 0004705 <i>128/2011</i></p> <p>Регистарски број: <i>121051280012</i></p> <p>ИСПРАВА О ИДЕНТИТЕТУ:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Исправа</th> <th>Серијски број</th> <th>Регистарски број</th> <th>Мјесто и датум издавања</th> </tr> <tr> <td><i>ЛК. 064249639</i></td> <td></td> <td><i>Bar 30.08.2009</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>ЛК. 04993477</i></td> <td><i>Bar</i></td> <td><i>02.06.2014</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Матични број грађанина: <i>121051280012</i></p>	Исправа	Серијски број	Регистарски број	Мјесто и датум издавања	<i>ЛК. 064249639</i>		<i>Bar 30.08.2009</i>		<i>ЛК. 04993477</i>	<i>Bar</i>	<i>02.06.2014</i>										<p>Име и презиме: <i>Ružić Neša</i></p> <p>Име оца или мајке: <i>Dareko</i></p> <p>Дан, мјесец и година рођења: <i>12.10.1991</i></p> <p>Мјесто рођења, општина: <i>Бечеј, Ваљево</i></p> <p>Република: <i>Србија</i></p> <p>Држављанство: <i>Србија</i></p> <p>Датум: <i>21.06.2011</i></p> <p style="text-align: right;"> потпис и печат</p> <p style="text-align: right;"><i>Jayonc'</i></p> <p style="text-align: right;"> потпис корисника радне књижице</p>
Исправа	Серијски број	Регистарски број	Мјесто и датум издавања																		
<i>ЛК. 064249639</i>		<i>Bar 30.08.2009</i>																			
<i>ЛК. 04993477</i>	<i>Bar</i>	<i>02.06.2014</i>																			

- 1 -

- 2 -

<p>Подаци о школској спреми</p> <p><i>ACK</i></p> <p><i>23/06/2012 - 26/10/2012</i></p> <p><i>Школује са завршетком осмогодишњег образовног циклуса узимајући првогодишњи матурски испит у подручју високограда 18/3/2013 од 08:00 до 12:00</i></p> <p><i>Чланак власнице/сараднице/председника/председница</i></p> <p><i>БИОЛОГИЈА</i></p> <p><i>Чланак власнице/сараднице/председника/председница</i></p> <p><i>БИОЛОГИЈА</i></p> <p><i>24.09.2015. 57/32</i></p> <p><i>SPECIJALIST - Biologija - Biologija</i></p>	<p>Подаци о стручном усавршавању, специјализацији и радиој способности стеченој радом</p> <p style="text-align: right;">Потпис и печат</p> <p style="text-align: right;"> потпис и печат</p>
---	--

- 3 -

- 4 -

ПОДАЦИ О				ЗАПОСЛЕЊУ				
Број еви-ден-ције	Назив и сједиште правног лица (послодавца)	Датум заснива-ња рад-ног одно-са	Датум престан-ка рад-ног од-носа	Трајање запослења			Напомена	Потпис и печат
				Бројкама	Словима	Го-дина		
423		22.06.2011.	31.08.2011.	129	јули	9	Година (НЕМА) 2 Мјесеци (ДВА) 9 Дана (ДЕВЕТ)	
444		26.06.2011.	18.09.2011.	123	јули	23	Година (НЕМА) 2 Мјесеци (ДВА) 23 Дана (ДВАДЕСЕТ ТРИ)	
	PARTNERS OUTSOURCING d.o.o. Podgorica	16.05.2010.	07.05.2010.	1324	јун	24	Година / Мјесеци 3 Дана 24	
	"AZTEK" d.o.o. BUDVA	21.06.2012.	06.08.2012.	1216	јул	16	Година / Мјесеци 2 Дана 16	

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

I LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7 – 190/2

Podgorica, 18.02.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu GAZIVODA VASILIJA, dipl. inženjera građevinarstva – saobraćajni smjer, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E N J E

1. IZDAJE SE GAZIVODA VASILIJU, dipl. inženjeru građevinarstva – saobraćajni smjer, iz Podgorice, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e n j e

Aktom, br.UPI107/7-190/1 od 26.01.2018.godine, GAZIVODA VASILJE, dipl. inženjer građevinarstva – saobraćajni smjer, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

Diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izdata od strane Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet u Podgorici – saobraćajni, broj 632 od 24.12.2010.godine; Rješenje Inženjerske Komore Crne Gore, broj 01-738/2 od 30.06.2017.godine, kojim je Gazivoda Vasiliju, diplomiranim građevinskom inženjeru iz Podgorice, izdata licenca odgovornog projektanta za izradu projekata građevinskih konstrukcija za arhitektonске objekte, za porodične stambene zgrade; Rješenje Inženjerske Komore Crne Gore, broj 01-584/2 od 21.04.2016.godine, kojim je Gazivoda Vasiliju, diplomiranim građevinskom inženjeru iz Podgorice, izdata licenca odgovornog projektanta za izradu projekata uređenja terena; Rješenje Inženjerske Komore Crne Gore, broj 01-222/2 od 23.02.2016.godine, kojim je Gazivoda Vasiliju, diplomiranim građevinskom inženjeru iz Podgorice, izdata licenca odgovornog projektanta za izradu projekata organizacije i tehnologije građenja; Rješenje Inženjerske Komore Crne Gore, broj 01-494/2 od 11.06.2013.godine, kojim je Gazivoda Vasiliju, diplomiranim građevinskom inženjeru iz Podgorice, izdata licenca odgovornog projektanta za izradu građevinskih projekata za objekte saobraćaja, kao djelova tehničke dokumentacije; Rješenje Inženjerske Komore Crne Gore, broj 01-436/2 od 09.04.2015.godine, kojim je Gazivoda Vasiliju, diplomiranim građevinskom inženjeru iz

Podgorice, izdata licenca odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja; Potvrde o opisu radnih poslova, za imenovanog, izdate od strane » Tekton Group « D.O.O.Podgorica, br. 35 od 06.04.2015.godine, br. 11 od 15.02.2016.godine i br. 17 od 08.04.2016.godine; Potvrdu o opisu radnih poslova i radnom stažu za imenovanog, izdata od strane » Saobraćaj-Inženjeri » D.O.O.Podgorica, broj 87 od 13.03.2013.godine; Potvrdu o opisu radnih poslova, za imenovanog, izdata od strane » Europrojekt » Arhitecure& Design, D.O.O.Podgorica; Akt Ministarstva pravde, br.05/2-72-1481/18/2 od 09.02.2018.godine, kojim je izdato uvjerenje da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanog; ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu kopiju lične karte.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („ Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnositelj zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnositelj zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnositelj zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njen izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević



2. OPIS LOKACIJE

2.1. Opis lokacije

Vlada Crne Gore je Zaključkom broj: 07-322/23-4291/2 od 28.09.2023. godine izdala Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore”, broj: 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 I 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora (“Službeni list Crne Gore”, broj 114/22).

Izgradnja solarne elektrane planirana je na katastarskim parcelama: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, Opština Nikšić.

Na ovoj lokaciji se planirana graditi fotonaponski sistem nominalne snage 195 MWp. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije iz **SOLARNE ELEKTRANE**, snage **160 MW**-ta je **262,688 GWh**.

Priključenje solarne elektrane će se realizovati u skladu sa uslovima Crnogorskog elektroprenosnog Sistema – CGES.

Teren posmatrane lokacije je djelimično ravan i obradom se mora privesti namjeni. Obuhvat Urbanističkog projekta se sa sjeverne strane naslanja na privatnu površinu, dok se sa zapadne u južne strane naslanja na makadamski put.

Lokacija je izuzetno povoljna za izgradnju solarne elektrane, jer su zime na ovom području blage sa vrlo malo snijega, naročito poslednju deceniju. Lokacija prima količinu sunčevog zračenja od 1420 kWh /m².


Predmetna lokacija je locirana u prigradskom naselju.

U bližoj okolini predmetnog objekta ne postoje izvorišta vodosnabdijevanja. Takođe, drugih vodnih objekata kako na lokaciji, tako i u njenoj bližoj okolini, nema. Na predmetnoj

Ilokaciji nema močvarnih djelova. Ova lokacija ne pripada zaštićenom području u bilo kom pogledu.

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da na lokaciji nema vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguća arheološka nalazišta. Obaveza Nosioca projekta je da ukoliko prilikom izvođenja radova najde na ostatke materijalnih i kulturnih dobara obustavi radove i o tome obavjesti nadležni organ za zaštitu spomenika i kulturnih dobara.

Pristup parcelama je omogućen preko postojećih lokalnih saobraćajnica.



Slika 2.1-1. Lokacija Solarne elektrane - Opština Nikšić (*Izvor: GoogleEarth*)


2.2. Kopija plana katastarskih parcela

Izgradnja fotonaponske elektrane – solarne elektrane planirana je na katastarskim parcelama broj:

- 458, 1128, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 2088 (LN 101 u svojini Mijatović Tripka);
- 481, 878/1, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 923 (LN 155 u svojini Radović Slobodana);


- 879, 881, 903, 904, 905 (LN 80 u svojini Mijatović Radoja);
- 1758/3, 1763, 1764 (LN 284 u svojini Mijatović Janka);
- 912, 913, 914, 915, 1758/1, 1759, 1760, 1761, 1762 (LN 97 u svojini Mijatović Radovana);
- 1758/4, 1765 (LN 287 u svojini Mijatović Rajka);
- 1758/5 (u svojini Mijatović Milovana);
- 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1 (LN 140 u svojini Mićović Dejana);
- 1821 (LN 74 u svojini Mijanović Blagote);
- 1865 (LN 249 u svojini Mijatović Radmile i Tripka);
- 1868, 1897, 1906, 1907 (LN 250 u svojini Mijatović Tripka);
- 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 (LN 76 u svojini Mijatović Dejana);
- 2089, 2090, 2091 (LN 207 u svojini Trošović Miladina i Miloja);
- 2092, 2093, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2019 (LN 208 u svojini Trošović Vlada).

Sve navedene katastarske parcele se nalaze u KO Šipačno II, Opština Nikšić. Na slici 2.1.1. prikazana je pozicija SOLARNE ELEKTRANE.




Slika 2.2-1. Solarni park PD-1


Na slikama 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. i 2.1.6. prikazane su pozicije Solarnih parkova (PD-1, PD-2, PD-3, PD-4 i PD-5).




Slika 2.2-2. Solarni park PD-2



Slika 2.2-3. Solarni park PD-3



Slika 2.2-4. Solarni park PD-4



Slika 2.2-5. Solarni park PD-5

2.3. Podaci o potrebnoj površini zemljišta

Ukupna površina katastarskih parcela za solarnu elektranu iznosi oko 2.285.000,00 m². Površina zemljišta na kojoj će biti postavljeni paneli iznosiće oko 882.000,00 m². Za vrijeme izvođenja radova lokacija projekta će biti ograđena.

Za potrebe realizacije projekta neće se koristiti cijela površina lokacije, već cca 38% ukupne površine parcele.

2.4. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena

Pedološke karakteristike

Zemljište ili tlo je važan faktor života na određenom prostoru. Njegov kvalitet zavisi od raznih pedogenetskih faktora i procesa koji su učestvovali u njihovom stvaranju. Stvaranje zemljišta je veoma dug i složen proces, međutim, proces degradacije ili potpunog uništenja pedološkog pokrivača, u određenim područjima, može da se odigra u relativno kratkom periodu.

Zemljišni pokrivač predmetne lokacije, kao i njenog šireg prostora, karakteriše heterogenost u pogledu zastupljenosti pojedinih tipova zemljišta i njihove potencijalne plodnosti.

Pedološke karakteristike terena analizirane su na osnovu dostupne fondovske građe, a kao osnova je poslužila Pedološka karta SFRJ, TK50, Zavod za unapređenje poljoprivrede, Titograd, 1970.

Sadašnja tla u kraškim poljima i poljoprivredni prostor opštine koji se nalazi u dolinama, postanak zahvaljuju sprezi bujičnog riječnog, morenskog i koluvijalnog premještanja zemljišnog materijala iz viših položaja u depresije terena. Prevladavaju euterična smeđa tla različita po podlozi, a u donjim tokovima vodotoka rendzina i euterično smeđe tlo na šljunku.

Prostrani predjeli tipičnog krša sa brojnim usponima odlikuju se zajednicom vrlo plitkih i plitkih tla u koju ulaze crnice, rendzine i smeđa često erodirana tla na krečnjacima i dolomitima. Za tu geomorfološku cjelinu karakteristična je stjenovitost u granicama od 10 do više od 90 %. Dubine zemljišta se kreću najčešće 15-40 cm, a u pojedinim zaravnima – poljima i podno padina područja pokrivenog krša 90-150 cm. Sadržaj humusa uglavnom se kreće od 3-6 %, a preovladavaju ilovaste gline, ilovače i gline sa umjerenom i dobrom ocjeditošću.

Različiti tipovi zemljišta formirani su kao rezultanta geološke građe, morfoloških karakteristika, klime, vegetacije i aktivnosti ljudi. Na pješčaru i flišu, formirana su eutična i distična kisela zemljišta: humusno-silikatna, rankeri, sirozemi – koja su obrasla prirodnim pašnjacima i šumom. Bonitet ovih zemljišta je od 2 do 5 klase. Smeđa eutična i distična zemljišta su plitka i uglavnom se nalaze na nagibima dok su na ravnim djelovima nešto dublja. Na krečnjacima i laporcima nalaze se smeđa zemljišta, na krečnjaku i rendzine različite proizvodne vrijednosti. Na njima su obrazovani uglavnom pašnjaci.

Geomorfološke i geološke karakteristike

Određene razlike u litološkom sastavu, tektonska zbivanja, karstna i glacijalna erozija imali su presudan uticaj na današnji izgled šireg prostora istraživanog terena. Kao najmarkantnije orografske cjeline na istraživanom prostoru mogu se izdvojiti planinski vijenci Studene i Vojnika, koji su međusobno razdvojeni uskim i dubokim kanjonom Surdupa. Ove planine predstavljaju razoren primarni reljef, odnosno predstavljaju tjemena antiklinala, koja su do izvjesne mjere deformisana glacijalnom erozijom i procesima intenzivne karstifikacije. Ovaj planinski vjenac ujedno predstavlja najviše djelove terena koji dostižu i 2.000 m.n.m.


Za vrijeme pleistocena planina Vojnik kao i sve planine sa nadmorskog visinom oko 2.000 m bile su prekrivene moćnim ledenim masama. Na samom vrhu Vojnika (k. 1997 m) naročito sa njegove sjeverne strane postoje ostaci mnogih cirkova. Lednici formirani u njima kretali su se prema Breznima, Kondžilima i Mokrom. Sa zapadnih padina Vojnika lednici su se kretali prema Živi, današnjom suvom dolinom kroz Živsko razdolje. Posebno su bili moćni Žurimski (Lukavički) lednici, koji su se sa tog planinskog terena razilazili na različite strane odlažući debele morene u blizini polja koje se prostiru od Lukova preko Ivanju pa do Rađeva i od Krnova preko Gradačke poljane do Prage. U doba otapanja lednika (interglacijacija) u ovoj oblasti, na širem prostoru istraživanog terena, vode su usjekle duboke i veoma uske kanjone tzv. "surdupe" od kojih je i najpoznatiji Surdup, koji se od Gradačke poljane preko Prage nastavlja prema Jasenovom polju i Šipačnu, odnosno dalje prema izvoruštu Gornji Vidrovan.

Osnovu terena šireg područja Nikšićkog polja izgrađuju krečnjačke stijene sa dolomitima i dolomitskim krečnjacima, preovlađujuće kredne starosti, a zatim jurske starosti u zoni grede Budoša. Krečnjaci gornjeg trijasa nalaze se u području Nikšićke župe i Gornjeg polja. Preko ovih stijena u eroziono kraškim depresijama Nikšićkog polja i njegovih rukavaca deponovane su debele naslage pleistocenske starosti sastavljene od jezerskih, rječnih i glacijalnih nanosa: glina, pijeskova, obrađene drobine i šljunkova. Debljina nanosa je različita, ali je uglavnom veća od 15-20 m.

U geološkoj gradji terena učestvuju sedimentne stijene trijaske, jurske, kredne i kvartarne starosti.

Trijas (T3²⁺³) – Najstarije tvorevine na ovom dijelu terena predstavljeni su gornjim trijasom koji je otkriven na južnim padinama Vojnika, tj. na području Lipove ravni, malog i Veljeg Oraha, Prage i padine Studene. Gornjotrijaski sedimenti na pomenutim lokacijama razvijeni su, uglavnom, u faciji dolomita i dolomitičnih krečnjaka koji se javljaju kao bankoviti, slojeviti i masivni. Boje su bijele, mlječno-bijele i rijetko sive i saharoidne strukture. Pod uticajem atmosferilija i ostalih egzogenih faktora raspadaju se u odlomitski grus, zbog čega se reljef u oblasti njihovog rasprostranjenja odlikuje blagim oblicima. Gornjotrijaski slojevi na dijelu terena slivnog područja imaju opšti pravac pada prema jugozapadu i ispoljeni su u antiklinali Vojnika koji ima dinarski pravac pružanja.

Donja jura (J₁) – Sedimenti donje jure javljaju se samo u vidu manjih izolovanih partija na području Lipove ravni i Jasenovog polja. Predstavljeni su tankoslojevitim, crvenim, cefalopodskim krečnjacima i krečnjacima svijetloružičaste, svijetložute boje.



Slika 2.4-1. Geološka karta šire zone istraživanog prostora

(Izvor: OGK,1:100 000, K34-38, Savezni geološki zavod Beograd, Beograd 1972)

Srednja i gornja jura (J₂₊₃) – Sedimenti neraščlanjene srednje i gornje jure zastupljeni su na južnim padinama Vojnika (Bakilj, Vikoč do, Runjevac) i sjevernim padinama Studene. Predstavljeni su krečnjacima, pretežno svjetlosive i bjeličaste boje. Veoma su kompaktni i ujedno veoma karstifikovani.

Donja kreda (K₁) – Sedimenti donje krede imaju najveće rasprostranjenje na sjevernom i sjeveroistočnom obodu Gornjeg Polja kao i na padinama Vojnika. Predstavljeni su krečnjacima i dolomitima.

Gornja kreda (K₂¹, K₂²) – Gornja kreda ima određeno rasprostranjenje u oblasti Vojnika i po obodu Gornjeg Polja. Počinje bituminoznim tamnim, tankoslojevitim krečnjacima. Preko njih leže slojeviti i bankoviti svjetlosivi krečnjaci i krečnjaci svijetlosmeđe i sive boje sa rudisnom faunom.

Kreda – paleogen (K, Pg) – Sedimenti kredno-paleogene starosti predstavljeni su glincima, laporcima, pješčarima, slojevitim i pjeskovitim krečnjacima. Imaju veoma malo

rasprostranjenje na krajnjem sjeveroistočnom dijelu sliva na području Ćeranića Gore i Lukavice.

Kvartarni sedimenti su predstavljeni aluvijalnim, deluvijalnim, glacijalnim sedimentima i crvenicom. Imaju dosta ograničeno rasprostranjenje na istraživanom dijelu terena.

Istraživani teren u regionalnom smislu pripada spoljašnjim Dinaridima koji se odlikuju veoma složenom tektonskom gradjom i strukturnim sklopom. U literaturi postoje brojne geotektonske šeme od strane mnogih istraživača, koje se odnose na različita shvanjanja tektonskoj gradji ovog dijela Crne Gore.

Na osnovu analize podataka dosadašnjih geoloških istraživanja za interpretaciju tektonskog sklopa ovog dijela, istraživano područje pripada geotektonskoj jedinici Kučkoj kraljušti. Kučka kraljušt naliježe na Starocrnogorsku sa sjevera i sjeveroistoka duž strme dislokacione ravni. Dislokacija između Starocrnogorske i Kučke kraljušti na širem području Nikšića nastavlja se od Međeđa prema sjeverozapadu, ulazi u Nikšićko polje između Humka i Bršna, nastavlja se kroz polje gdje je najvećim dijelom prekrivena kvartarnim sedimentima, a potom Klanac Duge kod sela Presjeke. To je složeni sistem paralelnih dislokacija označen uzanim i dugačkim pojasom kredno-paleogenog fliša. Dio terena Kučke kraljušti na širem području Nikšića tektonski je jako poremećen. Od plikativnih tektonskih oblika čije se ose pružaju, uglavnom sjeverozapad-jugoistok, na širem području istraživanog terena, sliva Vidrovanskih vrela mogu se izdvojiti: antiklinala Brestovačkog vrha i Studene, sinklinala Lipove ravni i Jasenovog polja i antiklinala Vojnika.

Naborni oblik antiklinale Brestovačkog vrha i Studene izražen je divergentnim padovima trijaskih dolomita u Radjevu, lijaskih slojeva i trijaskih dolomita Brestovačkog vrha i Jasenova polja i jurskih krečnjaka Studene i Brezovog brda. Ova antiklinala predstavlja veoma blagu boru većeg raspona kojoj padovi slojeva u krilima rijetko prelaze 30° .

Sinklinala Lipove ravni i Jasenovog polja takođe se odlikuje veoma blagim (do 15°) konvergentnim padovima. Jasno se može pratiti od Smrčeve glavice (k. 1281 m.n.m.) na sjeverozapadu preko Lipove ravni i Jasenovog polja.

Antiklinala Vojnika predstavlja kao i antiklinala Župa, markantni naborni oblik ovog sistema. Počinje u erozionom prodoru tjemena ove antiklinale u Živskom razdolju. U ovoj lokalnosti otkriveni su sedimenti trijasa i jure sa jasno izraženim blagim antiklinalnim padovima. Njeno se pružanje na jugoistok može pratiti od Vojnika prema Gradačkoj poljani i dalje u pravcu Kutskog brda ispod koga se vezuje za antiklinalu Župe. U svim svojim djelovima jasno je izražena blagim divergentnim padovima, značajni drugorazredni nabori u okviru ove antiklinale nijesu zapaženi.

Disjunktivna tektonika na širem području istraživanog terena zastupljena je velikim brojem ruptura koje se pružaju uzdužno, poprečno i diagonalno od kojih su najčešće poprečne

rupture sa srednjim statističkim azimutom pružanja 60-240 i 30-210°, a potom longitudinalne sa srednjim azimutom pružanja 150-330°.

Od markantnijih rasjeda na širem području treba istaći gornjopoljski rasjed pravca pružanja sjeverozapad-jugoistok, koji se ukršta sa Slansko-Krupačkim rasjedom i, u stvari, predstavlja granicu izmedju trijaskih i krednih sedimenata. Takođe, na osnovu novijih ispitivanja na ovom dijelu terena izdvaja se jedna kraljušt koja se prostire dolinom Nikšićke Župe preko Lukova i Šipačna prema Šišmanu, duž koje se duž strme dislokacione ravni navučeni dolomiti donjokredne starosti, preko krečnjaka gornjokredne starosti, što je potvrđeno istražnim bušenjem. Kao opšta karakteristika ove geotektonске jedinice na istraživanom području ističe se blaga ubranost krečnjačko-dolomitskog kompleksa, trijasa, jure i krede.

Hidrološke i hidrogeološke karakteristike

Uža zona predmetne lokacije je bez stalnog površinskog oticanja, zahvaljujući prvenstveno svom geološkom sastavu terena. Glavno hidrološko obilježje Nikšićkog polja je Rijeka Zeta. Zeta nastaje spajanje rijeka Sušice i Rastovca u sjeverozapadnom dijelu Nikšićkog polja. Odatle teče generalno prema jugu do Zavrha, gdje gubi dio svojih voda preko postojećih ponora. Od Zavrha uglavnom teče prema istoku kroz ravniciarsko područje Mokre njive. Dalje Rijeka Zeta teče ka jugu sve do Budoša, gdje skreće prema jugoistoku i istoku do kompeizacionog bazena, odakle se vode upuštaju u dovodni tunel HE Perućica. Prije regulisanja korita rijeke Zete betonskim kanalom, voda je ponirala južnim obodom Nikšićkog polja, da bi se nakon nekoliko kilometara ponovo javio u području Glave Zete. Dužina toka rijeke Zete je 85 km.

Vidrovanska vrela (Gornji i Donji Vidrovan) su glavna vrela u Nikšićkom polju. Imaju karakter razbijenih vrela. Od njih nastaje rijeka Vidrovan, koja u kišnom periodu i u doba otapanja snijega na planinama ima veliki proticaj, a u sušnom ljetnjem periodu njen se vodostaj znatno smanji. Minimalna izdašnost vrela Gornjeg Vidrovana je 250 l/s, a donjeg Vidrovana 200 l/s.

Dio vode Gornjeg Vidrovana gubi se prije spajanja sa Donjim Vidrovandom u ponore pukotinskog karaktera i izbija na vrelo Zoja i Rastovačka vrela. Rijeka Vidrovan sa desne strane prima vodu Boljašanice koja nastaje od Vukova vrela, čija minimalna izdašnost je oko 250 l/s vode. Spajanjem Vidrovana i Boljašnice nastaje Sušica. Sušica prima sa desne strane vodu jednog broja vrela, od kojih su važnija Mlinska vrela.

Gornjopoljski vir je najveća estavela u Dinariđima. U toku jeseni, zimi i proljeća radi kao vrelo, a u ljetnjim mjesecima kao ponor. Nalazi se sa desne strane toka Sušice, ispod strmih strana Viroštaka (1119 m). Eliptičnog je oblika, čija je duža osa, u vrijeme kada funkcioniše kao vrelo, duga 127 m, a kraća 85 m.

Rastovac teče istočnim obodom Gornjeg polja. Najviši izvori su oko 350 m udaljeni od ponora u Gornjem Vidrovani, čija je podzemna hidrološka veza bojenjem utvrđena. Vrelo Zoja koje se nalazi u sjeveroistočnom obodu Gornjeg polja daje vodu Bogduši, u čijem

toku ima i drugih povremenih izvora, a koja se uliva u Rastovac. Vrelo Zoja prestaje ljeti da otiče, ali se u otvoru vrela zadržava voda i podzemno otiče prema Rastovcu. Glavna vrela Rastovca su oko Blata Matanovića i nizvodno. Procijenjeno je da je njihova minimalna izdašnost 150 l/s. Proticaj na rijeci dosta varira u toku godine, ali ne presušuje ni ljeti. Prije spajanja sa Sušicom Rastovac prima sa desne strane Vidov potok, čije izvorište Mukavica predstavlja intermitentno vrelo.

Mukavica (izvorište Vidovog potoka) se nalazi u sredini Gornjeg polja, pored puta Nikšić-Vidrovan. Vrelo ima karakter potajnice samo u ljetnjim periodu godine. U vrijeme minimalne izdašnosti, krajem avgusta i početkom septembra, funkcioniše tako da se smjenjuju periodi isticanja, koji traju od 15 do 20 minuta, sa periodima prekida oticanja, koji prosječno traju od 35 do 45 minuta. Razlike koje se javljaju u vremenu funkcionisanja potajnice kao vrela i vremena prestanka oticanja vode posljedice su složenog podzemnog sifonskog sistema i podzemnih rezervoara.

Nizvodno od mosta na putu Nikšić-Vidrovan Rastovac se spaja sa Sušicom i tako nastaje Zeta. Zeta u Nikšićkom polju, meandrirajući prema reljefu polja, ima ukupnu dužinu toka (od Vidrovanskih vrela do ponora Slivlje) 28 km. U Gornjem polju sa desne strane prima vodu periodičnog Miločanskog potoka, kojega hrane vodom više manjih izvora u Miločanima. U Gornjem polju postoje četiri grupe ponora: u koritu Rastovca, Miločanski ponori i u Zavrhu.

Utvrđena je podzemna hidrološka veza ponora Miločana i Zavrha sa vrelima Krupačkog polja, sada Krupačkog jezera. Izgradnja brane za Krupačko jezero i podizanje nivoa jezera do kote 620 m.n.m. uslovio je da u vrijeme kada je nivo Zete niži od Krupačkog jezera ponori u Zavrhu postaju izvori, čime su dobili funkciju estavela. Kao estavele rade i Miločanski ponori i iz njih u tom periodu ističe i preko 10 m³/s i otiče hidrotehničkim kanalom u Zetu.

Klimatska i vremenska kolebanja i pretežno karstni tereni, uslovjavaju velika kolebanja vodostaja na svim vrelima i rijekama Nikšićkog polja. Vodostaj na rijekama, kao i godišnje mijenjanje nivoa vode dosta su poremećeni hidrotehničkim zahvatima u prostoru i hidrološkim transformacijama u Nikšićkom polju, kada su nastale vještačke akumulacije: Slano, Krupac, Liverovići i Vrtac (pri visokim vodama). Drugi glavni vid prihranjivanja izdani je hidraulička veza sa vodotocima. Pored navedenog, sa velikom sigurnošću se može predpostaviti i veza zbijene i karstne izdani, koja je različita u zavisnosti od hidrološkog ciklusa.

Na osnovu podatka dostupnih u stručnoj literaturi i izvorima, sa aspekta hidrogeološke funkcije stijenskih masa, sve litološke jedinice koje su zastupljene u široj zoni istražnog područja su podijeljene u dvije grupe: propusne i nepropusne stijenske mase. Shodno osobinama tj. ponašanja stijenskih masa prema podzemnim i površinskim vodama, tipovima poroznosti, vrstama i prostornom položaju hidrogeoloških pojava na širem prostoru predmetne lokacije se mogu izdvojiti sledeće stijene:

- Dobrovodopropusne stijene sa pukotinskom i kavernoznom poroznošću,


- Slabovodopropusne stijene sa pukotinskom poroznošću,
- Kompleks vodopropusnih i vodonepropusnih stijena sa intergranularnom poroznošću, i
- Vodonepropusne stijene

U sklopu dobrovodopropusnih stijena sa pukotinskom i kavernoznom poroznošću izdvijeni su bankoviti i slojeviti krečnjaci srednjojurske i gornjojurske, donjokredne i gornjokredne starosti. Ove stijenske mase izgradjuju znatan dio šire zone istraživanog područja, na sjevernom, sjeveroistočnom i sjeverozapadnom obodu Gornjeg Polja, tj. u podgorini antiklinalne strukture Vojnika sa gornjotrijaskim sedimentima u jezgru. Ovako tektonski predisponirani, ovi krečnjaci su predstavljali pogodnu sredinu za cirkulaciju podzemnih voda, koje su hemijskom i mehaničkom erozijom stvarale karstne oblike karakteristične za ljuti holokarst. Obzirom da se slabija vodopropusna odnosno vodonepropusna podloga, ispod ovih stijena predstavljena dolomitima gornjotrijaske starosti, nalazi na relativno velikoj dubini (što odgovara debljini krednih i jurskih sedimenata postojali su najvećem dijelu terena uslovi za stvaranje dubokog karsta. Zbog toga i izostaju izdanci podzemnih voda u okviru karstnog terena, koji pripada slivu Vidrovanskih vrela, izuzev u erzionim bazisima u koritu Vidrovanske rijeke po sjevernom obodu Gornjeg polja, ka kojem gravitiraju sve vode ka istraživanom području.

Slabopropusne stijene sa pukotinskom poroznošću karakterišu masivne bankovite dolomite i dolomitične krečnjake gornjotrijaske i donjokredne starosti i tankoslojevite i laporovite krečnjake i dolomitične krečnjake donjojurske starosti. Kao što je ranije rečeno dolomiti gornjotrijaske starosti ispoljeni su u jezgru antiklinale Vojnika i imaju značajnu ulogu kod generalnog odnosno lokalnog skretanja podzemnih voda, prema slivu Komarnice odnosno Crnog mora, s jedne strane i slivu Vidrovanskih vrela odnosno slivu Jadranskog mora, s druge strane. Dolomiti gornjotrijaske starosti su na površini dosta raspadnuti i pretvaraju se u dolomitski grus i pjesak koji zatvara prsline i pukotine u njima. Uopšte može se reći da su oni tektonski manje oštećeni i polomljeni od krečnjaka jurske i kredne starosti. Zbog atmosferske vode koje se izlučuju na dijelu terena izgradjenog od dolomita, najvećim dijelom se slivaju površinski do krečnjaka, a manjim dijelom infiltriraju u podzemlje. Takodje izdanci podzemnih voda izostaju i javljaju se tek na donjokredne i krečnjaka gornjokredne starosti. Sličnih hidrogeoloških osobina i funkcija su i tankoslojeviti krečnjaci donjokredne starosti koji imaju ograničeno rasprostranjenje.

Kompleks dobrovodopropusnih i slabovodopropusnih stijena sa intergranularnom poroznošću odlikuje se glacijalnim, glaciofluvijalnim i aluvijalnim sedimentima, što i karakteriše predmetnu lokaciju. Kvartarne tvorevine su dosta ograničenog rasprostranjenja na istraživanom području u konkretnom slučaju nemaju većeg praktičnog značaja. Glacijalni sedimenti predstavljeni šljunkom, pjeskom i glinama, nataloženi su po okolnim poljima na višim kotama. Glacijalni sedimenti nataloženi su u manjim depresijama gdje je slabila snaga Žurimskih lednika (Praga, Radjevo), a predstavljeni su poluzaobljenim blokovima, šljunkovima, pjeskovima i glinama. Propusnost, odnosno nepropusnost ovog

kompleksa umnogome zavisi od granulometrijskog sastava, sortiranosti, debljine, prostornog položaja i procentualnog učešća glina u njima.



2.4-2. Prikaz hidrološke mreže

Nepropusne stijene predstavljaju sedimente središnjeg horizonta fliša (Durmitorski fliš) kredno-paleogene starosti (2K, Pg) predstavljeni glincima, laporcima, pješčarima, slojevitim i pjeskovitim krečnjacima. Imaju veoma malo rasprostranjenje na krajnjem sjeveroistočnom dijelu sliva na području Ćeranića Gore i Lukavice. Kod ovih sedimenata preovlađuju glinovito-laporovito-pjeskovita komponenta koja uslovjava njihovu izolatorsku funkciju. Na kontaktu fliša i krečnjaka koji čine povlatu na širem prostoru Lukavice pojavljuje se veći broj izvora male izdašnosti.

Na osnovu geneze, izdani su klasifikovane na sledeći način: zbijeni tip izdani, karstni tip izdani, karstno – pukotinski tip izdani, kao i uslovno bezvodni djelovi terena, dok se prema


hidrodinamičkim karakteristikama izdani dijele na: izdani sa slobodnim nivoom i izdani pod pritiskom.

Zbijeni tip izdani na istraživanom području formiran je u okviru kvartarnih aluvijalnih i fluvioglacijskih sedimenata centralnog dijela Nikšićkog polja. Znatno ređe, zbijeni tip izdani ograničenog rasprostranjenja formiran je u okviru limnoglacijskih sedimenata južnog dijela Nikšićkog polja. Zbijeni tip izdani formiran u aluvijalnim nanosima i zastupljen je u užanom pojasu duž vodotoka rijeke Bistrice, Zete i ostalih vodotokova u Nikšićkom polju i predstavljen je kompleksom pjeskovito-šljunkovitih sedimenata sa većim valucima. Ovaj tip karakteriše slobodan nivo izdani. Kvartarni aluvijalni i fluvioglacijski sedimenti na ovom dijelu terena mogu se uvrstiti u grupu dobropopusnih stijena.

Karstno - pukotinski tip izdani razvijen je u krečnjacima, dolomitičnim krečnjacima i dolomitima donjokredne starosti. Zone isticanja izdanskih voda koncentrisane su po sjevernom obodu polja, preko više stalnih izvora čija je ukupna izdašnost u hidrološkom minimumu veća od $1 \text{ m}^3/\text{s}$. Pretpostavlja se da sabirna površina ovih vrela doseže do Gatačkog polja, odnosno da dio tog prostora drenira estavela Gornjopoljski vir. Radulović (1992) navodi da je isticanje voda ovog tipa izdani uslovljeno položajem i nepropusnošću dolomita donjokredne starosti koji se u tom dijelu pojavljuju na površini terena. U zavisnosti od hemijskog sastava, tektonske oštećenosti, opštih hidrogeoloških uslova, rastvaračke sposobnosti izdanskih voda, dolomiti su na ovom području manje ili više karstifikovani i različito se ponašaju prema površinskim i izdanskim vodama. Isti autor zaključuje: "...na pojedinim djelovima terena to su slabopopusne ili potpuno nepropusne stijene preko kojih se vode slivaju površinski ili se direktno iz njih na višim kotama pojavljuju izvori (povremeni ili stalni) a u zonama gdje su dolomiti jače tektonski oštećeni i skaršćeni predstavljaju izrazite karstne kolektore koji se po hidrogeološkoj funkciji bitnije ne razlikuju od čistih krečnjaka". Ovu izdan karakteriše slobodan nivo izdani (Radulović M., 1992).

Seizmološke karakteristike

Područje opštine Nikšić nalazi se uz sjeverni rub seizmički najaktivnijeg pojasa dubrovačkog i crnogorskog primorja. Unutar područja opštine zabilježeni su relativno slabiji potresi s maksimalnim magnitudama do 4,9 Rihterove skale. Najčešće se potresi javljaju između Nikšića i Grahova, prema Gatačkom polju i uz sjeveroistočnu granicu opštine. Dio područja oko Grahova spada u pojas pojačane seizmičke aktivnosti. Najjači potresi iz tog pojasa dogodili su se u Boki Kotorskoj, što je neposredno uz južnu granicu opštine. Zabilježeni potresi intenziteta oko 9° MCS (magnituda M oko 6,5). U Gatačkom polju najjači potres bio je magnitude 5,6. Najveći maksimalni intenziteti potiču od velikog crnogorskog potresa u 1979. godini. Jugozapadni dio područja opštine (okolina Grahova) nalazi se u zoni 8° MCS.



Slika 2.4-3. Seizmičke zone teritorije Crne Gore (Izvor: Glavatović, B., 2018)

Tabela 2.4-1. Kategorizacija seizmičkih zona

Seizmička zona	Interval ubrzanja
	(u djelovima gravitacionog ubrzanja Zemlje $g=9.81 \text{ m/s}^2$)
Zona IV	0.31 - 0.40
Zona III	0.21 - 0.30
Zona II	0.11 - 0.20
Zona I	≤ 0.10

Ovdje je izložen način utvrđivanja seizmičkog hazarda za dva standardna povratna perioda vremena, saglasno preporukama norme EN 1998-1 (Vučić i Glavatović, 2014) – 95 i 475 godina. Međutim, imajući u vidu da hazard na teritoriji Crne Gore kontinualno raste od priobalja ka unutrašnjosti, izdvajanje zona sa konstantnim vrijednostima ubrzanja je nemoguće uz uslov ograničenog broja seizmičkih zona. Iz tih razloga, na teritoriji Crne Gore su izdvojene ukupno četiri zone (tabela 2.3.2.) sa intervalima ubrzanja (očekivanog seizmičkog hazarda).

Najveći dio prostora opštine Nikšić pripada zoni 7°MCS (zona II), a samo sjeveroistočna granica zoni 6°MCS. Dubine žarišta (hipocentara) zabilježenih potresa kreću se između 4 i 47 km.

2.5. Izvorišta vodosnabdijevanja i osnovne hidrološke karakteristike

Opština Nikšić zauzima površinu od 2065 km² i na vodovodni sistem organizovanog vodosnabdijevanja priključeno je 95% građana grada i prigradskih naselja. Vodovodni sistem grada se sastoji od izvorišta, pumpnih i bunarskih postrojenja, hlornih stanica, rezervoara, hidroforskih postrojenja primarne i sekundarne mreže, kojima upravlja JP Vodovod i kanalizacija (<http://vodovodnk.me/>).

U sistem vodosnabdijevanja uključena su izvorišta:


- Gornji Vidrovan prosječne izdašnosti oko 350 l/s
- Donji Vidrovan prosječne izdašnosti oko 300 l/s
- Dva bunara na lokaciji Donji Vidrovan kapaciteta po 20 l/s
- Poklonci (pet bunara), prosječne izdašnosti 150 do 200 l/s

Sistem vodosnabdijevanja Nikšića datira još od 1929 kada je urađen cjevovod od Donjeg Vidrovana do grada. Cjevovod je rekokonstruisan 1953 a tada je izgrađena i kaptaža Donji Vidrovan. Izvorište Gornji Vidrovan je kaptirano 1983. godine i uključeno u sistem vodosnabdijevanja a prosječna izdašnost je oko 350 l/sec. Izdašnost ovih izvora zavisi od hidroloških uslova u toku godine.

Prosječno se sa pumpnih stanica isporučuje oko 400 l/s tretirane - hlorisane vode. U periodu povećane potrošnje, kako zbog većih temperatura tako i zbog poljoprivrednih potreba, u periodu jun - septembar, količina isporučene vode se kreće i do 650 l/s.

Gornji Vidrovan, na koti 665 mnv, je glavno izvorište koje je kaptirano i pušteno u funkciju 1983. godine. Izvorište je zatvorenog tipa, fizički i tehnički zaštićeno i ima utvrđene i označene zone sanitарне zaštite. Ovo izvorište je udaljeno od predmetne lokacije oko 7,8 km (vazdušne linije).

Donji Vidrovan na koti 655 mnv je izvorište je kaptirano 1929. i 1954. godine, nekad jedino izvorište u sistemu vodosnabdijevanja. Izvorište je takođe zatvorenog tipa, fizički i tehnički zaštićeno i ima utvrđene i označene zone sanitарне zaštite.



Slika 2.5-1. Hidrogeološka svojstva Nikšićkog polja (Radojević D., 2002)

Slivno područje Vidrovanskih vrela, površine oko 112 km², izgrađuju krečnjaci, dolomitični krečnjaci i dolomiti trijaske, jurske i kredne starosti. Na ovom području, koje se odlikuje znatnim visinskim razlikama, (od 650-2000 m.n.m.) može se izdvojiti nekoliko karakterističnih orografskih cjelina, i to: brdsko-planinsko karstno područje dijela padina Šišmana (1508 m), Vojnika (1997 m) i Studene (1574 m), zatim kanjon Surdupa (duboko usječen u krečnjacima mezozojske starosti) kao i manji zaravnjeni prostori Gradačke poljane, Jasenovnog i Šipačkog polja, zaplavljeni glacijalnim ili glaciofluvijalnim nanosom. Oblast rasprostranjenja izdani, prostorni položaj i debljina vodonosne sredine, zavisni su prije svega od pravca pružanja, zalijeganja i pada slojeva u okviru antiklinalne strukture Vojnika, sa slabo propusnim i nepropusnim dolomitima gornjotrijaske starosti u jezgru. Ove stijene čine nepropusnu podinu, odnosno donju granicu izdani, koja je formirana u okviru jurskih i krednih skaršćenih krečnjaka (Radulović M., 1992).

Poklonci je izvorište pušteno u rad krajem septembra 2008. godine. Ovo izvorište je bunarskog tipa, maksimalnog kapaciteta oko 200 l/s. Koristi se samo u sušnom periodu (avgust - septembar), zbog smanjenih dotoka sa vidrovanskih izvorišta u pomenutom periodu godine. Bunarske pumpe se nalaze na dubini 28-30 m. Izvorište je fizički i tehnički zaštićeno.

Bunari B1 i B2 se nalaze u krugu Donjeg Vidrovana, a pušteni su rad 1999. godine. Malog su kapaciteta, u minimumu 20 l/s i 10 l/s, ali se takođe koriste u izuzetno sušnom periodu.

Karakteristično je da su parametri kvaliteta vode sa sva tri izvorišta približno istih vrijednosti.

Ukupna količina vode sa svih izvorišta u minimumu je oko 500 l/s, što je na granici potreba grada i prigradskih naselja. Distribucija vode se vrši pomoću pumpnih postrojenja PS Duklo, PS Donji Vidroban, bunarske PS Poklonci i bunara B1 i B2.

Pumpna stanica Duklo, na koti 624 mnv, je glavno postrojenje preko kog se snabdijevaju grad i prigradska naselja. Tokom 2013. godine, izvršena je zamjena pumpnih agregata i sistema upravljanja, tako da je pogonska sigurnost na visokom nivou. Sastoji se od tri pumpna agregata maksimalne snage 315 kW sa centrifugalnim pumpama, frekfentno regulisanim radom kapaciteta 200-400 l/s. Frekfentna regulacija omogućava rad sa manjom snagom što za posledicu ima mjesecnu uštedu u potrošnji električne energije i do 45%.

Pumpna stanica Donji Vidrovan je više puta rekonstruisana i sastoji se od dva agregata snage 45 kW, kapaciteta po 40 l/s. Pumpe su nove generacije sa frekventnom regulacijom.

Bunarska pumpna stanica Poklonci se sastoji od pet bunarskih pumpi kapaciteta 30-40 l/s, prateće bunarske opreme, komandnog pulta sa potpunom regulacijom i automatskim upravljanjem. Pumpna stanica za Šipačno puštena u rad prije godine, je savremena sa automatikom i frekventnom regulacijom. Preko ove pumpne stanice vrši se distribucija vode za selo Šipačno i dio sela Orah. Pumpna stanica za Šume puštena u rad septembra prošle godine, je savremena sa automatikom i frekventnom regulacijom. Preko ove pumpne stanice vrši se distribucija vode za selo Šume.

Hlorna stanica se nalazi na Donjem Vidrovani i sastoji se od tri savremena hlordinatora (za grad i prigradska naselja, za sjeverni dio Nikšićkog polja - Gornje polje i selo Šume i za selo Šipačno). Za tretman vode se koristi gasni hlor. Na PS Poklonci postoji savremeni gasni hlordinator za tretman vode sa tog izvorišta (Plan Plus, 2018).

Rezervoarski prostor je kapaciteta 7.500 m³, a sastoji se od tri rezervoara po 2.500 m³, koji se nalaze na Trebjesi na koti 695 mnv. Hidroforska postrojenja su izgrađena za obezbjeđenje urednjeg vodosnabdijevanja za potrošače koji se nalaze na višim kotama: Dragova Luka - 2, Rubeža – 2 i Vitalac -1. Postrojenje za prečišćavanje i tretman -


hlorisanje vode i pumpna stanica u Grahovu zajedno sa oko 4.500 metara primarnog cjevovoda, čine seoski vodovodni sistem za snabdijevanje vodom za piće stanovništva tog naselja.

2.6. Klimatske karakteristike

Klima u opštini Nikšić tipičan je predstavnik prelazne klime u Crnoj Gori. To je posljedica njenog centralnog geografskog položaja i otvorenosti prođoru morskog temperaturnog uticaja, a veliki uticaj imaju raščlanjenost reljefa i uticaj okolnih visokih planina. Fragmentacija pejzaža uzrokuje mikroklimatsku raznovrsnost, tako da postoje razlike između zatvorenih dolina (depresija) i površina i planina, a postoje i razlike između djelova koji se nalaze na sunčanoj strani i onih koji se nalaze u hladu. Reljef posebno utiče na količinu padavina. Pojedini dijelovi opštine Nikšić su manje-više otvoreni za uticaj mora, koje je važan klimatski faktor. Vještačka jezera Slano, Krupac i Vrtac imaju određene uticaje na klimu Nikšićkog polja, dok Bilećko jezero utiče na niže delove Banjana i Oputnih Rudina.

Temperatura vazduha

Za analizirani period (1960-2015) srednja godišnja temperatura u Nikšiću iznosi 11°C . Najnižu srednju mjesecnu temperaturu vazduha imaju januar ($1,8^{\circ}\text{C}$) i februar ($2,6^{\circ}\text{C}$), dok se najviše temperature javljaju u julu ($21,2^{\circ}\text{C}$) i avgustu ($20,9^{\circ}\text{C}$).



Slika 2.6-1. Mjesečne vrijednosti temperature vazduha za Nikšić


Vrijednosti maksimalnih i minimalnih srednje dnevnih temperatura vazduha su se kretale od $30,6^{\circ}\text{C}$ pa do $-12,9^{\circ}\text{C}$. Apsolutni maksimum od $40,8^{\circ}\text{C}$ je izmjerena 24.08.2007. godine dok je apsolutni minimum od $-20,2^{\circ}\text{C}$ bio 13.01.1985. godine (ZHMS, 2020).

Padavine

Padavine su promjenljiva kategorija u prostoru i vremenu i zajedno sa temperaturom vazduha, predstavlja najvažnije klimatske elemente. Godišnja količina padavina i njihova

raspodjela po godišnjim dobima i mjesecima (pluviometrijski režim) je jedna od glavnih klimatskih karakteristika neke oblasti. Skoro sve društvene i privredne djelatnosti, u manjoj ili većoj mjeri, zavise od količine i režima padavina.

Geografski prostor Crne Gore leži između $41^{\circ}52'$ i $43^{\circ}32'$ geografske širine, upravo u pojasu umjerenih geografskih širina i ovakav geografski položaj uslovljava i pojavu sezonalnosti padavina i njihovog specifičnog režima. Upravo zbog svog položaja, ovdje dolazi do veoma čestih prodora vazdušnih masa sa Atlanskog okeana, koje predstavljaju izuzetno važan činilac režima padavina u centralnim i sjevernim oblastima teritorije Crne Gore. Osim toga, prostor zapadnog Mediterana je jedinstvena ciklogenetska oblast, što takođe, neposredno utiče na režim padavina u Crnoj Gori. Tokom jeseni i zime, znatan je uticaj jugozapadnih strujanja, koja sa sobom donose i dovoljno vlage sa Sredozemnog mora prostoru u južnim djelovima.



Slika 2.6-2. Grafički prikaz količine padavina (mm)

Direktan uticaj na režim padavina ogleda se u orografskom uzdizanju vlažnog i nestabilnog vazduha pravcem sjeverozapad-jugoistok (dinarski pravac pružanja) što doprinosi povećanju količine i intenziteta padavina. Ovakav pravac kretanja ima za posljedicu da planinski masivi u zaleđu primorja, pri preovlađujućim jugozapadnim strujanjima, uslovjavaju pojavu nevjetrenih i zavjetrenih orografskih padavina. Osim toga, ovakav pravac pružanja planinskih vijenaca, predstavlja prirodnu barijeru uticaju Jadranskog mora prema sjeveru kao i kontinentalnom uticaju na južne oblasti.


Analizom podataka o padavinama za period (1961-1990) vidimo da je prosječna godišnja suma padavine iznosila 1990,2 mm, dok broj dana sa padavinama iznosi 136. Maksimalna visina snijega od 135 cm izmjerena je 08.02.1954. godine (www.meteo.co.me). Nikšićko polje je područje sa velikom količinom padavina tokom godine.

Količine padavina su najmanje u toku ljetnjih meseci i to u julu i avgustu sa 54 odnosno 55 mm, dok su tokom proljećnih i zimskih mjeseci (novembar i decembar) padavine najveće (prosječno 295 mm). Zapadni djelovi imaju manje padavina od istočnih, a količina raste od ravni polja ka najvišim sjeveroistočnim vrhovima.

Usled savremenih klimatskih promjena i procesa, sve češće dolazi do izlučivanja padavina veoma jakog inteziteta, kao npr. u novembru 2019. godine kada je na prostoru Nikšića izlučeno 654,4 mm vodenog taloga.

Vjetar

Najvjetrovitiji period je proljeće (73%), a najmanje zima (57,6%). Zimski vjetrovi prvenstveno su posljedica rashlađenosti planinskog zaleđa i toplijeg primorja, a ljeti bržeg zagrijavanja polja. Dominantni vjetrovi su pravca sjever-jug (kontinentalni i jug-sjever maritimni). Osnovna obilježja su vrlo topla i suva ljeta i relativno blage zime sa dosta padavina, pretežno kiša, česte izmjene strujanja vazduha.



Slika 2.6-3. Klimatološka ruža vjetrova Nikšić

Na osnovu ruže vjetrova za Nikšić može se zaključiti da je najveća čestina vjetra iz pravca sjever-sjeveroistok 22.1%. Kada posmatramo brzine, najčešća brzina vjetra je u intervalu od 1-3 m/s 43.3%. Relativna vlažnost vazduha Nikšićko polje karakteriše vlažna klima. Jul je suv, avgust polusuv, a ostali mjeseci su vlažni. Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha za oblast Nikšića je 66,2%, sa najvećom zabilježenom u novembru - 74,1%, a najnižom u julu - 55,7%.

Oblačnost

Oblačnost predstavlja veličinu vidljivog neba prekrivenog oblacima (izražava se u desetinama). Za stvaranje oblaka od najvećeg značaja su ascendentna (uzlazna) strujanja vazduha, bilo da su termičkog ili dinamičkog porijekla. Oblačnost osim što ima ulogu regulatora topote, utiče na veličine dnevnih kretanja temperature vazduha, osunčavanja, izračivanja atmosfere itd. Na osnovu podataka godišnjeg toka oblačnosti, vidimo da se ona, nasuprot trajanju sijanja sunca, povećava krećući se od juga prema sjeveru Crne Gore. Najmanja oblačnost u toku godine je u julu i avgustu mjesecu, a najveća u decembru. Srednja godišnja oblačnost iznosi 4,5 desetina.

Relativna vlažnost vazduha

Srednja godišnja relativna vlažnost mijenja se uglavnom u obrnutom razmjeru od temperature. Srednja godišnja relativna vlažnost za područje Nikšića iznosi 69%. Srednja godišnja relativna vlažnost mijenja se uglavnom u obrnutom razmjeru od temperature. Srednja godišnja relativna vlažnost za područje Nikšića iznosi 68,6%. Srednja proljećna vrijednost vlažnosti vazduha iznosi 68,3%, ljetnja 61,0%, jesenja 71,8 %, dok je u toku zime zabilježena najviša vrednost 73,3%. Minimalna srednja relativna vlažnost zabilježena je u julu mjesecu i iznosila je 45,8%, dok je najviša zabilježena u novembru 76,4%.

Trajanje sijanja Sunca

Od dužine trajanja sijanja Sunca zavisi u velikoj mjeri cijelokupni ljudski život. Dužina trajanja sijanja Sunca je klimatski element, koji direktno zavisi od geografske širine, godišnjeg doba, oblačnosti, konfiguracije terena, urbanizacije, zagađenosti vazduha drugih faktora i činilaca.

Trajanje Sunčevog sjaja, takođe ima veliki značaj i za vegetaciju (rast, cvjetanje, klijanje itd.). Intenzitet kao i sam trajanje sunčevog sjaja na određenom lokalitetu zavisi od ugla pod kojim zraci padaju i od stepena oblačnosti. Najveće vrijednosti mjesecnih, a samim tim i dnevnih suma trajanja sunčevog sjaja zabilježene su u ljetnjem periodu, i prvenstveno su uslovljene samom dužinom trajanja dana (obdanice) i smanjenom oblačnošću. Godišnja suma broja časova sijanja sunca na području Nikšića iznosi 2524 sati.

2.7. Podaci o relativnoj zastupljenosti, dostupnosti, kvalitetu i regenerativnom kapacitetu prirodnih resursa tog područja i njegovog podzemnog dijela

Područje projekta je u prigradskoj sredini. Obim, kvalitet i regenerativni kapacitet prirodnih resursa je uglavnom određen lokacijom koja ima prirodni karakter sa uticajem antropogenog djelovanja.

Područje oko predmetnog prostora je relativno slabo naseljeno.

U granicama predmetne lokacije nema naselja, a zemljište je brežuljkasto i djelimično obrasio niskom šumom. Prema katastarskim klasifikacijama zemljište pripada neplodnom zemljištu, pašnjacima, livadama i šumama 5, 6 i 7 klase.

Na lokaciji i njenom širem okruženju nema površinskih vodotokova.

2.8. Apsorpcioni kapaciteti prirodne sredine

Pod kapacetetom životne sredine podrazumijeva se potencijal životne sredine ili nekog njenog određenog dijela da 'kompezuje' određenu količinu kontaminiranih materija u

jedinici vremena, kao i da ih transformiše u bezopasan oblik i/ili nepovratno odloži, i onemogući pojavu permanentne štete.

Predmetna lokacija je neizgrađena površina i nije opterećena bilo kojom vrstom negativnih uticaja, što ukazuje na to da su apsorpcioni kapaciteti sredine veliki. Iz tog razloga se, prilikom izgradnje predmetnog projekta, neophodno pridržavati svih preventivnih mjera zaštite, kako bi se uticaji sveli na najmanju moguću mjeru.

U blizini predmetne lokacije nema močvarnih predjela, površinskih i podzemnih tokova. Takođe, predmetno područje se ne nalazi u priobalnoj zoni, kao ni morskoj sredini.

U skladu sa informacijom dobijenom strane Direktorata za zaštitu prirode (br. 05-332/23-5713/3 od 27.02.2023) utvrđeno je da u opsegu projektnog područja nema zaštićenih i potencijalno zaštićenih područja.

Regenerativni kapaciteti prirodnih resursa na posmatranom području sa aspekta tla, zemljišta, vode i biodiverziteta su dosta veliki, ali ih treba racionalno koristiti.

Kapacitet sredine će se osnažiti pridržavanjem tj sprovođenjem preventivnih, restriktivnih i obligatornih mjera tokom faze izgradnje i završnih radova, kao i sprovođenjem različitih monitoringa, koji će olakšati identifikaciju svih aspekata životne sredine.

Imajući u vidu karakteristike lokacije i njenog šireg okruženja može se konstatovati da posmatrani prostor posjeduje određene apsorpcione kapacitete prirodne sredine, jer područje pripada neizgrađenom, odnosno nenaseljenom području. Dakle, u načelu ovaj projekat ne bi trebalo da ima negativan uticaj po zdravlje i kvalitet života stanovništva.

Apsorpcioni kapacitet - buka i vibracije. Glavni izvori zagađenja ovog tipa, tj buke i vibracije biće generisani tokom pripremne faze i faze izvođenja radova, koji će imati privremeni karakter. Uticaji buke i vibracije u fazi izgradnje će biti vremenski ograničeni (shodno dinamici izgradnje). Kapacitet prirodne sredine u pogledu buke i vibracija neće biti ugrožen.

Unutar projektnog opsega se ne nalaze zaštićena kulturna dobra.

2.9. Opis flore i faune, zaštićenih prirodnih dobara, rijetkih i ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa

2.9.1. Flora

Pregledom literaturnih podataka o florističkim i vegetacijskim istraživanjima Crne Gore (Pulević 1980, Pulević 1985, Pulević et Bulić 2004, 2012), stiče se zaključak da već generisani podaci o biljnom svijetu projektnog područja i njegove okoline, nisu rezultat sistematičnih istraživanja, već usputnih posjeta i to uglavnom u ljetnjem aspektu flore. Šire područje i okolinu Grahovskog polja, prvi put posjećuje slovački botaničar Josef Pantoček, 1872. godine na svom putovanju kroz Hercegovinu i Crnu Goru. Prilikom ovog putovanja

posjetio je Bijelu goru i Jastrebiću, a za Grahovsko polje navodi nekoliko taksona, čije će nalaze godinu dana kasnije potvrditi i Josif Pančić. Rezultati ovog istraživanja prikazani su u djelu "Adnotationes ad floram et faunam Hercegovinae, Crnagorae et Dalmatie" (1874).

Područje opštine Nikšić je vrlo bogato raznim vrstama biljaka. Od ukupno oko 3400 vrsta vaskularne flore Crne Gore na ovom prostoru je zastupljeno više od 2000 vrsta, što predstavlja u poređenju sa pojedinim evropskim zemljama izuzetan prirodni resurs. Neke vrste su široko rasprostranjene na ovom prostoru, kao što su: bjelograbić, makljen, crni jasen, hrast medunac, drijen, glog, trnjina i mnoge druge vrste, koje grade najniži pojas listopadnih šuma ovog područja. Iznad ovog pojasa česte su vrste: crni grab, hrast cer, javor gluvač, lijeska, srebrolisna lipa, itd. Na ovaj pojas visinski se nastavlja pojas bukovih šuma u čijem sastavu su najčešće ove vrste: mezijska bukva, gorski javor, javor mliječ, gorski jasen, gorski brijest itd. Od četinarskih vrsta na ovom području zastupljene su: jela koja gradi mješovite bukovo-jelove šume, zatim crni bor, smrča, bor munika i druge.

Pregledom literature, primarno Bazne studije biodiverziteta za projektno područje, sprovedene 2023. godine, registrovani su sledeći taksoni ranga vrste: *Acer campestre L.*, *Acer monspensulanum L.*, *Acer pseudoplatanus L.*, *Achillea millefolium L.*, *Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.*, *Agrimonia eupatoria L.*, *Agrostis capillaries L.*, *Artemisia vulgaris L.*, *Asplenium ceterach L.*, *Asplenium trichomanes L.*, *Bellis perennis L.*, *Betonica officinalis L.*, *Betula pendula Roth*, *Brachypodium pinnatum (Huds.) P. Beauv.*, *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.*, *Briza media L.*, *Bromus erectus Huds.*, *Calamagrostis varia (Schrad.) Host*, *Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.*, *Carlina acaulis L.*, *Carlina vulgaris L.*, *Carpinus orientalis Mill.*, *Centaurea jacea L.*, *Centaurea scabiosa L.*, *Cirsium vulgare (Savi) Ten.*, *Cirsium acaule (L.) A.A. Weber ex Wigg.*, *Clematis vitalba L.*, *Clinopodium vulgare L.*, *Cornus mas L.*, *Corylus avellana L.*, *Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.*, *Crataegus monogyna Jacq.*, *Dactylis glomerata L.*, *Dianthus carthusianorum L.*, *Dipsacus laciniatus L.*, *Dorycnium pentaphyllum subsp. germanicum (Greml)* Gams, *Epilobium angustifolium L.*, *Erythronium dens-canis L.*, *Euphorbia carniolica Jacq.*, *Euphorbia cyparissias L.*, *Euphorbia spinosa L.*, *Euphrasia officinalis L.*, *Festuca heterophylla Lam.*, *Filipendula vulgaris Moench*, *Fragaria vesca L.*, *Fraxinus ormus L.*, *Galium schultesi Vest.*, *Galium verum L.*, *Geranium sanguineum L.*, *Helleborus odorus Willd.*, *Hieracium racemosum Willd.*, *Hypericum maculatum Crantz*, *Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.*, *Koeleria splendens C. Presl*, *Lathyrus niger (L.) Bernh.*, *Luzula forsteri (Sm.) DC.*, *Origanum vulgare L.*, *Ostrya carpinifolia Scop.*, *Petteria ramentacea (Sieber) C. Presl.*, *Plantago argentea Chaix*, *Plantago lanceolata L.*, *Plantago media L.*, *Polygala comosa Schkuhr*, *Populus tremula L.*, *Potentilla micrantha DC*, *Prunella vulgaris L.*, *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn*, *Pulmonaria officinalis L.*, *Pyrus communis subsp. pyraster (L.) Ehrh.*, *Quercus cerris L.*, *Quercus pubescens Wild*, *Rosa canina L.*, *Rosa spinosissima L.*, *Rubus ulmifolius Schott*, *Salix caprea L.*, *Sambucus ebulus L.*, *Satureja montana L.*, *Satureja subspicata Bartl. ex Vis.*, *Satureja subspicata Bartl. ex Vis.*, *Scabiosa columbaria L.*, *Scabiosa ochroleuca L.*, *Sedum acre L.*, *Sedum album L.*,

Sesleria autumnalis (Scop.) F. W. Schultz, *Silene nutans* L., *Silene vulgaris* (Moench) Garcke, *Solidago virgaurea* L., *Taraxacum officinale* F. H. Wigg., *Teucrium chamaedrys* L., *Teucrium montanum* L., *Thymus longicaulis* C. Presl, *Trifolium pratense* L., *Tussilago farfara* L., *Veronica officinalis* L., *Viola canina* L. i druge. Na istraživanom području registrovane su 52 vrste koje se nalaze na IUCN crvenoj listi. Svi taksoni su sa najmanjom brigom ugroženosti (LC).

Takođe, Studija je pokazala da je predmetnom području evidentiran jedan Balkanski endem:

- *Petteria ramentacea* (Sieber) C. Presl.

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan.

Pregledom literarnih izvora, tipovi NATURA 2000 staništa koji se mogu očekivati su (Slika 2.9.1.-1.):

- **91M0 Panonsko balkanske šume cera i kitnjaka;**

Natura 2000: 91M0 Pannonian-Balkanic turkey oak – sessile oak forests

PAL.CLASS.: 41, 769

EUNIS2007: G1.769

Opis staništa: Subkontinentalne termokserofilme šume cera (*Quercus cerris*), kitnjaka (*Q. petraea*) i sladuna (*Q. frainetto*) i srodnih listopadnih hrastova, lokalno krupnolisnog medunca (*Q. virgiliiana*), razvijene u području od Panonske nizije do supramediteranskih zona južnog Balkana. Rasprostranjene su generalno između 250 i 600 (800) mnv., a javljaju se na različitim tipovima supstrata kao što su krečnjaci, andeziti, bazalti, les, pjesak i slično, na blago zakišljenim dubokim srednjim šumskim zemljjištima.

Rasprostranjenje: Dolina Morače (Međurečje i Cerovica), okolina Virpazara, dolina Zete oko Danilovgrada, Durmitor, Hajla, okolina Skadarskog jezera, Podgorica (Crnci), Prokletije, Rožajski kraj (Crnče, Malindubrava, Vučanske šume, iznad sela Bukovice), Rumija, okolina Ulcinja, Krute, Vladimir, Donja Klezna, Pistula, Zoganj, Kolonza, u dolinama Ćehotine, Tare i Lima oko Berana, Andrijevice, Murine i Plava, Dapsiće, Petnjik, Ržanica.

Ekvivalentni tipovi vegetacije:

- *Quercetum cerris*
- *Quercetum farnetto-cerris*
- *Quercetum frainetto*
- *Quercetum petraeae*
- *Quercetum petraeae-cerris*

Biljke: *Quercus petraea Q. cerris, Q. frainetto, Q. virgiliiana, Acer tataricum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Tilia tomentosa, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Festuca heterophylla, Poa nemoralis, Potentilla micrantha, Tanacetum corymbosum, Campanula persicifolia, Digitalis grandiflora, Lychnis coronaria, Silene nutans, S. viridiflora, Hieracium racemosum, Galium schultesii, Lathyrus niger, Helleborus odorus, Luzula forsteri, Melittis melissophyllum, Glechoma hirsuta, Geum urbanum, Genista tinctoria, Lithospermum purpurocaeruleum.*

- **6520 Planinske livade košanice:**

Natura 2000: 6520 Mountain hay meadows

PAL.CLASS.: 38.3, 38.31

EUNIS2007: E2.3, E2.31

Opis staništa: Vrstama bogate mezofilne visoke livade planinskih i subalpijskih pojaseva (najčešće iznad 600 metara) u kojima često dominira *Trisetum flavescens*.

U odnosu na stepen kultivisanosti i položaj na vertikalnom profilu, na crnogorskim planinama se mezofilne livade i pašnjaci diferenciraju na: ekstenzivno kultivisane livade i pašnjake brdskog i planinskog pojasa (*Cynosurion*), koje se održavaju košenjem, ispasanjem i povremenim stajskim đubrenjem i slabo kultivisane mezofilne livade planinskog i subalpijskog pojasa (*Pancicion*), najčešće na plićim zemljиштимa koja se rijetko đubre. Sveza *Pancicion* je endemičnog karaktera i rasprostranjena je od bosanskih do srpskih i makedonskih planina. Pored tipičnih mezofilnih livadskih biljaka ova kao što su *Trisetum flavescens*, *Cynosurus cristatus*, *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *P. trivialis*, *Festuca pratensis*, *F. rubra*, *Agrostis vulgaris*, i djetelina: *Trifolium campestre*, *T. fragiferum*, *T. pratense*, *T. repens*, *T. striatum*, *T. patens*, *T. hybridum*, za crnogorske planinske livade su specifične i po značajnom učešću mnogih lokalnih i balkanskih endemita među kojima se posebno ističu vrste: *Pancicia serbica*, *Lilium bosniacum*, *Crepis bosniaca* i mnoge endemične i subendemične vrste roda *Alchemilla* sp.

Rasprostranjenje: Ljubišnja, Bjelasica, Prokletije, Komovi, Durmitor, Hajla, Smiljevica, Lovćen. Takođe svuda česte po planinskim krajevima.

Ekvivalentni tipovi vegetacije:

- *Alchemillo-Trisetetum*
- *Bromo-Cynosuretum cristati*
- *Festucetum pratensis*
- *Knautio-Cynosuretum cristati*
- *Pancicietum serbicae*

- *Trifolio-Polygaletum azureae*

Biljke: *Trisetum flavescens*, *Cynosurus cristatus*, *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *P. trivialis*, *Festuca pratensis*, *F. rubra*, *Agrostis vulgaris*, *Trifolium campestre*, *T. fragiferum*, *T. pratense*, *T. repens*, *T. striatum*, *T. patens*, *T. hybridum*, *Pancicia serbica*, *Lilium bosniacum*, *Crepis bosniaca* i mnoge endemične i subendemične vrste roda *Alchemilla* sp.

- **62A0 Istočni submediteranski suvi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*)**

Natura 2000: 62A0 East sub-Mediterranean dry grasslands (*Scorzoneretalia villosae*)

PAL.CLASS.: 34.75

EUNIS2007: E1.55

Opis staništa: Kserofilni travnjaci submediteranske zone, koji koegzistiraju sa stepolikim zajednicama reda *Festucetalia valesiacae* (6210). Razvijaju se u manje kontinentalnim uslovima i karkateriše ih značajno učešće mediteranskih elemenata.

Suvi kamenjarski travnjaci reda *Scorzoneretalia villosae* se razvijaju u zoni i uslovima submediteranske klime sa dominantnim submediteranskim flornim elementima. Ovdje se radi o suvim kamenjarskim pašnjacima koji se razvijaju na plitkim skeletnim zemljištima crvenkasto-mrke boje (crvenica na krečnjaku). Ova, gotovo sasvim isprana zemljišta, su veoma suva i topla, i iz njih se mestimično uzdižu krupni blokovi krečnjačkih stijena. U ovim zajednicama pored dominantnih trava kao što su *Chrysopogon gryllus*, *Andropogon ischaemum*, *Bromus erectus*, *Festuca illyrica*, *Stipa mediterranea*, *Stipa bromoides*, *Erianthus hostii*, *Koeleria splendens*, značajno učešće imaju i niski odrvenjeli ili poluodrvenjeli aromatični mediteransko-submediteranski žbunovi kao što su: *Satureja montana*, *Satureja subspicata*, *Salvia officinalis*, *Phlomis fruticosa*, *Micromeria parviflora*, *Micromeria juliana*, *Teucrium montanum*, *Teucrium polium* i dr.


Rasprostranjenje: Crnogorsko primorje: Stari Bar, Ulcinj, Luštica, Donja Gora, okolina Skadarskog jezera, okolina Virpazara i Podgorice, Bjelopavlička ravnica, okolina Spuža, selo Slatina kod Danilovgrada, Ćemovsko polje, Rijeka Crnojevića, oko Malog Blata, kanjon Cijevne, Dobrelica, Orijen, Lovečen, Rumija (vrh Rumije, Lisinj, Sutorman, južne padine Vrsute), Somina, Njegoš, Durmitor.

Ekvivalentni tipovi vegetacije:

- *Asphodelo-Chrysopogonetum grylli*
- *Bromo-Chrysopogonetum grylli*
- *Carici-Centauretum rupestris*

- *Festucetum illyricae*
- *Phlometum fruticosae*
- *Satureio subspicata-Poaetum bulbosae*
- *Satureio-Edrianthetum*
- *Stipo-Salvietum officinalis*

Bilje: *Chrysopogon gryllus*, *Andropogon ischaemum*, *Bromus erectus*, *Festuca illyrica*, *Stipa mediterranea*, *Stipa bromoides*, *Erianthetus hostii*, *Koeleria splendens*, *Satureja montana*, *Satureja subspicata*, *Salvia officinalis*, *Phlomis fruticosa*, *Micromeria parviflora*, *Micromeria juliana*, *Teucrium montanum*, *Teucrium polium*, *Scorzonera villosa*, *Plantago holosteum*, *Asphodelus microcarpus*, *Asphodeline lutea*, *Helichrysum italicum*, *Medicago prostrata*.



2.9.1.-1. Kartografski prikaz tipova staništa na predmetnom području (Bazna studija, 2023)

2.9.2. Fauna

2.9.2.1. Fauna invertebrata

Pregledom literaturnih podataka, istraživanja faune beskičmenjaka koja obuhvataju projektno područje i njegovu neposrednu okolinu vršili su: Gligorović A. i sar. (2010, 2017) publikuju podatke o fauni bubamara (Coccinellidae). Grupa autora (2020) sprovedla je istraživanje insekata (Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera) sa Aneksa Natura 2000 mreže.

Istraživanja su obuhvatila i područja na kojima je planirana gradnja elektrane. Sobczyk i Gligorović (2016) daju podatke o fauni leptira (Lepidoptera) u Centralnoj Crnoj Gori gdje su obuhvaćeni djelovi Nikšićke opštine. Gligorović, B. (2022) u analizi stanja sredine i prirodnog okruženja daje podatke o fauni beskičmenjaka u Opštini Nikšić. Gligorović, B. (2021) daje podatke o fauni beskičmenjaka u gornjem toku rijeke Zete. Gligorović, B. 2016. daje podatke o fauni Heteroptera koji obuhvataju i područje obuhvaćeno studijom. Gligorović, (2019) publikuje podatke o Odonata i Heteroptera koji uključuju i projektna područja. Grosser i sar. (2015a) publikuju istraživanja o pijavicama u koje su uključeni i podaci sa projektnog područja. Marinković i sar. (2019) dali su podatke o pijavicama koji se odnose i na projektno područje. Pavićević & Pešić (2005) publikuju rezultate istraživanja akvatičnih Coleoptera koji uključuju podatke sa područja obuhvaćenih studijom.

Baznom studijom biodiverziteta predmetnog područja (2023) evidentirano je prisustvo 211 taksona beskičmenjaka i to: 16 vrsta puževa (Gastropoda), 31 vrsta paukova (Aranea), 4 vrste vilinih konjca (Odonata), 59 vrsta leptira (Lepidoptera), 52 tvrdokrilaca (Coleoptera), 36 opnokrilaca (Hymenoptera), 12 pravokrilaca (Orthoptera) i 1 bogomoljki (Mantodea).

S obzirom na ogroman biodiverzitet beskičmenjaka glavni fokus istraživanja je bio usmjeren na vrste koje su značajne sa aspekta zaštite na nacionalnom i međunarodnom nivou: endemskih, rijetkih, ugroženih, zaštićenih, nacionalnom legislativom i na internacionalnom nivou (IUCN, Natura 2000, Bernska konvencija). Pregledom literurnih izvora, na širem području projektnog obuhvata očekivane vrste beskičmenjaka koje su zaštićene zakonom su predstavljane u Tabeli 2.8.2.1-1.

Tabela 2.9.2.1-1. Pregled vrsta beskičmenjaka registrovanih na širem projektnom području sa konzervaciskim statusom na međunarodnom i/ili nacionalnom nivou¹

Naučni (latinski) naziv vrste	Nacionalna legislativa	IUCN	BERN	HABITAT DIRECTIVE
Lepidoptera				
<i>Iphiclides podalirius</i>	*zaštićena	LC	-	-
<i>Papilio machaon</i>	*zaštićena	LC	-	-
<i>Euphydryas aurinia</i>	*zaštićena	LC	-	I, II
<i>Hypodryas maturna</i>	*zaštićena	VU	-	I, II

¹ (legenda: +/- vrsta zaštićena nacionalnim zakonom (Služeni list CG, br. 76/06); vrsta prisutna na: HD- Direktivi o staništima; Bern-Bernskoj konvenciji, konvencija o zaštiti evropskoh divljih vrsta i prirodnih staništa; Bonn- Bonskoj konvenciji, konvencija o zaštiti migratoriñih vrsta įivotinja (Eurobats- jedan od sporazuma pod okriljem Bonske konvencije); CITES- Konvenciji o međunarodnom prometu vrstama divlje flore i faune; IUCN red list - mediteran.) Napomena: Natura 2000 vrste označene su zvjeđicom i boldovane su.

<i>Euplagia quadripunctaria</i>	*zaštićena	LC	-	I, II
<i>Parnassius apollo</i>	*zaštićena	NT	II	IV
<i>Parnassius mnemosyne</i>	*zaštićena	NT	II	IV
Coleoptera				
<i>Lucanus cervus</i>	*zaštićena	LC	III	II
<i>Oryctes nasicornis</i>	*zaštićena	NA	-	-
<i>Cerambyx cerdo</i>	*zaštićena	VU	I/II	II
<i>Rosalia alpina</i>	*zaštićena	LC	I/II	II/IV
<i>Morimus asper funereus</i>	*zaštićena	NE	I	II
<i>Osmoderma eremita/barnabita</i>	*zaštićena	NT	I/II	II/IV
Gastropoda				
<i>Helix vladica</i>	*zaštićena	LC	-	-
<i>Deroceras turicum</i>	*zaštićena	LC	-	-
<i>Malacolimax mrazeki</i>	*zaštićena	-	-	-
<i>Vertigo angustior</i>	*zaštićena	VU	I	II
Hymenoptera				
<i>Formica rufa</i>	*zaštićena	NE	-	-

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan.

2.9.2.2. Herpetofauna i batrahoffauna

Pregledom literaturnih izvora o sastavu batrahoffaune i herpetofaune užeg i šireg područja, u tabeli 2.9.2.2.-1. prikazane su vrste očekivane vrste, kao i njihovi konzervacioni statusi.

Tabela 2.9.2.2-1. Pregled utvrđenih vrsta vodozemaca i gmizavaca na istraživanom području sa konzervacionim statusima i stepenom ugroženosti u Evropi²

² Nacionalno zakonodavstvo: „Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta“ Službeni list 76/06; IUCN (International Union for Conservation of Nature) red list; NT – gotovo ugroženi takson; LC- najmanje zabrinjavaju (posljednja briga); VU-nije kritično ugrožen ali prijeti izumiranje u budućnosti; II, IV – vrsta se nalazi u navedenom appendiksu ili aneksu; BERN (Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats) – (II, strogo zaštićene vrste životinja; III, zaštićene životinjske vrste); Direktiva o staništima - Council of European Communities (1992): Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wildlife and flora Habitats Directive - 92/43/EEC.)

Vrsta	Nacionalno zakonodavstvo	Endemizam	CITES	IUCN	Bern	Habitats
Anura						
Bufonidae						
<i>Bufo bufo</i> (Smeđa krastava žaba)	zaštićena vrsta	—	—	LC	III	—
<i>Bufo viridis</i> (Zelena krastava žaba)	zaštićena vrsta	—		LC	II	IV
Bombinatoridae						
<i>Bombina variegata</i> (Žutotrbni mukač)	—	—	—	LC	II	II, IV
Ranidae						
<i>Pelophylax ridibundus</i> (Velika zelena žaba)	zaštićena vrsta			LC	II	IV
Hylidae						
<i>Hyla arborea</i>	zaštićena vrsta			LC	II	IV
Salamandridae						
<i>Lissotriton vulgaris</i> (Mali mrmoljak)	zaštićena vrsta			LC	III	
Reptilia						
Anguidae						
<i>Anguis fragilis complex</i> (Sljepić)	zaštićena vrsta				III	
Lacertidae						
<i>Podarcis muralis</i> (Zidni gušter)	zaštićena vrsta	—		LC	II	IV
<i>Podarcis melisellensis</i> (Kraški gušter)	zaštićena vrsta	Endem Balkana		LC	II	IV
<i>Dalmatolacerta oxycephala</i> (Oštroglavci gušter)	zaštićena vrsta			LC	III	IV
<i>Lacerta viridis complex</i> (Obični zelembać)	zaštićena vrsta			LC	II	IV
Colubridae						
<i>Zamenis longissimus</i> (Obični smuk)	zaštićena vrsta			LC		IV
<i>Natrix natrix</i> (Bjelouška)	zaštićena vrsta			LC	III	
Viperidae						
<i>Vipera ammodytes</i> (Poskok)	-			LC	II	IV

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan. **Sve nativne registrovane vrste su zakonom zaštićene u Crnoj Gori.**

2.9.2.3. Ihtiofauna

U blizini predmetne lokacije nema močvarnih predjela i površinskih vodotokova. Takođe, predmetno područje se ne nalazi u priobalnoj zoni, kao ni morskoj sredini. Registrovana vodna tijela unutar projektnog područja su uglavnom bunari ili cistjerne.

Fauna riba u rijekama i vještačkim jezerima koja se nalaze na širem području je predstavljena kroz: potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka. U donjoj Zeti živi endemska mekousna pastrmka, bijeli klen, lola, srebrni karaš. U svim rijekama rasprostrenjena je i gaovica.

Pregledom dostupne literature, na predmetnoj lokaciji nisu zabilježene vrste koje su ugrožene, rijetke, endemične i/ili zaštićene vrste riba (Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, „Sl. list RCG”, br. 76/06).

2.9.2.4. Ornitofauna

Prva zapažanja o pticama Crne Gore zabilježio je istaknuti zagrebački malakolog H. C. Kuster (1843), (1857), a najznačajnim istraživačem uopšte ornitofaune Crne Gore iz tog perioda je Ljudevit Firer (1893, 1894, 1895.). Takođe, neizostavno je pomenuti radove koji se odnose na šire područje Lovćena Roberta Kolibay-a (1904.) i Grossman-a (1907, 1908, 1910.), koji su istraživali ornitofaunu Boke Kotorske. Sredinom pedesetih godina prošlog vijeka najznačajni istraživač ornitofaune Crne Gore je S. D. Matvejev (1976.), koji je svoje ornitološke podatke publikovao u sklopu biogeografske studije (S. D. Matvejev, 1960, 1963, 1966, 1969, 1973, 1976. kao i S. D. Matvejev, D. Puncer, 1989.). Kada je riječ o crnogorskim istraživačima, nemjerljiv doprinos je dao O. Vizi 80-tih godina prošlog vijeka. Uz korišćenje literarnih dostupnih podataka, kao izvori u desktop analizi, koristili su se i opštinski lokalni akcioni planovi za zaštitu životne sredine opština kojem gravitira obuhvat.

Pregledom literarnih izvora o sastavu ornitofaune užeg i šireg područja, u Tabeli 2.9.2.4.-1. prikazane su očekivane vrste.

Tabela 2.9.2.4.-1. Očekivane vrste ptica na širem području projektnog obuhvata

Očekivane vrste ptica	Domaći naziv	Habitatska asocijacija
<i>Accipiter gentilis</i>	Jastreb kokošar	Borealne i umjerene šume
<i>Accipiter nisus</i>	Kobac	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Aegithalos caudatus</i>	Dugorepa sjenica	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Alauda arvensis</i>	Poljska ševa	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Alectoris graeca</i>	Jarebica kamenjarka	U vezi sa većim brojem staništa

<i>Anthus campestris</i>	Stepska trepteljka	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Anthus pratensis</i>	Livadska trepteljka	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Anthus spinoletta</i>	Planinska trepteljka	Planinski pašnjaci
<i>Anthus trivialis</i>	Šumska trepteljka	Borealne i umjerene šume
<i>Aquila chrysaetos</i>	Suri orao	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Asio otus</i>	Mala ušara	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Buteo buteo</i>	Mišar	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Carduelis carduelis</i>	Češljugar, Štiglic	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Carduelis chloris</i>	Zelentarka	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Carduelis spinus</i>	Čižak	Borealne i umjerene šume
<i>Certhia brachydactyla</i>	Dugokljuni puzić	Borealne i umjerene šume
<i>Certhia familiaris</i>	Kratkokljuni puzić	Borealne i umjerene šume
<i>Circus cyaneus</i>	Poljska eja	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Columba livia</i>	Golub pećinar	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Columba oenas</i>	Golub dupljaš	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Columba palumbus</i>	Golub grivnjaš	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Corvus corax</i>	Gavran	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Dendrocopos major</i>	Veliki šareni djetlić	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Dendrocopos syriacus</i>	Seoski djetlić	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Emberiza citronella</i>	Strnadica žutovoljka	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Erithacus rubecula</i>	Crvendač	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Falco tinnunculus</i>	Vjetruška	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Fringilla coelebs</i>	Zeba	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Galerida cristata</i>	Ćubasta ševa	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Garrulus glandarius</i>	Sojka, Kreja	Borealne i umjerene šume
<i>Jynx torquilla</i>	Vijoglava	Borealne i umjerene šume
<i>Lullula arborea</i>	Šumska ševa	Borealne i umjerene šume
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Mali slavuj	Borealne i umjerene šume

<i>Merops apiaster</i>	Pčelarica	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Monticola saxatilis</i>	Drozd kamenjar	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Muscicapa striata</i>	Siva muharica	Borealne i umjerene šume
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Lješnjikara	Borealne i umjerene šume
<i>Oenanthe Oenanthe</i>	Obična bjelka	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Oriolus oriolus</i>	Vuga	Borealne i umjerene šume
<i>Otus scops</i>	Ušati čuk	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Parus ater</i>	Jelova sjenica	Borealne i umjerene šume
<i>Parus caeruleus</i>	Plavetna sjenica	Borealne i umjerene šume
<i>Parus cristatus</i>	Ćubasta sjenica	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Parus major</i>	Velika sjenica	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Parus montanus</i>	Planinska siva sjenica	Borealne i umjerene šume
<i>Parus palustris</i>	Siva sjenica	Borealne i umjerene šume
<i>Passer domesticus</i>	Vrabac pokućar	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Passer montanus</i>	Poljski vrabac	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Perdix perdix</i>	Jarebica poljka	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Pernis apivorus</i>	Osičar	Borealne i umjerene šume
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Planinska crvenrepka	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Obična crvenrepka	Borealne i umjerene šume
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Gorski zviždak	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Phylloscopus collybita</i>	Obični zviždak	Borealne i umjerene šume
<i>Picus canus</i>	Siva žuna	Borealne i umjerene šume
<i>Picus viridis</i>	Zelena žuna	Borealne i umjerene šume
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Zimovka	Borealne i umjerene šume
<i>Regulus regulus</i>	Kraljić	Borealne i umjerene šume
<i>Saxicola rubetra</i>	Obična travarka	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Saxicola torquata</i>	Crnoglava travarka	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Scolopax rusticola</i>	Šumska šljuka	Borealne i umjerene šume

<i>Serinus serinus</i>	Žutarica	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Sitta europaea</i>	Brgljez	Borealne i umjerene šume
<i>Streptopeia decaocto</i>	Gugutka	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Streptopelia turtur</i>	Grlica	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Sturnus vulgaris</i>	Čvorak	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Sylvia communis</i>	Obična grmuša	Poljoprivredna i travnata staništa
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carić	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Turdus merula</i>	Obični kos	U vezi sa većim brojem staništa
<i>Turdus philomelos</i>	Drozd pjevač	U vezi sa većim brojem staništa

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan.

2.9.2.5. Mamofauna

Fauna sisara šireg područja predstavljena je palearktičnim, srednjeevropskim i mediteranskim oblicima. Velikom biodiverzitetu sisara, doprinosi biogeografski položaj područja koje karakterišu tri klimata: umjereno - kontinentalna klima sa snažnim uticajem mediteranske klime; subplaninska i planinska klima. Na području se nalazi i raznovrstan spektar biljnih staništa (habitata) koji su pogodni za registrovane vrste sisara.

Pregledom literaturnih izvora o sastavu mamofaune užeg i šireg područja, u Tabeli 2.9.2.5.-1. prikazane su očekivane vrste, kao i njihovi konzervacioni statusi.

Tabela 2.9.2.5.-1. Očekivane vrste sisara na području opštine Nikšić (Presetnik P. et al, 2014) sa nacionalnim i međunarodnim statusom zaštite³

Vrsta	Nacionalni status zaštite	Međunarodni status zaštite
<i>Apodemus sylvaticus</i> - šumski miš	-	LC (IUCN)
<i>Canis lupus</i> - sivi vuk	-	LC (IUCN), Bern (Appendix II), HD (Annex II i IV i V) CITES (Appendix I i II)
<i>Capreolus capreolus</i> - srna	+ ⁴	LC (IUCN), Bern (Appendix III)

³ legenda: +/- vrsta zaštićena nacionalnim zakonom (Služeni list CG, br. 76/06); vrsta prisutna na: HD- Direktiva o staništima; Bern - Bernska konvencija - Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa; Bonn - Bonska konvencija - Konvencija o zaštiti migratoričnih vrsta životinja (Eurobats - jedan od sporazuma pod okriljem Bonske konvencije); IUCN red list - Mediteran.

⁴ Trajnom zabranom lova zaštićena je srna i njeni lani (Zakon o divljači i lovstvu – Sl. CG br. 52/2008 i 48/2015)

<i>Erinaceus roumanicus</i> - jež	-	LC (IUCN)
<i>Lepus europaeus</i> - zec	-	LC (IUCN)
<i>Martes foina</i> - kuna bjelica	-	LC (IUCN), Bern (Appendix III)
<i>Meles meles</i> - jazavac	-	LC (IUCN), Bern (Appendix III)
<i>Sus scrofa</i> - divlja svinja	-	LC (IUCN)
<i>Talpa spp.</i> - krtica	-	LC (IUCN)
<i>Ursus arctos</i> - mrki medvjed	+ ⁵	LC (IUCN), Bern (Appendix II), HD (Annex II i IV) CITES (Appendix I i II)
<i>Vulpes vulpes</i> - lisica	-	LC (IUCN)
<i>Eptesicus serotinus</i> - Kasni slijepi miš	+	LC (IUCN), Bonn convention, EUROBATS
<i>Hypsugo savii</i> - Dugodlaki slijepi mišić	+	LC (IUCN), Bonn convention, EUROBATS
<i>Miniopterus schreibersii</i> - Dugokrili prstenjak	+	NT (IUCN), Appendix II (Bonn convention), Bonn convention, Annex II (EU habitat directive), EUROBATS
<i>Myotis blythii</i> - Oštouhi večernjak	+	NT (IUCN), Appendix II (Bonn convention), Bonn convention, Annex II (EU habitat directive), EUROBATS
<i>Myotis capaccinii</i> - Dugoprsti večernjak	+	VU (IUCN), Appendix II (Bonn convention), Bonn convention, Annex II (EU habitat directive), EUROBATS
<i>Myotis mystacinus</i> - Mali brkati slijepi miš	+	LC (IUCN), Bonn convention, EUROBATS
<i>Myotis nattereri</i> - Resati večernjak	+	LC (IUCN), Appendix II (Bonn convention), Bonn convention, EUROBATS
<i>Nyctalus noctula</i> - Obični noćnik	+	LC (IUCN), Appendix II (Bonn convention), Bonn convention, EUROBATS
<i>Pipistrellus khulii</i> - Bjelorubi slijepi mišić	+	LC (IUCN), Appendix II (Bonn convention), Bonn convention, EUROBATS
<i>Pipistrellus nathusii</i> - Natuzijev slijepi mišić	+	LC (IUCN), Appendix II (Bonn convention), Bonn convention, EUROBATS
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> - Mali slijepi mišić	+	LC (IUCN), Appendix III (Bonn convention), Bonn convention, EUROBATS

⁵ Trajnom zabranom lova zaštićena je ženka sa mečetom do 2 godine (Zakon o divljaci i lovstvu – Sl. CG br. 52/2008 i 48/2015)

<i>Pipistrellus pygmaeus</i> - Patuljasti slijepi mišić	+	<i>LC</i> (IUCN), Appendix II (Bern convention), Bonn convention, EUROBATS
<i>Plecotus macrobullaris</i> - Planinski ušati slijepi miš	+	<i>NT</i> (IUCN), Appendix II (Bern convention), EUROBATS
<i>Rhinolophus euryale</i> - Južni potkovičar	+	<i>VU</i> (IUCN), Appendix II (Bern convention), Bonn convention, Annex II (EU habitat directive), EUROBATS
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> - Velki potkovičar	+	<i>NT</i> (IUCN), Appendix II (Bern convention), Bonn convention, Annex II (EU habitat directive), EUROBATS
<i>Rhinolophus hipposideros</i> - Mali potkovičar	+	<i>NT</i> (IUCN), Appendix II (Bern convention), Bonn convention, Annex II (EU habitat directive), EUROBATS
<i>Vespertilio murinus</i> - Dvobojni večernjak	+	<i>LC</i> (IUCN), Bonn convention, EUROBATS

Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta (Službeni list CG, br. 76/06) zaštićeno je 10 vrsta sisara, kao i svi taksoni ranga vrste iz reda Chiroptera.

Slijepi miševi (ordo Chiroptera) su globalno ugrožene životinje koje uživaju međunarodnu zaštitu UNEP-a kroz Konvenciju o migratornim vrstama (CMS) i Sporazum o zaštiti evropskih populacija slijepih miševa (EUROBATS, 1991). Svi slijepi miševi u Crnoj Gori su zakonom zaštićeni i nalaze se na Listi zaštićenih rijetkih i ugroženih vrsta (Službeni list CG, br. 76/06).

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan.

2.9.3. Prirodna dobra

U skladu sa informacijama dostupnim na bioportalu CGis (link: <http://www.prirodainfo.me/>) na širem području opštine Nikšić su registrovana 3 zaštićena područja, različitih kategorija i IUCN stepena zaštite. Lokaliteti su prikazani u tabeli 2.9.3.-1.

Tabela 2.9.3.-1. Zaštićena prirodna dobra na području opštine Nikšić

Naziv zaštićenog područja	Vrsta zaštićenog područja	IUCN kategorija
Arboretum u Grahovu	Spomenik prirode	III
Gornjopoljski vir	Spomenik prirode	III
Trebjesa	Predio izuzetnih odlika	V

Zaštićena područja unutar opsega projekta.


Na lokaciji projekta i u njenoj blizini nema zaštićenih područja, koja su prethodno navedena. Naime, u skladu sa informacijom dobijenom strane Direktorata za zaštitu

prirode (br. 05-332/23-5713/3 od 27.02.2023) utvrđeno je da u opsegu projektnog područja nema zaštićenih i potencijalno zaštićenih područja.

2.10. Osnovne karakteristike predjela

Geografski položaj Nikšića i njegove šire okoline, s obzirom na blizinu Jadranskog mora, sa jedne strane i konfiguracije terena sa druge strane uslovjava različite klimatske uslove u pojedinim djelovima teritorije.

Predione karakteristike analizirane prostorne cjeline predstavljaju jedan od elemenata za sagledavanje ukupnih odnosa na relaciji planirani objekat-životna sredina. Pri tome svakako treba imati u vidu da se radi o specifičnoj psihološko-afektivnoj kategoriji koja se izražava kroz ukupno sinergično djelovanje cjelokupnog okruženja na posmatrača, pri čemu su neizbjježno prisutne kulturološke, sociološke i subjektivne implikacije.



Slika 2.10-1. Tipovi i područja karaktera predjela Nacrt PUP Nikšić

Raznovrsnost pejzaža kao element kulture i identiteta predstavlja vrijednost i bogatstvo neke zemlje. U Crnoj Gori je ta raznovrsnost nastala kroz kombinaciju izuzetnih prirodnih vrijednosti sa različitim lokalnim tradicijama korišćenja prostora, koje su se razvile kao odraz kulturnoistorijskih i socioekonomskih prilika. Na osnovu prirodne karakteristike prostora i efekta čovjekovog prisustva u njemu, u Crnoj Gori se prepoznaće 21 osnovna pejzažna jedinica. U ovu podjelu su uključene i manje prostorne pejzažne jedinice, koje, uglavnom, obuhvataju osjetljive ekosisteme sa izraženim posebnostima i identitetom.

Područja karaktera predjela predstavljaju predione jedinice tj.pojedinačna, jedinstvena, izolovana geografska područja naročitog tipa predjela. Područja karaktera predjela imaju svoj individualni karakter i identitet, iako sadrže iste karakteristike porijekla, unutar istog tipa karaktera predjela.



Slika 2.10-2. Tipologija predjela (LAMP, 2015)

Opština Nikšić se odlikuje izuzetno bogatom predionom raznolikošću. Raznovrsnost predjela nastala je kombinacijom izuzetnih prirodnih vrijednosti sa različitim lokalnim tradicijama korišćenja prostora, koje su se razvile kao odraz kulturno-istorijskih, socijalnih i ekonomskih prilika. Evropska konvencija o predjelima u dijelu koji se odnosi na zaštitu predjela ukazuje na postupke očuvanja i održavanja značajnih ili karakterističnih obilježja jednog predjela, opravdane vrijednošću nasljeđa, koja proizilazi iz njegove prirodne konfiguracije i/ ili ljudske intervencije. Postojeće vrijednosti područja, nastale dejstvom različitih kombinacija prirodnih i ljudskih faktora, predstavljaju osnov i smjernicu da se plansko rješenje zasniva na planiranju predjela. Predjeli čine istovremeno prirodna i kulturna baština i kombinacije njihovih elemenata u prostoru.

U pejzažu ovog prostora ispoljava se kontrast ravničarskog dijela, na kome se nalazi lokacija i okolnih strmih brda. Kroz ravničarski dio protiče rijeka Zeta i presjeca kotlinu na dva dijela.

U kontaktnoj zoni sa brdskim predjelom zastupljen je pejzaž šikare i makije, a u pojedinim djelovima područja prisutni su i elementi šumskog pejzaža. Najveći dio ovog područja čine obradivo zemljište, što je karakteristično i za šire okruženje lokacije.

Na užem prostoru projekta je karakterističan antropogeni pejzaž koji karakterišu izgrađeni stambeni (individualno stanovanje) i poslovni objekti, te magistralna saobraćajnica.

Pejzaž Nikšićkog kraja posjeduje značajan kvalitet sa gledišta tzv. Integralnih vrijednosti određenih najnovijom Evropskom Konvencijom o zaštiti predjela (Firenca). Širi predio sa pejzažom visokih planina i reljefnom "plastikom" kraške erozije i glacijacije, prelazi u ravnicu Nikšićkog kraškog polja i stvorenih prediono pejzažnih vrijednosti jezera Krupac i Slano kao, nasleđem spomeničke kulture (graditeljske vrijednosti, crkve, Carev most, itd.).

U pejzažne vrijednosti, integriše se i bogatstvo podzemne hidrografije i speleoloških fenomena, ponora i pećina. Vrijednosti ovog pejzaža sadržane su i u njegovoj dinamičnosti tj. sezonskim promenama, padavina i vodnog režima, i pojedinačnim plavljenjima djelova Nikšićkog polja.

Širi pejzaž je vrlo kvalitetan i atraktivan. Dominiraju visoke planine, polja i jezera. U neposrednoj zoni grada ističu se humci i veći nedirnuti dijelovi kraškog polja. Pejzaž na mikro planu je često degradiran načinom korišćenja (dominiraju makija i kamenjar).

2.11. Zaštićeni objekti i dobara kulturno-istorijske baštine

Na teritoriji Opštine Nikšić, postoji čitav niz objekata koji zbog svoje autohtonosti, reprezentativnosti i očuvanosti zavređuje pažnju i koji mogu imati osobenu i specifičnu ekološku, kulturnu i turističku vrijednost.

Od kulturno-istorijskih spomenika na području Opštine najznačajniji je **Manastir Ostrog** i **Praistorijsko nalazište Crvena Stijena** kod sela Petrovići, udaljeno od Nikšića oko 30 km, sa 31 stratumom debelim 20-30 m "predstavlja lokalitet sa najsloženijom stratigrafijom u našoj zemlji i uz lokalitet El Castillo u Španiji, paleolitsku stanicu sa najdubljim kulturnim slojem u Evropi", a na području grada:

- ❖ **Gradski bedem – Ostaci Onogošta** - Očuvani ostaci Onogošta nalaze se na kamenitom brežuljku i njegovom podnožju u jugoistočnom dijelu Nikšićkog polja, izmedju Studeničkog i Trebješkog polja. Anderba, Sanderva, Anagustum, Onogošt, sve su imena jednog istog, u nauci još nedovoljno istraženog lokaliteta. Osnivanje grada se vezuje za postojanje rimskog kastruma, koji je invazijom varvara srušen. Dolaskom Istočnih Gota obnovljene su ruševine rimskog kastruma. Grad je egzistirao i pod Slovenima, kasnije i pod Turcima.
- ❖ **Saborni hran Sv. Vasilija Ostroškog** - Siluetu Nikšića akcentuje Saborna crkva, podignuta na Petrovoj glavici 1900. god.
- ❖ **Crkva Sv. Georgija** - Locirana je na jugoistočnoj padini brda Trebjesa. Nema preciznih podataka o vremenu nastanka, a na osnovu određenih arhitektonskih

elemenata (duboki prislonjeni lukovi, tehnika zidaja, prozori u obliku puškarnica) to može biti druga polovina XVI odnosno prva polovina XVII vijeka.

- ❖ **Crkva Sv. Petra i Pavla** - locirana na aktivnom groblju u samom naselju, predstavlja jednobrodnu građevinu sa polukružnom apsidom na istočnoj i zvonikom u obliku prislonjene kule na zapadnoj strani.
- ❖ **Trebješka pećina** - U ovoj pećini, lociranoj na južnim padinama Trebjese, koje su još 1878. god. bile obrasle gustom šumom, odmah poslije oslobođenja od Turaka održavane su kulturne manifestacije. Pećina je 1927. god. obnovljena kada je djelimično raščišćena njena unutrašnjost. Pećina je u vrijeme ratova imala funkciju skloništa.
- ❖ **Dvorac kralja Nikole** - Kompleks se sastoji od zgrade dvora i ljetnjkovca knjaza Nikole. U zgradu bivšeg dvora danas je smješten Zavičajni muzej, biblioteka, galerija i arhiv. Dvor je podignut u renesansnom stilu 1990. god., a ljetnjkovac je gradjen od 1876 -1878. godine
- ❖ **Hadži-Smailova džamija**, nalazi se u samom gradu i predstavlja jedini arhitektonski sačuvani spomenik iz doba turskog prisustva. To je u osnovi jednostavna, pravougaona zgrada sa vitkim minaretom.

Od kulturno-istorijskih spomenika iz relativno novije istorije grada po svom značaju se izdvajaju: spomenik obelisk na Grahovu, spomenik kralja Nikole na gradskom trgu, spomenik u čast zaslужnih rodoljuba pod Trebjesom, na Kapinom Polju, Bogetićima i brojni drugi.

Na lokaciji na kojoj se planira izgradnja solarne elektrane nema zaštićenih objekata.

2.12. Naseljenost i koncentracija stanovništva

Opština Nikšić je teritorijalno najveća opština u Crnoj Gori, zahvata površinu od 2065 km², što čini 14,95% njene teritorije. Graniči se sa 6 crnogorskih optina: Kotor, Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Šavnik i Plužine. Na zapadu je državna granica sa Bosnom i Hercegovinom. Opština Nikšić je podijeljena na 33 mjesne zajednice. Mjesna zajednica Vidrovan je po površini jedna od najvećih na teritoriji opštine Nikšić. Naselje Šipačno, kao dio MZ Vidrovan, ima 321-og stanovnika po poslednjem popisu stanovništva.


Prema rezultatima Popisa iz 2011. godine u Opštini Nikšić bilo je 72.443 stanovnika, što iznosi 11,6 % ukupne populacije Crne Gore. Od toga u gradu 57.278, u Nikšićkom polju sa gradom 63.280 stanovnika, u Župi Nikšićkoj 3.731 stanovnik, u južnoj zoni sa Bogetićima 424 stanovnika, u Zapadnoj zoni je bilo 1.638 stanovnika a u Sjevernoj zoni 485 stanovnika.

Broj stanovnika i domaćinstava za Opština Nikšić prema podacima Popisa od 1948. do 2011. god. prikazan je u tabeli 2.12-1.

Tabela 2.12-1. Stanovništvo, domaćinstva i površina opštine Nikšić

Broj stanovnika									Površi na km ²
984	1953	1961	1971	1981	1991	2003	2011		
38.39	46.58	57.39	66.81	72.29	74.70	75.28	72.44		
5	9	9	5	9	6	2	3		
Broj domaćinstava									
8.474	10.44	13.82	15.54	17.78	19.40	21.24	21.68		
5	0	5	6	0	6	6	3		

Gustina naseljenosti iznosi 36,45 stanovnika/km², što Opština Nikšić svrstava u grupu opština sa srednjom gustinom naseljenosti. Gustina naseljenosti je 1,23 puta manja od gustine na nju Crne Gore koja iznosi 44,8 stanovnika/km².



Slika 2.12-2. Kretanje broja stanovnika u periodu 1991-2011. godina

U periodu 1991-2003. god. broj stanovnika u Opštini Nikšić se povećao za 1.576, dok je u narednom popisnom periodu od 2003-2011. god. opao za 2.839 stanovnika. U istim periodima u gradu je broj stanovnika porastao za 2.563, odnosno opao za 1.242. U posmatranom periodu samo su seoska naselja u Nikšićkom polju imala konstantan rast broja stanovnika, u prvom periodu 500, a u drugom znatno manji za 55 stanovnika, zahvaljujući rastu broja stanovnika u tri naselja: Miločanima, Ozrinićima i Rastovcu. Ostala područja opštine imala su konstantno opadanje broja stanovnika, s tim što je intenzitet opadanja porastao u zadnjem međupopisnom periodu.

U središnjem području (grad Nikšić, naselja u Nikšićkom polju, naselja Župe Nikšićke, naselja u brdskom obodu Polja i južni dio opštine - Bogetići sa okolnim naseljima) u prvom periodu broj stanovnika je porastao za 2.742, a u drugom opao za 1 982.

Zapadno područje (koje smo zbog velikog broja naselja podijelili na jugozapadno i sjeverozapadno) u prvom periodu (1991-2003. god.) je izgubilo 1.152, a u drugom 531 stanovnika iseljavanjem. U jugozapadnom području koje ima 24 naselja u prvom periodu broj stanovnika je opao za 585, a u drugom periodu za 269. Sjeverozapadno područje je u prvom periodu izgubilo 567 stanovnika, a u drugom 262.

U prvom periodu (1991-2003.) sjeverno područje je izgubilo 186 stanovnika, a u drugom (2003-2011) znatno više 321 stanovnika.

Za razliku od kretanja broja stanovnika broj domaćinstava se konstantno povećavao u Opštini Nikšić sa 19.400 u 1991. god. na 21.246 u 2003. i 21.683 u 2011. god. U istom periodu prosječna veličina domaćinstva je opala sa 3,8 na 3,3 člana.

Prikaz rodne strukture stanovništva za 2011. god. prikazan je u tabeli 2.12-3.

Tabela 2.12-3. Rodna i starosna struktura stanovništa u opštini Nikšić

Mjesto	Ukupno stan.	Muško	Žensko
Nikšić	72.443	35.751	36.692

Demografski pokazatelji u Opštini Nikšić od 2013 do 2017. god. (Statističkom godišnjaku CG za 2018. god.) prikazani su u tabeli 2.12-4.

Tabela 2.12-4. Demografski pokazatelji u Opštini Nikšić

Godina	Broj stanovnika	Stopa prir. priraštaja	Stopa nataliteta	Stopa mortaliteta
2013	71.843	0,0	10,6	10,6
2014	71.468	0,8	11,0	11,0
2015	70.798	-0,4	10,9	10,9
2016	70.596	-0,6	10,8	11,4
2017	70.042	-1,1	10,4	11,5

Rezultati pokazuju da je od 2015. do 2017. god. stopa nataliteta manja od stope mortaliteta.

Prema Statističkom godišnjaku CG za 2017. god. broj zaposlenih u Opštini Nikšić u 2016. god. iznosio je 13.628 stanovnika, a od toga broj žena je bio 6.364 (46,7 %) a muškaraca 7.264 (53,3 %).

Struktura aktivnog stanovništa po nekim granama privrede pokazuje da je najviše stanovništa radilo u prerađivačkoj industriji, trgovini i državnoj upravi.

2.13. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima, kao i o objektima infrastrukture

Na predmetnoj lokaciji nema izgrađenih stambenih i privrednih objekata.

Na lokaciji nema hidrotehničke infrastrukture, ne postoji vodovodna mreža, kao ni fekalna i atmosferska kanalizacija.

Na predmetnoj lokaciji nema površinskih tokova i izvora podzemnih voda, kao ni zaštićenih područja.

Pristup parcelama je omogućen preko postojećih lokalnih saobraćajnica.

3. OPIS PROJEKTA

Izgradnja predmetne solarne elektrane je određena Urbanističko tehničkim uslovima koje je izdala Vlade Crne Gore Zaključkom br.07-332/23-4291/2 od 28.09.2023. godine.

Izgradnja solarne elektrane planirana je na katastarskim parcelama: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, Opština Nikšić.

Teren posmatrane lokacije je djelimično ravan i obradom se mora privesti namjeni. Obuhvat Urbanističkog projekta se sa sjeverne strane naslanja na privatnu površinu, dok se sa zapadne u južne strane naslanja na makadamski put.

Predmetna lokacija se nalazi u nenaseljenom području. Na lokaciji nema površinskih vodotokova, kao ni zaštićenih prirodnih i kulturnih vrijednosti.

3.1. Fizičke karakteristike projekta

Funkcionalni zahtjevi objekta su usklađeni sa urbanističko-tehničko-tehničkim uslovima za izgradnju solarne elektrane na predmetnoj lokaciji, važećim pravilnicima o izgradnji objekata, kao i projektnim zadatkom nosioca projekta.

Lokacija je izuzetno povoljna za izgradnju solarne elektrane, jer su zime na ovom području blage sa vrlo malo snijega, naročito poslednju deceniju. Lokacija prima količinu sunčevog zračenja od 1420 kWh /m².

Idejnim konceptualnim rješenjem je data generalna koncepcija za izgradnju objekta, a naročito sa aspekta: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije, opis tehnologije, predlog izbora solarnih panela i invertora, procjena proizvodnje solarne energije i predlog načina priključenja na elektrodistributivnu mrežu.

Ukupna površina katastarskih parcela za solarnu elektranu iznosi oko 2.285.000,00 m². Površina zemljišta na kojoj će biti postavljeni paneli iznosiće oko 882.000,00 m².

Za potrebe realizacije projekta koristiće se cca 38% ukupne površine parcele.

Predmetnim projektom je planirana izgradnja objekta solarne elektrane, koja prema konceptualnom rješenju ima nominalnu snagu od 160 MW i nominalnu proizvodnju 262.688 GWh.

Priključenje solarne elektrane na elektrodistributivnu mrežu će se realizovati u skladu sa uslovima Crnogorskog elektroprenosnog sistema - CGES.

Električna energija se proizvodi u solarnim čelijama koje se sastoje od jednog ili dva sloja poluvodičkog materijala. Kada sunčevi zraci obasaju solarnu čeliju, između tih slojeva se stvara elektromotorna sila koja uzrokuje protok električne energije. Što je intenzitet Sunčevog zračenja veći to je i veći tok električne energije. Najčešći materijal za proizvodnju solarnih čelija je silicijum, koji se dobija iz pjeska i jedan je najčešćih elemenata u zemljinoj kori.

Fotonaponski moduli su izuzetno pouzdani, dugotrajni i tihi uređaji za proizvodnju električne energije. Tipičan fotonaponski modul ima efikasnost od oko 20% što znači da može pretvoriti petinu Sunčeve energije koja na njega padne u električnu energiju.

Fotonaponski sistemi ne proizvode buku, nemaju pokretnih djelova i ne ispuštaju štetne supstance u atmosferu. Uzimajući u obzir i energiju utrošenu u proizvodnju fotonaponskih modula, oni proizvode nekoliko desetina puta manje ugljendioksida po jedinici proizvedene energije od tehnologija fosilnih goriva. Fotonaponski modul ima životni vijek od preko trideset godina i jedan je od najpouzdanijih poluprovodničkih proizvoda. Fotonaponskim sistemima je potrebno minimalno održavanje. Na kraju životnog vijeka moduli se mogu gotovo u potpunosti reciklirati, a sastavne sirovine se mogu ponovno koristiti.

Funkcionisanje solarne elektrane je autonomno, odnosno za njen rad nije potrebno prisustvo osoblja koje bi upravljalo režimima njenog rada. Usljed toga nije predviđen boravak ljudi na prostoru solarne elektrane tokom njenog rada.

Kao što je navedeno u opisu lokacije, na lokaciji nema objekata, tako da se radovi uklanjanja svode na pripremi terena za realizaciju projekta.

3.2. Opis prethodnih/pripremnih radova za izvođenje projekta

Prije izvođenja radova na predmetnoj lokaciji, neophodno je izvršiti pripremne radove koji podrazumijevaju raščišćavanje terena i uklanjanje niskog rastinja, ravnanje terena na odgovarajućoj koti, obilježavanje objekta, geodetska mjerena tj. prenošenje na teren, osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih oznaka na terenu za vrijeme građenja, odnosno do predaje objekta, kao i montaža i demontaža zaštitne ograde oko gradilišta.

Zemljani radovi se izvode mašinski i ručno, a sva dokopavanja i fina planiranja iskopa ručno. Mašinski se vrši čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje i mašinski iskop zemlje u širokom otkopu. Za izvođenje zemljanih radova koristiće se bager, utovarivač i kamion za odvoženje iskopa. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti sa lokacije.

Unutrašnji transport prilikom izvođenja projekta odvija se u okviru lokacije projekta uz primjenu odgovarajuće navedene građevinske mehanizacije. Dinamika realizacije izvođenja projekta po pojedinim fazama biće u skladu sa operativnim planom izvođenja radova od strane odabranog izvođača. U toku izvođenja projekta na lokaciji voda će se koristiti za potrebe zaposlenih i radove. Za betonske radove koristiće se šljunak i pjesak koji će se kao pripremljeni beton dovoziti na lokaciju pomoću miksera.

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova predviđenih investiciono-tehničkom dokumentacijom (Projektom). Izvođenje radova na gradilištu objekta može početi kada se utvrdi da su shodno propisanim zakonskim obavezama preduzete sve neophodne, potrebne mjere zaštite na radu.

Dokumentacija za uređenje gradilišta izrađuje se za organizaciju i tehnologiju izvođenja radova na osnovu projektne dokumentacije, tehničkih propisa – međunarodnih i domaćih standarda i propisa o zaštiti na radu. Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja obaveza je Izvođača, na koji je prije početka građenja projektant obvezan dati saglasnost.

Uređenje gradilišta prije početka izvođenja radova i organizovanje izvođenje radova u skladu sa pravilima Zakona o zaštiti i zdravlju na radu predstavlja uređenje prostora, te stvaranje bezbjednih uslova rada, tj. zadovoljenje osnovnih potreba radnika. Stoga je potrebno unaprijed utvrditi organizaciju izvođenja radova i zavisno od vrste radova i određenim specifičnostima voditi brigu o zahtjevima koji se mogu odnositi na:

- zaštitu od pogonske energije;
- pomoćne prostorije i smještaj materijala (odstranjivanje otpada);
- osiguranje higijenskih uslova za rad;
- izbor radnika odgovarajućih sposobnosti;
- osiguranje kontrole bezbjednosti izvođenja radova;
- pružanje prve pomoći i ljekarske pomoći.

Mesta na kojim će se odlagati otpad na lokaciji Projekta biće definisane Projektom organizacije i tehnologije izvođenja radova. Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja obaveza je Izvođača, na koji je prije početka građenja projektant obvezan dati saglasnost.

Izvođenje radova na gradilištu može započeti pošto se utvrdi da su preduzete sve neophodne, potrebne mjere zaštite i to:

1. Obezbeđenje granica gradilišta objekta na kome se izvode radovi od pristupa nezaposlenim licima, (licima koja nijesu zaposlena na njemu; granice gradilišnog područja, odnosno kruga gradilišta sa mjerama za sprečavanje pristupa vozilima koja ne pripadaju gradilištu).

2. Uređenje i održavanje saobraćajnica na gradilištu, trase bezbjednih saobraćajnica za kretanje sredstava mehanizacije (staza za kretanje radnika u krugu gradilišta i prisutnih puteva gradilištu). Trase bezbjednih saobraćajnica za kretanje sredstava mehanizacije i prikaz staza za kretanje radnika u krugu gradilišta i pristupnih puteva gradilištu.
3. Mjesto, radni položaj oruđa i uređaja za izvođenje radova na objektu, kao i način, prostor za smještaj građevinskog materijala (uređenje prostora shodno mjerama zaštite za čuvanje opasnih materijala,).
4. Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja raznih vrsta građevinskog materijala i teških predmeta. U Elaboratu o uređenju gradilišta dati prikaz placeva sa deponijama materijala i gotovih proizvoda za obradu drveta, mineralnih sirovina, betonskog gvožđa, izradu bravarskih proizvoda i sl.
5. Način obilježavanja, obezbeđivanja opasnih mesta i ugroženih prostora na gradilištu - opasne zone;
6. Uređenje električnih instalacija i osvetljenje gradilišta (rasvjeta na mjestima rada i kretanje radnika). U slučaju noćnog rada, mjere zaštite za bezbjedno korišćenje i održavanje, zaštite radnika i sredstava mehanizacije od opasnog dejstva el. struje. Prikaz objekata, instalacija i vodova električne energije visokog i niskog napona i rasvjete na mjestima rada i kretanja radnika duž trase gradilišnog saobraćaja. U slučaju noćnog rada i prikaz mera zaštite za bezbjedno korišćenje i održavanje kao i zaštitu radnika i sredstava mehanizacije od opasnog dejstva električne struje.
7. Određivanje vrste i smještaja građevinskih mašina i postrojenja, odgovarajuća obezbeđenja obzirom na lokaciju gradilišta;

Radni položaj oruđa i uređaja za izvođenje radova koji se postavljaju na objekat ili neposredno uz njega sa ucrtanim manevarskim zonama kod okretnih oruđa i uređaja, odnosno sa ucrtanim manipulacionim zonama kod dizalica, uz šematski prikaz mera (linije zaštitne ograde, šeme zapreka, zaštitne nadstrešnice i sl).

Prikaz placeva za parkiranje i placeva za opravku i održavanje vozila i sredstva mehanizacije i gradilišne opreme sa pripadajućim radionicama, magacinima i uređajima i mjerama za bezbjedno korišćenje.

Trase bezbjednih saobraćajnica za kretanje sredstava mehanizacije i prikaz staza za kretanje radnika u krugu gradilišta i pristupnih puteva gradilištu.
8. Određivanje radnih mesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i vrsta i količina potrebnih ličnih zaštitnih sredstava zaštitne opreme;
9. Način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni gasovi, prašina, para (gdje može nastati vatrica i dr.); prikaz skladišta tečnih goriva, tečnih gasova i zapaljivih materijala sa mjerama za bezbjedno korišćenje i održavanje. Mjere i sredstva

protiv-požarne zaštite na gradilištu. Način snabdijevanja gradilišta vodom za piće i tehničkim potrebama kao i otpadnih voda sa objekta.

10.Organizacija ishrane i prevoz radnika na gradilište i sa gradilišta. Prikaz objekta za smještaj, ishranu, presvlačenje, grijanje i sušenje odjeće radnika i sl.

11.Sanitarni objekat (uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu, mjere za sprečavanje zagađenja okoline)

Prikaz sanitarnih objekata postavljenih na lokacijama koje obezbeđuju bezbjedan pristup, korišćenje i održavanje, kao i mjere za sprečavanje zagađenja okoline.

Prikaz objekta i instalacije za grijanje sa uređajima za korišćenje i održavanje.

Situaciju zatečenih objekata unutar kruga gradilišta sa prikazom mera obezbeđenja radnika, vozila i sredstava mehanizacije od uticaja ili dejstva opasnog objekta (električni dalekovodi, cjevovodi pod pritiskom, građevinski i drugi objekti podložni padu i sl.), kao i mjere obezbeđenja ovih objekata od radova i gradilišnog saobraćaja.

12.Organizacija pružanja prve pomoći na gradilištu, kao i adekvatne ljekarske pomoći.

U zavisnosti od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova na gradilištu se moraju obezbijediti potrebna sanitarna i druga sredstva (odgovarajuće stručno osoblje) za pružanje prve pomoći, kao i prevoz, transport do najbliže zdravstvene ustanove.

13.Ostale neophodne mјere za zaštitu lica - zaposlenih na gradilištu.

Sav materijal, uređaji, postrojenja i oprema potrebni za izgradnju investicionog projekta za izvođenje određenog rada na gradilištu, moraju biti složeni u slučaju kada se ne upotrebljavaju, tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehaničko uzimanje, bez opasnosti od rušenja i slično.

Na gradilištima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje građevinskog materijala u potrebnim količinama, dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti, a da ne zakrče prilaze i prolaze - bez opasnosti od rušenja.

Pomoćne pogone na gradilištu (tesarske, stolarske, bravarske i dr. radionice), treba smještati van opasnih zona na gradilištu. Neophodno je predvidjeti i obezbijediti odgovarajuće mјere zaštite na radu za radnike koji rade u tim pogonima.

Za radove koji se vrše u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim, atmosferskim ili drugim uticajima Poslodavac je obavezan da odredi mјere zaštite za obezbeđenje potrebnih radnih uslova i predviđa korišćenje odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava - opreme pri vršenju tih radova.

3.3. Opis glavnih karakteristika funkcionisanja projekta

SOLARNA ELEKTRANA sadrži puno različitih komponenata. Projektom i predhodnim analizama, kao prva komponenta je osuđanost lokacija koje pripadaju katastarskim opštinama Šipačno II.

Tako je na osnovu solarne karte ŠIPAČNO II.

$$P_m = 13,07 \text{ A} \times 42,1 \text{ V} = 550 \text{ Wp}$$

Instalirana snaga fotonaponske elektrane iznosi:

$$P_n = 354.545 \times 550 \text{ Wp} = 195,000 \text{ kWp} \text{ (vršna snaga } 160 \text{ MW)}$$

Moguća proizvodnja fotonaponske elektrane


$$E = P_i \times \text{Insolacija (h)} \times 0,85 \times 0,85$$

$P_i = 195,000 \text{ kWp}$, odnosno 160 MW vršne snage.

SOLARNA ELEKTRANA obuhvata pet (5) nezavisnih cjelina u katastarskoj opštini Šipačno II (označene kao PD-1, PD-2, PD-3, PD-4 i PD-5.) Projektom se definiše ovo kao jedinstven energetski prostor. Svi prostori su povezani na jedno mjesto priključka u 400 kV-ni energetski sistem Crne Gore, preko vlastitog glavnog transformatora **SOLARNE ELEKTRANE** odnosa 400/35 kV i snage 250 MVA. Ovaj glavni transformator prenosnog odnosa 400/35 kV i snage 250 MVA projektovan da se montira u katastarskoj opštini Šipačno II. Rastojanje između katastarskih parcela Šipačno II je više od 500 metara, čime nije narušena mogućnost zajedničkog povezivanja i proizvodnja električne energije bez gubitaka, osim onih koji su definisani kao gubici na opremi koja obuhvata cijeli projekat.



PVsyst V7.4.5



Slika 3.3.1. Geografski položaj ŠIPAČNO II - podaci o osunčanosti

Elementi SOLARNE ELEKTRANE

Izborom opreme solarni paneli, invertorsko transformatorskih grupa, stringova, kablova, srednjenačonskih podzemnih kablova i ostale pomoćne opreme preko kojih se povezuju svih deset cjelina definisani su osnovni elementi Solarne elektrane.

Na osnovu proračuna dobijeni su osnovni podaci o snazi i proizvodnji u SOLARNOJ ELEKTRANI, kao i podaci o broju solarnih panela i broju Invertorsko Transformatorskih Grupa.

U Invertorsko Transformatorskim Grupama (ITG), su fizički i funkcionalno integrисани glavni prekidači za pripadajuće grupe u svim **SOLARNIM PARKOVIMA** koji pripadaju **SOLARNOJ ELEKTRANI**. Glavni prekidač obezbeđuje isporuku električne energije koja odgovara zahtjevima kvaliteta propisanim u Opštim uslovima za isporuku električne energije i standardu EN 50160. Fotonaponski sistem fotonaponske elektrane će biti povezan na prenosnu mrežu na način da ga mreža "vodi", odnosno održava frekvenciju i napon. U slučaju promjene napona i frekvencije izvan dozvoljenih granica, glavni prekidač će automatski isključiti proizvodni pogon i odvojiti ga od elektro prenosnog sistema. Nakon odvajanja, pod uslovom da se uklone uzroci narušavanja uslova paralelnog rada, djelovanjem automatike ili ručnim uključenjem ponovo će biti omogućeno paralelno uključenje fotonaponske elektrane na elektro prenosnu mrežu. Režim rada, odnosno princip upravljanja će biti određeni od strane Elektroprenosnog Sistema Crne Gore.

Q = const ili cosφ =const.

Osim tehnoloških zaštita solarnog sistema, glavni prekidač solarne elektrane ima integrisane funkcije zaštite:

- Naponska zaštita: prenaponska zaštita ($U >$) i podnaponska zaštita ($U <$)
- Frekventna zaštita: nadfrekventna zaštita ($f >$) i podfrekventna zaštita ($f <$)
- Prekostrujna zaštita ($I >$)

Izlazni napon na invertoru mora biti u granicama $\pm 5\%$ nominalnog napona, frekvencije $50\text{Hz} \pm 0,5\text{Hz}$.

Razvijene zemlje stimulišu upotrebu i razvoj obnovljivih izvora energije kroz različite projekte energetske efikasnosti, prvenstveno zbog stalnog porasta cijene fosilnih goriva, te zbog zagađivanja okoline koje utiče na klimatske promjene. U obnovljive izvore energije spadaju energija vode, vjetra, biomase, Sunčev zračenje i geotermalna energija. Crna Gora ima veoma povoljan geografski položaj u pogledu iskorištavanja Sunčeve energije. Princip rada fotonaponske čelije temelji se na direktnoj konverziji Sunčeve energije u električnu energiju putem fotoelektričnog efekta.

Prednosti solarnih sistema:

- Sunčeva energija je besplatna i praktično neiscrpna
- tehnologija pretvaranja energije je čista
- visoka pouzdanost
- mali pogonski troškovi
- dug vijek trajanja fotonaponskih modula (>25 godina).
- tehnologija konverzije Sunčeve energije u električnu energiju u ovom momentu ima pogodnosti u odnosu na zelenu agendu Evropske Unije.

Nedostaci solarnih sistema:

- proizvodnja zavisi od osunčanosti
- potrebne su velike površine modula za jediničnu snagu elektrane

Prilikom izbora elemenata solarne elektrane, opredijeljenje za opremu renomiranih proizvođača ove opreme će opravdati ovaj projekat.

Solarna elektrana predstavlja elektroenergetsko postrojenje sastavljeno od 354552 fotonaponskih modula postavljenih na nosače od Al nerđajuće konstrukcije koja ima garanciju na brzinu vjetra od 27m/s i sniježni nanos 100kg/m². Kao takva potpuno opravdava sve neželjene klimatske uslove koji su na datoj lokaciji po izvještaju Hidrometeorološkog zavoda prava rijetkost.

SMA-ina nova srednjenačinska elektrana nadograđuje snagu novih robusnih Sunn Central invertora. U kombinaciji sa savršeno prilagođenim komponentama srednjeg napona, MV Power Station nudi još veću gustinu snage u kontejneru od 40 stopa. Budući da je idealan izbor za novu generaciju fotonaponskih elektrana do 1500 V DC naponom, integrisano sistemsko rešenje se lako transportuje i brzo sastavlja i pušta u rad.

Opis Sistema

U solarnoj elektrani, postrojenju povezanom na elektro-prenosnu mrežu, osnovni izvor energije je sunčev zračenje na solarnom modulu – iradijacija. Korištenjem fotoelektričnog efekta ostvaruje se pretvaranje sunčevog zračenja u jednosmjernu električnu energiju.

Korištenjem posebnih uređaja (invertera) vrši se pretvaranje električne energije iz jednosmjerne u neizmjeničnu električnu energiju koja se potom distribuira u elektro-prenosnu mrežu na visokom naponu 400 KV preko buduće TS.

Za maksimalan efekat proizvodnje električne energije iz solarne elektrane bitno je osigurati što bolje zadovoljavanje slijedećih parametara:

- a) što veće sunčev zračenje na solarnom modulu – iradijacija,
- b) što bolji ugao upada sunčevog zračenja na solarne module,
- c) što manje zasjenčenje solarnih modula,
- d) što veća efikasnost invertera,
- e) što manji gubici u kablovima prouzrokovani padom napona,
- f) što manji gubici prouzrokovani povišenjem temperature solarnih modula.

Prilikom projektovanja fotonaponske elektrane posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravilnom dizajniranju elektrane s obzirom na najnižu ambijentalnu temperaturu koja se može registrirati na lokaciji elektrane, a sve to zbog činjenice da spuštanjem temperature solarnih ćelija raste napon proizvedene električne energije. Pri vrlo niskim temperaturama taj napon može biti vrlo visok (zavisno o broju modula povezanih u pojedinu liniju) što može dovesti do oštećenja invertera (rasprsnuće kondenzatora). Geografska lokacija,

doba dana, godišnje doba, te vremenski uslovi glavni su parametri promjene iradijacije. Zbog toga je proračun proizvodnje električne energije iz solarne elektrane relativno složen proces koji se izvodi korišćenjem specijalizovanih kompjuterskih programa.

Zasjenčenje serija solarnih modula ima veliki uticaj na smanjenje proizvedene električne energije, a ponajviše tokom zimskog perioda kad je ugao upada sunčevog zraka na solarne module dosta mali zbog čega i vrlo niske prepreke mogu uzrokovati dosta veliko zasjenjenje solarnih modula.

Pravilnim dimenzionisanjem kabla na jednosmernoj (DC) i neizmjeničnoj (AC) strani elektrane smanjuju se gubici u kablovima uslijed padova napona.

Zbog povoljnog geografskog položaja na području Nikšićke opštine potencijali za proizvodnju električne energije su visoki. Tipična očekivana zbirna proizvodnja elektrane od 100 MWp instalisane snage iznosi oko 148000 GWh godišnje. Elektrana treba da radi paralelno sa Elektro-prenosnom mrežom na naponu 220 kV i bude stalno priključena na istu.


Osnovni tehnički podaci solarnog sistema:

- Pogonsko sredstvo: Sunce
- Instalirana snaga: 195 MWp
- Vršna snaga: 164 MW
- Nazivni napon invertora i TRANSFORMACIJE: 0,6/11,5/35 kV(MVPS 4000) i 35/400 kV otvoreno razvodno postrojenje i TS
- Nazivna frekvencija: 50 Hz
- Nazivni faktor snage: 1
- Način pogona: paralelno sa prenosnom mrežom
- Namjena: prodaja proizvedene energije po tržišnoj cijeni.

Izbor i opis solarnih panela

Fotonaponski (solarni) sistem sačinjen je od više solarnih modula (panela), od kojih svaki sadrži u sebi određeni broj solarnih ćelija, na odgovarajući način međusobno povezanih redno i serijski.

Individualni solarni moduli su povezani u serijama formirajući stringove (nizove). SMA STRING MONITORA na DC strani se potom postavljaju paralelno da bi se sve adekvatno povezalo sa odgovarajućim invertorima. Broj solarnih panela koji čine string određuje ulazni napon jednosmerne struje invertora. Broj paralelno postavljenih nizova određuje snagu invertora koja je na raspolaganju.



Slika 3.3.2. Solarni panel POLYCROWN 4mm 550 W-CHINA

Fotonaponski sistem solarne elektrane se sastoji od 354552 monokristalna polućelijska panela. Svaki od njih je maksimalne snage 550 Wp, što predstavlja ukupnu instalisanu snagu solarnog sistema koja iznosi 195 MWp, odnosno 164 MW vršne snage. Sistem se posmatra kao cjelina od 195 MWp koja će se uklopiti u 400 kV mrežu i priključiti na istu po uslovima nadležnog CGES-a.

Ukupna snaga solarnog sistema posmatra se kao zbir nominalne vrijednosti svakog solarnog panela mjereno pri standardnim uslovima testiranja STC. Pored poštovanja gore navedenih kriterijuma, dimenzionisanje stringa solarnih panela biće urađeno uzimajući u obzir dodatne uslove: minimalnog i maksimalnog napona stringova u cilju omogućavanja rada invertera pri tački maksimalne snage (MPPT), maksimalnog ulaznog napona invertera na strani strujnog kola, maksimalna ulazna struja invertera na strani strujnog kola.

Tehničke karakteristike solarnih panela su sledeće:

- Maksimalna snaga 550 Wp
- Nazivni napon: 42,1 V
- Nazivna struja: 13,07 A
- Struja kratkog spoja: 13,09 A

- Napon praznog hoda: 49,90 V
- Maksimalni napon sistema: 1500 V
- Korisnost: 21,28 %
- Solarne ćelije monocrystalline (bifacial)
- Temperaturni opseg -40 do +85°C
- Dimenzije 2279x1134x35 mm
- Težina 28,4 kg

Solarni panel izведен je od monokristalnih elemenata sa bifacialnim efektom. Karakteriše ih visok stepen iskorištenosti oko 23,17%. Otpor ovih ćelija pri visokim temperaturama je smanjen. Za proračun moguće godišnje proizvodnje korišćeni su podaci o prosječnoj mjesecnoj insolaciji u dužem periodu (svjetski podaci za period 2001-2020).

DC/AC invertori i transformatori

Putem DC/AC invertora vrši se konverzija proizvedene električne energije i upravljanje proizvodnjom, tako da inverter zapravo predstavlja centralnu jedinicu fotonaponskog sistema. U SOLARNOJ ELEKTRANI će se ugraditi ukupno 40.

INVERTORSKO TRANSFORMATORSKE GRUPE (ITG) snage 4000 kVA

Invertori i transformatori su sledećih tehničkih karakteristika:

Invertori:

Ulazni podaci DC

- Maksimalna snaga 4000 kW
- Maksimalni napon: 1500 VDC
- Minimalni napon 880 VDC
- Broj DC ulaza 2x24
- Maksimalna struja: 2x3438 A

Izlazni podaci AC

- Snaga: 1x4000 kVA
- Nazivni napon: 35 kV
- Nazivna struja: 2x3438 A
- Frekvencija: 50 Hz
- Faktor snage: >0,99
- Iskorištenost: 99 %
- Stepen mehaničke zaštite IP54

- Tezina kg manje od 18t

Transformator

- Snaga: 5000 kVA
- Nazivni napon: 35 kV
- Nazivna struja: 200 A
- Frekvencija: 50 Hz
- Hladjenje ONAN
- Spoj DY11Y1/Yd11d11
- Ulje Mineralno ulje

Dimenziije invertorsko transformatorske grupe

- Dimenziije: 6058 mm / 2896 mm / 2438 mm mm
- Tezina: manje od 18 tona
- Zastita: IP54
- Pomocni napon: 220 V
- Hladjenje Vazdusno kontrolisano
- Display Touch screen

U Invertorsko Transformatorskim Grupama (**ITG**), su fizički i funkcionalno integrисани glavni prekidači za pripadajuće grupe u svim **SOLARNIM PARKOVIMA** koji pripadaju **SOLARNOJ ELEKTRANI**. Glavni prekidači obezbjeđuje isporuku električne energije koja odgovara zahtjevima kvaliteta propisanim u Opštim uslovima za isporuku električne energije i standardu EN 50160. Fotonaponski sistem fotonaponske elektrane će biti povezan na prenosnu mrežu na način da ga mreža "vodi", odnosno održava frekvenciju i napon. U slučaju promjene napona i frekvencije izvan dozvoljenih granica, glavni prekidač će automatski isključiti proizvodni pogon i odvojiti ga od elektro prenosnog sistema. Nakon odvajanja, pod uslovom da se uklone uzroci narušavanja uslova paralelnog rada, djelovanjem automatike ili ručnim uključenjem ponovo će biti omogućeno paralelno uključenje fotonaponske elektrane na elektro prenosnu mrežu. Režim rada, odnosno princip upravljanja će biti određeni od strane Elektroprenosnog Sistema Crne Gore.

$$Q = \text{const} \text{ ili } \cos\phi = \text{const.}$$

Osim tehnoloških zaštita solarnog sistema, glavni prekidač solarne elektrane ima integrisane funkcije zaštite:

- Naponska zaštita: prenaponska zaštita ($U >$) i podnaponska zaštita ($U <$)
- Frekventna zaštita: nadfrekventna zaštita ($f >$) i podfrekventna zaštita ($f <$)
- Prekostrujna zaštita ($I >$)

Izlazni napon na invertoru mora biti u granicama $\pm 5\%$ nominalnog napona, frekvencije $50\text{Hz} \pm 0,5\text{Hz}$.

Razvijene zemlje stimulišu upotrebu i razvoj obnovljivih izvora energije kroz različite projekte energetske efikasnosti, prvenstveno zbog stalnog porasta cijene fosilnih goriva, te zbog zagađivanja okoline koje utiče na klimatske promjene. U obnovljive izvore energije spadaju energija vode, vjetra, biomase, Sunčeve zračenje i geotermalna energija. Crna Gora ima veoma povoljan geografski položaj u pogledu iskorištavanja Sunčeve energije. Princip rada fotonaponske čelije temelji se na direktnoj konverziji Sunčeve energije u električnu energiju putem fotoelektričnog efekta.

Prednosti solarnih sistema:

- Sunčeva energija je besplatna i praktično neiscrpna
- tehnologija pretvaranja energije je čista
- visoka pouzdanost
- mali pogonski troškovi
- dug vijek trajanja fotonaponskih modula (>25 godina)
- tehnologija konverzije Sunčeve energije u električnu energiju u ovom momentu ima pogodnosti u odnosu na zelenu agendu Evropske Unije.

Nedostaci solarnih sistema:

- proizvodnja zavisi od osunčanosti
- potrebne su velike površine modula za jediničnu snagu elektrane

Prilikom izbora elemenata solarne elektrane, opredijeljenje za opremu renomiranih proizvođača će opravdati ovaj projekat.

Srednjenačinski Kabl XHE 49A

S obzirom na poziciju **SOLARNIH PARKOVA**, proizvedena energija u svakom od njih zajedno (282,688 GWh) prenosi se podzemnim kablovima do **GLAVNOG TRANSFORMATORA**. Kablovi su osnovnih dimenzija $1 \times 240 \text{ mm}^2$. Broj kablova dimenzija $1 \times 240 \text{ mm}^2$ od svakog SOLARNOG PARKA je različit i zavisi koliku energiju prenose do **GLAVNOG TRANSFORMATORA**, koji se nalazi u ogradi SOLARNOG PARKA. Osnovne tehničke osobine 20/35 kV-nih kablova su:

Tabela 3.3-1. Tehničke karakteristike kabla XHE 49-A 20/38.5

Karakteristika	Jedinica mjere	Vrijednost
Presjek	mm^2	240
Nazivni napon	kV	20/35
Prečnik	mm	10
Debljina izolacije	mm	9,0
Noseći provodnik	mm^2	50
Spoljašnji prečnik	mm	11,4

Spoljašnji pre. snopa	mm	80
Masa snopa	kg/km	4120
Maksimalni otpor	Ohm/km	0,443
Pogonski kapacitet	F/km	0,131
Pogonska induktivnost	mH/km	0,445
Dozvoljena struja	A	220
Dozvoljena struja KS 1s	kA	6,6

Tabela 3.3-2. Tehničke karakteristike izolovanog kabla XHE 49A

Karakteristika	Jedinica mjere	Vrijednost
Ispitni napon	kV	63/5min
Nominalni napon	kV	18/30
Broj žila i presjek		3x(1x240RM16)
Temperaturni raspon	°C	-20 °C do 70 °C
Radna temperatura KS	°C	250
Trajanje KS	sek	5
Radius savijanja	min	15x35
Udio aluminijuma	kg/km	206
Udio bakra	kg/km	182,4
Vanjski prečnik	mm	26
Težina	kg/km	770
Strujno opterećenje	A	209/226

Svaki strujni krug osiguran je DC osiguračem, svaki string DC prekidačem i EMI filterom prije Invertora (na njegovoj DC strani). Posle Invertora (njegova AC strana) nalazi se izlazni filter sa EMI filterom i AC prekidačem i veza sa tronamotajnim transformatorom prenosnog odnosa 35/11,5/0,66 kV, snage 4000 kVA (40 ITG). Snaga se preko lokalnih transformatora do GLAVNOG TRANSFORMATORA SOLARNE ELEKTRANE prenosi podzemnim kablovima, koji su položeni u kablovskom rovu. Trasa kablova je uz makadamski put koji veže svaku lokaciju.

Građevinski projekat SOLARNOG PARKA

Lokacije platoa SOLARNIH PARKOVA (označene kao PD-1, PA-2, PD-3, PD-4, PD-5) su različitih površina i veoma neujednačenog terena. Prikazom u 3d lokacije vidljivo je da se na samim lokacijama u dijelu od saobraćajnica prema unutrašnjosti protežu kosine, koje su jednolične i povoljne za polaganje solarnih panela dok je dio od sredine prema kraju parcele nešto ravniji ali su izražene neravnine koje treba iznivelišati.

Od granice parcele prema unutrašnjosti centralnim dijelom položena je saobraćajnica u dužini cca 450m. Saobraćajnica je većim dijelom u pravcu osim na početku, ulaz u parcelu gdje je projektovan radius R=250m.

S obzirom da je lokacija vezana za prethodnu parcelu može se višak materijala iz prethodne parcele prevesti na ovu parcelu kako bi se izvršila niveliacija platoa.

Elektrotehnički projekat SOLARNE ELEKTRANE

Jednopolne šeme

Jednopolnim šemama svih pet parkova (**označene kao PD-1, PA-2, PD-3, PD-4, PD-5**) definisana je njihova uloga u sistemu SOLARNE ELEKTRANE. Svaka šema povezuje sve stringove kojih ima ukupno 14.182 (25 panela na jedan string). Ovo je ukupan broj stringova u SOLARNIM PARKOVIMA (**PD-1, PA-2, PD-3, PD-4, PD-5**). Funkcionalno to znači, da je svaki strujni krug osiguran DC osiguračem, svaki string DC prekidačem i EMI filterom prije Invertora (na njegovoj DC strani). Posle Invertora (njegova AC strana) nalazi se izlazni filter sa EMI filterom i AC prekidačem i veza sa tronamotajnim transformatorom prenosnog odnosa 35/11,5/0,66 kV, snage 5000 kVA (40 ITG). Snaga se preko lokalnih transformatora do GLAVNOG TRANSFORMATORA SOLARNE ELEKTRANE prenosi se kablovima, koji su poženi u zemlji. Trasa kablova je uz lokalni put ŠIPAČNO II.

Oprema

Električna energija (jednosmjerni napon i struja), generirana u sunčanim čelijama šalje se, vodičima PV WIRE RED/BLUE 6mm² u invertor, koji jednosmjerni napon i struju pretvara u naizmjeničnu. DC kablovi će se voditi u zaštitnim PKU kanalicama, te zaštitnim cijevima tipa kaoflex. Projektovani invertori su jedinične snage 4000 kW. Invertori su opremljeni zaštitnim uređajima od prenapona, nadstruje i povratne struje na ulazu u izmjenjivač. Iz invertora se vodičima odgovarajućeg presjeka (šeme) naizmjenične komponente električne energije (napon i struja) šalju u sklopni blok solarne elektrane AC u kojima se između ostalog nalaze četvoropolne RCD sklopke tipa A, četvoropolni automatski osigurači karakteristike C, prenaponske zaštite tipa C 20 kA, tropolni prekidači snage, rastavne sklopke i ostalo. Iz AC bloka se električna energija (naizmjenični napon i struja) šalje odgovarajućim kablovima u glavne razvodne ormare građevina na koje su postavljene. Sva proizvedena energija će se predavati SN postrojenjima u sklopu **SOLARNE ELEKTRANE**, a preko srednjenačonskih 35 kV-nih kablova i GLAVNE TRANSFORMATORSKE na visokom naponu u 400 kV-nu mrežu. **Invertorsko Transformatorske Grupe (ITG)**, su prenosnog odnosa 35/11,5/0,66 kV. Ove transformatorske stanice svaka snage 4000 kVA, povezuju se preko srednjenačinskog 35 kV-nog kabla sa GLAVNIM TRANSFORMATOROM snage 250 MVA i prenosnog odnosa 35/400 kV. Trasa samonosivih kablova je uz lokalni put.

Fotonaponski paneli

Konstrukcija je izrađena od aluminijuma. Planirano je postavljanje 354.550 fotonaponskih modula u **SOLARNOJ ELEKTRANI** ukupne težine od oko 10.175.585 kg. Konstrukcija koja će se koristiti kod izgradnje **SOLARNE ELEKTRANE** je konstrukcija za instalaciju devet (9) solarnih panela na jednom čeliknom stubu. Nosivi, čelici elementi se vijcima učvršćuju za nosivi stub.

Na nosive elemente se postavljaju solarni paneli, jedinične snage 550 Wp, koji se međusobno povezuju na nosive elemente stezaljkama. Solarni panel sastoji se od 144 serijski monokristaličnih silicijskih čelija karakteristika dimenzija 210x105 mm.

Čelije su međusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodičima i laminirane između stakla izvrsnih optičkih i mehaničkih svojstava s prednje i polimernog zaštitnog bijelog filma sa zadnje strane. Nazivna snaga modula je 550 Wp, dimenzije modula su 2227x1117x35 mm, a težina modula je 28,4 kg. U nizovima se serijski spajaju fotonaponski moduli, a kablovi za spajanje su tipa PV WIRE RED/BLUE 6 mm².

Prema tehničkim osobinama solarnih panela:

- Struja kratkog spoja Isc (A) = 13,90 A
- Napon otvorenog kruga Uoc (V) = 50,10 V
- Vršna struja Impp (A) = 13,07 A
- Vršni napon Umpp (V) = 42,0 V

Izvršen je najbolji način njihovog povezivanja, koristeći kombinaciju paralelno serijsku.

Fotonaponski moduli postavljeni su tako da ne reflektiraju sunčevu svjetlost. Fotonaponski moduli se postavljaju pod uglom od oko 10-20°. Potrebno je koristiti posebne vodiče za sunčane elektrane. To su vodiči oznake PV WIRE (PhotoVoltaic Wire = Fotonaponski vodič). Posebni su, dvostruko izolovani, pokositreni bakreni vodiči dizajnirani kako bi izdržali relativno visoke jednosmjerne napone (do 1500 VDC). Oznake RED/BLUE su oznake boje vodiča koje služe kako bi se lakše utvrdila razlika izmedju pozitivnog (+) vodič od negativnog (-) vodiča. Koristiće se vodiči, presjeka 6mm². Takođe, potrebno je posebnu pažnju обратити на izbor konektora.

Oni moraju biti posebno dizajnirani u cilju spajanja fotonaponske opreme. Konektori moraju izdržati napon do 1500 VDC, te jednosmjernu struju do 25 A. Takođe, moraju biti otporni na vlagu, prašinu i ostale spoljašnje uticaje (odgovarajuća IP zaštita).

Koristiće se konektori poznatih proizvođača (MultiContact). Ukoliko gore navedena oprema nije dostupna, moguće je koristiti i druge tipove kablova i konektora za DC krugove, ali u tome slučaju potrebno je obratiti pažnju da su kablovi posebno proizvedeni za fotonaponsku opremu, a kod konektora treba obratiti pažnju na tehničke specifikacije jer je konektor najosjetljiviji dio DC strujnog kruga.

DC/AC Invertori

Invertor svojim ulaznim naponskim i strujnim ograničenjima pokriva radno područje fotonaponskog polja u svim uslovima.

Predviđeni broj ugradnje inverteera **SOLARNE ELEKTRANE** je 40, svaki snage od 4000 kW. Invertor je smješten u centralnom postrojenju **MVPS 4000 UP** i najvećeg stepena iskoristenja 99%. U inverterima su ugrađeni vrlo napredni sigurnosni uređaji, kako bi je zaštitili od ostrvskog rada, tako i od pojave prekostrujnih i prenaponskih mjernih veličina.

Invertori imaju ugrađene uređaje za praćenje tačke maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja. Na inverteru se priključuje do 2x24 niza. Invertori se smještaju na pogodna mesta unutar prefabrikovane zgrade pored ormara AC, te svaki mora biti na dovoljnoj udaljenosti kako od drugih invertora, ormara, tako i od ostalih zidova i greda.

Invertor u sebi sadrži komunikacijsku opremu koja se spaja na uređaj za centralnu komunikaciju. Komunikacijski uređaj služi za kontrolu rada solarne elektrane. U svakom trenutku se preko web servera može pratiti rad elektrane kao i njegova proizvodnja. Za ovaj rad potrebno je osigurati internet, kako bi komunikacija funkcionišala.

Slobodnostojeće konstrukcije

Konstrukcijom nosača solarnih panela koji kod instalacije omogućava dodatno podešavanje položaja radi dobijanja optimalnog ugla nagiba, a time i postizanje maksimalne moguće efikasnosti u dobijanju energije. Samoj konstrukciji **SOLARNE ELEKTRANE** je prethodio kratak pregled u procesu iskorištavanja solarne energije, prema kome se porede tipovi solarnih panela prema vrsti čelija, analizira se uticaj orijentacije panela na efikasnost pri dobijanju energije. Pregledom postojećih rješenja, te razmatranje mogućih varijanti nosača uz rješavanje konstrukcijskih zahtjeva. Na kraju, odabранo je konstrukcijsko rješenje i dat proračun kritičnih komponenti uslijed opterećenja težinom samog panela uz dodatno opterećenje zbog djelovanja vanjskih uticaja kao što su snijeg i vjetar. Solarna energija ima direktno pretvaranje energije zračenja Sunca, pomoću solarnih čelija, u električnu energiju, shodno tome ima visoku efikasnost, no može preuzeti samo mali dio ukupne energije koju Sunce emituje (oko 15%). Najveće prednosti solarnih panela je njihova lagana konstrukcija, jednostavna montaža i niski troškovi održavanja.

Proračun konstrukcije koja nosi solarne panele iznosi:

- **Centralni stub**

Sopstvena težina betona je oko 2400 kg po kubnom metru, što je jednako 240 kN. Sopstvena težina čelika je oko 8000 kg po metru kubnom. Čak i ako prepostavimo da je dijametar stuba 300mm s 1% čelika i 1,5 m standardne visine, sopstvena težina stuba je oko 250 kg, što je jednako 2,5 kN.



Slika 3.3.3. Nosač panela

Tabela 3.3-3. Podaci o nosivom stubu panela

D mm	s mm	A cm ²	M kg/m	O m ² /M	J cm ²	W cm ²	i cm	Ja cm ⁴	Wa cm ³
323,9	5	50,1	39,3	1,02	6369	363	11,3	12740	787
	6,3	62,9	49,3	1,02	7929	490	11,2	15869	979
	7,1	70,7	55,5	1,02	8869	548	11,2	17740	1095
	8	79,4	62,3	1,02	9910	613	11,2	19820	1224
	10	98,6	77,4	1,02	12160	751	11,1	24320	1501
	12,5	122	96,0	1,02	14850	917	11,0	29690	1833
	14,2	138	108	1,02	16600	1025	11,0	33200	2050

- **Spoj panela s poprečnim gredama, vijčani spoj stezaljke**

Spoj se ostvaruje dovoljnim pritezanjem vijaka stezaljke kako bi se sile ostvarile prenijele trenjem. Ovo naprezanje se sastoji od sile prednaprezanja, koja proizlazi iz momenta pritezanja pri pažljivom pritezanju vijaka, uz osjećaj da se ne pretegne, prema i od dodatnog opterećenja usled naleta vjetra. Potrebna sila trenja koju je neophodno ostvariti proizlazi iz težine panela, sloja snijega na površini panela, te brzine vjetra. Pritezanje bez mogućnosti greške da se pretegne:

$$Tpr = Fp (0,16P + \mu d2 + Dsr 2),$$

gdje je:

Fp – sila prednaprezanja,

P – korak navoja,

μ - koeficijent trenja na bokovima navoja i na glavi vijka, 0,2 za čelične vijke,

d2 – srednji promjer navoja vijka

Dsr – srednji promjer površine nalijeganja, uz podlošku za vijak M8 je $Dsr = (Du + Dv) / 2 = (8,4 + 16) / 2 = 12,2$ mm.

Izraz za silu prednaprezanja:

$$Fp = Aj \cdot \sigma pr = 32,8 \cdot 300 = 9840 \text{ N},$$

gdje je:

Aj – površina presjeka jezgra vijka,

σpr – prednaprezanje uz osjećaj da se ne pretegne,

očitano $\sigma pr = 300 \text{ N/mm}^2$.

Uvrštavanjem se dobija:

$$Fp = 32,8 \cdot 300 = 9840 \text{ N},$$

$$Tpr = 9840 ((0,16 \cdot 1,25 + 0,2 \times (7,188 + 12,2 \cdot 2)/2) \approx 21 \text{ Nm}.$$

Dominantno će biti naprezanje usled naleta vjetra kada su paneli postavljeni pod maksimalnim uglom nagiba 70°.

Proračun sile vjetra izведен je prema:

Izraz za silu vjetra: $F_{vj} = q_{ref} \cdot A_{ref}$.

Izraz za referentni pritisak vjetra: $q_{ref} = 1.2 \rho V_{ref}^2$.

Referentna površina (projekcija na vertikalnu ravan) je: $A_{ref} \approx 4,5 \text{ m}^2$.

Za referentnu brzinu vjetra V_{ref} uzeta je brzina od 40 m/s.

Razvodne kutije

Razvodne kutije su uređaji na koji se paralelno priključuju nizovi fotonaponskih modula. U projektovanom **SOLARNE ELEKTRANE** predviđena je ugradnja 26.235 string boxa tip Maxconnect 42 Plus svaki pojedinačno sa maksimalno 42 paralelna ulaza. Svaki paralelni ulaz opremljen je integriranim dvopolnim prekidačima i odvodnicima prenapona. Uređaj je opremljen sa LCD displejom. Glavni integrirani prekidač velike snage može brzo i sigurno da isključi postrojenje. Maksimalni radni napon uređaja je 1500V, a stepen mehaničke zaštite IP54. Uređaj ima mogućnost da identificuje kvar na pojedinom ulazu, te da isti isključi. Uređaj je integriran u projektovani sistem daljinskog nadzora i upravljanja. Da bi se omogućila jednostavna montaža i održavanje, projektom je određeno da se na jedan paralelni ulaz string boxa uvijek priključuje 9 fotonaponskih modula, odnosno moduli koji su montirani na jednoj slobodnostojećoj konstrukciji.

Nadzor i upravljanje

Nadzor i upravljanje svim elementima SOLARNE ELEKTRANE vrši se putem centralnog uređaja MCU (Master Control Unit) sa displejom projektovan za upravljanje invertorima (40 invertora) svaki snage 4000 kW i sa 515 string boxovima po jednom invertoru. Svi invertori vezuju se na 40 tronamotajnih transformatora, prenosnog odnosa 0,66/11,5/35 kV i snage 5000 kVA.

Kablovi

Za spajanje fotonaponskih modula u **SOLARNOJ ELEKTRANI**, koriste se isključivo kablovi tip HIKRA SOL, nazivnog napona 875-1500V, PV WIRE RED/BLUE 6 mm² do razvodnih kutija. Ovi kablovi se sastoje od finožičanog pokositrenog vodiča sa izolacijom od posebne gumene smjese i plaštom od kloroprenske gume. Ovakvi kablovi primjenjuju se u uslovima težih mehaničkih opterećenja i atmosferskih uticaja poput kiše, sunčevog zračenja i visoke temperature, kao i u slobodnom prostoru i pogonima gdje postoji opasnost od eksplozija. Uz kablove je potrebno isporučiti i kompletan namjenski pribor za spajanje i završavanje. Kablovi se polažu po slobodnostojećim konstrukcijama, te kroz kablovske kanale uz ogradi. Od razvodnih kutija do invertora polažu se kablovi PP41 2x50mm², kroz kablovske kanale u zemlji. U cilju dodatnog smanjenja gubitaka energije na kablovima, može se ugraditi kabal većeg presjeka. Za napajanje vanjske rasvjete koriste se kablovi PP41 5x4 mm². Osnovni podaci o kablovima, koji povezuju 5 cijelina sa lokacije

ŠIPAČNO II kablovima tip **XHE 49-A 20.8/36 kV** do Transformatorske Stanice **TS 400/35 kV 250 MVA** dati su u tabeli 3.3-4.

Tabela 3.3-4. Tehničke karakteristike samonosivog kabla **XHP 49-A 20.8/36**

-Presjek	mm ²	240
-Nazivni napon	kV	20.8/36
-Prečnik	mm	10
-Debljina izolacije	mm	9,0
-Noseći Provodnik	mm ²	50
-Spoljašnji prečnik	mm	11,4
-Spoljašnji prečnik snopa mm	mm	80
-Masa snopa	kg/km	4120
-Maksimalni otpor	Ohm/km	0,443
-Pogonski kapacitet	F/km	0,131
-Pogonska induktivnost	mH/km	0,445
-Dozvoljena struja	A	220
-Dozvoljena struja KS 1s	KA	6,6

Tabela 3.3-5. Tehničke karakteristike izolovanog kabla **NA2XS**

-Ispitni napon	kV	63/5 min
-Nominalni napon	kV	18/30
-Broj žila i presjek		3x(1x70RM16)
-Temperaturni raspon	°C	-20°C do 70°C
-Radna temperatura KS	°C	250
-Trajanje KS	sek	5
-Radijus savijanja	min	15x 35
-Udio aluminijuma	kg/km	206
-Udio bakra	kg/km	182,4
-Spoljašnji prečnik	mm	26
-Težina	kg/km	770
-Strujno opterećenje	A	209/226

Solarni paneli u **SOLARNOJ ELEKTRANI** su priključeni u ENERGETSKI SISTEM CRNE GORE preko Transformatorske Stanice **TS 400/35 kV 250 MVA**. Ova transformatorska stanica montirana je u krugu SOLARNOG PARKA 2. Ukupno u **SOLARNOJ ELEKTRANI** ima 354.550 solarnih panela, koji su montirani na 26.235 komada konstruktivnih jedinica i svi priključenih preko 26.235 kombajnera, četrdeset (40) invertora, isti broj transformatora sa Transformatorskom Stanicom **TS 400/35 kV 250 MVA** i dalje na 400 kV mrežu energetskog sistema Crne Gore.

Oko građevinskih parcela SOLARNE ELEKTRANE postavljena je ograda visine 2m, ukupne dužine 18.500 metara kao zaštita od slučajnog dodira pod naponom.

Ostala oprema

U prostoru jedne od Invertorsko Transformatorskih Grupa 1,5/35 kV, snage 4000 kVA, svakog SOLARNOG PARKA (**PD-1, PA-2, PD-3, PD-4, PD-5**) izvedene su instalacija rasvjete i utičnica sa ormara AC razvoda, te instalacija neophodne klimatizacije.

U **SOLARNOJ ELEKTRANI** su ugrađene led svjetiljke za vanjsku rasvjetu, snage 120W i biće montirane na stubove do visine 6m uz ogradu i uz puteve sa kojih se pristupa solarnim panelima. Prosječni razmak između svjetiljki je 40m. U **SOLARNOJ ELEKTRANI** je takođe izvedena instalacija video nadzora, protivprovale i protivpožarna zaštita. Veza između fotonaponskih modula i razvodnih ormara ostvarena je kablovima HIKRA SOL RED/BLUE 6 mm², koji se montiraju s donje strane nosive konstrukcije. Ostali kablovi, u **SOLARNOJ ELEKTRANI**, tipa PP41, su namijenjeni za polaganje u zemlju, u rov prema dispoziciji, minimalne dubine 80cm. Iznad kablova se obavezno postavlja FeZn traka. Izbor presjeka kabla je izvršen s obzirom na strujno opterećenje i pad napona na način da je kod odabiranja uzeta rezerva u iznosu od minimalno 20%. Svaki strujni krug u razvodu treba označiti posebnom markicom na kojoj mora biti ispisan broj strujnog kruga. Ova markica se mora postaviti bar na tri mesta na kablovskoj trasi.

Prilikom polaganja kablova u zemlju, obavezno se pridržavati pravila polaganja kablova, odnosno:

- nakon iskopa rova, na dno se postavlja posteljica od pijeska u sloju od 10 cm
- po završenom polaganju kablova, polaže se pocićana traka FeZn po čitavoj dužini trase, a zatim se vrši zasipanje slojem pijeska debljine oko 10 cm, te postavljanje plastičnih štitnika i trake za upozorenje.

Nije dopušteno polaganje kablova ispod ili iznad drugih podzemnih instalacija osim pri ukrštanju, sve prema pravilima polaganja kablova. Po završetku polaganja potrebno je da ispitati ispravnost instalacije.

Uzemljivač fotonaponske elektrane je predviđen kao mrežasti, promjera 20x20m, izведен trakom FeZn 25x4mm na dubini 0,5m. Kao dio sistema uzemljenja, izvodi se instalacija za izjednačavanje potencijala trakom FeZn 25x4mm, tako što se izvode otcjepi prema svim metalnim konstrukcijama i uređajima, koji nisu dio postrojenja pod naponom.

Instalacije i uzemljenje

Povezivanje metalnih masa elektrane, odnosno konstrukcije i fotonaponskih modula elektrane vrši se preko glavnog uzemljivača svake od pet cjelina **SOLARNE ELEKTRANE**. Zaštitno uzemljenje sklopog bloka i invertera vrši se povezivanjem na sabirnice u Invertorsko Transformatorskim Grupama (na dva mesta prema uputstvu proizvodjača). Ukoliko nakon montaže kompletne opreme uzemljivač ima otpor rasprostiranja veći od 5 Ohma, potrebno je uzemljivač ojačati na krajnjim pozicijama uz ogradu svakog SOLARNOG PARKA (**PD-1, PD-2, PD-3, PD-4, PD-5**).

Izjednačenje potencijala u svakom objektu **SOLARNIH PARKOVA** moraju biti međusobno povezani (provodni djelovi):

- glavni zaštitni vod
- svaki vod, ako se utvrdi i ako je dopušteni napon dodira 50V ili viši
- glavni zemljovod ili glavna stezaljka za uzemljenje
- cijevi i metalne konstrukcije unutar objekata
- metalne dijelove konstrukcije
- klimatizacija u invertorsko transformatorsku grupu
- instalacije zaštite od groma

Metalni djelovi koji spolja ulaze u građevinu moraju se povezati na glavno izjednačenje potencijala što bliže ulaznoj točki u građevinu. Da bi izjednačenje potencijala bilo djelotvorno potrebno je povezati aluminijске okvire FN modula međusobno preko aluminijskih nosača, te na temeljni uzemljivač.

Na glavni uzemljivač u **SOLARNIM PARKOVIMA** se povezuju:

- sva vrata Invertorsko Transformatorskih Grupa (ukupno 40) s fleksibilnim bakrenom pletenicom nazivnog presjeka 16mm²
- sve kablovske glave (metalni djelovi)
- zaštitni plaštovi kablova
- profilni nosači invertorsko transformatorske stanice (ukupno 3)
- svi metalni djelovi konstrukcije i nosača
- noževi za uzemljenje u SN postrojenju
- neutralna tačka transformatora vlastite potrošnje
- zaštitni provodnik električne instalacije
- gromobranska instalacija
- odvodnici prenapona
- metalne mase nosača i kućišta modula i invertora
- ograda
- sve druge metalne mase u fotonaponskoj elektrani

Uzemljivač se sastoji od:

- temeljnog uzemljivača TS (armiranobetonska konstrukcija može da se koristi kao temeljni uzemljivač pod uslovom da čelična armatura preko betona ima direktni kontakt sa tlom)
- Na rastojanju 0,7m i na dubini 0,5m postavlja se prvi prsten uzemljivača.
- Na rastojanju 0,8m od prvog prstena i na dubini 0,8m postavlja se drugi prsten uzemljivača.
- Mrežasti uzemljivač lokaliteta
- Uz kablovsku trasu SN kabla polaže se FeZn traka u potrebnoj dužini

Uzemljivač je izведен FeZn trakom 25x4 mm. Traka za uzemljenje je zaštićena od korozije minimalno na dužini 30 cm ispod i iznad uvođenja u zemlju. U svrhu zaštite niskonaponskih kablova u kablovskom rovu se takođe polaže FeZn traka, preporučeno oko 0,5 m iznad kablova. Povezanost metalnih masa potrebno je provjeriti mjerenjem i potvrditi odgovarajućim stručnim nalazom. Nakon izvođenja sistema uzemljenja potrebno je izvršiti kontrolna mjerena i po potrebi izvršiti korekciju uzemljivača zabijanjem čeličnih sondi.

Zaštita od atmosferskih i indukovanih prenapona

Kvalitetna prenaponska zaštita ima najveći značaj za siguran rad fotonaponske elektrane. S obzirom da su moduli fotonaponskog sistema postavljeni na veliku otvorenu površinu, opasnost od udara groma odnosno pojave atmosferskih prenapona je povećana. Posljedice udara groma u fotonaponske module se mogu proširiti i na električne instalacije u fotonapskoj elektrani. U skladu sa normom EN 62305-2 u očekivane rizike oštećenja fotonaponskog sistema spadaju direktni ili indirektni udari groma.

Zaštita fotonaponskog sistema od atmosferskih i indukovanih prenapona mora biti u skladu sa normama Evropske Unije:

- EN 60364-7-712 (Elektična instalacija fotonaponskog sistema)
- EN 61173 (Zaštita od prenapona nastalih u fotonaponskom sistemu)
- grupom standarda EN 62305 (gromobrani).

Zaštita od direktnog udara groma klase IV obezbijeđena je predviđenom gromobranskom instalacijom i sistemom uzemljenja.

S obzirom da je invertor centralni element fotonaponskog sistema, zaštita je prvenstveno usmjerena na invertor, ali u sistem zaštite od groma i indukovanih prenapona mora biti uključen cijeli sistem fotonaponske elektrane. Odvodnici prenapona ugrađeni su na DC i AC strani. Odvodnici prenapona na DC strani odabrani su prema naponu praznog hoda fotonaponskih modula izvora za predviđeni spoj modula, te ugrađeni u razvodne kutije i DC dovod na invertor. Gromobranska instalacija se izvodi na pogonskom objektu TS. Gromobransku instalaciju preko spustova spojiti na sabirnicu za uzemljenje i uzemljivač

objekta. Gromobranska instalacija se sastoji od hvataljke-prihvratne mreže na krovu i odvoda koji se priključuju na uzemljivač.

Kao hvataljka se koristi FeZn traka presjeka 20x3mm postavljena na standardne nosače za krov međusobno udaljene 1.0 m.

Za odvode se koristi traka FeZn 25x4 mm. Traka se na vrhu povezuje sa čeličnom konstrukcijom objekta varenjem na preklop u dužini od 10 cm. Takođe, gromobranska instalacija izvodi se pomoću trake sa hvataljkom postavljene na svakom drugom stubu nosive konstrukcije fotonaponskih modula, tako da hvataljka bude minimalno 20cm iznad fotonaponskog modula, za što se koristi FeZn traka presjeka 25x4 mm. Traka se na vrhu povezuje sa čeličnom konstrukcijom varenjem na preklop u dužini od 10 cm. Zaštita od dodirnog napona izvedena je sa posebnim zaštitnim provodnikom u samoj mreži. Zaštitni provodnik je jedan od provodnika višežilnog voda u zajedničkom plaštu kabla. Svi zaštitni provodnici pojedinih strujnih krugova do 16 mm^2 moraju imati isti presjek i istu izolaciju kao i fazni provodnici i žuto-zelenu boju. Nijedan zaštitni i nulti provodnik ne smije biti osiguran, a svi zajedno moraju sačinjavati neprekidnu mehaničku i električnu vezu po cijeloj svojoj dužini. Zaštitni provodnik se veže na zaštitnu sabirnicu.

Kao zaštitna mjera od udara električne struje predviđeno je automatsko isključenje napajanja (automatskim odnosno rastalnim osiguračima i zaštitnim sklopkama), predviđeni sistem razvoda je TN-S. TN-S sistem zahtijeva da sve dostupne metalne mase moraju biti spojene zaštitnim vodičem s uzemljenom tačkom napajanja. Kod TN-S sistema u cijeloj mreži zaštitni vodič (PE) je odvojen od neutralnog vodiča (N), što znači da pogonska struja ne teče kroz zaštitni vodič. Zaštitni uređaji i presjeci vodiča moraju se izabrati tako, da dođe do automatskog isključenja napajanja u trenutku koji odgovara navedenim vrijednostima u HRN N.B2.741, ako dođe do kvara odnosno do spoja zanemarivog otpora među faznim i zaštitnim vodičima odnosno dostupnim vodljivim dijelom u bilo kojoj tački instalacije. TN-S sistem mreže, osigurački elementi moraju biti izbrani tako da pri najvećem očekivanom naponu 1500 V, 50 Hz, garantuju isklopna vremena:

- za neprenosne potrošače $t = 5 \text{ sek.}$
- za prenosne potrošače i priključnice $t = 0,4 \text{ sek.}$
- za eksplozivno ugrožene potrošače $t = 0,1 \text{ sek.}$

Smatra se, da je uslov zadovoljen ako je: $Zs \times Ia \leq U_0$ gdje je:

- Zs - impedansu strujnog kruga u kvaru (oštećenog strujnog kruga)
- Ia - struja koja djeluje na automatsko isključenje zaštitnog uređaja
- U_0 - nazivni napon prema zemlji.

Kako bi se ispoštovali postojeći propisi, u fotonapskoj elektrani će biti izvedeno:

- Mjerenje neto proizvedene energije (osnovno obračunsko mjerenje) na visokom naponu, pomoću multifunkcijskog brojila kao npr **MT 831 Iskrameco**

- Mjerenje bruto proizvedene energije na niskom naponu (rezervno mjerenje) u dovodu na NN prekidač, pomoću multifunkcijskog brojila **MT 831 Iskameco**
- Mjerenje sopstvene potrošnje elektrane, pomoću direktnog brojila kao npr **MT 173 Iskameco**

Sva brojila smještена su u zaseban mjerni ormar. Pokazno mjerenje električnih veličina realizovano je i pomoću multifunkcijskog uređaja integrisanog u inverter, t multifunkcijskog mernog uređaja na NN postrojenju.

Električni proračuni

Predviđeno je da predmetni **SOLARNI PARKOVI (PD-1, PA-2, PD-3, PD-4, PD-5)** imaju instalisanu snagu na ulazu invertora a vršnu na izlazu.

Za instalaciju predmetnog postrojenja ugrađuje se $n = 354.550$ solarnih panela. Invertori su snage 4000 kW ima instalirano 2x24 ulaza. Svaki ulaz je opremljen zasebnim MPPT što znači da ulazi nisu zavisni jedan o drugome. Svaki od ulaza ima mjesto za spoj 2 niza fotonaponskih modula. Najveći dozvoljeni napon, $U_{max} = 1500$ VDC, dok je najveća dozvoljena struja $I_{max} = 3992$ A.

$I_{max}=nxI_{sc}$

Gdje je U_{oc} napon otvorenog kruga jednog solarnog panela, $U_{oc} = 50,10$ V.

Za zadani niz, $U_{max} = 1252,5$ V, iz čega je vidljivo da je niz veličine 25 solarnih panela dozvoljeno priključiti na ulaz invertora.

Najveća struja niza iznosi:

$I_{max}=mxI_{sc}$

gdje je I_{sc} struja kratkog spoja jednog solarnog panela, $I_{sc} = 13,90$ A, dok je m broj paralelno spojenih nizova na ulaz A, $m = 226$.

Za 226 niza, $I_{max} = 3.141$ A, iz čega je vidljivo da je dozvoljeno priključiti planirane nizove solarnih panela na inverter.

Energetski bilans SOLARNE ELEKTRANE

Energetski bilans predstavlja način praćenja toka energije sunca i pretvaranje energije sunca u električnu energiju. Energetski bilans **SOLARNE ELEKTRANE** je proračun na temelju geografskih, metereoloških podataka lokacije i tehničkih savjeta kao što su orientacija i nagib krovista. Softverski alat PVGIS izračunava osunčanost na lokaciji od 1.450 kWh/kWp.

Tabela 3.3-6. Karakteristike mesta gradnje SOLARNE ELEKTRANE

Mjesec	Temperatura vazduha	Relativna vlažnost	Dnevno solarna radijacija	Atmosferski pritisak	Brzina vjetra	Temperatura zemlje	Grejni stepeni dani	Hladjenje stepeni dani
	Celziosa	%	kWh/m ² /d	kPa	m/sec	Celziosa	Celziosa-d	Celziosa-d
Januar	0,3	82,1	1,81	94,1	3,3	1,8	550	0
Februar	1,4	77,0	2,51	94,0	3,6	2,9	464	0
Mart	5,1	71,7	3,82	93,9	3,3	6,5	401	0
April	9,3	68,8	4,98	93,7	3,2	10,5	260	0
Maj	14,3	64,6	6,32	93,9	2,7	15,6	114	134
Juni	18,2	59,8	7,12	93,9	2,7	19,8	0	245
Juli	21,0	53,7	7,37	93,9	2,7	22,8	0	342
August	21,2	53,8	6,41	93,9	2,8	22,8	0	346
Septembar	16,6	61,3	4,04	94,1	2,8	18,2	42	198
Oktobar	11,7	71,7	3,39	94,3	3,1	12,9	197	51
Novembar	5,9	80,6	2,09	94,1	3,3	7,2	363	0
Decembar	1,3	83,0	1,54	94,1	3,6	2,8	517	0
Godisnje	10,6	69,0	4,37	94,0	3,1	12,0	2.907	1.317

Električni razvod i presjek vodiča

Izbor električnog razvoda vrši se na temelju spoljašnjih uslova, načina upotrebe električnih instalacija i uređaja te o konstruktivnim karakteristikama opreme u **SOLARNOJ ELEKTRANI**.

Proračun i izbor električnih vodiča vrši se iz poznatih električnih veličina.

- Instalirana snaga Pi (kW)
- Faktor jednovremenosti fi (procjenjuje se)
- Faktor snage cosφ
- Napon U (V)
- Dužina l (m)
- Provodnost X (S/m)
- Vršna snaga je Pv=Pi x fi

Uz instalisanu snagu u **SOLARNOJ ELEKTRANI** Pi, faktor jednovremenosti fi=1, dobija se vršna snaga Pv. Računa se najveća struja naizmjeničnog kruga:

$$I = (Pv / (1,73 \times Ux \cos\phi))$$

Ako je cosφ = 1, izlazna naizmjenična struja se bira prema tipu električnog razvoda i korigovane struje. Tablično se bira i najpovoljniji presjek bakarnog ili aluminijskog provodnika.

Tabela 3.3-7. Kablovi strujna opterećenja i osigurači

Presjek (mm ²)	Struja Cu (A)	OsiguracCu (A)	Struja Al (A)	Osigurac Cu (A)
0,75	12	6		
1	15	10		
1,5	18	10		
2,5	26	20	20	16
4	34	25	27	20
6	44	35	35	25
10	61	50	48	35
16	82	63	64	50
25	108	80	85	63
35	135	100	105	80
50	168	125	132	100
70	207	160	163	125
95	250	200	197	160
120	292	250	230	200
150	335	250	263	200
185	382	315	301	250
240	453	400	357	315
300	504	400	409	315

Prema dužini kabla i vršnoj struji stringa potvrđuje se da presjek jednosmjernog kabla Sm (mm²) odgovara projektovanom postrojenju, te pad napona neće biti veći od 1% Umpp:

$$Sm = (2 * Im * Ist) / (1\% * Umpp * k)$$

Struja stringa Ist je jednaka struji Impp pojedinog solarnog panela u stringu i iznosi Impp = Ist = 13,90 A. Dužina kabla za najnepovoljnije postavljeni string u odnosu na invertor iznosi Im = 300 m. Ummp jednog fotonaponskog modula iznosi 42,10V, tada Umpp stringa od 25 solarnih modula iznosi Umpp = 1052,5 V. Faktor provodnosti k iznosi 56 za bakar, te 34 za aluminijum. Kako su projektovani bakarni jednosmjerni provodnici, uzima se k = 56. Dobija se presjek jednosmjernog kabla Sm = 4,23 mm². Projektovan je presjek vodiča od 6 mm², koji zadovoljava potrebe **SOLARNE ELEKTRANE**.

Pad napona vodova provodnika naizmjenične struje invertora:

$$u\% = \frac{100 * P * l}{\gamma * s * U^2}$$

dok je kod monofaznih i jednosmjernih potrošača:

$$u\% = \frac{200 * P * l}{\gamma * s * U^2}$$

gdje je:

P-snaga potrošača (W)

I -dužina napojnog kabla,

γ -specifični otpor kabla (S/mm)

s-poprečni presjek kabla (mm²)

Gdje je Pv vršna snaga djelova SOLARNE ELEKTRANE i dužina provodnika za najnepovoljniji strujni krug, χ provodnost (56 za bakar, 34 za aluminijum), S je presjek naizmjeničnog provodnika u najnepovoljnijem strujnom krugu, a U je linijski napon U=35 kV. Za najnepovoljniji strujni krug dobije se pad napona $u = 0,52\%$. Pad napona je u skladu sa članom 20. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije srednjeg napona.

Proračun električne zaštite

Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira **SOLARNE ELEKTRANE** koristi se glavno izjednačenje potencijala, te isklapanje u slučaju greške. Karakteristika zaštitnog uređaja i impedansa petlje kvara odabira se tako da u slučaju kratkog spoja faznog i zaštitnog vodiča ili mase na nekom mjestu u instalaciji, dolazi do automatskog isključenja energetskog napajanja u određenom vremenskom intervalu. To će biti osigurano ako struja djelovanja uređaja za isključenje (Ia) u određenom vremenu, impedansa petlje kvara (Zs) i nazivni napon prema zemlji (U0) zadovoljavaju sledeći uslov:

$$Zs \cdot Ia = U_0$$

Proračun DC osigurača

Na ulazu u invertor potrebno je postaviti DC osigurače dimenzionisane prema tehničkim karakteristikama projektovanih solarnih panela.

- Maksimalna snaga 550 Wp
- Nazivni napon: 42,10 V
- Nazivna struja: 13,07 A
- Struja kratkog spoja: 13,90 A
- Napon praznog hoda: 50,10 V
- Maksimalni napon sistema: 1500 V
- Korisnost: 21,28 %

Na osnovu tehničkih karakteristika solarnih panela odabran je DC osigurač sledećih karakteristika:

- Nazivnog napona 1500V
- Nazivne struje 20 A

Procjena rizika od udara groma

Procjena rizika udara groma u **SOLARNOJ ELEKTRANI** određena je softverskim programom IEC Risk Assessment Calculator v 1.0.3., koji proračunava rizike od udara groma procjenjuje prema normativnim vrijednostima iz norme IEC 62305-2. Za ulazne parametre **SOLARNE ELEKTRANE** na osnovu dimenzija SOLARNIH PARKOVA i grafikona iščitanih 30 grmljavinskih dana dobijaju se sljedeći rezultati:

Ad - Površina **SOLARNE ELEKTRANE** = 2.230.000 m²

Nd - broj opasnih događaja usled udara munje u građevinu = 0,326 udar/godišnje

Am - površina uticaja za udare munja pokraj **SOLARNOG PARKA** = 2.230.000 m²

Nm - broj opasnih događaja usled udara munja pokraj građevine = 1,989 udar/godišnje

Kao najstrožiji uslov, **provjera uzemljenja** se vrši za mrežu sa neutralnom tačkom uzemljrenom preko niskoomskog otpornika sa ograničenjem struje na 300A i djelovanjem zaštite 0,5s. Ukupna otpornost uzemljenja (Rezdr), uračunavajući uticaj visokonaponskih kablova sa provodnim plaštom kao uzemljivača, kao i uticaj uzemljivača susjednih trafostanica i objekata koji su vezani za neutralni provodnik niskonaponske mreže, treba da zadovolji uslov:

$$R_{ezdr} \leq \frac{kU_d}{r \cdot I_k}$$

gdje je:

Ud - dozvoljeni napon dodira, trajno 65V (V)

k - korekcioni faktor u zavisnosti od vremena isključenja

Iz - dio struje dozemnog kratkog spoja koji ide kroz uzemljenje transformatorske stanice u zemlju (A)

r - redukcioni faktor (r<1 za kablovske vodove)

Ik - ukupna struja nadzemnog kratkog spoja (A)

Uzimajući u obzir projektovane uslove SN mreže, biraju se sledeće vrijednosti:

k = 2 (trajanje zemljospoja kraće od 3s)

Ud = 75 V (uzet nepovoljniji slučaj 1s)

r = 0,5 (napajanje kablovskim vodom)

Ik = 300A (maksimalna struja struja jednopolnog kvara)

Maksimalna vrijednost otpora uzemljenja može iznositi:

$$R_{zdr} \leq \frac{2x75}{0,5x300} = 1 \Omega$$

$$R_{zdr} \leq 1 \Omega.$$

Zahtijevana vrijednost otpora uzemljenja za koju se vrši mjerjenje iznosi **1Ω**. Ako se mjerjenjem ukupne otpornosti uzemljenja dobiju veće vrijednosti od zahtijevanih, primjeniče se jedna od sledeće dvije mjere:

- ❖ Vrijeme isključenja zemljospaja na sabirnicama u TS treba ograničiti na najviše **0,5s**, jer se tada u smislu važećih propisa smatra da je kriterijum zaštite od opasnog napona dodira i koraka ispunjen, bez dokazivanja proračunom ili mjerjenjem.
- ❖ Smanjiti vrijednost otpornosti uzemljivača zaštitnog uzemljenja (npr. dodavanjem vertikalnih uzemljivača, FeZn trake uz SN kablove i sl.) dok se ne postigne zahtijevana vrijednost uzemljenja.

Nakon završenih radova potrebno je mjerjenjem ustanoviti da li je napon dodira manji od dopuštenog.

Za instalaciju gromobrana mjerodavan je udarni otpor koji ne smije biti veći od:

- **20Ω** - kada je specifični otpor tla manji od **250Ω**
- 8% od izmjerenoj specifičnoj otpor u Ωm kada je ukupni specifični otpor tla veći od $250\Omega\text{m}$

Izračun otpora rasprostiranja:

$$R_u = \frac{\rho_z}{2 \pi L} \times \ln \frac{2 L^2}{b h}$$

- ρ_z – specifični otpor tla, $200 \Omega\text{m}$
- L – dužina trake, 1400m
- h – dubina polaganja, $0,5\text{m}$
- b – širina trake $25 \times 4\text{mm} = 0,004\text{m}$
- $R_u = 0,486 \Omega$

Iz rezultata proračuna vidljivo je da se otpor rasprostiranja i udarni otpor nalaze u dozvoljenim granicama. Potrebno je mjeranjem provjeriti veličinu otpora rasprostiranja na svakom mjernom mjestu.

- Parametri kratkog spoja na **35kV** strani

Osnovni kriterijum za određivanje parametara opreme u TS 35/1,5kV su kratkoročne i dugoročne prognoze razvoja elektroenergetskog sistema, po kojima se u pravilu u SN mreži 35kV ne očekuju struje kratkog spoja veće od 12,5kA, što odgovara snazi kratkog spoja od 250(500) MVA. Provjera opreme u dijelu TS 35/1,5kV će biti izvršena za prepostavljenu snagu 250(500) MVA. Stvarna snaga kratkog spoja na mjestu priključenja FN elektrane u elektrodistributivnu mrežu je manja od maksimalne snage prema kojoj će biti izvršen izbor opreme. Stvarnu snagu kratkog spoja potrebno je uzeti u obzir prilikom izrade elaborata podešenja zaštitnih uređaja u FN elektrani.

- Parametri kratkog spoja na **1,5kV** strani

Prema prepostavljenoj maksimalnoj snazi tropolnog kratkog spoja u 10kV mreži, otpor SN mreže iznosi:

$$Z_m = \frac{1,1 \cdot U_n^2}{S_k}$$

$$Z_m = 0,44 \Omega$$

odnosno $0,88\Omega$ za nazivni napon mreže 35kV. Redukovan na 0.28kV stranu, ekvivalentni otpor mreže iznosi:

$$Z_{0,28} = Z_m \cdot \left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2$$

$$Z = 0,0003 \Omega$$

odnosno $0,00017\Omega$ za nazivni napon mreže 20kV.

Ekvivalentni otpor transformatora izračunava se po formuli:

$$Z_T = \frac{u_k \cdot U^2}{100 \cdot S_n}$$

Maksimalna struja tropolnog kratkog spoja za kratak spoj na sabirnicama 0,28kV iznosi:

$$I_k'' = \frac{1,1 \cdot U}{\sqrt{3} \cdot Z_{dtk}}$$

Zbog blizine generatora faktor c nije veći od 1.4, tako da izračunate vrijednosti struja kvara na sabirnicama 0.4kV iznose:

$$Ik''_u = 1,4 \cdot \sqrt{2} \cdot I_k''$$

Izračunate vrijednosti struja date su u tabeli 3.3-8.

Tabela 3.3-8. Električni podaci o mreži i transformatorima

	Trafo (kVA)	Zd mr (Ω)	Zd tr (Ω)	Zd tks (Ω)	Ik3max (kA)	Ik3max'' (kA)
10kV	5000	0,0003	0,0038	0,0041	43,77	86,39
35kV		0,0002	0,0038	0,0039	45,21	89,25

Izabrana oprema treba da zadovolji izračunate maksimalne parametre kratkog spoja. Nazivni parametri, nazivna struja transformatora iznosi:

$$I_1 = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U}$$

Tabela 3.3-9. Električni podaci o nominalnim strujama

Trafo (kVA)	35kV In (A)	10kV In (A)	1,5kV In (A)
5000	196.0	393	2.620

Zaštita od požara

Predmetni objekat je projektovan u skladu sa važećim zakonskim propisima, tehničkim preporukama i standardima iz oblasti zaštite od požara.

Definisane su sledeće mjere zaštite od požara:

1. Sva oprema je tipska, izrađena od materijala otpornog na vatru, tj. od nezapaljivog materijala, čime se preventivno sprečava pojava požara.
2. U skladu sa JUS N. B2.751/1986. – Električne instalacije u zgradama, izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljnih uticaja, a prema tački 2.4

elektro oprema će biti izrađena od materijala koji zadržava širenje plamena i razvoj dima i otrovnih gasova.

3. Provodnici, kablovi, aparati, elektromotori su prema kapacitetu i dozvoljenom opterećenju birani tako, da se unaprijed sprijeći njihovo prekomjerno zagrijavanje u uslovima normalne eksploatacije.
4. Napojni kablovi su trožilni, odnosno petožilni za trofazne i trožilni za monofazne potrošače, a njihov poprečni presjek je tako odabran da zadovoljava uslove iz JUS-a N. B2.730, 743, 751 i JUS N. B2.752.
5. Strujna opterećenja kablova znatno su manja od dozvoljenih. Koordinacija karakteristika provodnika i zaštitnog uređaja od nadstavlja usklađena je i dokazana računskim putem. Karakteristike uređaja za zaštitu kablova od kratkog spoja i selektivnost zaštite, usklađena je i dokazana proračunom.
6. Na mjestima prolaska kablova između dva protivpožarna sektora: - otvor zatvoriti specijalnom masom za sprečavanje širenja požara iz jednog u drugi sektor, - kablove sa obje strane otvora premazati specijalnom masom za sprečavanje širenja požara preko plašta kablova (dužina premaza prema uputstvu proizvođača),
7. vrstu mase i premaza odrediti prema zahtijevanom vremenu vatrootpornosti.

Elaborat zaštite od požara urađen je na osnovu važećih Zakona, propisa, standarda, urbanističko tehničkih uslova i ostale tehničke dokumentacije.

Zaštita na radu

Opasnosti od električne struje, električne instalacije jake struje, u određenim uslovima, mogu da prouzrokuju opasnosti i štete kao posljedice:

- struje kratkog spoja
- struje preopterećenja provodnika
- nedozvoljenog pada napona
- slučajnog dodira djelova pod naponom
- pojave visokog napona dodira
- uticaja vlage, vode i prašine na elektro opremu
- uticaja instalacije na pojavu požara i eksplozije
- atmosferskog pražnjenja.

Projektom su, a u cilju sprečavanja navedenih pojava, predvidjene sledeće mjere zaštite:

1. Cjelokupna instalacija zaštićena je od preopterećenja upotrebom pravilno odabranih osigurača na početku svakog strujnog kola, kao i pravilnim dimenzionisanjem adekvatno odabrane električne opreme.
2. Zaštita kablova od struje kratkog spoja izvršena je upotrebom odgovarajućih i pravilno odabranih topljivih ili automatskih osigurača, sa odgovarajućim umetkom na početku svakog strujnog kola pri promjeni presjeka (JUS N.B2.743. i JUS N. B2.752). Takođe je predviđeno i pravilno odabiranje odgovarajućih elemenata u svim strujnim krugovima. Selektivnost osigurača garantuje da se kratak spoj usled nekog kvara neće prenijeti dalje i na taj način ostvaruje zaštitu skupocjenih uređaja.
3. Cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne prelaze dozvoljene vrijednosti. U vanrednim uslovima zaštita će isključiti odgovarajuće strujno kolo.
4. Zaštita od slučajnog dodira djelova pod naponom obezbijeđena je izborom odgovarajuće električne opreme i primjenom odgovarajućih mjera, uređaja i elemenata u razvodnim ormarima.
5. Za zaštitu od pojave previsokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem TN. Izbor zaštite i njena računska provjera garantuje da je predviđeni sistem zaštite od previsokog napona dodira efikasan. Sve metalne mase, koje nijesu normalno pod naponom, a mogu da dođu pod napon u slučaju greške, potrebno je vezati vidno (žuto-zelenim provodnikom odgovarajućeg presjeka) na sabirnicu zaštitnog provodnika (uzemljenje).

Napomena: Po završenoj montaži, a prije puštanja instalacije pod napon obavezno izvršiti mjerena:

- otpora petlje
- efikasnosti izjednačavanja potencijala
- otpora uzemljenja.

U toku eksploatacije povremeno, a najkasnije svake druge godine, kontrolisati otpor petlje, efikasnosti izjednačavanja potencijala i otpor uzemljenja.

6. Električne instalacije, tj. razvodni ormari i prekidači, zaštićene su od uticaja vlage i prašine ispravnim izborom kablova i opreme u skladu sa uslovima koji vladaju na mjestu ugradnje. Vođeno je računa o zaštiti mehaničke konstrukcije razvodnih ormara na osnovu opasnosti od dodira, od ulaska čvrstih tijela i prašine, kao i od prodora vode i vlage na osnovu kriterijuma i preporuka IEC-a.
7. Zaštita od izbijanja požara riješena je izborom odgovarajuće električne opreme koja pri pravilnom izvođenju i održavanju ne može biti uzročnik požara.
8. Zaštita od pojave atmosferskog pražnjenja vrši se: pravilnim izborom uzemljivača (rješava se opasnosti od previsokog napona dodira na gromobranskim

instalacijama), pravilnim izborom opreme prema vrsti i namjeni objekta i pravilnim izvođenjem gromobranske instalacije (rješava se opasnost od izazivanja požara i izazivanja eksplozija pri atmosferskim pražnjenjima). Radi zaštite od atmosferskih pražnjenja, predviđa se uzemljenje svih metalnih masa objekta, što je u skladu sa važećim tehničkim propisima.

Elaborat Zaštite na radu, je urađen na osnovu važećih zakona, propisa, standarda, urbanističko tehničkih uslova i ostale tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite na radu.

3.4. Vrste i količine potrebne energije i energetika, vode, sirovina i drugog potrošnog materijala

Imajući u vidu namjenu objekata u kom će se u toku rada vršiti pretvaranje energije Sunca, odnosno sunčevog zračenja u električnu energiju koja se potom predaje u elektroenergetsku mrežu. Prema tome u toku eksploatacije objekta osim proizvodnje električne energije, nema odvijanja tehnoloških procesa koji bi zahtijevali korišćenje energije i energetika, vode, sirovina i drugog potrošnog materijala.

Očekivana zbirna proizvodnja elektrane iznosi oko 148000 GWh godišnje.

3.5. Procjene vrste i količine: očekivanih otpadnih materija i emisija koje mogu izazvati zagadživanje vode, vazduha, tla i podzemnog sloja zemljišta, buku, vibracije, svjetlost, topotu, zračenje (jonizujuća i nejonizujuća), proizvedenog otpada tokom izgradnje i funkcionalisanja projekta

Otpad koji nastaje pri izgradnji elektrotehničkih instalacija jake struje spada u neopasni čvrsti otpad i nema karakteristike opasnog otpada.

U fazi izgradnje objekata kao otpad javlja se biljni materijal koji nastaje usled raščišćavanja terena lokacije, materijal od iskopa i građevinski otpad, koji će biti uredno deponovan, shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ br. 64/11. i 39/16.).

U toku pripreme lokacije kako je doći će do uklanjanja biljnog materijala sa lokacije.

Obaveza je izvođača radova da za biljni otpad odredi lokaciju za privremeno skladištenje navedenog otpada.

Sa navedenog skladišta izvođač radova je dužan odvesti otpad na za to predviđenu lokaciju u skladu sa propisima.

Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na objektu i spoljnem uređenju nastaje 45,195.40 m³ zemljjanog materijala IV kategorije, koji će se u toku izvođenja radova iskoristiti za potrebe planiranja i nivacije terena.

Grđevinski otpad će se sakupljati, a izvođač radova će ga transportovati na lokaciju, koju u dogovoru sa Nosiocem projekta odredi nadležni organ lokalne uprave.

Od strane radnika tokom izgradnje objekata generiše se određena količina komunalnog otpada.

Navedena vrsta otpada nakon privremenog skladištenja u kontejneru predaje se ovlašćenom komunalnom preduzeću.

Prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG“ br. 59/13. i 83/16.) navedeni otpad se klasira u neopasni otpad i to:

- ✓ Biljni otpad:

02 01 07 biljni materijal - nisko rastinje ne može se procjeniti tačna količina. Uklanjanje samo sa površina na kojima će se graditi.

- ✓ Građevinski otpad:

17 01 01 beton - ne očekuje se značajna količina ovog otpada. Onaj dio koji bude će biti usitnjen i iskorišćen kao materijal za nasipanje u okviru projekta.

17 02 01 drveni otpad uslijed korišćenja oplate - biće odvežen sa gradilišta u skladu sa ugovorom koji će biti potpisana izvođečem radova.

17 02 02 aluminijum - aluminijumski otpad, koji će se dominantno koristiti za podkonstrukciju panela, će biti transportovan van gradilišta i odvežen na reciklažu..

17 02 05 gvožđe i čelik - otpad ovog tipa će biti transportovan sa gradilišta i odvežen na reciklažu.

17 05 04 zemljište i kamen - Višak zemlje i kamena će se koristiti tako što će se nasipati u okviru projekta da bi se ublažile kosine terena. Kamen će biti usitnjen mašinski za te potrebe. Neće biti odvoza sa gradilišta.

- ✓ Ambalažni otpad:

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada

15 01 02 plastična ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada

15 01 03 drvena ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada

15 01 04 metalna ambalaža - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada

- ✓ Komunalni otpad:

20 03 01 miješani komunalni otpad. - odvoz na deponiju predviđenu za tu vrstu otpada

U toku funkcionisanja objekta mogu nastati manje količine otpada usled otklanjanja kvarova na opremi ili zamjene opreme. Ovaj otpad se klasificuje kao neopasan otpad i ima sledeće indeksne brojeve:

16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od 16 02 15*

16 02 14 odbačena oprema drugačija od 16 02 09* do 16 02 13*

U toku rada objekta uslijed prisustva ljudi na predmetnoj lokaciji može nastati komunalni otpad koji će se odlagati u kontejner. Nastali otpad sa lokacije odvoziće nadležno preduzeće za komunalnu djelatnost opštine Nikšić u skladu sa Ugovorom sa Nosiocem projekta.

U toku eksploatacije objekta nastaje i manja količina otpada od vegetacije uslijed održavanja vegetacije (jedanput godišnje), kao i održavanje vegetacije na maksimalno dozvoljenoj visini.

Nosilac projekta će sa otpadom postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ br. 64/11 i 39/16).

Otpadne vode – U toku eksploatacije objekta neće se koristiti voda, tako da nema nastajanja otpadnih voda.

Buka – Buka koja će se javiti na gradilištu u toku izgradnje predmetnog objekta nastaje uslijed rada mašina, transportnih sredstava i drugih alata, i ista je privremenog karaktera sa najvećim stepenom prisutnosti na samoj lokaciji izvođenja. Intezitet buke zavisi od broja mašina i prevoznih sredstava koja će biti angažovana na izgradnji objekata. Prosječne vrijednosti zvučne snage izvora (Lw), za osnovne građevinske mašine koje će biti angažovane na izgradnji objekata prikazane su u tabeli 3.5-1..

Tabela 3.5-1. Prosječne vrijednosti zvučne snage izvora (Lw) za osnovne građevinske mašine koje će biti angažovane na izgradnji objekata

Vrsta opreme	Lw dB(A)
Bager	100
Mašina za bušenje rupa	100
Utovarivač	95
Kamion (kiper)	95
Mikser	95
Pumpa za beton	85
Vibrator za beton	85

Pri radu transformatora stvara se buka do nivo 69dB na udaljenosti 3m od transformatora što je dozvoljeni nivo buke za ovaj tip postrojenja. S obzirom da nivo buke opada sa kvadratom rastojanja, već na udaljenosti od 25 m njen nivo će biti oko 35dB, što je ispod dozvoljenog nivoa. Pošto će nivo buke trafostanice za dan biti 34dB<50dB, a za noć 34dB<45dB trafostanica u redovnom radu neće stvarati buku veću od dozvoljene.

Proračun pokazuje da će nivo buke izvan lokacije biti niži od dozvoljenih graničnih vrijednosti.

Vibracije – Vibracija, u toku izgradnje objekata, nastaju uslijed rada građevinske mehanizacije. U tabeli 3.5-2. date su udaljenosti na kojoj se vibracije mogu registrovati na osnovu određene vrste građevinske aktivnosti. Vrijednosti su zasnovane na terenskim mjerjenjima i informacijama iz literature, a preuzete su iz Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja, koja je rađena za Državni prostorni plan.

Tabela 3.5-2. Razdaljine na kojima mogu biti registrovane vibracije od strane građevinske mehanizacije

Građevinske aktivnosti	Razdaljine na kojima mogu biti registrovane vibracije (m)
Iskopavanje	10 – 15
Kompaktiranje	10 – 15
Teška vozila	5 – 10

U toku funkcionisanja projekta vibracije neće biti prisutne.

Zračenja - u toku izgradnje objekta neće biti prisutno nikakvo zračenje, dok se u toku rada objekta prema dostupnim podacima za TS navedenog napona pojavljuje veoma mali, odnosno skoro nemjerljivi nivo elektromagnetskog zračenja u trafostanici koje su mnogo manje od 1 kV/m.

Prema Zakonu o zaštiti od nejonizujućih zračenja” („Sl. list Crne Gore” , br. 35/13) i Pravilniku o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl. list Crne Gore” , br. 6/15), referentne vrijednosti za opštu populaciju iznose 5 kV/m za jačinu električnog pola i 200 µT za magnetnu indukciju.

Iz tih razloga predmetni projekat mora biti projektovan, izgrađen i održavan na način da maksimalne vrijednosti jačine električnog i magnetnog polja na nivou tla koje emituje izvor u okolini ne budu veće od maksimalno dozvoljenih vrijednosti.

Vazduh - Ispuštanje gasova, na lokaciji može da nastane uslijed rada mehanizacije prilikom izgradnje. Sa druge strane, imajući u vidu na mali obim raddova, kao i činjenicu da su privremenog karaktera, isti neće bitno uticati na zagađenje životne sredine.

Izduvni gasovi se u osnovi sastoje od azotovih i ugljenikovih oksida i lebdećih čestica. Imajući u vidu da se radi o privremenim poslovima, količina izduvnih gasova zavisiće prvenstveno od dinamike radova, odnosno od tipa i brojnosti mehanizacije koja će biti angažovani na izgradnji objekta, kao i od vremena korišćenja.

Obaveza je Investitora da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija gasovitih polutanata zadovoljiti važeće Evropske standarde.

Kao pogonsko gorivo, građevinske mašine i kamioni koriste dizel gorivo. Prosječne vrijednosti izduvnih gasova iz teških vozila na dizel pogon, u literaturi se daju različito, a za potrebe Elaborata u ovom slučaju dati su EPA podaci (US EPA, 2008).

U tabeli 3.5-3. dati su podaci o emisiji polutanata na 1000 litara/goriva koje sagori prilikom rada osnovne građevinske mehanizacije.

Tabela 3.5-3. Emisije polutanata (kg/1000 l goriva)

Tip opreme	CO	NOx	CO ₂	VOC _s
Bager	14.73	34.29	3.74	1.58
Kamion	14.73	34.29	3.73	1.58
Utovarivač	11.79	38.5	3.74	5.17
Valjak	10.16	30.99	3.7	1.7

U toku funkcionsanja objekata na lokaciji gasovi nastaju samo uslijed kretanja vozila do lokacije objekta. Pošto je vožnja motornih vozila kartkog vremenskog perioda to i količina produkata sagorijevanja neće biti velika.

Predmetna solarna elektrana ne predstavlja izvor zagađenja vazduha, jer tokom rada nema emisija u vazduhu.

Takođe, projektovana je kao automatizovano postrojenje u kojem se ne predviđa stalan boravak ljudi.

3.6. Tehnologije tretiranja svih vrsta otpadnih materija

Otpad, se javlja u fazi izgradnje i eksploracije objekta.

Građevinski otpad koji se javlja u fazi izgradnje objekata će se predavati ovlašćenom sakupljaču građevinskog otpada u skladu sa Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog otpada ("Sl.list CG" broj 50/12). Građevinski otpad će se privremeno skladištiti odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa Katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina. Odlaganje građevinskog otpada koji se privremeno ne skladišti na gradilištu ili u objektu u kojem se izvode građevinski radovi može se vršiti u kontejnere postavljene na gradilištu, uz gradilište ili uz objekat na kojem se izvode građevinski radovi. Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže jednu godinu. Investitor je u obavezi da sa organom lokalne uprave Opštine Nikšić sklopi Ugovor u kom će biti definisane lokacije na kojim će se privremeno, ne duže od godinu dana, odlagati otpad koji nastaje u toku izgradnje. Sav otpad koji nastaje u toku izvođenja radova Investitor je obavezan da transportuje do mjesta njegovog odlaganja u skladu sa Ugovorom sa organom lokalne uprave Opštine Nikšić. Rješenja moraju biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG”, br. 64/11 i 39/16).

Mjesta na kojim će se odlagati otpad na lokaciji Projekta biće definisane Projektom organizacije i tehnologije izvođenja radova. Izrada projekta organizacije i tehnologije građenja obaveza je Izvođača, na koji je prije početka građenja projektant obvezan dati saglasnost.

Otpad koji nastaje pri izgradnji elektrotehničkih instalacija jake struje spada u neopasni čvrsti otpad i nema karakteristike opasnog otpada. Otpad se javlja u fazi izgradnje objekta potiče od iskopa zemljišta.

S obzirom na karakteristike terena, na vrstu predmetnog objekta i veličinu zahvata neće doći do značajnije promjene topografije lokalnog terena. Tokom perioda izvođenja zemljanih radova, na lokaciji izgradnje solarne elektrane i trafostanice, može doći do promjene zemljišta (sabijanja) uslijed korišćenja mehanizacije i opreme. Međutim, prostor planirane interevencije pripada uglavnom stabilnom terenu, pa izvođenje predviđenih aktivnosti neće bitnije ugroziti njegovu stabilnost.

U toku izvođenja radova nema kontinuiranog nastajanja bilo kakvog čvrstog otpada, čijim bi se neadekvatnim odlaganjem uslovile neke fizičke promjene na lokaciji ili zagađenje, a nema ni otpadnih voda čijim bi se neadekvatnim tretiranjem uslovila zagađenja ili promjena fizičkih karakteristika zemljišta.

Materijal od iskopa će se u potpunosti iskoristiti za ravnanje terena, tako da neće biti otpada od iskopa. Teren je sam po sebi neravan i ono što se iskopa (izlomi preciznije) će se deponovati u okviru predmetne lokacije, da bi se dobio ravniji teren koji je pogodan za postavljanje panela. Nasipanje će se vršiti dominantno u zoni ispod i oko panela tako da to neće uticati na preostali prostor. Materijal od iskopa temelja stubova će se iskoristiti jer je nakon betoniranja potrebno iskopanu zemlju vratiti u temeljnu jamu oko temelja i čvrsto nabijati u slojevima 20 cm, oko temelja stuba. Pri ravnjanju terena oko temelja uzeti u obzir naknadno slijeganje nasutog materijala. Preostali višak zemlje potrebno je ukloniti ili razastrti oko stuba vodeći računa da ovo ne stvori mogućnost zadržavanja vode oko stuba odnosno oko temelja.

Od strane radnika tokom izgradnje objekta generiše se određena količina komunalnog otpada. Navedena vrsta otpada nakon privremelog skladištenja u kontejneru, predaju se ovlašćenom komunalnom preduzeću.

Očekivani životni vijek FN postrojenja je 25 godina, nakon čega se oprema zamjenjuje novom. Sa korišćenom opremom investitor će postupati u skladu sa tada važećim nacionalnim propisima i tehničkim rješenjima, imajući u vidu da za sada ne postoje rješenja sa širokom primjenom i ekonomskom opravdanošću, a da za rezultat imaju reciklažu rabljenih solarnih panela.

Sav komunalni otpad tokom funkcionisanja objekta će se odlagati u kontejnere, u skladu sa "Zakonom o upravljanju otpadom" („Sl.list CG, br. 64/11 i 39/16). Kontejnere će redovno prazniti nadležno preduzeće.

4. IZVJEŠTAJ O POSTOJEĆEM STANJU SEGMENTA ŽIVOTNE SREDINE

Program monitoring stanja životne sredine u Crnoj Gori sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine. Monitoring se vrši na osnovu godišnjeg Programa monitoringa koji priprema Agencija za zaštitu životne sredine. Praćenje stanja životne sredine sprovodi se sistematskim mjerljivim, ispitivanjem kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja stanja životne sredine koje obuhvata praćenje prirodnih faktora, odnosno promjena stanja i karakteristika životne sredine, uključujući i prekogranično praćenje stanja životne sredine.

Nikšić pripada centralnoj zoni. U Nikšiću se kontinuirani automatski monitoring sprovodi od sredine 2009. godine s tim da je prvo bitna lokacija automatske mjerne stanice bila u Ul. Nika Miljanića (preko puta bolnice) do marta 2012. godine, nakon čega je određena nova lokacija u dvorištu gimnazije „Stojan Cerović“, u skladu sa Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha („Službeni list CG“, br. 44/10 i 13/11).

Vazduh

Uvođenjem strožijih standarda kvaliteta vazduha usklađenih sa standardima EU u drugoj deceniji XXI vijeka, kvalitet vazduha u Nikšićkoj opštini ne zadovoljava sve zahtjeve propisanog kvaliteta sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, pa je neophodno utvrditi mјere kojima će se prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti svesti na najmanju moguću mјeru i u krajnjoj liniji eliminisati. Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG“, br. 045/08, 025/12), (u daljem tekstu Uredba).

U skladu sa novom Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha, teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone, koje su određene preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja zagađujućih materija na osnovu dostupnih podataka o koncentracijama zagađujućih materija i modeliranjem postojećih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona.

Tokom 2022. godine nisu bilježena prekoračenja graničnih vrijednosti koncentracija sumpor-dioksida. (Sumpor-dioksid je specifičan polutant stoga što su čak i visoke koncentracije vrlo nepostojane pa stoga ne postoji godišnja granična vrijednost, već su granične vrijednosti utvrđene na dnevnom i satnom nivou. Dnevna granična vrijednost iznosi $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i ne smije se prekoračiti više od 3 puta u toku godine.).

Srednje godišnje koncentracije azot-dioksida, tokom cijelog perioda 2022. godine bile ispod granične vrijednosti ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjerene jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida tokom mjerjenja su bile ispod propisane granične vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ - Ne smije

biti prekoračena preko 18 puta godišnje). Grafikonom 3 predstavljene su vrijednosti koncentracije azot(IV)oksida za 12 mjeseci upoređene sa graničnom vrijednošću.

Na mjernoj stanici u Nikšiću, srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM10 su 62 dana bile iznad propisane norme od $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Godišnja srednja koncentracija PM10 čestica bila je ispod granične vrijednosti i iznosila je $32 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Prosječne dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM10 upoređene su sa propisanom graničnom vrijednošću ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), za dnevnu srednju vrijednost, koja se ne smije prekoračiti više od 35 puta u toku godine.

Tokom 2022. godine, mjerjenje suspendovanih čestica PM2,5 realizovano je na pet stacionarnih mjernih stanica. Na stacionarnoj stanici u Nikšiću, srednja godišnja koncentracija suspendovanih čestica PM2,5 bila je iznad propisane granične vrijednosti koja iznosi $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Srednja godišnja koncentracija PM2,5 čestica u Nikšiću iznosila je $23 \mu\text{g}/\text{m}^3$. U toku mjeseci septembar, oktobar, novembar i decembar mjerna stanica zbog kvara na mjernom instrumentu (uzorkivaču suspendovanih čestica), nije vršeno uzorkovanje i analiza PM2,5. Rezultati mjerjenja koncentracija suspendovanih čestica PM2,5 ukazuju na veliku opterećenost vazduha ovim polutantom, naročito tokom zimskih mjeseci, kada se za grijanje prostorija uglavnom koriste čvrsta goriva. Srednja godišnja granična vrijednost ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$) je tokom januara, februara i marta bila iznad ove vrijednosti, a tokom aprila do avgusta je bila ispod granične vrijednosti ($25,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$). U skladu sa Direktivom 2008/50/EC i Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (Sl. list CG", br. 25/2012) granična vrijednost od $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ stupila je na snagu 1. januara 2020. godine. (Prema podacima iz inventara emisija zagađujućih materija u vazduh za 2018. godinu ključni izvor emisija suspendovanih čestica PM10 i PM2,5 je sektor grijanja domaćinstava (1A4bi) koji emisijama PM10 doprinosi 84.9 % a emisijama PM2,5 85.3%).)

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida tokom mjerjenja u 2022. godini su bile ispod propisane granične vrijednosti. Maksimalne osmočasovne srednje godišnje koncentracije ugljen(II)oksida, tokom cijelog perioda mjerjenja, bile su ispod propisane granične vrijednosti koja iznosi $10 \text{ mg}/\text{m}^3$.

Iz uzorka sa mjernog mjesta, na kojima se referentnom metodom pratila koncentracija PM10 čestica u vazduhu, vršena je hemijska analiza u cilju određivanja koncentracije, odnosno sadržaja benzo(a)pirena u PM10 česticama. Godišnja srednja vrijednost benzo(a)pirena na mjernoj stanici u Nikšiću bila je iznad propisane ciljne vrijednosti. Koncentracija benzo(a)pirena, izračunata kao srednja vrijednost nedeljnih uzoraka na mjernom mjestu u Nikšiću, bila je iznad ciljne srednje godišnje vrijednosti ($1 \text{ ng}/\text{m}^3$) propisane s ciljem zaštite zdravlja ljudi i iznosila je $3 \text{ ng}/\text{m}^3$. Srednje godišnje vrijednosti sadržaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u suspendovanim česticama PM10, na mjernim mjestima na kojima se referentnom metodom pratila koncentracija PM10 čestica u

vazduhu, bile su ispod propisanih graničnih i ciljnih vrijednosti. Suspendovane čestice PM10 su analizirane na sadržaj olova, nikla, arsena, kadmijuma i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou, kao i drugih relevantnih policikličnih aromatičnih od 109 ugljovodonika: benzo(a)antracena, benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, ideno(a.2.3-c.d)pirena, dibenzo(a.h)antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha već samo mjere kontrole.

Program sistematskog ispitivanja kvaliteta padavina realizovan je u mreži za opšti hemizam. Srednja godišnja pH vrijednost je bila u opsegu 6,60- 7,13, najveća u Nikšiću. Prosječna mineralizacija je bila relativno niska do umjerena. Prosječna godišnja vrijednost taložnih materija je bila umjerena. Većina parametara je u obrnutoj korelaciji sa količinom padavina. To je slučaj sa pH, elektroprovodljivošću, sadržajem kalcijuma, magnezijuma, nitrata i sulfata na svim stanicama. Negativna korelacija je za sve parametre bila na stanci Nikšić. Značajan doprinos padavina na sadržaj nitrata, kao i pretežni uticaj količine padavina na smanjenje mineralizacije evidentiran je u Nikšiću. Zabilježeni su slučajevi pozitivne korelacije količine padavina i parametara kvaliteta. Uzrok ovakve vrste povezanosti, značajno drugačije od prošlogodišnje, treba tražiti u ukupnoj godišnjoj količini padavina, njihovim sezonskim rasporedom i pravcem vazdušnih masa, iz kojih su ove padavine deponovane.

Temperatura vazduha u 2022. god.

Na području Nikšića, 2022. godina je bila godina sa temperaturama iznad klimatske normale. Prema raspodjeli percentila, temperatura vazduha se kretala u kategoriji ekstremno toplo, dok se količina padavina kretala u kategorijama vrlo sušno, sušno i normalno. Odstupanja srednje temperature vazduha bila su pozitivna u odnosu na klimatsku normalu (1961-1990) i iznosila su 1,1°C u Nikšiću. Na skali najvećih vrijednosti, 2022. godina je bila u deset najtopljih godina.

Vode

Tokom 2020. godine na prostoru opštine Nikšić što se tiče kvaliteta površinskih i podzemnih voda vršena su ispitivanja: na rijekama Zeti i Gračanici, na vještačkim jezerima Slanom, Krupačkom, Liverovića i Bilećkom jezeru i na izvorištu Vidrovanu.

Na Zeti ispitivanja su vršena na 1 mjestu-Duklov most, nizvodno od mosta, određivana su 4 elementa kvaliteta vode: osnovni fizičko-hemijski parametri, fitobentos, makrofite i makrozoobentos i status kvaliteta nije se pokazao kao dobar-odnosno zadovoljavajući, pripao je lošom statusu kvaliteta.

Na rijeci Gračanici ispitivanja su vršena na 2 mesta: u srednjem toku-iznad Manastira i donjem toku – kod skladišta boksite-Rubeža. Određivana su 2 elementa kvaliteta na mjestu iznad Manastira: osnovni fizičko-hemijski parametri i fitobentos i status kvaliteta se pokazao kao dobar- odnosno zadovoljavajući. Na mjestu – Rubeža određivan je 1 elemenat kvaliteta fizičko-hemijski parametri i potencijal kvaliteta se pokazao kao umjeren-odnosno ne zadovoljavajući (ovo je znatno modifikovano vodno tijelo).

Što se tiče kvaliteta voda vještačkih jezera na svim se ispitivanje vršilo na po 1 lokaciji. Određivana su 4 elementa kvaliteta na Slanom i Krupačkom jezeru: osnovni fizičkohemijski parametri, fitoplankton, fitobentos i makrofite, dok zajednica makrozoobentosa nije bila prisutna na ovim lokacijama. Potencijal kvaliteta na oba mesta nije se pokazao kao dobar-odnosno zadovoljavajući, pripao je lošom na Slanom jezeru, a tome su doprinijeli pokazatelji biološkog elementa makrofita, dok ostala 3 elementa su imali dobro stanje, a kod Krupačkog jezera potencijal vode je bio umjeren, a tome su doprinijeli fizičko-hemijski pokazatelji. Voda Liverovića i Bilećkog jezera mogla se ispitivati na 3 elementa: osnovni fizičko-hemijski parametri, fitoplankton i fitobentos. Na oba mesta potencijal se nije pokazao takođe kao dobar-odnosno zadovoljavajući, pripao je lošom na Bilećkom jezeru, a tome su doprinijeli pokazatelji biološkog elementa fitoplanktona, dok ostala 2 elementa su imali dobro stanje, a kod Liverovića jezera potencijal vode je bio umjeren, a tome su doprinijeli fizičko-hemijski pokazatelji.

Tokom 2022. godine na prostoru opštine Nikšić što se tiče kvaliteta voda rađene su samo podzemne vode: voda izdani Vidrovani, voda iz bušotine u Riječanima-Banjani i Zaljutnici-Golija.

Kvalitet vode izdani Vidrovana pokazao se dobrom na osnovu ispitivanih osnovnih fizičko hemijskih parametara i sadržaja zagađujućih supstanci čije su koncentracije bile ispod LOQ ($\mu\text{g/l}$ za As< 0,10, Pb < 0,20, Hg < 0,05), a što se tiče mikrobiološkog kvaliteta u vodi je bilo prisustvo koliformnih bakterija (7-51/100ml) i živih bakterija (0- 2/100ml), a fekalne bakterije nijesu bile prisutne.

Kvalitet vode iz bušotine u Riječanima sa aspekta osnovnih fizičko hemijskih elemenata pokazao je dobar status, a i sadržaji zagađujućih supstanci bile ispod LOQ, a mikrobiološki pokazatelji nijesu bili zadovoljavajući-nađene su koliformne bakterije (69-268/100ml), fekalne (18-214/100ml) i žive (22-243/100ml).

Kvalitet vode iz bušotine u Zaljutnici sa aspekta osnovnih fizičko hemijskih elemenata pokazao je loš status, a što se tiče sadržaja zagađujućih supstanci detektovani su As=0,27 $\mu\text{g/l}$ i povišena koncentracija Pb=11,00 $\mu\text{g/l}$. Što se tiče mikrobiološkog kvaliteta nađene su koliformne bakterije (335-630/100ml), fekalne (16-43/100ml) i žive (40-166/100ml).

Zemljište

D.O.O.“ Komunalno“ Nikšić je tokom novembra 2022. godine angažovao akreditovanu laboratoriju CETI Podgorica d.o.o. za ispitivanje fizičko-hemijskih parametara zemljišta u zoni predmetne deponije i to u cilju utvrđivanja uticaja deponiji Mislov do na okolno zemljište. Uzorkovanje je izvršeno na dvije tačke i to (1) zemljište sa same lokacije deponije Mislov do i (2) 400m od deponije Mislov do. Prema rezultatima analize uzorka zemljišta sa lokacije deponije ne odgovara uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97). Naime analiza je pokaza da je zemljište kontaminirano i to zbog povećanog sadržaja kadmijuma, olova, hroma, bakra, cinka, bora, policikličnih aromatičnih ugljovodonika i PCB kongenera (PCB 31, PCB 28, PCB 52 i PCB 101). Uzorak zemljišta na lokaciji koja je udaljena 400m od deponije je međutim pokazao da svi analizirani parametri odgovaraju uslovima Pravilnika o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njegovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97).

U zemljištu uzrokovanom na ovoj lokaciji povećan sadržaj navedenih elemenata ima prirodno, geološko porijeklo. Najveći procenat njihovog sadržaja prisutan je u prirodno teško pokretljivim oblicima. Samo u silikatnim jedinjenjima prisutno je oko 90% ukupnog hroma, dok u lako dostupnim frakcijama nisu nađene značajne količine ovih elemenata. Bor je u zemljištu uglavnom prisutan u kristalnim formama i na njegovu biodostupnost najviše utiče kiselost zemljišta (pH), koja je opet u direktnoj vezi sa klimatskim prilikama koje (alkalnom reakcijom zemljišta, niskim nivoom padavina i visokim temperaturama) dovode do smanjene rastvorljivosti bora, odnosno do njegovog pojačanog nakupljanja u površinskom sloju zemljišta.

Takođe, iste godine, sagledano je i potencijalno zagađenje zemljišta predmetne lokaciju uslijed odlaganja komunalnog i to kroz fizičko-hemijsku analizu. Navedene analize uzoraka zemljišta nisu pokazale negativan uticaj deponije na sadržaj parametara u zemljištu. Rezultati sekvenčne analize pokazali su da se povećan sadržaj hroma i bora odnosi na njihovo prirodno prisustvo u zemljištu, odnosno na njegov karakterističan geochemijski sastav, a ne na uticaj deponija. Sa aspekta ocjene kvaliteta zemljišta, hemijske analize zemljišta na lokaciji i njenoj okolini nijesu rađene. Treba očekivati da je na predmetnoj lokaciji zemljište dobrog kvaliteta, pošto u okruženju nema većih zagađivača.

Na bazi navedene analize, može se konstatovati da je postojeće stanje osnovnih segmenata životnesredine na lokaciji i njenom okruženju zadovoljavajućeg kvaliteta, odnosno posmatrano područje nije opterećeno značajnjim negativnim uticajima na životnu sredinu. Izvor: *Informacija o stanju životne sredine Agencije za zaštitu životne sredine*

Biodiverzitet

Literaturni izvori o stanju biodiverziteta unutar užeg opsega projektnog područja su veoma oskudni, sporadični i nesistemizovani. Međutim, za potrebe realizacije ovog projekta, urađena je bazna studija biodiverziteta (2023), čime su dobijeni pouzdani podaci o samom

biodiverzitetu projektnog opsega. U blizini lokacije projekta se ne nalaze močvarna područja, kao i područja koja uživaju određeni stepen zaštite sa aspekta konzervacione biologije.

Međutim, šire područje se odlikuje bogatim biodiverzitetom, sa taksonima koji podliježu određene oblike nacionalne i međunarodne zaštite, a sam spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan, o čemu je detaljno govoren u Poglavlju 2.8. i 6.3.

5. OPIS MOGUĆIH ALTERNATIVA

Izgradnja predmetne solarne elektrane je određena Urbanističko tehničkim uslovima koje je izdala Vlade Crne Gore Zaključkom br.07-332/23-4291/2 od 28.09.2023. godine.

Jedina alternativa je i da se projekat uopšte ne realizuje. Prednosti u slučaju da ne dođe do izvođenja projekta je da neće biti nikakvih uticaja na životnu sredinu.

5.1. Lokacija

Izgradnja solarne elektrane planirana je na katastarskim parcelama: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, Opština Nikšić.

Lokacija je izuzetno povoljna za izgradnju solarne elektrane, jer su zime na ovom području blage sa vrlo malo snijega, naročito poslednju deceniju. Lokacija prima količinu sunčevog zračenja od 1420 kWh / m², zbog čega predmetnoj lokaciji nije bilo alternative.

5.2. Uticaji na segmente životne sredine i zdravlje ljudi

Izgradnja i eksplatacija solarne elektrane, neće predstavljati značajan izvor zagađenja životne sredine a samim tim neće značajnije uticati ni na zdravlje ljudi.

Sve mjere projektovane za smanjenje uticaja objekta na životnu sredinu prate se i sprovode od strane Nosioca projekta uz poštovanja važećih zakonskih normi.

5.3. Proizvodni procesi ili tehnologija

Za izgradnju solarne elektrane, koristiće se tehnologija koja se primenjuje kod realizacije ovakve vrste objekata i izabrani sistemi koji u potpunosti zadovoljavaju kriterijume neophodne za njeno bezbjedno funkcionisanje i ekološki su prihvatljivi.

Električna energija se proizvodi u solarnim ćelijama koje se sastoje od jednog ili dva sloja poluvodičkog materijala. Kada sunčevi zraci obasaju solarnu ćeliju, između tih slojeva se stvara elektromotorna sila koja uzrokuje protok električne energije. Što je intenzitet Sunčevog zračenja veći to je i veći tok električne energije. Najčešći materijal za

proizvodnju solarnih ćelija je silicijum, koji se dobija iz pjeska i jedan je najčešćih elemenata u Zemljinoj kori.

5.4. Metode rada u toku izvođenja i funkcionisanja projekta

Metode rada u toku izvođenja građevinskih radova na objektu su jasne i definisane građevinskim procedurama. Metode rada u toku izgradnje i funkcionisanja solarne elektrane biće u potpunosti u skladu sa uslovima propisanim u okviru opšte zakonske regulative, ali je i sa druge strane prilagođene specifičnostima posmatranog objekta.

5.5. Planovi lokacija i nacrti projekta

Projekat je rađen prema Urbanističko-tehničkim uslovima i projektnom zadatku za izradu dokumentacije izdat od strane Nosioca projekta. U projektnoj dokumentaciji, razrađene su sve faze uz primjenu savremenih tehničko tehnoloških rješenja za objekte ove vrste i namjene.

Izmjena u odnosu na projektni zadatak nije bilo.

5.6. Vrsta i izbor materijala za izvođenje projekta

Kroz Idejni projekt definisani su materijali koji će se koristiti za planiranu izgradnju na lokaciji. Predviđeni su materijali u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda u kojima su ispoštovani zahtjevi koji se odnose na oblast zaštite životne sredine. Obzirom da se ovakvi materijali koriste za izvođenje ove vrste projekata, tako da kroz Projekat nijesu obrađivana varijantna rješenja korišćenja drugih materijala.

5.7. Vremenski raspored za izvođenje i prestanak funkcionisanja projekta

Projektu nije predviđen rok trajanja, a vremenski period izvođenja projekta zavisiće od pravovremenog pribavljanja saglasnosti.

5.8. Datum početka i završetka izvođenja Projekta

Datum početka, a samim tim i završetka izvođenja radova se, u ovom trenutku, ne može definisati jer zavisi od dobijanja odgovarajućih saglasnosti.

5.9. Veličina lokacije ili objekta

Ukupna površina katastarskih parcela za solarnu elektranu iznosi oko 2.285.000,00 m². Površina zemljišta na kojoj će biti postavljeni paneli iznosiće oko 882.000,00 m². Što znači da neće cijela površina biti iskorišćena za predmetni projekat i da će više od 60% lokacije zadržati prirodan izgled.

5.10. Obim proizvodnje

Očekivana godišnja proizvodnja električne energije iz SOLARNE ELEKTRANE, snage 160 MW-ta je 262,688 GWh.

5.11. Kontrola zagađenja

Kontrola zagađenja vazduha, tla, otpadnih voda i odlaganja čvrstog i opasnog otpada nema alternativu jer su obavezne kontrole koje su zakonska obaveza za investitora. Dinamika kontrolisanja zagađenja je definisana Programom monitoringa.

5.12. Uređenje odlaganja otpada uključujući reciklažu, ponovno korišćenje i konačno odlaganje

Odlaganje otpada nema alternativu, otpad se mora odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br.64/11 i 39/16).

5.13. Uređenje pristupa projektu i saobraćajnim putevima

Pristup lokaciji je moguć preko lokalnih saobraćajnica.

5.14. Odgovornost i proceduru za upravljanje životnom sredinom

Sve aktivnosti i planovi su usklađeni sa strategijom održivog razvoja Crne Gore. Takođe, sva rješenja i projekti su usklađeni sa zahtjevima zaštite životne sredine, koji su definisani zakonskim procedurama koje su važile u vrijeme izgradnje ovih objekata. Odgovornost za upravljanje životnom sredinom u toku izvođenja projekta i daljeg funkcionisanja projekta ima Nosilac projekta.

5.15. Obuke

Zaposleno osoblje mora biti obučeno za bezbjedan rad. Zaposleno osoblje treba da prođe obuku o podizanju svijesti o zaštiti životne sredine, uključujući i svaku vrstu obuke koja je potrebna za izvršivanje radnih dužnosti. Obuka predstavlja osnovni preduslov za sprovođenje radnih aktivnosti u cilju optimalnog funkcionisanja projekta, zaštite na radu, kao i sprovođenju plana upravljanja zaštitom životne sredine na predmetnoj lokaciji.

5.16. Monitoring

Alternative koje se odnose na monitoring kvaliteta životne sredine nije bilo, shodno vrsti i namjeni projekta. Takođe, sva rješenja i projekti moraju biti usklađeni sa zahtjevima zaštite životne sredine, definisanim zakonskom procedurom.

5.17. Planovi za vanredne situacije

Planovi za vanredne situacije su zakonska obaveza i za njih nema alternative. Kroz projektnu dokumentaciju urađeni su odgovarajući elaborati. U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" broj 013/07, 005/08, 086/09, 032/11 i 054/16) biće urađen Plan zaštite i spašavanja. Planom zaštite i spašavanja definišu se mjere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posljedica akcidentnih situacija, organizovano i koordinirano angažovanje određenih subjekata sistema i Nosioca projekta, djelovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i mjere sanacije.

5.18. Uklanjanje projekta i dovođenje lokacije u prvobitno stanje

Očekivani životni vijek FN postrojenja je 25 godina, nakon kojeg se oprema mijenja novom. Sa korišćenom opremom investitor će postupati u skladu sa tada važećim nacionalnim propisima i tehničkim rješenjima, imajući u vidu da za sada ne postoje rješenja sa širokom primjenom i ekonomskom opravdanošću, a da za rezultat imaju reciklažu rabljenih solarnih panela.

Ukoliko investitor na ovom prostoru nakon 25 godina ne instalira novu solarnu elektranu, dužan je da sprovede aktivnosti na vraćanju lokacije u stanje približno prirodnom izgledu lokacije prije realizacije projekta, odnosno u skladu sa okruženjem.

6. OPIS SEGMENTA ŽIVOTNE SREDINE

Za analizu su korišćeni raspoloživi podaci o postojećem stanju životne sredine u širem okruženju lokacije pošto podataka za samu lokaciju nema, izuzev za biodiverzitet za koji su sprovedena istraživanja za potrebe izrade ovog elaborata. Imajući u vidu djelatnost navedenog projekta, smatramo da je njegov uticaj na životnu sredinu zanemarljiv, te da se u fazi izvođenja ne mogu očekivati značajni uticaji na životnu sredinu.

6.1. Stanovništvo (naseljenost i koncentracija)

Broj stanovnika i domaćinstava za Opština Nikšić prema podacima Popisa od 1948. do 2011. god. prikazan je u tabeli 6.1.-1.

Tabela 6.1-1. Stanovništvo, domaćinstva i površina opštine Nikšić

Broj stanovnika								Površina km ²
984	1953	1961	1971	1981	1991	2003	2011	
38.395	46.589	57.399	66.815	72.299	74.706	75.282	72.443	2.065
Broj domaćinstava								
8.474	10.445	13.820	15.545	17.786	19.400	21.246	21.683	

Prema rezultatima Popisa iz 2011. godine u Opštini Nikšić bilo je 72.443 stanovnika, što iznosi 11,6 % ukupne populacije Crne Gore. Od toga u gradu 57.278, u Nikšićkom polju sa gradom 63.280 stanovnika, u Župi Nikšićkoj 3.731 stanovnik, u južnoj zoni sa Bogetićima 424 snovnika, u Zapadnoj zoni je bilo 1.638 stanovnika a u Sjevernoj zoni 485 stanovnika.

Gustina naseljenosti iznosi 36,45 stanovnika/km², što Opštini Nikšić svrstava u grupu opština sa srednjom gustom naseljenosti. Gustina naseljenosti je 1,23 puta manja od gistine na nivou Crne Gore koja iznosi 44,8 stanovnika/km².

6.2. Zdravlje ljudi

S obzirom na činjenicu da fotonaponski moduli koriste isključivo čistu energiju sunčeve svjetlosti, njihov uticaj na životnu sredinu u fazi eksploracije je minimalan i to je jedna od njihovih najvećih prednosti. Ova konstatacija važi i za uticaj na životnu sredinu i na

zdravlje ljudi. Nijedna od komponenti sistema tokom svog rada neće imati negativan uticaj na okolinu.

6.3. Biodiverzitet

Kako je već napomenuto, za potrebe izrade ovog elaborate, urađena su istraživanja biodiverziteta na lokaciji buduće fotonaponske elektrane.

6.3.1. Opis flore


Pregledom literaturnih izvora, tipovi NATURA 2000 staništa koji se mogu očekivati su:

91M0 Panonsko-balkanske šume cera i kitnjaka;

Bazna studija (2023) na istraživanom području ovaj tip habitata evidentira na četiri istraživana lokaliteta. Šumska sastojina je degradirana, nije reprezentativna (D), i više naginje ka šikari (Tabela 6.3.1.-1; Slika 6.3.1.-1).

Tabela 6.3.1.-1. Rasprostranjenje habitata 91M0 Panonsko balkanske šume cera i kitnjaka

Stanište: 91M0 Panonsko balkanske šume cera i kitnjaka
Reprezentativnost: D
Mogućnost restauracije: teško/moguće
Dijagnostičke vrste: <i>Quercus cerris</i> (3), <i>Carpinus orientalis</i> (2) <i>Quercus pubescens</i> (2), <i>Fraxinus ornus</i> (2), <i>Festuca heterophylla</i> (2), <i>Poa nemoralis</i> (2), <i>Potentilla micrantha</i> (2), <i>Galium schultesi</i> (2), <i>Helleborus odorus</i> (2), <i>Luzula forsteri</i> (2), <i>Pulmonaria officinalis</i> (2), <i>Clinopodium vulgare</i> (2), <i>Silene nutans</i> (2), <i>Lathyrus niger</i> (2) <i>Hieracium racemosum</i> (2),
Prateće vrste: <i>Pteridium aquilinum</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Euphorbia amygdaloides</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Brachypodium pinnatum</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Acer campestre</i> , <i>Origanum vulgare</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Carlina vulgaris</i> , <i>Geranium sanquineum</i> , <i>Doronicum germanicum</i> , <i>Acer monspesulanum</i> , <i>Betonica officinalis</i> , <i>Ostrya carpinifolia</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Rubus ulmifolius</i> .




Slika 6.3.1.-1. Rasprostranjenje habitata 91M0 Panonsko balkanske šume cera i kitnjaka

6520 Planinske livade košanice:

Bazna studija (2023) na istraživanom području ovaj tip habitata evidentira na jedanaest manjih lokaliteta. U pitanju su male ograničene površine livada. Livade se odlikuju dobrom reprezentativnošću (Tabela 6.3.1.-2; Slika 6.3.1.-2).

Tabela 6.3.1.-2. Rasprostranjenje habitata 6520 Planinske livade košanice

Stanište: 6520 Planinske livade košanice
Reprezentativnost: B
Mogućnost restauracije: lako
Dijagnostičke vrste: <i>Trisetum flavescens</i> (2), <i>Salvia pratensis</i> (2), <i>Anthoxanthum odoratum</i> (2), <i>Silene vulgaris</i> (2), <i>Festuca rubra</i> ssp. <i>fallax</i> (2), <i>Cynosurus cristatus</i> (2), <i>Dianthus deltoides</i> (2), <i>Hypericum maculatum</i> (2), <i>Trifolium montanum</i> (2), <i>Colchicum autumnale</i> (2), <i>Filipendula vulgaris</i> (2), <i>Silene sendtneri</i> (2).
Prateće vrste: <i>Leucanthemum vulgare</i> aggr., <i>Agrostis capillaris</i> , <i>Rhinanthus minor</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Rumex acetosa</i> , <i>Achillea millefolium</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Linum capitatum</i> , <i>Galium verum</i> , <i>Plantago major</i> , <i>Plantago lanceolata</i> , <i>Euphrasia officinalis</i> , <i>Filipendula vulgaris</i>




Slika 6.3.1.-2. Rasprostranjenje habitata 6520 Planinske livade košanice

62A0 Istočni submediteranski suvi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*).

Prema baznoj studiji projektnog područja (2023), na istraživanom području na devet lokaliteta evidentiran je mozaik habitata 62A0 i 91M0. Prizemni sprat ovog mozaika izgrađuju submediteranski suvi travnjaci, dok sprat drveća gradi degradirana cerova šuma, otvorenog sklopa, loše reprezentativnosti, koja naginje ka šikari (Tabela 6.3.1.-3; Slika 6.3.1.-3).

Tabela 6.3.1.-3. Rasprostranjenje habitata 62A0 Istočni submediteranski suvi travnjaci (*Scorzoneretalia villosae*)

Stanište: 62A0 Istočni submediteranski suvi travnjaci (<i>Scorzoneretalia villosae</i>)
Reprezentativnost: B
Mogućnost restauracije: Nije potrebna
Dijagnostičke vrste: <i>Bromus erectus</i> (2), <i>Salvia officinalis</i> (2), <i>Satureja montana</i> (2), <i>Satureja subspicata</i> (2), <i>Carex humilis</i> (2), <i>Eryngium amethystinum</i> (2), <i>Thymus longicaulis</i> (2), <i>Teucrium montanum</i> (2), <i>Sanguisorba minor</i> (2), <i>Festuca valesiaca</i> (2), <i>Teucrium capitatum</i> (2), <i>Plantago holosteum</i> (2), <i>Bupleurum veronense</i> (2), <i>Festuca rupicola</i> (2), <i>Plantago argentea</i> (2), <i>Medicago prostrata</i> (2), <i>Globularia cordifolia</i> (2), <i>Anthyllis vulneraria</i> (2)
Prateće vrste: <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Carlina vulgaris</i> , <i>Plantago media</i> , <i>Veronica officinalis</i> , <i>Scabiosa ochroleuca</i> , <i>Tussilago farfara</i> , <i>Briza media</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Bellis perennis</i> , <i>Carlina acaulis</i> .
Napomena: Prizemni sprat ovog mozaika izgrađuju submediteranski suvi travnjaci, dok sprat drveća gradi cerova šuma, otvorenog sklopa, loše reprezentativnosti, koja naginje ka šikari.



Slika 6.3.1.-3. Rasprostranjenje habitata 62A0 Istočni submediteranski suvi travnjaci (Scorzoneretalia villosae)

Na istraživanom području registrovane su 52 vrste koje se nalaze na **IUCN crvenoj listi**. Svi taksoni su sa najmanjom brigom ugroženosti (**LC**).

Na predmetnom području terenskim istraživanjem evidentiran je jedan Balkanski endem - *Petteria ramentacea* (Sieber) C. Presl.

6.3.2. Opis faune

Fauna beskičmenjaka

Baznom studijom biodiverziteta predmetnog područja (2023) evidentirano je prisustvo 211 taksona beskičmenjaka i to: 16 vrsta puževa (Gastropoda), 31 vrsta paukova (Aranea), 4 vrste vilinih konjca (Odonata), 59 vrsta leptira (Lepidoptera), 52 tvrdokrilaca (Coleoptera), 36 opnokrilaca (Hymenoptera), 12 pravokrilaca (Orthoptera) i 1 bogomoljki (Mantodea).

Konzervaciono je značajno 19 prisutnih vrsta. Četiri (4) vrsta Gastropoda koje su prisutne na području, zaštićene nacionalnim zakonodavstvom, 3 vrsta su endemske dok je jedna (1) vrsta na Aneksu II Habitatne Direktive i Aneksu I Bernske konvencije. Od 59 vrste Lepidoptera prisutnih na projektnom području osam (8) je konzervaciono značajnih: 4 vrste su u kategoriji NT, a 1 u kategoriji VU na IUCN Crvenoj listi, 6 vrsta koje se nalaze na Aneksima II i IV Natura 2000 mreže, 6 vrste na dodacima I i II Bernske Konvencije i 3

vrste su zaštićene u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06). Od 52 taksona Coleoptera prisutnih na projektnom području 6 je konzervaciono značajnih: 3 vrste su u kategoriji NT, a 1 u kategoriji VU na IUCN Cvenoj listi, 5 vrsta koje se nalaze na Aneksima II i IV Natura 2000 mreže, 5 vrste na dodacima I i II Bernske Konvencije i 4 vrste su zaštićene u Crnoj Gori Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta ("Sl. list RCG", br. 76/06). Na području je registrovano 39 taksona Hymenoptera od kojih su dvije vrste konzervaciono značajne.

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan.

Ihtiofauna

Pregledom dostupne literature, na predmetnoj lokaciji nisu zabilježene vrste koje su ugrožene, rijetke, endemične i/ili zaštićene vrste riba (Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, „Sl. list RCG”, br. 76/06).

Batraho i herpetofauna

Na širem opsegu projektnog područja, broj očekivanih i registrovanih taksona ranga vrste vodozemaca je 4, a gmizavaca 8.

Od značaja sa aspekta batrahofaune se izdvaja žutotrbi mukač (*Bombina variegata*) - vrsta koja se nalazi na dodatku II Habitat direktive i predstavlja jednu od ključnih vrsta u uspostavljanju Natura 2000 ekološke mreže. Od značaja sa aspekta herpetofaune se izdvaja kraški gušter (*Podarcis melisellensis*) je endemit Balkanskog poluostrva.

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan. **Sve nativne registrovane vrste su zakonom zaštićene u Crnoj Gori.**

Ornitofauna

Bazna studija (2023), pokazala je da od ukupnog broja domaćom legistativom (Rješenje o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta, RCG 2006.) 21 vrsta je zaštićena; jedna vrsta nema status (RCG) zaštite. Šest (6) vrsta se nalazi na Aneksu I (dodatu, prilogu) EU Direktiva3 (2009/147/EC): *Accipiter nisus*, *Certhia brachydactyla*, *Dendrocopos major*, *Fringilla coelebs*, *Picus canus*, *Lullula arborea*. Kada je u pitanju Bonska konvencija4 na istraživanom području, sedam (7) vrsta se nalazi na Aneksu II: *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Erihacus rubecula*, *Falco tinnunculus*, *Phoenicurus ochruros*, *Sylvia atricapilla*, *Turdus merula*. Sve vrste navedene u tabeli su ANEX III Bernske konvencije (Tabela 6.3.1-4.).

Tabela 6.3.1-4. Očekivane i registrovane vrste od nacionalnog i međunarodnog značaja čija se staništa se preklapaju sa projektnim područjem⁶

Vrste ptica u Crnoj Gori	Nacionalna zaštita	Bonska Konvencija migratornim vrstama	EU Direktiva (2009/147/EC)	Bernska konvencija	CITES App. I, II, III	IUCN Globalni status ugroženosti	IUCN status CG	SPEC kategorija
<i>Accipiter nisus</i>	RCG	II	I*	III	II	LC	LC	Non-SPEC
<i>Aegithalos caudatus</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC
<i>Buteo buteo</i>	RCG	II		III	II	LC	LC	Non-SPEC
<i>Carduelis carduelis</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC
<i>Certhia brachydactyla</i>	RCG		I*	III		LC	LC	Non-SPEC(e)
<i>Corvus corax</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC
<i>Dendrocopos major</i>	RCG		I*	III		LC	LC	Non-SPEC
<i>Emberiza citrinella</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC(e)
<i>Erithacus rubecula</i>	RCG	II		III		LC	LC	Non-SPEC(e)
<i>Falco tinnunculus</i>	RCG	II		III	II	LC	LC	SPEC 3
<i>Fringilla coelebs</i>	RCG		I*	III		LC	LC	Non-SPEC(e)
<i>Garrulus glandarius</i>			II/2	III		LC	LC	Non-SPEC

⁶ (Kriterijumi zaštite i ugroženosti identifikovanih vrsta ptica - Skraćenice: RCG (zakonom zaštićene vrste Rješenjem Republičkog zavoda o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta);*povremeno zaštićena-Zakon o divljači i lovstvu; BONN (Konvencija o zaštiti migratornih vrsta životinja); EU Direktiva (2009/147/EC) – Annex (PRILOG I; II; III (part 1,2 ili A,B); BERN (Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa); AEWA) Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) najveći je sporazum u sklopu Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS) IUCN European Red List of Birds: (Ugroženi takson (Endangered – EN), Ranjiv takson (Vulnerable – VU), Skoro ugrožen takson (Near threatened – NT): (Last concern – LC): Najmanje ugrožen, poslednja briga; Podindeks u odnosu na stepen ugroženosti SPEC status (Birdlife2017.):SPEC1– Evropske vrste od globalnog značaja za zaštitu; Klasifikovane kao kritično ugrožene, ugrožene, ranjive ili skoro ugrožene vrste na globalnom nivou;SPEC2– vrste koncentrisane u Evropi i klasifikovane kao regionalno izumrle, kritično ugrožene, ugrožene, ranjive, skoro ugrožene, broj u opadanju, osiromašene ili rijetke na evropskom nivou;SPEC3– vrste koje nisu koncentrisane u Evropi ali jesu klasifikovane kao regionalno izumrle, kritično ugrožene, ugrožene, ranjive, skoro ugrožene, broj u opadanju, osiromašene ili rijetke na evropskom nivou. Non- SPECe Vrste čija je globalna populacija koncentrirana u Evropi, ali čiji se status trenutno smatra sigurnim.

<i>Lullula arborea</i>	RCG		I	III		LC	LC	SPEC 2
<i>Parus caeruleus/Cyanistes caeruleus</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC(e)
<i>Parus lugubris / Poecile lugubris</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC(e)
<i>Parus major</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC
<i>Phoenicurus ochruros</i>	RCG	II		III		LC	LC	Non-SPEC
<i>Picus canus</i>	RCG		I	III		LC	LC	SPEC 3
<i>Picus viridis</i>	RCG			III		LC	LC	SPEC 2
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	RCG			III		LC	LC	Non-SPEC
<i>Sylvia atricapilla</i>	RCG	II		III		LC	LC	Non-SPEC(e)
<i>Turdus merula</i>	RCG	II	II/2	III		LC	LC	Non-SPEC(e)

Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan.

Mamofauna

Na predmetnom području (Bazna studija, 2023) registrovano je jedanaest vrsta sisara. Šumski miš, krtica, jež, kuna bjelica, jazavac, lisica i divlja svinja nijesu zaštićeni nacionalnim zakonodavstvom, a prema IUCN crvenoj listi spadaju u grupu LC. To su vrste koje izazivaju najmanju zabrinutost i nisu u fokusu očuvanja vrsta, jer se još uvijek nalaze u izobilju u divljini. Na osnovu literaturnih podataka i ekoloških karakteristika područja kao i ekologije vrsta, sve vrste su i bile očekivane na predmetnom području. Sve pomenute vrste su široko rasprostranjene na nacionalnom i regionalnim nivou i smatraju se učestalom vrstama. Trajnom zabranom lova zaštićena je srna i njeno lane (Zakon o divljači i lovstvu – Sl. CG br. 52/2008 i 48/2015), ista se nalazi u Appendix-u III Bernske konvencije. Srna je široko rasprostranjena na nacionalnom i regionalnim nivou i smatra se učestalom. Mrki medvjed se nalazi na spisku Direktive o staništima (Annex II i IV); spisku Bernske konvencije (Appendix II), CITES listi (Appendix I i II). Trajnom zabranom lova zaštićena je ženka sa mečetom do 2 godine (Zakon o divljači i lovstvu – Sl. CG br. 52/2008 i 48/2015). Na cijelokupnom predmetnom području i njegovoju užoj okolini registrovani su tragovi prisustva vrste (feces). Vuk se nalazi na spisku Direktive o staništima (Annex II, IV i V); spisku Bernske konvencije (Appendix II), CITES listi (Appendix I i II).

Slijepi miševi (ordo Chiroptera) su globalno ugrožene životinje koje uživaju međunarodnu zaštitu UNEP-a kroz Konvenciju o migratornim vrstama (CMS) i Sporazum o zaštiti evropskih populacija slijepih miševa (EUROBATS, 1991). Svi slijepi miševi u Crnoj Gori su zakonom zaštićeni i nalaze se na Listi zaštićenih rijetkih i ugroženih vrsta (Službeni list

CG, br. 76/06). Spisak registrovanih, kao i očekivanih vrsta nije konačan i može biti uvećan.

6.4. Zemljište (zauzimanje/korišćenje zemljišta, kvalitet zemljišta, geološke i geomorfološke karakteristike)

Ne postoje podaci o kvalitetu zemljišta predmetne lokacije, jer su programom monitoringa zemljišta koji sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine obuhvaćeni drugi lokaliteti.

Monitoring stanja zemljišta i ispitivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu realizuje se u skladu sa Zakonom o životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 052/16, 073/19), Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ("Sl. list RCG", br. 015/92, 059/92, 027/94, "Sl. list CG", br. 073/10, 032/11) i Pravilnikom o dozvoljenim koncentracijama štetnih i opasnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 018/97), a usklađuje se i sa zahtjevima Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs). Teren na kome se planira izgradnja objekta spada u kategoriju stabilnih terena, po podobnosti za urbanizaciju bez ikakvih ograničenja.

U 2022. godini, prema podacima iz Informacije o stanju životne sredine za 2022.godinu na području opštine Nikšić uzorkovanje zemljišta izvršeno je na tri lokacije:

- Deponija Željezare – zemljište uzorkovano u blizini deponije,
- Rubeža,
- Poljoprivredno zemljište u blizini gradske deponije „Mislov do“.

Rezultati ispitivanja zagađenosti zemljišta pokazali su sljedeće:

- Analizom uzorka zemljišta sa lokacije u blizini deponije Željezare nije evidentirano nijedno prekoračenje propisanih MDK u odnosu na sadržaj ispitivanih opasnih i štetnih materija. Rezultati sekvencijalne analize pokazuju da se najveći dio ispitivanih hemijskih elemenata nalazi u silikanojfrakciji zemljišta (Pb, As, Cu, Zn, Cr, Ni i Mo), dok je kobalt vezan za silikate, okside i organsku materiju a kadmijum za silikate, okside i lako dostupnu frakciju. Sadržaj svih praćenih POPs hemikalija bio je ispod granica detekcije.
- Analiza zemljišta uzorkovanog na lokaciji Rubeža pokazala je povećan sadržaj kadmijuma, olova, hroma, nikla, cinka, bora, arsena, molibdena i fluora u odnosu na Pravilnikom propisane koncentracije. Povećan sadržaj fluora pripisuje se karakterističnom geochemijskom sastavu zemljišta u Crnoj Gori, koje je prirodno bogato ovim elementom. Sadržaj većine analiziranih POPs hemikalija je ispod granice detekcije instrumenta. Od onih koji su detektovani, sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) i PCB premašuju granice propisanih vrijednosti.
- Rezultati analize zemljišta uzorkovanog na lokaciji u blizini gradske deponije Mislov do (lokacija koja se prati od 2020. godine) pokazuju da je sadržaj ispitivanih

parametara ispod propisane MDK. Sadržaj svih ostalih analiziranih POPs je ispod limita detekcije.

Teren na kome se planira izgradnja objekta spada u kategoriju stabilnih terena, po podobnosti za urbanizaciju bez ikakvih ograničenja.

6.5. Tlo (organske materije, erozija, zbijenost, zatvaranje tla)

Tlo na lokaciji projekta je takvo da ne može doći do njegovog narušavanja, jer spada u kategoriju stabilnih terena i ne očekuje se da može doći do erozije.


6.6. Voda (hidromorfološke promjene, količina i kvalitet sa posebnim osvrtom na ispuste otpadnih voda)

Vodosnabdijevanje u toku izgradnje će biti iz autocisterni koje će dovoziti vodu do mobilnih rezervoara na gradilištima. Nakon izgradnje voda će se takođe dopremati cistjernama do rezervoara u blizini trafostanice (tehnička voda), dok će voda za piće da bude sa vodomata.

Prema literaturnim podacima, podzemne vode mogu biti prisutne na dubini od 20 do 30 metara. Imajući u vidu konfiguraciju terena i aktivnosti planirane projektom, neće biti uticaja na kvalitet podzemnih voda.

Vrijeme uzorkovanja i analiza u 2022 godini obuhvatao je period malih voda-kada je zagađenje voda najveće, kao i njihovo korišćenje, a takođe i period većih vodostaja.


Biološka potrošnja kiseonika (BPK5) je količina kiseonika koja potrebna da se izvrši biološka oksidacija prisutnih, biološki razgradljivih, sastojaka vode. Stepen zagađenosti vode organskim jedinjenjima definisan je, pored ostalih, i ovim parametrom (BPK) i osnovni je parametar za ocjenu zagađenosti površinskih voda organskim materijama.



Grafik 6.6-1. BPK5 u rijeci Zeti (mg O₂/l)

Izvor: Informacija o stanju životne sredine za 2022.godinu

Sadržaj fosfata-najznačajniji izvor zagađenja ortofosfata potiče iz komunalnih i industrijskih otpadnih voda i poljoprivrede. Fosfati mogu oštetiti vodenu okolinu i narušiti ekološku ravnotežu u vodama, te njihov povećan sadržaj može izazvati eutrofikaciju, što ima za posledicu ubrzano razmnožavanje algi i viših biljaka i stvaranje nepoželjne promjene ravnoteže organizama.




Grafik 6.6-2. Sadržaj ortofosfata (fosfata) u rijeci Zeti (mg/l)

Izvor: Informacija o stanju životne sredine za 2022.godinu

Sadržaj nitrata

Jedinjenja koja sadrže azot, u vodi se ponašaju kao nutrijenti i izazivaju nedostatak kiseonika,a time utiču na izumiranje živog svijeta. Glavni izvori zagađenja azotnim jedinjenjima su komunalne i industrijske otpadne vode, septičke jame, upotreba azotnih vještačkih đubriva upoljoprivredi i životinjski otpad. Bakterije u vodi veoma brzo prevode nitrate u nitrite. Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta površinskih voda može se zaključiti da su izmjerene vrijednosti za nitrate u granicama dozvoljenih koncentracija.



Grafik 6.6-3. Sadržaj nitrata u rijeci Zeti (mg/l)

Izvor: Informacija o stanju životne sredine za 2022.godinu

Podzemne vode

Podzemne vode na osnovu Pravilnika o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda ("Sl. list RCG", 52/2019) mogu imati dobar hemijski status i loš hemijski status. Prilikom ocjene statusa osim navedenog pravilnika u tumačenju rezultata korišten je i Pravilnik o parametrima, provjeri usaglašenosti, metodama, načinu, obimu analiza i sprovedenu monitoringa zdrastvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ("Sl. list RCG", 64/2018, 101/2021).

Prema podacima iz Informacije o stanju životne sredine za 2022. godinu, status kvaliteta je određen na osnovu srednjih vrijednosti 12 osnovnih fizičko hemijskih parametara: BPK5, TOC, el. provodlj., alkalitet, pH, NH4+, NO3-, NO2-, TN, uk.P, o-PO43, SO4 2+. Rađeni su još neki prateći parametri, ali njihove vrijednosti nijesu uzete za određivanje statusa, zbog specifičnosti kvaliteta podzemnih voda, ko što su: Tvode, sadržaj O2, % O2, i sus. materija, kao i 3 mikrobiološka parametra. Od zagađujućih supstanci rađeni su metali: Pb, Cd i Hg, zatim As i pesticide (176 supstanci ove grupe).

U kontinentalnom dijelu prirodni kvalitet voda skoro na svim izvorištima podzemnih voda pogoršan je dominantno antropogenim uticajima i rezultat je neadekvatne sanitarne zaštite i neodgovarajuće sanitacije slivnog područja.

Izvorište Vidrovan se nalazi u okolini Nikšića i pripada GVTPV Vojnik. Voda se koristi zasnabdijevanje vodovoda Nikšić. Uzorak je uzet sa česme koja je povezana sa kaptažom. Voda je pokazala, sa aspekta osnovnih fizičko hemijskih elemenata, dobar status. Kvalitet vode u 91,7% određenih parametara je pokazao odličan kvalitet, tj. dobar status, dok je 8,3% imalo dobar status (NH4+). Što se tiče sadržaja zagađujućih supstanci koncentracije su bile ispod LOQ ($\mu\text{g/l}$ za As<0,20; Cd<0,10, Pb<0,20, Hg<0,05). A što se tiče mikrobiološkog kvaliteta u vodi je bilo prisustvo koliformnih bakterija (27-29/100ml) i živih bakterija (3-130/ml), a fekalnih bakterija nije bilo.

Riječani je nova bušotina koja se nalazi u okolini Nikšića (Banjani) na mnv 727 i pripada GVTPV Trebišnjica. Voda je pokazala, sa aspekta osnovnih fizičko hemijskih elemenata, dobar status kvaliteta.

Kvalitet vode u 91,7% određenih parametara je pokazalo odličan kvalitet, tj. dobar status, a u 8,3% dobar (NO2-). Što se tiče sadržaja zagađujućih supstanci koncentracije su bile ispod LOQ ($\mu\text{g/l}$ za As<0,20; Cd<0,10, Pb<0,20, Hg<0,05). Što se tiče mikrobiološkog kvaliteta nađene su koliformne bakterije (425-460/100ml), fekalne (3-14/100ml) i žive (25-76/ml).


Zaljutnica je nova bušotina koja se nalazi u okolini Nikšića- prostor Golije, na 936 mnv i pripada VTPV Brezna-Maglić. Voda je pokazala, sa aspekta osnovnih fizičko hemijskih elemenata, loš status kvaliteta. Kvalitet vode u 83,3% određenih parametara je pokazalo odličan kvalitet, tj. dobar status, u 8,3% dobar status (NO2-) i 8,3% loš status (TOC). Što se tiče sadržaja zagađujućih supstanci detektovan je As=0,26 $\mu\text{g/l}$; dok za ostala 3 elementa koncentracije su bile ispod LOQ ($\mu\text{g/l}$ za Pb <0,20, Cd<0,10, Hg<0,05). Što se

tiče mikrobiološkog kvaliteta nađene su koliformne bakterije (460-880/100ml), fekalne (2-14/100ml) i žive (76-91/ml). U oba uzorkovanja voda je imala žutu boju, a u drugom uzorkovanju je bila srednje providnosti.


Kvalitet vode za piće

Kada je u pitanju kvalitet voda za piće, prema Informaciji o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2022, po opština vršena je fizičko-hemijsko i mikrobiološka analiza uzorka voda za piće sa gradskih vodovoda i drugih javnih objekata vodosnabdijevanja.

Rezultati fizičko-hemaljskih ispitivanja i mikrobioloških ispitivanja uzorka hlorisane vode za piće za sve opštine u Crnoj Gori u 2022. godini prikazani su na graficima niže.



Grafik 6.6-4. Rezultati fizičko-hemaljskih ispitivanja uzorka hlorisane vode za piće u 2022.godini



Grafik 6.6-5. Rezultati mikrobioloških ispitivanja uzorka hlorisane vode za piće u 2022. godini

Na osnovu rezultata ispitivanja higijenske ispravnosti vode za piće može se zaključiti sledeće: U 2022.godini na teritoriji Crne Gore ukupno je ispitivano 23016 uzoraka voda za piće sa gradskih vodovoda i drugih javnih objekata vodosnabdjevanja i to: 11712 mikrobiološki i 11304 fizičko i fizičko-hemijski.

Prema rezultatima mikrobioloških ispitivanja 3,72 % ispitanih uzoraka hlorisanih voda nije zadovoljilo propisane norme higijenske ispravnosti, najčešće zbog povećanog ukupnog broja bakterija i identifikacije koliformnih bakterija.

Na osnovu rezultata fizičko-hemijskih ispitivanja 7,56 % ispitanih uzoraka hlorisanih voda nije odgovaralo važećim propisima. Najčešći uzrok neispravnosti bio je nedovoljna koncentracija ili potpuno odsustvo rezidualnog hlora kao i povećana mutnoća u periodu obilnijih padavina.

Na osnovu prikazanih rezultata može se zaključiti da kvalitet hlorisanih voda iz vodovoda u opštini Nikšić zadovoljava zahtjeve za piće, bez potrebe dodatnog tretmana uz napomenu da adekvatno hlorisanje uspijeva obezbjediti bakteriološki ispravnu vodu za piće.

6.7. Vazduh (kvalitet vazduha)

Uvođenjem strožijih standarda kvaliteta vazduha usklađenih sa standardima EU u drugoj deceniji XXI vijeka, kvalitet vazduha u Nikšićkoj opštini ne zadovoljava sve zahtjeve propisanog kvaliteta sa aspekta zaštite zdravlja ljudi, pa je neophodno utvrditi mјere kojima će se prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti svesti na najmanju moguću mjeru i u krajnjoj liniji eliminisati. Ocjena kvaliteta vazduha vršena je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 045/08, 025/12), (u daljem tekstu Uredba).

U skladu sa novom Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mјesta za praćenje kvaliteta vazduha, teritorija Crne Gore podijeljena je u tri zone, koje su određene preliminarnom procjenom kvaliteta vazduha u odnosu na granice ocjenjivanja zagađujućih materija na osnovu dostupnih podataka o koncentracijama zagađujućih materija i modeliranjem postojećih podataka. Granice zona kvaliteta vazduha podudaraju se sa spoljnim administrativnim granicama opština koje se nalaze u sastavu tih zona.

Tabela 6.7-1. Zone kvaliteta vazduha

Zona kvaliteta vazduha	Opštine u sastavu zone
Sjeverna zona kvaliteta vazduha	Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak
Centralna zona kvaliteta vazduha	Podgorica, Nikšić, Danilovgrad i Cetinje
Južna zona kvaliteta vazduha	Bar, Budva, Kotor, Tivat, Ulcinj i Herceg Novi

Iz tabele 6.7-1., se jasno vidi da Nikšić pripada centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore (CETI), realizuje godišnje Program monitoringa kvaliteta vazduha Crne Gore. Programima je obuhvaćeno sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama. Popis zagađujućih materija-ISO –kod (ISO 7168-2:1998) dat je u tabeli ispod.

Tabela 6.7-2. Popis zagađujućih materija-ISO –kod (ISO 7168-2:1998)

Redni broj	ISO-kod	Formula	Naziv zagađujuće materije	Mjerna jedinica	Vrijeme usrednjavanja
1.	1	SO ₂	sumpor dioksid	µg/m ³	1sat 24sata
2	3	NO ₂	azot dioksid	µg/m ³	1sat
3	8	O ₃	ozon	µg/m ³	8 sati
4	24	PM ₁₀		µg/m ³	24 sata
5		CO	ugljen monoksid	mg/m ³	8 sati
6	19	Pb	olovo	Nµg/m ³	Sedam dana
7	82	Cd	kadmijum	Nng/m ³	Sedam dana
8	80	As	arsen	Nng/m ³	Sedam dana
9	87	Ni	nikal	Nng/m ³	Sedam dana
10	P6	BaP	Benzo(a)antracen	Nng/m ³	Sedam dana
11		BbF	Benzo(b)fluoranten	Nng/m ³	Sedam dana
12		BjF	Benzo(j)fluoranten	Nng/m ³	Sedam dana
13		BkF	Benzo(k)fluoranten	Nng/m ³	Sedam dana
14		Ind	Ideno (1,2,3-d)piren	Nng/m ³	Sedam dana
15		DahA	Dibenzo(ah)antracen	Nng/m ³	Sedam dana

U tabeli 6.7-3, prikazane su granične vrijednosti imisija CO, SO₂ NO₂ i PM10, shodno *Uredbi o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha* („Sl. list CG”, br. 25/12).

Tabela 6.7-4. Granične vrijednosti imisija CO, SO₂ NO₂ i PM₁₀

Zagađujuća materija	Period usrednjavanja	Granična vrijednost za zaštitu zdravlja ljudi
CO	Maxsimalna osmočasovna srednja dnevna vrijednost	10 mg/m ³
	Jednočasovna srednja vrijednost	350 µg/m ³ , ne smije se prekoračiti više od 24 puta tokom jedne godine
SO ₂	Dnevna srednja vrijednost	125 µg/ m ³ , ne smije se prekoračiti više od 3 puta tokom jedne godine
	Jednočasovna srednja vrijednost Godišnja srednja vrijednost	200 µg/m ³ , ne smije se prekoračiti više od 18 puta tokom jedne godine 40 µg/m ³
PM ₁₀	Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m ³ , ne smije se prekoračiti više od 35 puta tokom jedne godine 40 µg/m ³
	Godišnja srednja vrijednost	

Prema rezultatima monitoring vazduha koji su prikazani u Informaciji o stanju životne sredine za 2022. godinu (Agencija za zaštitu životne sredine, 2023), mjerjenje suspendovanih čestica PM_{2,5} na stacionarnoj stanici u Nikšiću i srednja godišnja koncentracija suspendovanih čestica PM_{2,5} bila je iznad propisane granične vrijednosti koja iznosi 20 µg/m³.

Na mjernoj stanici u Nikšiću, srednje dnevne vrijednosti suspendovanih čestica PM₁₀ su 57 dana bile iznad propisane norme od 50 µg/m³. Godišnja srednja koncentracija PM₁₀ čestica bila je ispod granične vrijednosti i iznosila je 30 µg/m³.

Na mjernoj stanici Nikšić 2 suspendovane čestice PM 2,5 su mjerene samo 6 dana zbog kvara uzorkivača što je ispod minimalnog broja dana za ocjenu kvaliteta vazduha, (minimum 309 dana mjerjenja prema vodiču za sprovđenje Odluke 2011/850/EU, IPR guidance 2.0.1).

Na mjernoj stanici u Nikšiću, sve izmjerene vrijednosti sumpor(IV)oksida, izražene kao jednočasovne i srednje dnevne koncentracije, bile su značajno ispod propisanih graničnih vrijednosti za zaštitu zdravlja.

Takođe, sve izmjerene jednočasovne i srednje dnevne koncentracije sumpor(IV)oksida, posmatrane u odnosu na granične vrijednosti, bile su ispod propisane granične vrijednosti od 350 µg/m³ sa satnu vrijednost odnosno 125 µg/m³ za srednju dnevnu vrijednost.

Obzirom da predmetno područje nije urbanizovano, nije gusto naseljeno, i nije pod uticajima industrije, saobraćaja, i druge vrste antropogenih aktivnosti, realna je pretpostavka da je vazduh predmetnog područja zadovoljavajućeg kvaliteta.

6.8. Klima (emisija gasova sa efektom staklene bašte, uticaji bitni za adaptaciju)

Klima u opštini Nikšić tipičan je predstavnik prelazne klime u Crnoj Gori. To je posljedica njenog centralnog geografskog položaja i otvorenosti prođoru morskog temperaturnog uticaja, a veliki uticaj imaju raščlanjenost reljefa i uticaj okolnih visokih planina. Fragmentacija pejzaža uzrokuje mikroklimatsku raznovrsnost, tako da postoje razlike između zatvorenih dolina (depresija) i površina i planina, a postoje i razlike između djelova koji se nalaze na sunčanoj strani i onih koji se nalaze u hladu. Reljef posebno utiče na količinu padavina. Pojedini dijelovi opštine Nikšić su manje-više otvoreni za uticaj mora, koje je važan klimatski faktor. Veštačka jezera Slano, Krupac i Vrtac imaju određene uticaje na klimu Nikšićkog polja, dok Bilećko jezero utiče na niže delove Banjana i Oputnih Rudina. Na klimu Nikšićkog polja uticala je brza industrijalizacija, rast i ekspanzija Nikšića i njegovog stanovništva nakon Drugog svetskog rata. Najvažniji klimatski elementi po kojima se pozna klima određenog područja su: insolacija, temperatura vazduha, vazdušni pritisak, relativna vlažnost, oblačnost, padavine i vjetrovi.

Prosječna godišnja insolacija u Nikšiću iznosi 2.250h, pri čemu je najviše sunca u julu 322h, a najmanje u decembru 97h. Prosječna godišnja temperatura vazduha u Nikšiću iznosi 10,70C. Najhladniji mesec je januar sa 1,30C, a najtoplij i jul sa 20,50C.


Što se tiče vlažnosti vazduha i oblačnosti, može se reći da Nikšić ima umjerenu relativnu vlažnost, koja je najniža tokom jula i avgusta. Oblačnost zavisi od vlažnosti vazduha, temperaturnih promena, kao i terena, a minimalna oblačnost je prisutna u julu i avgustu. Prosječna magla u Nikšiću iznosi 29 dana u godini. Magla u Nikšićkom polju se uglavnom javlja iznad akumulacionih jezera i iznad rijeka, u neposrednoj blizini Nikšićkog polja i oko prevoja Planinica, Trubjela i Javorak.

Od mjesta gdje se mijere padavine u opštini Nikšić, najveću količinu padavina palo je u Grahovo, u prosjeku 3.140 mm godišnje, zatim Nikšić 1.993 mm, Velimlje 1.599 mm. U svim mjestima najviše padavina je u novembru. Učešće snijega u ukupnoj količini padavina u Nikšiću iznosi 11,8%, dok je prosječan godišnji broj dana sa snježnim padavinama 19. Opština Nikšić prema godišnjem indeksu aridnosti spada u vlažna (vlažna) područja. Treba napomenuti da tokom ljetnjih mjeseci u kraškom području vlada suša.

Nikšić ima jak vjetar sa pravcem sjever-jug. Anticiklonalni, ređe ciklonalni vjetar, koji obično snižava temperaturu, smanjuje oblačnost i vlažnost, najčešće duva iz sjevernog ili sjeveroistočnog pravca preko planina i posebno preko prevoja Javorak, Planinica, Stitovo. Jugo je takođe dosta jak, posebno u Nikšićkom polju. Kao rezultat reljefa, planine Orjen i

Bijela gora, kao i planine koje se nalaze unutar Nikšićkog polja ponekad kada duva južni vjetar (preko unutrašnjih padina planina u poljima, dolina Nudo i dr. kotline) dolazi do porasta temperature, topljenja snega i pojave poplava. Na području opštine Nikšić, posebno u zapadnim krajevima bliže moru, duva maestral, vlažan i kišovit vjetar.

Na osnovu ruže vjetrova za Nikšić može se zaključiti da je najveća čestina vjetra iz pravca sjever-sjeveroistok 22.1%. Kada posmatramo brzine, najčešća brzina vjetra je u intervalu od 1-3 m/s 43.3%. Relativna vlažnost vazduha Nikšićko polje karakteriše vlažna klima. Jul je suv, avgust polusuv, a ostali mjeseci su vlažni. Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha za oblast Nikšića je 66,2%, sa najvećom zabilježenom u novembru - 74,1%, a najnižom u julu - 55,7%.



Slika 6.8-1. Raspored percentile temperature i padavina za 2022. godinu

(izvor: Informacija o stanju životne sredine za 2022)

Udio snijega u ukupnoj količini padavina u Nikšiću je 11,8%, dok je središnji godišnji broj dana sa sniježnim padavinama 19. Središnji broj dana sa sniježnim pokrivačem u Nikšiću je 30. Period padanja snijega u Nikšiću je prosječno od oktobra do maja, a najviše u januaru 5 dana. Prema godišnjem indeksu ariditeta opština Nikšić spada u humidne (vlažne) krajeve. U Velimlju je jul mjesec aridan, jun i avgust semiaridan, a u Nikšiću i Grahovu jul i avgust su semiaridni mjeseci. Svi ostali mjeseci spadaju u humidne. Međutim, ovi pokazatelji samo djelimično prikazuju problem suše tokom ljetnjih mjeseci u krškom kraju.

6.9. Materijalna dobra i postojeći objekti

Projekat se planira na lokaciji na kojoj nema materijalnih dobara koja bi mogla biti ugrožena realizacijom projekta.

6.10. Kulturno nasljeđe-nepokretna kulturna dobra

Detaljan pregled zaštićenih kulturnih dobara dat je u Poglavlju 2. Ovdje podsjećamo da u bližoj zoni projektnog obuhvata ne postoje registrovana kulturna dobra, međutim dobro je ukazati da na prostoru opštine Nikšić shodno podacima iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Zakonom je zaštićeno ukupno 32 kulturna dobra za koje postoji rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Shodno tome, na prostoru opštine Nikšić imamo: objekte sakralnog karaktera, arheološka nalazišta, kulturna dobra profane arhitekture, fortifikacione objekte etnološkog karaktera i objekat tehničkog karaktera. Takođe na prostoru opštine evidentirano je više od 100 spomen obilježja.

Na samoj lokaciji, kao ni njenoj bližem okolini, nema dobara iz kulturno istorijske baštine.

6.11. Predio i topografija

Opština Nikšić se odlikuje izuzetno bogatom predionom raznolikošću. Raznovrsnost predjela nastala je kombinacijom izuzetnih prirodnih vrijednosti sa različitim lokalnim tradicijama korišćenja prostora, koje su se razvile kao odraz kulturno-istorijskih, socijalnih i ekonomskih prilika. Evropska konvencija o predjelima u dijelu koji se odnosi na zaštitu predjela ukazuje na postupke očuvanja i održavanja značajnih ili karakterističnih obilježja jednog predjela, opravdane vrijednošću nasljeđa, koja proizilazi iz njegove prirodne konfiguracije i/ili ljudske intervencije. Postojeće vrijednosti područja, nastale dejstvom različitih kombinacija prirodnih i ljudskih faktora, predstavljaju osnov i smjernicu da se plansko rješenje zasniva na planiranju predjela. Predjele čine istovremeno prirodna i kulturna baština i kombinacije njihovih elemenata u prostoru.

Osnovne predione vrijednosti su:

- Nikšićko polje - najveće kraško polje u Crnoj Gori, pejzaž sa pretežno ruralnim strukturama.
- Sistem karstnih izvora i vrela.
- Akumulaciona jezera Slano i Krupac.
- Veliki broje ponora i sa oko 30 estavela od kojih je najveća Gornjopoljski vir.
- Krajnji sjeverozapadni i najviši dio oblasti je flišni klanac Duga – između Nikšićkog i Gatačkog polja, koji dijeli bezvodne krečnjačke prostore planine Njegoš od Golije.
- Prostrane livade, vrbaci uz Zetu i blage zelene padine krečnjačkih brda koja uokviruju Nikšićko polje, daju posebnu piktorestnost pejzažu.
- Brdo Trebjesa zaštićeno kao posebni prirodni predio.

- Bogata kulturno istorijska baština (istorijski spomenici iz raznih perioda, stari objekti raznih vrsta arhitekture i namjene).
- Arheološka nalazišta.
- Speleološka nalazišta.

Naročita kombinacija geologije, reljefa, zemljišta, vegetacije, korišćenja zemlje, šema polja i humanih naselja kreira karakter predjela. Tipovi predjela se većinom baziraju na prirodnim karakteristikama i mogu se naći u različitim djelovima istraživanog područja, ali bilo gdje da se nalaze oni dijele jasno sličnu kombinaciju geologije, topografije, hidroloških šema, vegetacije i istorijskog korišćenja zemlje kao i šeme naselja u svim područjima gdje se pojavljuju. Pojam se odnosi na različite tipove predjela koji su relativno homogenog karaktera. To ne znači da će sva područja biti identična ali postoje zajedničke šeme koje se mogu uočiti i na karti i na terenu.

Na prostoru opštine Nikšić izdvojeno je 6 osnovnih tipova predjela koji predstavljaju određene predione cjeline u smislu funkcionalnosti i mogu se posmatrati na regionalnom nivou.

- 1) Urbani i semiurbani predio (stambena naselja, industrijski kompleksi i sl.) i uređenja urbanog gradskog područja Nikšić (sa gravitirajućim park šumama Trebjesa, Studenačkom glavicom i Uzdomirom i zelenim pojasevima uz riječne dionice Zete, Bistrice, Moštanice i Mrkošnice kroz urbanu zonu).
- 2) Ruralna naselja.
- 3) Agrikulturni predio - Polja (Nikšićko polje, Župa Nikšićka, Grahovsko polje) sa naseljima, riječnim dolinama i poljoprivrednim kompleksima.
- 4) Šumoviti predio - kompleksi visokih i ekonomskih šuma (Vojnik, Bijela Gora, Golija, Somina, Njegoš, Ciganka, Plješivci, Prekornica, Maganik).
- 5) Predio Nikšićkih jezera sa zaštitnim obodom šuma- turističko rekreativni kompleksi.
- 6) Predio pašnjačkog kompleksa visokih planina u kombinaciji sa zaštitnim šumama i mješoviti pašnjački kompleksi sa zaravnima pogodnim za razvoj rekreacionih kompleksa (Krnov, Lukavica, Morakovo, Rudine, Banjani).

Unutar svakog tipa prepoznato je više podtipova i područja karaktera predjela.

Predmetna lokacija pripada brdsko-planinskom području. Lokacija obuhvata kameniti teren, koji je djelimično obrastao rastinjem.

6.12. Izgrađenost prostora lokacije i njena okolina

Prostor na kome se nalazi predmetna lokacija, predstavlja područje koje nije gusto naseljeno. Na samoj lokaciji i u užoj i široj okolini nalazi se lokalna putna infrastruktura i objekti za prenos elektroenergije.

7. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

Izvođenje radova na izgradnji solarne elektrane i njenog priključenja na elektro distributivnu mrežu u cilju proizvodnje električne energije, bez obzira na sve tehničke i tehnološke karakteristike samog procesa i korišćenu opremu može u određenim situacijama uticati na stanje životne sredine.

Uticaji na životnu sredinu koji se javljaju kao posljedica rada solarne elektrane predstavljaju minimalne uticaje sa stanovišta degradacije životne sredine. Sa druge strane, uticaji koji nastaju kao rezultat vanrednih ili akcidentnih situacija, sa svojom karakteristikom da se javljaju u kratkom vremenskom intervalu, mogu izazvati određene negativne efekte.

Uspješnost svakog rješenja u domenu zaštite životne sredine podrazumijeva svestrano sagledavanje i definisanje svih kategorija navedenih uticaja. U tom smislu se uvijek kao prioritet postavlja obaveza o njihovom definisanju u odnosu na osnovne prirodne činioce (klimu, vodu, vazduh, tlo, floru, faunu, pejzaž) koji, gledano kroz prizmu teorije ekosistema predstavljaju potpuno uređen i izbalansiran samoregulirajući mehanizam.

S obzirom na činjenicu da fotonaponski moduli koriste isključivo čistu energiju sunčeve svjetlosti, njihov uticaj na životnu sredinu u fazi eksploatacije je minimalan i to je jedna od njihovih najvećih prednosti. U konkretnom slučaju projekta solarne elektrane, ne postoji nikakav negativan uticaj na životnu sredinu tokom faze eksploatacije. Takođe, nijedna od komponenti sistema tokom svog rada neće proizvoditi zagađujuće materije i neće imati negativan uticaj na okolinu.

Naime, ukoliko dođe do oštećenja fotonaponskih modula u slučaju nepogoda ili nesreća, neće biti emisije zapaljivih gasova u atmosferu. U slučaju navedenog oštećenja, izvršiće se zamjena oštećenih djelova. Sa nastalom otpadom će se postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ br. 64/11. i 39/16) i pratećim podzakonskim aktima.

Nakon prestanka rada sistema, odnosno njegovih pojedinih komponenti, potrebno je maksimalno umanjiti negativan uticaj elemenata kao što su fotonaponski moduli i elektro oprema koji se po prestanku funkcije tretiraju kao tehnički otpad. U skladu sa praksom kompanija od kojih se oprema nabavlja kao i pozitivnom praksom EU, nakon prestanka rada, svi elementi biće tretirani na način usaglašen sa nacionalnom legislativom i postojećim tehničkim rešenjima za tretman ove vrste otpada.

Uticaj projekta na životnu sredinu, na lokaciji i šire, može se javiti u fazi izgradnje i u fazi eksploracije, uz napomenu da i jednu i drugu fazu može da prati pojava incidentnih situacija

7.1. Uticaj na kvalitet vazduha

Na fizičko-hemijski sastav i klimu šireg prostora predmetnog objekta glavni uticaj imaju kretanja vazdušnih masa sa daljih geografskih područja.

Potencijalni uticaji (manji uticaji) projekta se mogu očekivati samo tokom izvođenja projekta.

a) Uticaji tokom izvođenja radova

Prema „Uredbi o uspostavljanju mreže mjernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori (Sl. list CG, br. 44/10,13/11 i 64/18), prostor projekta nalazi u Centralnoj zoni kvaliteta vazduha.

Prilikom izvođenja projekta do narušavanja kvaliteta vazduha može doći usljed:

- uticaja lebdećih čestica (prašina) koje nastaju usljed izvođenja
- uticaja izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije koja će biti angažovana i
- usljed transporta različitih materijala prilikom prolaska kamiona i mehanizacije.

Tokom izvođenja projekta, može doći do povremenih prekoračenja prašine i zagađujućih materija u vazduhu na mikrolokaciji.

Specifičnu emisiju zagađujućih materija karakteriše oslobođanje produkata potpunog i nepotpunog sagorevanja motora sa unutrašnjim sagorjevanjem. Sadržaj štetnih komponenti u izduvnim gasovima zavisi od vrste goriva, režima rada, opterećenja i snage motora.

Imajući u vidu da se radi o privremenim i povremenim poslovima to korišćenje poznatih modela za procjenu imisionih koncentracija gasova i PM čestica nije primjenljivo.

Iz navedenih razloga proračun imisionih koncentracija gasova i PM čestica u fazi izvođenja nije rađen, već su u poglavlju 3.6. ovog Elaborata navedene granične vrijednosti emisija gasovitih polutanata i lebdećih čestica prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju (EU Faza III B i Faza IV i V iz 2006. odnosno 2018.g. prema Direktivi 2004/26/EC).

Granične vrijednosti imisija CO, SO₂ NO₂ i PM10, shodno Uredbi o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12), prikazane su u tabeli 7.1-1.

Tabela 7.1-1. Granična vrijednost imisije za neorganske materije

Zagađujuća materija	Period usrednjavanja	Granična vrijednost za zaštitu zdravlja ljudi
CO	Maximalna osmočasovna srednja dnevna vrijednost	10 mg/m ³
SO ₂	Jednočasovna srednja vrijednost	350 µg/m ³ , ne smije se prekoračiti više od 24 puta tokom jedne godine
	Dnevna srednja vrijednost	125 µg/m ³ , ne smije se prekoračiti više od 3 puta tokom jedne godine
NO ₂	Jednočasovna srednja vrijednost	200 µg/m ³ , ne smije se prekoračiti više od 18 puta tokom jedne godine
	Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³
PM ₁₀	Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m ³ , ne smije se prekoračiti više od 35 puta tokom jedne godine
	Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³

Prosječne vrijednosti izduvnih gasova iz teških vozila na dizel pogon, u literaturi se daju različito, u zavisnosti od primjenjenog modela (COPERT model, CORINAIR metodologija), ali u ovom slučaju primijenili smo US EPA koeficijente. U donjoj tabeli dati su podaci o emisiji polutanata na 1000litara/goriva koje sagori prilikom rada građevinske mehanizacije.

Tabela 7.1-2. Emisije polutanata za različite tipove građevinske opreme (kg/1000l goriva)

Tip opreme	CO	NOx	CO ₂	VOC _s
Buldozer	14.73	34.29	3.74	1.58
Kamion	14.73	34.29	3.73	1.58
Kombinirka/Utovarivač	11.79	38.5	3.74	5.17

Sagorijevanjem nafte i naftnih derivata u motorima transportnih sredstava i građevinskih mašina (utovarivač, buldozeri) nastaju gasovi koji doprinose aerozagađenju na lokalnom ili globalnom nivou.

Angažovanje građevinske operative, neće dovesti do značajnije promjene u imisijskim koncentracijama zagađujućih čestica.

Prašina koja se javlja prilikom rada angažovane mehanizacije utiče prije svega na radnu lokaciju i neposredno okruženje. Količinu emitovane prašine prilikom izgradnje je teško procijeniti.

U nepovoljnim meteorološkim situacijama kratkotrajno može doći do prekoračenja dozvoljenih koncentracija. Ipak, uzimajući u obzir lokaciju projekta, zaključujemo da ta prekoračenja ne mogu negativno uticati na kvalitet vazduha.

Odvođenje izduvnih gasova iz građevinske mehanizacije pri izvođenju predmetnog objekta ne predstavlja poseban problem, pošto se sa aspekta morfologije terena radi o otvorenom prostoru, čime se smanjuje opasnost od zagađenja. Svakako, na to utiču i meteorološki uslovi kao što su brzina i pravac vjetra, temperatura i vlažnost, turbulencija i topografija, a povoljna okolnost je i ta što se radi o privremenim i povremenim radovima.

Kvantifikacija ovih uticaja zavisiće prvenstveno od dinamike radova, odnosno brojnosti mehanizacije koji će biti angažovani na izgradnji objekta, kao i od vremena njenog korišćenja.

Procjena je da se najveći negativan uticaj na kvalitet vazduha javlja u situaciji kada su mašine u toku rada sa najvećom snagom skoncentrisane blizu jedna druge, a to je za vrijeme kopanja temelja objekata.

Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će uticaj izvođenja projekta na kvalitet vazduha biti lokalnog karaktera i povremen, a sa aspekta inteziteta mali.

Obaveza je Nosioca projekta da angažuje mehanizaciju koja će po pitanju emisija gasovitih polutanata i lebdećih čestica prema Evropskom standardu za vanputnu mehanizaciju (EU Faza III B i Faza IV i V iz 2006. odnosno 2018.g. prema Direktivi 2004/26/EC) i granične vrijednosti imisija CO, SO₂, NO₂ i PM10, shodno Uredbi o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12).

b) U toku funkcionisanja

Prilikom eksploatacije objekta do narušavanja kvaliteta vazduha može doći samo uslijed uticaja izduvnih gasova iz vozila koja dolaze ili odlaze na lokaciju. Imajući u vidu kapacitet objekta, odnosno broj vozila koja će dolaziti ili odlaziti, količine zagađujućih materija po ovom osnovu ne mogu izazvati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha na ovom području.

c) U slučaju akcidenta

Akcidentna situacija koja može imati uticaj na kvalitet vazduha, kada je u pitanju predmetna lokacija, slučaj da dođe do požara. Usljed pojave požara na predmetnoj lokaciji javljaju se produkti sagorjevanja koji mogu imati toksični uticaj na vazduh u životnoj sredini. Do požara na lokaciji može da dođe uslijed: nekontrolisane upotrebe otvorenog plamena, neispravnosti, preopterećenja i neadekvatnog održavanja električnih instalacija. Kao posljedica nastanka požara obrazuje se dim kao vidljiva komponenta produkata sagorjevanja, koju čini mutna aerosolna mješavina čvrstih, tečnih i gasovitih produkata sagorjevanja. U toku požara u gasovitim produktima razlaganja prate se i normiraju nedostatak (deficit) kiseonika O₂, sadržaj ugljen-dioksida CO₂ i sadržaj ugljen-monoksida CO. Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloških parametara i klimatskih

karakteristika. Ovo znači da će i kvalitet vazduha biti različit u različitim godišnjim dobima i pri različitim vremenskim prilikama.

7.1.2. Uticaj na meteorološke parametre i klimatske karakteristike

Iz svega navedenog je jasno da se u fazi izvođenja i funkcionalnosti predmetnog projekta ne može govoriti o značajnijim uticajima na meteorološke parametre i klimatske karakteristike.

Tokom izgradnje doći će do manje emisije gasova staklene bašte kao posljedica sagorijevanja goriva iz građevinskih mašina, vozila za transport materijala i radnika što će predstavljati slab negativan uticaj. S obzirom da nisu poznati tačni podaci o broju i vrstama vozila i mašina, te vremenskom trajanju izgradnje, ne može se prikazati precizan izračun količine gasova staklene bašte koji će biti generisani izvođenjem projekta. Uprkos navedenom, s obzirom da su propisima zadatim od strane Evropske komisije određene dopuštene granice emisija zagađujućih materija motora s unutrašnjim sagorijevanjem za vanputnu mehanizaciju u koje pripadaju i građevinske mašine, kao i činjenici da će ovaj uticaj biti prostorno i vremenski ograničen, procjenjujemo da će ovaj negativan uticaj biti slabog intenziteta, odnosno neće doći do značajnih negativnih uticaja na klimatske promjene.

Tokom rada solarne elektrane, s obzirom na karakteristike projekta, ne očekuje se nastanak emisija gasova staklene bašte. Značajan pozitivan uticaj zahvata na ublažavanje klimatskih promjena proizlazi iz činjenice da će električna energija biti proizvedena iz obnovljivog izvora, umjesto sagorijevanjem fosilnih goriva. U skladu sa proračunima (Dones, Heck, Hirschberg, 2004.) prosječni intenzitet emisije ekvivalenta ugljendioksida (CO_2eq) u elektranama na prirodni gas prosječno iznosi oko 0,74kg CO_2eq na kWh te 1,115kg CO_2eq na kWh u elektranama na kameni ugalj. U slučaju solarnih elektrana prosječni intenzitet emisije ekvivalenta uglenik-dioksida (CO_2eq) iznosi oko 0,08kg CO_2eq na kWh.

7.1.3. Mogućnost uticaja na prekogranično zagadživanje vazduha

Imajući u vidu karakteristike Projekta, kao i činjenicu da njegovo funkcionalnosti nema uticaja na životnu sredinu samim tim ne može biti prekograničnog zagađenja.

7.2. Uticaj na kvalitet voda

a) U toku izvođenja radova

Projektom organizacije gradilišta je predviđeno uređeno izvođenje projekta. Usled izvođenja projekta neće biti odlaganja bilo kakvog materijala na okolno zemljište ili druge površine čime bi se ugrozile podzemne vode.

Procjenjuje se da u toku izgradnje objekta neće doći do promjena u kvalitetu atmosferskih voda koje odlaze u zemlju, odnosno vrednovanjem uticaja može se konstatovati da će uticaj izgradnje objekta na atmosferske vode koje odlaze u zemlju a time i na podzemne vode biti lokalnog karaktera, povremen, a sa aspekta inteziteta mali, jer u toku izgradnje objekta nema značajnih zagađivača.

Uticaj na vode i vodna tijela tokom građenja moguć je u slučaju nepridržavanja odgovarajućih postupaka tokom manipulacije različitim sredstvima koja se koriste pri građenju (boje, rastvarači, gorivo, maziva i slično) što za posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo, a posljedično tome i podzemne vode (površinskih vodnih tijela nema na lokaciji zahvata). Ti nekontrolisani događaji mogu se u najvećoj mjeri izbjegći pridržavanjem zakonom definisanih obaveznih mjera zaštite i bezbjednosti na radu, pravilnom organizacijom rada, korištenjem redovno održavanih mašina i vozila te pridržavanjem svih mjera zaštite određenih ovim Elaboratom.

S obzirom na karakteristike projekta predmetne solarne elektrane ocjenjuje se da planirani zahvat neće uzrokovati degradaciju hidromorfološkog, odnosno ekološkog i hemijskog stanja podzemnih voda i površinskih vodnih objekata na širem području.

Područje projekta se ne nalazi u sanitarnim zonama zaštite izvorišta.

b) Uticaji tokom funkcionisanja projekta

Imajući u vidu karakteristike projekta u toku njegovog funkcionisanja neće se izvršiti depozicija hemijskih i drugih materija koje bi mogle uticati na voda.

Procjenjuje se da u toku funkcionisanja objekta neće doći do promjena u kvalitetu atmosferskih voda koje se izljevaju na solarne panele i odlaze u zemlju.

Imajući u vidu da se ispod svakog transformatora nalazi uljna kada namjenjena prihvatu cjelokupnog ulja iz transformatora u slučaju havarije, tako da ni po tom osnovu ne postoji mogućnost prosipanja ulja van kade, odnosno ne postoji mogućnost zagađenja voda.

c) Uticaji u slučaju incidenta

U slučaju neriješenih ili nepravilno riješenih sanitarnih kabina na gradilištu, moguće je da boravak i rad većeg broja radnika na gradilištu bude izvor fekalnog zagađenja u području zahvata.

Parkirališta građevinske mehanizacije su ozbiljan potencijalni izvor zagađenja, ukoliko se voda sa njih nekontrolisano spira na zemljište i dalje u podzemne vode.

Dakle, rizici koji se mogu javiti tokom izvođenja se odnose na eventualno prosipanje/izlivanje opasnih materija iz građevinskih mašina, vozila koje izvode radove.

Međutim, vjerovatnoća da se dogodi ova vrsta incidenta može se svesti na minimum ukoliko se primjene odgovarajuće organizacione i tehničke mjere u toku izvođenja projekta, što podrazumijeva da je za sva korišćena sredstva rada potrebno pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mera i propisa uz redovno održavanje mehanizacije (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog eliminisanja mogućnosti curenja goriva i mašinskog ulja u toku rada.

7.2.1. Mogućnost uticaja na prekogranično zagađivanje voda

S obzirom na karakteristike projekta i njegovu lokaciju, procjenjujemo da se ne može očekivati prekogranični uticaj na vode usled izgradnje i funkcionisanja projekta.

7.3. Uticaj na zemljište

a) U toku izvođenja radova

Osnovni fizički elementi kroz koje se ogleda uticaj izvođenja i funkcionisanja projekta na zemljište samog lokaliteta na kome se izvode radovi je promjena topografije i trajna zauzetost zemljišta. Kod predmetnog planskog rješenja doći će do lokalne promjene topografije, odnosno doći će do trajne zauzetosti prostora realizacijom Projekta.

Uticaj u toku izvođenja radova se ogleda u potpunoj degradaciji predjela.

U toku izvođenja radova očekivano je da na kvalitet zemljišta može uticati neadekvatan tretman otpadnog građevinskog materijala (njegovo skladištenje van propisanog mesta), kao i drugih vrsta otpada koji nastaju realizacijom samog projekta, komunalni i građevinski otpad. Ovdje je važno naglasiti i uticaj eventualnog neadekvatnog tretiranja otpadnih ulja, maziva i goriva.

b) U toku funkcionisanja

U toku funkcionisanja projekta, jedini uticaj na zemljište može imati neadekvatno odlaganje otpada. Imajući u vidu da u toku funkcionisanja Projekta ne dolazi do stvaranja otpada samim tim neće imati uticaja na kvalitet zemljišta.

c) U slučaju akcidenta

U toku izvođenja radova, akcidentna situacija može se javiti uslijed prosipanja goriva, ulja i maziva na lokaciji koje je posledica rada mehanizacije koja će biti angažovana na realizaciji projekta. Na ovaj način može biti ugrožen kvalitet zemljišta na lokaciji.

7.4. Uticaj buke

a) U toku izvođenja radova

U toku izgradnje predmetnog objekta uslijed rada teških mašina i kompresora može doći do povećanog nivoa buke. Buka koja će se javiti na gradilištu generiše se uslijed rada mašina, transportnih sredstava i u toku rada zaposlenih sa raznim oblicima ručnog i drugog alata.

Prilikom rada sa mašinama naročito se pojavljuju istaknuti i impulsni tonovi. Uticaj buke u toku gradnje izražen je u pogledu uznemiravanja ljudi na gradilištu i životinjskog svijeta u morskoj sredini i na lokaciji. Efekti ovako nastalih zvučnih uticaja su privremenog karaktera, samo za vrijeme realizacije projekta.

Tabela 7.4-1. Prikaz jačine buke usled rada mašina

Izvor buke	Rastojanje od izvora buke [m]	Nivo buke [dB]
Utovarivač + Kamion – kiper	5	62
	10	56
	15	52
	19,95	50
	25	48

Na osnovu izloženog može se zaključiti da su nivoi buke na odstojanju manjem od 20m od izvora buke veći od Zakonom dozvoljenog nivoa. Ovaj uticaj može se umanjiti primjenom odgovarajućih mjera.

b) U toku funkcionisanja

U toku funkcionisanja projekta kao izvori buke prepozнат je rad transformatora koji čini sastavni dio opreme fotonaponske elektrane.

Pri radu transformatora stvara se buka do nivo 69dB na udaljenosti 3m od transformatora što je dozvoljeni nivo buke za ovaj tip postrojenja. S obzirom da nivo buke opada sa kvadratom rastojanja, već na udaljenosti od 25 m njen nivo će biti oko 35dB, što je ispod dozvoljenog nivoa. Pošto će nivo buke trafostanice za dan biti $34\text{dB} < 50\text{dB}$, a za noć $34\text{dB} < 45\text{dB}$ trafostanica u redovnom radu neće stvarati buku veću od dozvoljene. Proračun pokazuje da će nivo buke izvan lokacije biti niži od dozvoljenih graničnih vrijednosti.

7.5. Uticaj na lokalno stanovništvo

Izgradnjom i funkcionisanjem predmetne solarne elektrane neće doći do promjene u broju i strukturi stanovništva na području zahvata i užoj okolini, pošto u toku funkcionisanja objekata nije predviđeno stalno prisustvo zaposlenih osoba, dok u toku izgradnje biće prisutni izvršioci do završetka predviđenih radova.

a) U toku izvođenja radova

Iz tehničkog opisa izvođenja i opisa funkcionisanja projekta, može se zaključiti da nema ugrožavajućih otpadnih materija.

Tokom izvođenja radova povremeno će se emitovati buka i prašina.

Iz tehničkog opisa izvođenja projekta može se zaključiti da će u ovoj fazi doći do povećanog nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije.

Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru određene su Direktivama EU (2000/14/EC i 2006/42/EC). Takođe, primjenjeni su važeći zakonski propisi: Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 28/11, 28/12 i 1/14) i Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke, granične vrijednosti buke u akustičkim zonama ("Sl. list CG", br. 60/11).

Ne raspolažemo podacima kojim vrstama građevinskih mašina će Izvođač izvoditi radove, ali možemo saopštiti sledeće orijentacione podatke. Nivo buke koji se emituje usled rada građevinskih mašina je sledeći:

	Rastojanje od izvora buke, m					Dovoljeni ekvivalentni nivo buke u dBA
	25	50	100	150	200	
Buldozer	61	55	49	45	43	
Mašina za bušenje rupa	61	55	49	45	43	
Utovarivač	56	50	44	40	38	
Kamion	56	50	44	40	38	50
Buldozer+ kamion	59	53	47	43	41	
Utovarivač + kamion	59	53	47	43	41	
Buldozer +utovarivač + kamion	63	57	51	47	45	

Rezultati proračuna pokazuju da će u fazi izvođenja radova doći do povećanja nivoa buke u okolini prostora na rastojanju do: 28 m - za buldozer, 16m - za utovarivač i kamion, 22 m - za buldozer + kamion i za utovarivač + kamion i 35m za buldozer + utovarivač + kamion u odnosu na dozvoljene vrijednosti prema Pravilniku o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke ("Sl. list CG", br.60/11), dopušteni nivo buke je 50dBA za dnevne.

Na buku u udaljenim lokacijama, utiče više spoljašnjih faktora, kao što su brzina i pravac vjetra, temperatura i prije svega, jačina vjetra i apsorpcija buke u vazduhu (u zavisnosti od pritiska, temperature, relativne vlažnosti, frekvencije buke), reljefa zemljišta i količine i tipa vegetacije. Očekuje se da će se povećani nivo buke registrovati na udaljenjima do 55 m od lokacije na kojoj se izvode radovi.

Tokom izvođenja radova, Izvođač radova je obavezan da obavlja sve radove u skladu sa propisanim radnim vremenom.

Predložena rješenja neće značajnije uticati na lokalni saobraćajni promet.

U toku izvođenja projekta na lokaciji će biti prisutna pojava vibracija uslijed rada građevinskih mašina i kretanja kamiona. Međutim, vibracije su periodičnog karaktera, jer traju dok se obavlja izvođenje projekta, odnosno dok radi građevinska operativa, bez značajnijeg uticaja na okolinu.

Ne očekuje se značajniji uticaj na kvalitet vazduha usled rada građevinskih mašina.

b) U toku funkcionisanja

U toku funkcionisanja projekta, doći će do promjene u broju i strukturi stanovništva u ovoj zoni. Promjena se ogleda u povećanju broja zaposlenih.

Izgradnja predmetne solarne elektrane će imati pozitivni efekat na sociološku problematiku ovog kraja kroz prihode od koncesione naknade, te zapošljavanje jednog broja stanovnika u objektima solarnog parka.

Niti u fazi izgradnje projekta, niti u njegovoj eksploataciji neće doći do stvaranja toplote. Usled rada trafostanice će doći do stvaranja elektromagnetskog zračenja, koje će biti u granicama objekta/parcele u kojem je trafostanica. Pozicija trafostanice u okviru projekta je u okviru projektnih parcela i pomenuto zračenje ne može ugroziti okolno stanovništvo.

Prema Zakonu o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Sl. list CG”, br. 35/13) i Pravilniku o granicama izlaganja elektromagnetnim poljima („Sl. list CG”, br. 6/15), referentne vrijednosti za opštu javnu izloženost stanovništva elektromagnetnim poljima iznose:

- E = 5 kV/m za efektivnu vrijednost električnog polja frekvencije 50Hz,
- B = 200 µT za efektivnu vrijednost magnetne indukcije za učestanost polja 50Hz,

dok za izloženost stanovništva elektromagnetnim poljima u području povećane osjetljivosti, referentni granični nivoi iznose:

- E = 1,25 kV/m za efektivnu vrijednost električnog polja frekvencije 50Hz,
- B = 50 µT za efektivnu vrijednost magnetne indukcije za učestanost polja 50Hz,

a za izloženost elektromagnetnim poljima profesionalno izloženih lica i lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja, niske vrijednosti upozorenja iznose:

- E = 10 kV/m za efektivnu vrijednost električnog polja frekvencije 50Hz,
- B = 1000 µT za efektivnu vrijednost magnetne indukcije za učestanost polja 50Hz.

U okolini planirane trafostanioce nema stambenih objekata, odnosno receptora koji bi mogli biti pod uticajem električnih i magnetnih polja. Elaboratom zaštite na radu će se definisati mјere zaštite zaposlenih (profesionalna izloženost) od EM polja.

Shodno opisanim procedurama funkcionalisanja, te mјerama zaštite koje su predviđene, sa sigurnošću se može reći da tokom funkcionalisanja projekta neće doći do ugrožavanja stanovništva.

c) U slučaju akcidenta

Akcentne situacije, ne mogu imati uticaj na lokalno stanovništvo jer lokacija Projekta i bliže okruženje nisu naseljeni.

7.6. Uticaj na ekosisteme i geološku sredinu

Uticaji na floru i faunu su neminovni i brojni, zavisno od faze izvođenja pripremnih i građevinskih radova za potrebe izgradnje objekta solarne elektrane, kao i faze funkcionalnosti. Mogu se identifikovati kroz:

- **zauzimanje staništa;**
 - Izgradnja solarnih elektrana obično zahtijeva značajno zemljište. Ovo može dovesti do gubitka prirodnih staništa i uništavanja vegetacije na tim lokacijama. Ovaj proces može biti štetan za mnoge biljne i životinjske vrste koje zavise od tih staništa. Uticaj u ovoj fazi očekuje se u toku mehaničkog uklanjanja biljnog pokrivača u zoni objekta, uključujući gubitak/zauzimanje velike površine prekrivene vegetacijom. Uklanjanje zemljišnog pokrivača imaće negativan uticaj i na faunu lokacije, u prvom redu gmizavce i ptice.
 - Solarne elektrane obično zahtijevaju neki oblik upravljanja vegetacijom ispod i u prazninama između nizova solarnih panela. Strogo je zabranjeno uklanjanje "neželjene" vegetacije upotrebom herbicida ili prekrivanjem zemlje šljunkom kako bi se olakšao rad objekta. U prvom slučaju dolazi do zagađivanja zemljišta i podzemnih voda, a u drugom može doći do unošenja alohtonih vrsta. Najpoželjnije bi bilo da se vrši košenje.
 - Izgradnja solarne elektrane će rezultirati fragmentacijom prirodnih staništa, što znači da će se ta staništa podijeliti na manje djelove. Ova fragmentacija može imati negativan uticaj na kretanje i migraciju mnogih vrsta, posebno onih koje zahtijevaju velika područja za ishranu i reprodukciju.
 - Takođe, moguće postavljanje ograde napravljene od montažnih PVC panela (i slično) kao i betonske cokle između zemlje i ograde, stvorice se efekat barijera kojim će se ograničiti kretanje srednjih i veliki sisara. Međutim, konstatovano je da na predmetnoj lokaciji nisu registrovane vrste velikih i srednjih sisara pa se može zaključiti da će uticaj ovog efekta barijera biti mali.

- Za razliku od biljnog, životinjski svijet, nije direktno ugrožen realizacijom projektnih aktivnosti, i za očekivati je da će se dio faune, dominantno herpentofaune i mamofaune brzo preseliti iz zone gradnje i prilagoditi sličnim životnim uslovima.
- **povećan nivo buke i vibracije;**
 - Prilikom izvođenja radova doći će do pojave buke i vibracija te uslijed toga do privremenog uznemiravanja životinja koje će u najvećem broju u tom periodu izbjegavati uža područja na kojima se izvode građevinski radovi. Nije moguće očekivati veći rizik za vrste prisutne na ovom području u pogledu ovog uticaja.
- **mogućnost stradanja životinja;**
 - Pojačanom prisutnošću ljudi i mehanizacije tokom izvođenja radova, povećaće se mogućnost stradanja životinja, uglavnom herpetofaune i sitnih sisara. Uticaj je kratkoročan, privremen i lokalizovan.
- **opšti uticaji;**
 - Velika površina fotonaponskih panela može uticati na ponašanje ptica, posebno zbog refleksije svjetlosti. Vertikalno postavljeni paneli u solarnim sistemima imaju veći negativni uticaj na ponašanje ptica.
 - Solarni paneli mogu uticati na mikroklimu, što može imati posledice na biljne i životinske vrste. Na primjer, solarni paneli mogu smanjiti količinu sunčeve svjetlosti koja dopire do tla, što može uticati na fotosintezu biljaka. Ovo takođe može izazvati promjene u temperaturi i vlažnosti u okolnom području.
 - Tokom početne faze izgradnje elektrane, postoji mala mogućnost nenamjernog unošenja invazivnih biljnih vrsta na ovo područje. Ovo može potencijalno prouzrokovati negativne efekte na biodiverzitet u budućnosti. Invazivne vrste su biljne vrste koje su se prirodno naselile na ovom području i reprodukuju se u velikim broju, često na velikim udaljenostima od autohtonih biljaka. One imaju potencijal da se brzo šire i mogu ugroziti domaće vrste i ekosisteme.
 - Uticaj sječe šume ima umereni efekat na biodiverzitet područja. Značajan dio ovog lokaliteta karakterišu devastirane i degradirane šumske površine, dok je zdravstveno stanje šuma relativno dobro.
 - Izgradnja solarnih elektrana može imati uticaj na postojeća vodna tijela (bunari, cistjerne i sl) istraživanom području, ako solarni paneli zauzmu dio ovog prostora. To može uticati na mnoge vrste biljaka i životinja koje zavise od ovih vodenih staništa, koja često predstavljaju oaze biodiverziteta u sušnim regionima.
- **otpad na okolnim staništima;**
 - Imajući u vidu moguće identifikovani negativni uticaj odlaganja otpada, kao i potencijalne uticaje uslijed izvođenja radova, koji mogu nastati uslijed neprimjerenog postupanja s otpadom, neodgovarajućeg zbrinjavanja građevinskog i drugog otpada, odnosno ukoliko se isti nepropisno odlaže i

privremeno skladišti na okolne površine, ovo pitanje predstavlja dodatan problem.

- **mogućnost drugih ekoloških akcidenata (curenja ulja, požari, odranjanja zemljišta itd).**

- Tokom rada građevinske mehanizacije u fazi izgradnje može doći do izlivanja ili curenja opasnih materija (gorivo, ulja i dr.), što može imati negativan uticaj na zemljište i organizme. Ovaj uticaj se može izbjeći primjenom odgovarajućih mjera zaštite te opreznim i odgovornim rukovanjem opremom.
- Požari predstavljaju veliki uticaj na biodiverzitet ovog područja. Požari mogu prouzrokovati ozbiljne štete šumskom i biljnog pokrivaču, što može imati dugotrajne negativne efekte na lokalnu faunu i floru.

Pravilnom organizacijom gradilišta, uz primjenu neophodnih mjera zaštite i poštovanje nacionalnih propisa kojim se reguliše oblast upravljanja otpadom, svi potencijalno nepovoljni uticaji, prvenstveno vezani za neadekvatno zbrinjavanje komunalnog, građevinskog i drugog otpada, uključujući nehotično curenje ulja i maziva na zemljište moraju biti svedeni na najmanju moguću mjeru.

U slučaju uticaja na floru i faunu trajanje aktivnosti nisu vremenski ograničene, uticaji su mogući dok traju grubi građevinski radovi, radovi na uređenju terena i sa finalizacijom izgradnje solarne elektrane, uticaj rada objekta na ekosisteme će biti lokalnog karaktera i stalan, a sa aspekta inteziteta neznatan do umjeren.

S obzirom na promjenu korišćenja prostora, te na zasjenjenost koju će stvarati fotonaponski paneli, doći će do promjene prethodno prisutnih stanišnih tipova. Uprkos gubitku prostora zbog djelimične trajne prenamjene, očekuje se da će se (shodno gradaciji zasjenjenja) nakon određenog perioda, uspostaviti travnjačke i ruderalne zajednice između panela.

U fazi funkcionisanja će se značajan broj prisutnih vrsta, prije svega beskičmenjaka i gmizavaca, kao i sitnih sisara vratiti na lokaciju gdje će polako zauzeti novonastali prostor.

Svi pomenuuti uticaji su lokalnog karaktera i mogu se očekivati u zoni kretanja vozila, te u zoni izgradnje i funkcionalnosti.

Uticaj na geološku sredinu

U toku izvođenja projekta neće doći do većih gubitaka i oštećenja geoloških, paleontoloških i geomorfoloških osobina predmetne lokacije, kao i njene šire okoline.

7.6.1. Gubitak i oštećenje biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa

Tokom pripreme i izgradnje, izuzev gubitka i fragmentacije staništa flore i faune, moguć je nepovoljan uticaj i na neke životinjske vrste, posebno na sisare, ptice i gmizavce zbog njihovog uznemiravanja, uklanjanja njihovih gnijezda ili prostora za skrivanje. Izgradnja solarne elektrane na projektom neće značajno uticati na entomofaunu ovog područja.

Ovakvi nepovoljni uticaji izraženiji su u vrijeme reproduktivne aktivnosti životinja. S obzirom da većina vrsta neće moći koristiti područje zahvata samo privremeno, odnosno da će navedeni uticaj prestati sa završetkom faze izgradnje, opisani uticaj procjenjuje se kratkotrajnim i zanemarivim. Takođe, predviđeno je da se pripremni radovi uklanjanja vegetacije obavljaju van perioda najveće reproduktivne aktivnosti životinja, a to je period od sredine marta do sredine jula mjeseca.

7.7. Uticaj na namjenu i korišćenje površina

Prostor planiran za realizaciju projekta pripada nenaseljenom i neplodnom zemljištu. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je donijelo Urbanističko – tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponske elektarne na predmetnoj lokaciji.

Planirani projekat neće imati većeg uticaja na namjenu i korišćenje površina, niti će imati uticaja na upotrebu poljoprivrednog zemljišta, jer ga na lokaciji nema.

Kako objekat u toku eksploatacije neće u vršiti emisiju zagađujućih supstanci, kao ni supstanci koje bi zagadile zemljište i vode to neće biti uticaja projekta na korišćenje okolnog prostora.

7.8. Uticaj na komunalnu infrastrukturu

U toku realizacije projekta doći će do određenog uticaja na putnu infrastrukturu zbog povećanog protoka saobraćaja, dok će uticaj na ostalu komunalnu infrastrukturu (električnu i telekomunikacionu mrežu) biti zanemarljiv. U toku eksploatacije objekta uticaj na komunalnu infrastrukturu biće zanemarljiv.

7.9. Uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu

Predmetni objekat neće imati uticaj na zaštićena prirodna i kulturna dobra jer na lokaciji Projekta kao ni u njenoj bližoj okolini ista ne postoje.

7.10. Uticaj na karakteristike pejzaža

Uticaji na pejzaž predstavljaju fizičke promjene koje su uzrokovane zahvatima koji utiču na karakter pejzaža i na način na koji se on doživljava.

Vizuelni efekti (aspekti) predstavljaju promjene vizure/vidika izazvani zahvatima, promjenama u ljepoti pogleda u kome uživaju oni koji imaju koristi od toga, kao i reakciju ljudi u odnosu na ove promjene.

Sliku predjela odlikuje prožimanje prirodnih, kultivisanih i urbanih struktura. Dosadašnji razvoj je doveo do promjena karaktera šireg predjela. Uništavanje autohtone vegetacije (sječa),

izgradnja objekata i saobraćajnica su najvažniji procesi koji su uticali na sadašnji karakter predjela.

Izgradnja Solarne elektrane će uticati na prirodne i antropogene pejzažne karakteristike promjenom načina korišćenja zemljišta.

Do promjena će doći usled:

- krčenja šikare i šumske vegetacije,
- postavljanja FN modula na montažne konstrukcije na platoima,
- izgradnje transformatorske stanice (TS),
- postavljanja zaštitnih ograda
- zauzimanja površine u svrhu formiranja zasada borovnica, kupina, malina i aronije.

Tokom izvođenja projekta doći će do zanemarivih uticaja na prirodnu morfologiju terena za potrebe izravnavanja terena, u zoni građevinskog zahvata za potrebe postavljanja FN modula na montažne konstrukcije.

Građevinski radovi će izmijeniti izgled područja za vrijeme gradnje, no budući da je ovaj uticaj privremenog karaktera, može se smatrati zanemarivim uz obavezno sprovođenje ovim Elaboratom predloženih mjera.

Izgradnja solarne elektrane zahtijeva raščišćavanje površina odnosno uklanjanje vegetacije u dijelu gdje se elektrana postavlja, kao i u dijelu izgradnje pratećih objekata i pristupnih puteva. Na taj način nastaju tzv. izgrađene odnosno antropogene površine koje u ovom slučaju mijenjaju prirodne odlike odnosno izgled lokacije nakon čega dolazi do trajnih promjena karaktera pejzaža ovog područja.

Izgradnjom solarne elektrane dolazi do vizuelnih karakteristika pejzaža, prvenstveno zbog promjene načina dosadašnjeg korištenja zemljišta. Izgradnjom Solarne elektrane doći će do unosa uzorka antropogenog karaktera izražene geometrijske forme u područje prvenstveno prirodnog karaktera. Što se vizuelne izloženosti predmetnog zahvata tiče, lokacija projekta se nalazi u blizini naselja Šipačno, te blizini puta Nikšić - Šavnik, stoga će projekat biti vizuelno izložen mještanima, kao i ljudima koji se kreću navedenom saobraćajnicom, zbog čega se vizuelna izloženost ovdje procjenjuje značajnom. Vidljivost projekta iz udaljenijih naseljenih mesta nije velika.

S obzirom na tamnu boju FN modula unijeće se određeni kontrast u prostor, te će na taj način dolaziti do izražaja u istom.

Vizuelni uticaj moguć je usled refleksije fotonaponskih panela. Faktor refleksije i procenat reflektovane energije zavisi najviše o uglu pada, te o talasnoj dužini (boji) svjetla. Generalno gledajući, veći potencijal za refleksiju imaju veći uglovi pada (glezano u odnosu na normalu na ploču), što u principu odgovara situaciji izlazaka i zalazaka Sunca. Refleksija kod FN modula je nepoželjna, pa se već pri dizajnu pokrovног stakla primjenjuju razna rješenja kako bi se smanjila refleksija, poput piramidalnih struktura na samoj površini. Uopšteno gledano, pri nižim uglovima pada (do 40°), refleksija je ispod 10%. Prema nekim istraživanjima, refleksija kristalnih Si panela je uglavnom oko 15%, do maksimalno 30% zavisno o uglu pada. U

poređenju s drugim materijalima (npr. vjetrobranskim staklima i sl.), refleksija panela je manja i primjenjene tehnologije nastoje istu umanjiti odnosno maksimalno povećati apsorpciju. Takođe, svaka refleksija ili odbljesak koji se može pojaviti je vremenski ograničen, budući da se konstantno mijenja i pozicija Sunca, a reflektovana svjetlost je uvijek manjeg intenziteta od apsorbovane.

Izgradnja predmetne solarne elektrane zahtijeva raščišćavanje površina odnosno uklanjanje vegetacije u dijelu gdje se elektrana postavlja, kao i u dijelu izgradnje pratećih objekata. Na taj način nastaju tzv. izgrađene odnosno antropogene površine koje u ovom slučaju mijenjaju prirodne odlike odnosno izgled lokacije nakon čega dolazi do trajnih promjena karaktera pejzaža ovog područja. Izvođenjem projekta doći će i do trajnih promjena u postojećim vizurama prostora, s obzirom na to da je lokacija sada neizgrađena.

S obzirom na sve navedeno, planirani projekt će uzrokovati promjene u izgledu i vizuelnoj percepciji pejzaža, na način da pejzaž prirodnog karaktera poprima antropogene karakteristike. Procjenujemo da je rizik od značajnog negativnog uticaja zahvata s vizuelnog aspekta umjerenog intenziteta.

7.11. Kumulativni uticaj

U blizini projekta nema izgrađenih objekata koji bi zajedno sa predmetnim mogli ostvariti kumulativni uticaj po bilo koji segment životne sredine.

Solarna energija jedna od najintenzivnijih tehnologija za proizvodnju električne energije u odnosu na zemljište, tako da i mogući značajni utjecaji na biološku raznolikost uključuju gubitak/fragmentaciju staništa i narušavanje ili preseljenje ugroženih vrsta.

Glavni uticaj na zemljište je trajna prenamjena. Osim prenamjene zemljišta, postoji opasnost i od emisije onečišćujućih materija u njega (čvrstih ili tečnih), što je izraženije tokom izgradnje projekta. S aspekta (trajne) prenamjene zemljišta kumulativni uticaj predstavljaju sve površine na kojima će se izgraditi objekti, usled čega će se te površine izgubiti svoju primarnu funkciju. Taj kumulativni uticaj nije vezan za specifičnu prirodu zahvata, već jednostavno predstavlja zauzimanje prostora (zemljišta) izgradnjom novih objekata.

Kako smo i naprijed istakli, prilikom rada koncentrisanih solarnih elektrana, postoji potencijalna opasnost od požara. Ako se vegetacija ne održava redovno, može postati potencijalni izvor požara. Treba napomenuti da je predmetno područje u prošlosti bilo pogodjeno požarima. Prirodni ekosistemi su izuzetno osjetljivi na promjene koje se dešavaju usled različitih prirodnih i antropogenih faktora, a požari predstavljaju posebno veliku prijetnju očuvanju biodiverziteta. Na istraživanom području postoje sastojine koje su djelimično ili potpuno ugrožene od požara.

7.12. Vizuelni uticaji

Izgradnjom SE i trajnom prenamjenom i zauzimanje prostora, doći će do unosa uzorka antropogenog karaktera izražene geometrijske forme u područje prvenstveno prirodnog karaktera. Uticaj efekat refleksije na fotonaponskim panelima je neutralisan, na taj način što je izvedba prednje strane panela anti-reflektivno zaštitno staklo. Procjenom vrednovanja uticaja može se konstatovati da će vizuelni uticaj biti lokalnog karaktera i stalan, a sa aspekta inteziteta mali.

7.13. Uticaj na upotrebu poljoprivrednog zemljišta i slično

Obzirom da ne predmetnoj lokaciji nema poljoprivrednog zemljišta, realizacija projekta neće uticati na upotrebu poljoprivrednog zemljišta.

8. OPIS MJERA PREDVIĐENIH U CILJU SPRJEČAVANJA, SMANJENJA ILI OTKLANJANJA ZNAČAJNOG ŠTETNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Zaštita životne sredine podrazumijeva trajnu zaštitu vrijednih prirodnih i stvorenih vrijednosti u cilju održavanja i poboljšanja kvaliteta sredine, teritorije projekta i šireg okruženja.

Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“ 75/18), propisana je obaveza da se uz svaki Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, moraju i detaljno predvidjeti mјere za ublažavanje ili eliminisanje uticaja. Takođe članom 10. Pravilnika o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, „Sl.list CG“ br.19/19, precizirano je koje se sve mјere moraju predvidjeti i sprovesti u toku izvođenja, korišćenja i u slučaju Incidenata ili prirodnih katastrofa.

U ovom poglavlju biće navedene mјere za procijenjene i navedene moguće uticaje iz poglavlja 7. ovog Elaborata, kao i eventualno druge mјere.

U cilju zaštite životne sredine neophodno je pridržavati se važećih zakonskih propisa i normativa.

Tehnologija izvođenja radova i upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti prilagođene komunalnim odlukama koje štite uslove planiranih objekata, očuvanje sredine i sanitarno-higijenske mјere za očuvanje prostora.

Tokom izvođenja projekta je neophodno pridržavati se važećih zakona u Crnoj Gori (navodimo osnovne zakone: Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 64/11 i 39/16), Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16, 73/19, 73/19), Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“, br. 34/14, 44/18), Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“ br. 25/10, 40/11, 043/15), Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Sl. list CG“ br.35/13), Zakon o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07, 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 055/16, 02/17, 80/17, 84/18), Zakon o upravljanju komunalnim vodama („Sl. list CG“, br. 2/17).

Pomenuti zakonski akti, kao i podzakonski dokumenti specificiraju mјere kojih se treba pridržavati u smjeru zaštite ljudi i životne sredine.

8.1. Mjere predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovi za njihovo sprovodenje

Mjere zaštite životne sredine predviđene zakonima i drugim propisima proizilaze iz normi koje je neophodno ispoštovati pri izgradnji objekta.

Osnovne mjere su:

- S obzirom na značaj objekta, kako u pogledu njegove sigurnosti tako i u pogledu zaštite ljudi i imovine, prilikom projektovanja i izgradnje potrebno je pridržavati se svih važećih zakona i propisa koji regulišu izgradnju.
- Ispoštovati sve regulative (domaće i Evropske) koje su vezane za granične vrijednosti intenziteta određenih faktora kao što su zagađenje vazduha, voda i nivoa buke, i dr.
- Obezbijediti nadzor prilikom izvođenja radova radi kontrole sproveđenja propisanih mjera zaštite od strane stručnog kadra za sve faze.
- Obezbijediti instrumente, u okviru ugovorne dokumentacije koju formiraju Nosilac projekta i izvođač, o neophodnosti poštovanja i sproveđenja propisanih mjera zaštite.

Elaborat zaštite na radu i Projekat protiv-požarne zaštite će definisati mјere zaštite u domenu svojih obaveza. Navedenih mјera je dužan da se pridržava i Nosilac projekta u fazi funkcionsanja objekat i izvođač radova tokom izgradnje.

Detaljne mјere zaštite koje su propisane odnosnim zakonodavstvom su navedene u sledećim poglavljima.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije primjenjena su savremena rješenja uz poštovanje važećih standarda i normi za svaku oblast, kao i uslovi nadležnih institucija. Sve radove na uređenju prostora i izgradnji objekata izvršiti prema verifikovanoj tehničkoj dokumentaciji.

Mјere zaštite predviđene prilikom izgradnje objekta

Mјere zaštite životne sredine u toku izgradnje objekta obuhvataju sve mјere koje je neophodno preuzeti za dovođenje kvantitativnih negativnih uticaja na dozvoljene granice, kao i preuzimanje mјera kako bi se određeni uticaji sveli na minimum.

U mјere zaštite spadaju:

- Prije početka radova gradilište mora biti obezbijeđeno od neovlašćenog pristupa i prolaza svih lica, osim radnika angažovanih na izvođenju radova, radnika koji vrše nadzor, radnika koji vrše inspekcijski nadzor i predstavnika Nosioča projekta.
- Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegova oprema ne utiče na treću stranu.
- Gradilište je potrebno ogradići.
- Prije početka radova i tokom formiranja gradilišta neophodno je obezbijediti privremene objekte, kao i svu infrastrukturu za potrebe izvođenja radova.
- Izvođač radova je obavezan da uradi poseban Elaborat o uređenju gradilišta, sa tačno definisanim mjestima o skladištenju i odlaganju materijala koji će se koristi prilikom izvođenja radova, o sigurnosti radnika i saobraćaja, kao i zaštite neposredne okoline kompleksa.

- Prije početka izvođenja zemljanih radova neophodno je očistiti cijelu lokaciju radi bezbjednosti procesa izgradnje. Čišćenje izvoditi ručno ili pomoću mašina bez upotrebe pesticida.
- Tokom izvođenja projekta je zabranjeno odlaganje bilo kakvog otpada ili otpadnih voda u vodotok.
- Izvođač radova je obavezan da izršiti pravilan izbor građevinskih mašina sa što manjom emisijom buke.
- Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbjedno - odgovarajuće mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu i za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu od ovlašćene organizacije.
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem maksimalnog smanjenja buke, kao i eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada.
- Vozila sa motorima na unutrašnje sagorijevanje moraju imati zvanični sertifikat o izduvnim gasovima. Sve građevinske mašine i prevozna sredstva moraju biti opremljena aparatom za početno gašenje požara.
- Tokom izgradnje osigurati stalnu količinu vode (cisterne) na gradilištu u funkciji zaštite šuma od požara.
- Postojeći put koristiti kao pristupni, a brzinu saobraćaja ograničiti na 10km/h, a i manje ako se to zahtjeva.
- Ukoliko se u toku izvođenja radova nađe na prirodno dobro za koje se predpostavlja da ima svojstva prirodnog spomenika, geološko-paleontološkog ili mineraloškopetrografskega porijekla, obavijestiti Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture i preuzeti sve mjere obezbjeđenja prirodnog dobra, do dolaska ovlašćenog lica.
- Za vrijeme vjetra i sušnog perioda redovno kvasiti material od iskopa, radi redukovanja prašine.
- Sav višak iskopanog zemljanog materijala koji je preostao nakon zemljanih radova treba vozilima odvesti na već određenu lokaciju.
- Prilikom spravljanja, transporta, ugradnje, njegovanja i kontrole betona izvođač je dužan da se u svemu pridržava ove tehničke dokumentacije, kao i odredbi važećih tehničkih propisa i standarda, odnosno Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton.
- Prilikom izvođenja radova na konstrukciji objekta u svemu se pridržavati važećih propisa i pravilnika iz oblasti građenja.

- Na gradilištu objekta treba postaviti sanitарne kabine u vidu montažnih PVC tipskih higijenskih toaleta i locirati ih na mjestima dovoljno udaljenim od ostalih objekata. Za dezinfekciju sanitarnog čvora treba koristiti TEGO-51, HALAMID i HOZOCID.
- Obezbijediti adekvatno prikupljanje otpada sa lokacije gradilišta. Opasni otpad se mora odvojeno sakupljati i predavati ovlašćenom sakupljaču, a sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada treba ugovoriti sa nadležnim komunalnim preduzećem.
- Radove obavljati radnim danima u vremenu od 08⁰⁰ do 18⁰⁰h, a u slučaju prekida izvođenja radova, iz bilo kog razloga, potrebno je obezbijediti gradilište do ponovnog početka rada.

Projektom su, a u cilju sprečavanja opasnosti i štete od električne instalacije jake struje predviđene mjere zaštite, a najvažnije su:

- Cjelokupna instalacija, zaštićena je od kratkih spojeva i preopterećnja odgovarajućih osigurača.
- Cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne prelaze dozvoljene vrijednosti. U vanrednim uslovima zaštita će isključiti odgovarajuće strujno kolo.
- Sva oprema je tako odabrana da je nemoguće slučajno dodirnuti djelove pod naponom, a za zaštitu od pojave previšokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem zaštitnog uzemljenja sa posebnim zaštitnim vodom, sistem TNS.
- Po završenoj montaži, a prije puštanja instalacije pod napon obavezno izvršiti mjerena:
 - otpora petlje,
 - efikasnosti izjednačavanja potencijala (otpor izmedju zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih djelova drugih instalacija ne smije preći vrijednost 2Ω na bilo kojem mjestu),
 - otpora uzemljenja.
- Cjelokupna elektro instalacija treba se izvesti prema priloženim planovima, ovim uslovima i važećim JUS propisima za izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje, odnosno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl.list SFRJ“ br. 53/88, 54/88 i 29/95).
- Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i biti prvakasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati.
- Po završetku radova, Izvođač treba da izvrši potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuće ateste.

Mjere zaštite u toku redovnog rada objekta

U analizi mogućih uticaja konstatovano je da u toku eksploatacije objekata neće biti većih uticaja na životnu sredinu, tako da nema potrebe za preuzimanjem većeg broja mjera zaštite.

Komunalni otpad će se odlagati u kontejnere, planirano je odvojeno sakupljanje otpada (plastika, staklo, papir, metal) u skladu sa Nacionalnim planom upravljanja otpadom i Novim Zakonom o upravljanju otpada (trenutno je u fazi Nacrta).

U analizi mogućih uticaja konstatovano je da u toku eksploatacije objekta neće biti većih uticaja na životnu sredinu, tako da nema potrebe za preduzimanjem većeg broja mjera zaštite.

U tom smislu potrebno je:

- Redovna kontrola električnih instalacija u objektu.
- Za održavanje odnosno čišćenje solarnih panela potrebno su: kante vode i parče sunđera, mekane krpe ili mekane četke za brisanje panela.
- Nije dozvoljena upotreba deterdženta jer oni oštećuju panele i negativno utiču na životnu sredinu. Može se ostaviti panele da ih osuši Sunce ili pokupiti kapljice vode sa mekom krpom.
- Pranje panela obavljati u hladnije doba dana, jer paneli mogu biti veoma topli kada su u potpunosti osunčani.
- Prije čišćenja solarnih panela iz bezbjedonosnih razloga potrebno je isključiti solarne panele, što se ostvaruje postavljanjem DC prekidača na inverteru u OFF poziciji.
- Ukoliko se mora hodati po panelima, isto raditi isključivo na sastavima 2 solarna panela, to jest ramovima. Hodanje po solarnoj ploči nije dozvoljeno.
- Vizuelni pregled vršiti jednom u 15 dana.
- Vizuelni pregled električnih komponenti sistema potrebno je vršiti jednom u 15 dana.
- Potrebno je angažovati sertifikovanu firmu za održavanje solarnih elektrana kako bi se izvršile sledeće aktivnostii:
 - Preventivno održavanje - jedan pregled godišnje i
 - Korektivno održavanje - na lokaciji po nastanku kvara/događaja.
- Redovno održavanje terena okolo objekta.

8.2. Mjere u slučaju incidenta

Osnovna mjera za izbjegavanja udesne situacije u toku izgradnje projekta je strogo pridržavanje navoda iz projektne dokumentacije koja definiše tehnologiju građenja.

Tokom izgradnje objekata može doći do incidentnih situacija u pogledu neadekvatnog postupanja sa građevinskim otpadom, prosipanju naftnih derivata iz građevinskih mašina ili neodgovarajućeg postupanja sa opasnim otpadom (bitumen, ulja i masti za podmazivanje, boje i lakovi; i njihova ambalaža).

Incidentna situacija koja se može javiti, koja je istina malo vjerovatna, je nekontrolisano odlaganje iskopanog materijala (odlaganje na mjestu koje nije definisano za ovu namjenu) koji bi mogao ugroziti radnike na realizaciji projekta, ali i izvršiti negativni vizuelni uticaj na prostor.

Ove incidentne situacije mogu imati značajniji negativni uticaj i na druge segmente životne sredine (podzemne vode, vazduh i sl.). Ukoliko dođe do ovakvih situacija, neophodno je obustaviti sve radove i hitno pristupiti saniranju incidentnih situacija.

Eventualno prosipanje naftnih derivata na lokaciji se takođe smatra ozbiljnom incidentnom situacijom. U slučaju izlivanja naftnih derivata, neophodna je hitna reakcija njihovog prikupljanja, te dalja remedijacija zagađenog zemljišta. Nadzor nad ovom aktivnošću mora da sprovodi ekološka inspekcija.

Mjere zaštite životne sredine u toku incidenta - prosipanja goriva i ulja pri izgradnji i eksploatacije objekta, takođe obuhvataju sve mjere koje je neophodno preduzeti da se incident ne desi, kao i preuzimanje mjera kako bi se uticaji u toku incidenta ublažio.

U mjere zaštite spadaju:

- Izvođač radova je obavezan da izvršiti pravilan izbor građevinskih mašina u pogledu njihovog kvaliteta - ispravnosti.
- Za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i propisa tehničke ispravnosti vozila.
- Tokom izvođenja radova održavati mehanizaciju (građevinske mašine i vozila) u ispravnom stanju, sa ciljem eliminisanja mogućnosti curenja nafte, derivata i mašinskog ulja u toku rada.
- Ukoliko dođe do prosipanje goriva i ulja iz mehanizacije u toku izgradnje objekta neophodno je zagađeno zemljište ukloniti sa lokacije, privremeno ga skladištiti u zatvorena burad, u zaštićenom prostoru lokacije, shodno Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 64/11 i 39/16) i zamijeniti novim slojem.

Materije koje mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posljedice smatraju se opasnim materijalima, i kao takvi, moraju se na poseban način skladištiti i njima rukovati s posebnom pažnjom. Lako zapaljivi građevinski materijali (lijepkovi, smjese raznih namjena, boje, razređivači, daske, grede, letve i dr.) moraju se na gradilištu skladištiti na mjestima udaljenim od toplotnog izvora, dok se njihovi otpaci i ambalaža moraju uklanjati na mjesta koja su obezbijeđena od požara i spremna za dalji transport, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala moraju se sprovesti zaštitne mjere predviđene važećim propisima o zaštiti od požara, što podrazumijeva i obezbjeđivanje ovih lokacija potrebnim brojem aparata za gašenje požara.

Neadekvatno rukovanje opremom i mehanizacijom, kao i zamjena djelova i instalacija koje mogu prouzrokovati zagađenje okoline (curenja raznih ulja, goriva i maziva) najstrože je zabranjeno. Servisne operacije na mehanizaciji ne smiju se izvoditi na ovoj lokaciji.

Prevozna sredstva i oprema, kojima se sakuplja, odnosno transportuje opasni otpad moraju obezbijediti sprečavanje njegovog rasipanja ili prelivanja, odnosno moraju ispuniti uslove utvrđene Zakonom o prevozu opasnih materija („Sl. list CG“, br. 33/14 i 13/18).

Incidentna situacija koja se tokom funkcionisanja može javiti, je nekontrolisano odlaganje otpadu koje bi moglo ugroziti okolno stanovništvo, ali i izvršiti negativni vizuelni uticaj na prostor.

Pravilnikom o metodologiji za izradu planova za zaštitu i spašavanje se utvrđuje sadržaj, usaglašavanje i ažuriranje planova za zaštitu i spašavanje od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških i dr. nesreća po kojima su dužni da postupaju državni organi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva i druga pravna lica prilikom izrade nacionalnih, opštinskih i planova za zaštitu i spašavanje privrednih društava i pravnih lica i preduzetnika. Neophodno je usaglašavanje ovih planova tako što se opštinski plan usaglasi sa nacionalnim planom, a opštine su dužne da dostave izvode iz planova privrednim društvima i drugim pravnim licima kako bi oni usaglasili svoje preduzetne planove sa njima.

Glavni rizici u fazi ugradnje solarnih panela su povezani sa radom uz često nepovoljne vremenske prilike (vrućina, hladnoća). Problem je i isključenje fotonaponskih panela pri održavanju elektrane jer dok su izloženi dejstvu Sunčevog zračenja proizvode električnu energiju. Pritom postoji opasnost od struga relativno malih vrijednosti koje mogu dovesti do reakcije mišića i predstavljati uzrok pada sa nosača panela.

Težina povrede i oštećenja ljudskog tkiva od električnog udara je određeno sledećim faktorima, vrsta električne struje:

- jednosmjerne ili naizmjenične,
- količine struje koja protiče kroz tijelo,
- trajanja vremena izlaganja električnom udaru,
- otpora tijela,
- naponskog nivoa.

U cilju sprječavanja ovih incidentnih situacija potrebno je pri instalaciji ili intervenciji na pojedinim djelovima solarne elektrane nositi: zaštitne rukavice, šlem, sigurnosni pojas.

Pri intervencijama na solarnim elektranama izbjegavati nošenje nakita.

Svi kablovi su dimenzionisani na nominalno vršno opterećenje u normalnom pogonu i u slučaju kratkog spoja. Instalacija će biti izvedena sa zaštitom od indirektnog napona dodira primjenog automatskog isklapanja strujnog kruga. Zaštita je predviđena rastavnim DC i automatskim AC osiguračima odgovarajuće nazivne struje i presjeka kablova pojedinih strujnih krugova odnosno njihovoj trajno dozvoljenoj struji opterećenja.

Presjeci provodnika su dimenzionisani prema vršnom opterećenju i dozvoljenom padu napona.

Radi zaštite od požara potrebno je:

- Svi materijali koji se koriste za izgradnju objekata moraju biti atestirani u odgovarajućim nadležnim institucijama po važećem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata i Propisima koji regulišu protivpožarnu zaštitu.
- Pravilnim izborom opreme i elemenata električnih instalacija, treba biti u svemu prema Projektu, odnosno treba obezbijediti da instalacije u toku izvođenja radova, eksploatacije i održavanje ne bude uzrok izbijanju požara i nesreće na radu.

- Redovno održavanje terena oko objekta radi sprečavanja širenja mogućih šumskih požara na objekat.
- Za zaštitu od požara neophodno je obezbijediti dovoljan broj mobilnih vatrogasnih aparata, koji treba postaviti na pristupačnim mjestima, uz napomenu da se način korišćenja daje uz uputstvo proizvođača.
- Nositelj projekta je dužan da vatrogasnu opremu održava u ispravnom stanju.

U konkretnom slučaju požar na električnim instalacijama nastaje usled nepravilnog izbora opreme, kratkog spoja ili preopterećenja. Pri izradi solarne elektrane koristiti će se negorivi materijali (aluminijum, staklo...) čime će se osigurati mjera zaštite od požara elektrane.

Glavna opasnost od pojave požara je kratak spoj koji nastaje zbog dotrajalasti i lošeg održavanja instalacija. Objekti solarnih elektrana spadaju u kategoriju objekata koji kao posljedicu direktnog udara groma mogu imati oštećenja na mjestu udara. U skladu sa PTN za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja i zahtjeva u skladu sa standardom EN 62305-1:20213 Zaštita od atmosferskog pražnjenja, kao za elektroenergetska postrojenja, bez proračuna se primjenjuje i nivo zaštite.

Fotonaponski paneli se postavljaju na podkonstrukciju u skladu sa podacima o iradijaciji na konkretnoj lokaciji pri čemu se ugao postavljanja bira na osnovu statičkog proračuna podkonstrukcije i klimatskih uslova lokacije. S obzirom na položaj fotonaponskih panela (otvorena krovna površina) i činjenice da su paneli od krova odvojeni negorivim čeličnim nosačima unutrašnja hidrantska mreža za gašenje požara se na ovakvim objektima ne predviđa.

Za gašenje mogućih požara će se koristiti ranije ugrađena protivpožarna oprema u objekta na kojem se postavljaju fotonaponski paneli.

Pri gašenju požara na fotonaponskim panelima treba voditi računa o činjenicama kao što su:

- uzeti u obzir period dana kada se intervencija dešava, jer su preko dana fotonaponski paneli izloženi Suncu i proizvode struju koja je prisutna u panelima i provodnicima, inverterima i ostraloj pratećoj instalaciji do priključka na elektrodistributivnu mrežu,
- prije intervencije treba provjeriti da li je u razvodnom ormaru isključen prekidač nakon čega je potrebno isključiti i AC prekidač inverteera (ukoliko ga inverter posjeduje), čime se eliminiše prisustvo naizmjeničnog napona,
- u cilju potpunog izolovanja inverteera potrebno je odvojiti i sve DC konektora sa panela,
- s obzirom na to da se kao poljedica požara javljaju ekstremne temperature koje mogu oštetiti konstrukciju i podkonstrukciju fotonaponskih panela treba izbjegavati kretanje kroz zonu postavljenih panela,
- povišena temperatura može izazvati paljenje aluminijuma kada gašenje vodom može usloviti termičku disocijaciju koja se manifestuje eksploziom vodonika koji se izdvaja iz molekula vode što uzrokuje eksploziju panela,
- požari na fotonaponskim panelima se ne šire velikom brzinom pa je gašenje ovih požara moguće i aparatima za početno gašenje požara, prije svega aparatima za gašenje uz prisustvo napona (CO_2 , suvi prah, hemijska sredstva...),

- pri gašenju vodom voditi računa da je rastojanje od panela najmanje 4m, kao da pritisak u mlaznici nije niži od 5 bara.

Prilikom primjene mjera zaštite od požara pridržavati se Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“ 13/07, 32/11 i 54/16).

8.3. Planovi i tehnička rješenja zaštite životne sredine

Mjere zaštite vazduha

Primjena savremenih i tehnički ispravnih mašina i vozila koje zadovoljavaju važeće standard u pogledu vrste i karakteristika motora, je osnovna mјera zaštite vazduha prilikom izgradnje objekta.

Realizacija projekta ne može imati značajnije uticaje na vazduh, odnosno ti uticaji su praktično zanemarivi.

Tokom realizacije na lokaciji projekta će se uvesti odgovarajuće mјere kontrole i upravljanja kako bi se kontrolisala emisija prašine. Građevinske operacije će se tako definisati da nema nepotrebnih kretanja materijala i opreme koji su potencijalni izvori stvaranja prašine (radi se o veoma malim količinama prašine usled radova na iskopu).

Vozila i mašine koje se koriste treba tako izabrati da podliježu najnovijim standardima emisije zagadživača. Takođe, tokom građevinskih radova, ova vozila i mašine treba stalno održavati u najboljem stanju. Bilo koji problem sa vozilima i mašinama, koji se može vizuelno uočiti, treba odmah razriješiti, na način da se odmah isključe iz rada i ponovo aktiviraju nakon dovođenja u ispravno stanje.

Tokom izvođenja projekta sve pogonske mašine moraju zadovoljavati norme standarda graničnih emisija EU Direktivom 2004/26/EC kojom su definisani emisioni standardi.

Mjere zaštite zemljišta

Aktivnosti koje će se obavljati na lokaciji tokom izgradnje će dovesti do prenamjene tla. Vršiće se stalna kontrola eventualnog iscurivanja ulja i goriva iz vozila koje rade na ovom projektu.

Otkopani, a neutrošeni materijal nije dopušteno odlagati na šumske i poljoprivredne površine, te "divlja" odlagališta, već na za to unaprijed određeno mjesto.

Neophodno je zaštitići sve djelove terena van neposredne zone radova, što znači da se van planirane, druge površine ne mogu koristiti kao stalna ili privremena odlagališta materijala, kao pozajmišta, te kao platoi za parkiranje i popravku mašina.

Neadekvatno rukovanje opremom i mehanizacijom, kao i zamena djelova i instalacija koje mogu prouzrokovati zagađenje okoline (curenja raznih ulja, goriva i maziva) najstrože je zabranjeno. Sve operacije na mehanizaciji mogu se izvoditi za na to određena mjesta

organizacionom šemom gradilišta, ili na kopnu, ali isključivo u skladu sa važećom regulativom o upravljanju otpadom.

Sve manipulacije sa naftom i njenim derivatima u toku procesa građenja, snabdijevanja mašina, neophodno je obavljati na posebno definisanom mjestu i uz maksimalne mjere zaštite kako ne bi došlo do prosipanja.

U skladu sa Zakonom („Sl. list CG“, br. 64/11, 39/16) uređuje se način upravljanja sa otpadom. Upravljanje otpadom zasniva se u skladu sa članom 5. Zakona o upravljanju otpadom na principima:

- održivog razvoja, kojim se obezbjeđuje efikasnije korišćenje resursa, smanjenje količine otpada i postupanje sa otpadom na način kojim se doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja;
- blizine i regionalnog upravljanja otpadom, radi obrade otpada što je moguće bliže mjestu nastajanja u skladu sa ekonomskom opravdanošću izbora lokacije, dok se regionalno upravljanje otpadom obezbjeđuje razvojem i primjenom regionalnih strateških planova zasnovanih na nacionalnoj politici;
- predostrožnosti, odnosno preventivnog djelovanja, preuzimanjem mjera za sprječavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi i u slučaju nepostojanja naučnih i stručnih podataka;
- „zagadivač plaća“, prema kojem proizvođač otpada snosi troškove upravljanja otpadom i preventivnog djelovanja i troškove sanacionih mjera zbog negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi;
- hijerarhije, kojim se obezbjeđuje poštovanje redoslijeda prioriteta u upravljanju otpadom i to: sprječavanje, priprema za ponovnu upotrebu, recikliranje i drugi način prerade (upotreba energije) i zbrinjavanje otpada.

U skladu sa članom 6. istog Zakona upravljanje otpadom sprovodi se na način kojim se ne stvara negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a naročito:

- na vodu, vazduh, zemljište, biljke i životinje;
- u pogledu buke i mirisa;
- na područja od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kulturna dobra).

Pod tretmanom građevinskog otpada podrazumijeva se: način obrade građevinskog otpada, selekcija građevinskog otpada, način privremenog skladištenja na gradilištu i eventualno reciklaža građevinskog otpada ukoliko se pokaže da takve mogućnosti postoje bez rizika po životnu sredinu i objekte na, i u blizini gradilišta.

Shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17 i 82/20), član 95, prilikom izvođenja radova lice koje vrši stručni nadzor je dužno da obezbijedi da izvođač radova obrađuje građevinski otpad nastao tokom građenja na gradilištu u skladu sa planom upravljanja građevinskim otpadom.

U fazi građenja je potrebno poštovati Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada („Sl. list CG“, br. 50/12). U skladu sa članom 4. Pravilnika građevinski otpad na gradilištu skladišti se odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.

Tokom funkcionisanja projekta, komunalni otpad će se odlagati u kontejnere u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ („Sl. list CG“, br. 64/11 i 39/16). Kontejnere će redovno prazniti nadležno preduzeće.

Mjere zaštite voda

Tokom izvođenja radova je zabranjeno odlagavanje/ispuštanje bilo kakvog materijala u vodne objekte. Na gradilištu se predviđa korišćenje propisanog sanitarnog čvora - WC kabina. Za organizaciju održavanja higijene na gradilištu (prostorije za ručavanje, sanitarni čvorovi i ostale pomoćne prostorije) zaduženi su organizatori rada na gradilištu.

Pritom se vodi računa o sledećem minimumu:

- WC kabina na 20 zaposlenih;
- Voda za piće i slavina za pranje ruku na 20 zaposlenih.

Projektom organizacije gradilišta će se predvidjeti uređeno odlaganje građevinskog otpada. Iz rečenog se može zaključiti da neće biti odlaganja bilo kakvog materijala na okolno zemljište ili druge površine čime bi se ugrozili površinski ili podzemni tokovi.

Mjere zaštite životne sredine u da bi se sprječili uticaji na vode su:

- Izvođač radova je obavezan da uradi Projekat uređenja gradilišta, sa tačno definisanim mjestima o skladištenju i odlaganju materijala koji će se koristi prilikom izvođenja radova, o sigurnosti radnika i saobraćaja, kao i zaštite neposredne okoline kompleksa.
- Prije početka radova i tokom formiranja gradilišta neophodno je obezbijediti privremene objekte (skladišta), kao i svu infrastrukturu za potrebe izvođenja radova.
- Radovi se moraju zaustaviti u slučaju obilnih kiša i zaštititi lokacije radova od poplavljivanja i ili od ispiranja.
- Sav višak iskopanog zemljanog materijala koji je preostao nakon iskopa ili nakon drugih radova treba vozilma odvesti sa lokacije na odobrenu lokaciju. Za ovo je odgovoran Nosilac projekta i Izvođač radova.
- Sve građevinske mašine i sredstva za rad potrebno je postaviti na bezbjedno - odgovarajuće mjesto s obzirom na vrstu posla koji se obavlja na gradilištu i za sva korišćena sredstva rada potrebno je pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o primjeni mjera i propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu od ovlašćene organizacije.

Praksa dobrog održavanja mora biti nametnuta od strane nosioca projekta i primjenjena od strane izvođača radova.

Mjere za zaštitu od buke

Usled izvođenja radova doći će do povećanja buke na lokaciji projekta i u njenom bližem okruženju. Povećanje nivoa buke je prouzrokovano radom građevinskih mašina.

Da bi se minimizirao uticaj buke tokom izvođenja radova, izvršiće se izbor građevinske opreme sa dobrim akustičnim karakteristikama(sva oprema kojom se izvode radovi mora biti u skladu sa Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljuju u promet i upotrebu („Sl. list CG“, br. 013/14); Limitiraće se vrijeme rada, i to od ponedjeljka do petka od 08^h do 17^h, subotom od 08^h do 13^h.

Emisije buke generisane radom mašina koje rade na otvorenom prostoru određene su Direktivom 2000/14/EC i 2006/42/EC.

Izvođač radova je dužan organizovati postavljanje gradilišta tako da njegova oprema ne utiče na treću stranu.

Ipak, očekuje se da će tokom izvođenja radova biti prekoračeni propisani nivoi buke u neposrednom okruženju lokacije, a u cilju smanjenja nivoa buke ne treba dozvoliti „prazan hod rada“ građevinskih mašina.

U toku izgradnje projekta, ne očekuju se situacije u kojima će nivo buke biti toliko iznad dozvoljenih vrijednosti da će eventualno biti potrebno postavljati privremene zvučne barijere, a prije svega zbog malog broja stanovnika u zoni uticaja.

Tokom izgradnje, buka na izvoru i u okolnom prostoru ima akustične nivoe koje su u skladu sa vrstom i lokacijom građevinskih mašina i opreme. Na buku na udaljenim lokacijama, utiče više spoljašnjih faktora, kao što su brzina i pravac vjetra, temperatura i prije svega, jačina vjetra i apsorpcija buke u vazduhu (u zavisnosti od pritiska, temperature, relativne vlažnosti, frekvencije buke), reljefa zemljišta i količine i tipa vegetacije.

Tokom funkcionisanja projekta ne predviđaju se posebne mjere zaštite od buke. Sva oprema koja će se instalirati mora biti u skladu sa Pravilnikom o oznakama usaglašenosti za izvore buke koji se stavljuju u promet i upotrebu („Sl. list CG“, br. 13/14).

Mjere za zaštitu stanovništva

Mjere koje su saopštene u prethodnim poglavljima, a odnose se na zaštitu vazduha, voda, zemljišta i zaštitu od buke, su praktično mjere koje treba sprovoditi i u cilju zaštite stanovništva.

Svakako, usled izvođenja radova doći će do povećanja buke na lokaciji projekta i u njenom okruženju. Povećanje nivoa buke je prouzrokovano radom građevinskih mašina. Da bi se minimizirao uticaj buke tokom izvođenja radova, izvršiće se izbor građevinske opreme sa dobrom akustičnim karakteristikama. Svi radovi će se izvoditi u dnevnim uslovima.

Zabranjeno je izvođenje građevinskih aktivnosti tokom noći.

Tokom funkcionisanja projekta ne očekuju se uticaji na lokalno stanovništvo, s obzirom na vrstu projekta, te nije potrebno sprovoditi posebne mjere zaštite.

Mjere za zaštite ekosistema

- Imajući u vidu projektom planirane aktivnosti, prvenstveno one koji se odnose na pripremne radove, a što je već navedeno, jasno je da će tokom izvođenja istih doći do trajnog gubljenja određenog dijela vegetacijskog pokrivača, kao i pojedinih životinjskih vrsta. U skladu sa tim se ne mogu predvijeti specifične mjere zaštite, napominjući da su uticaji stalnog karaktera, te da se tokom funkcionisanja projekta može očekivati obnavljanje dijela vegetacijskog pokrivača, te ponovno nastanjivanje pojedinih životinjskih vrsta.
- Potrebno je osigurati, kroz pažljivo biranje lokacije za gradilište, da remećenje životinja bude minimalno tokom građevinskih radova. Zbog mogućeg prisustva slijepih miševa, potrebno je pregledati šuplje drveće (koje im služi kao stanište) prije građevinskih radova. Na ovaj način će se obezbjediti i adekvatna zaštita reptila, vodozemaca, i malih sisara za vrijeme građevinskih radova.
- Ukoliko solarna elektrana prolazi na mjestu nadzemne kupe šumskog mrava (*Formica rufa*) dovoljno je pomjeriti mjesto baze za 1-2 m od kupe gnijezda. Ukoliko se prilikom kopanja podloge otvor prolaz u novootkriveni speleološki objekat, obavijestiti stručnjake (biospeleologe), koji bi ispitali dužinu speleološkog objekta i faunu u njemu.
- Ukoliko su neophodni radovi koji obuhvataju čišćenje, isto je potrebno izvoditi ručno ili pomoću mašina bez upotrebe pesticida. Uklanjanja biljnog pokrivača (sječa drveća i šikare) duž projektnog područja izvršiti pažljivo, ograničavajući se samo na širinu Projektnog područja radi smanjenja stepena moguće fragmentacije i/ili degradacije staništa, u cilju očuvanja i životinjskih staništa i vrsta i ne narušavajući ekosistem u cjeline.
- Solarne elektrane obično zahtijevaju neki oblik upravljanja vegetacijom ispod i u prazninama između nizova solarnih panela. Strogo je zabranjeno uklanjanje "neželjene" vegetacije upotrebom herbicida ili prekrivanjem zemlje šljunkom kako bi se olakšao rad objekta. U prvom slučaju dolazi do zagađivanja zemljišta i

podzemnih voda, a u drugom može doći do unošenja alohtonih vrsta. Najpoželjnije bi bilo da se vrši košenje.

- Prilikom formiranja radnog pojasa i gradnje izbjegavati oštećivanje rubnih stabala i njihovog korijenja pažnjivim radom i poštovanjem propisanih mjera i postupaka pri gradnji.
- Zaštita solarne elektrane je takođe važna, posebno u pogledu male faune i gmizavaca. Preporučuje se postavljanje ograda visine minimalno 150 cm oko kompleksa solarne elektrane, i to sa početkom od 10-15 cm iznad tla, kako bi se formirao slobodan prostor koji omogućava nesmetan prolaz malih sisara i gmizavaca.
- Uklanjanje i sjeću drvenaste vegetacije, šikara, žbunja i drveća, sprovoditi van perioda gniježdenja, kako bi se zaštitila ornitofauna unutar Projektnog područja. Potrebno je obezbjediti, naročito u toku reproduktivnog perioda određenih vrsta ptica, što manje uznemiravanje vrsta koje gravitiraju na ovom području u skladu sa važećim propisima (Pravilnik o dozvoljenim graničnim vrijednostima nivoa buke u životnoj sredini, Sl. list CG, br. 75/06).
- Posjećena drvna masa unutar Projektnog područja, u cilju sprečavanja pojave požara, mora biti uklonjena. Zbog toga Nosilac projekta mora ostvariti saradnju sa Nadležnim organom.
- Kompletan suvišni materijal, kao i biorazgradivi otpad koji neće biti upotrijebljen tokom građenja, potrebno je sistematski odvoziti i deponovati na za to predviđenim lokacijama.
- Spriječiti rušenje postojećih napuštenih objekata (ukoliko istih ima) i kompenzacija staništa. Zапуšteni objekti (kuće, vikendice, poljoprivredni objekti i sl.) predstavljaju značajna skloništa za slijepu miševu tokom dnevnog mirovanja. Iste objekte, ukoliko nije moguće zaštititi ili izbjegići rušenje, kompezovati izgradnjom novih, za potrebe dnevnog mirovanja zaštićenih vrsta, tj slijepih miševa. Uz postavljanje tabli upozorenja, da se radi o objektima koji služe isključivo kao dnevna skloništa za slijepu miševu.
- Zabranjeno je paljenje bilo kojeg materijala na gradilištima ili u oblastima gdje je posjećena šuma.
- Pri rekultivaciji (ukoliko ista bude vršena) ne koristiti vrste koje nisu elementi flore ciljnog područja. Zabranjena je introdukcija alohtonih i invazivnih vrsta.
- Takođe, u toku eksplatacije, a u cilju manjeg uticaja buke na faunu prostora, potrebno je stalno tehničko održavanje i kontrola mehanizacije.

- Prilikom osvjetljavanja objekta i okoline koristiti rasvjetu koja ima manju UV emisiju (ekološki prihvatljiva rasvjeta) da bi se izbjegla dezorientacija i privlačenje noćnih insekata iz okolnih područja.
- Treba ostaviti slobodan prostor između solarnih panela, umjesto da ih se postavlja kao jednu veliku cjelinu. Ovakav razmak između panela će smanjiti privlačnost za slijepu miševu i omogućiti da sunčeva svjetlost dopire do tla, čime će se očuvati prizemna vegetacija.
- Prilikom izgradnje solarnih panela i prateće infrastrukture, potrebno je pažljivo kontrolisati negativne uticaje na staništa putem monitoringa stanja biodiverziteta. U slučaju oštećenja okolnih staništa, treba poduzeti hitne konzervacijske mjere za njihovu obnovu. Nakon završetka radova, na temelju istraživanja treba razviti i sprovesti plan konzervacijskih mera. Ova mera se odnosi na cijelo područje i treba osigurati očuvanje i obnovu prirodnih staništa.
- Nakon završetka radova, važno je obići teren i identifikovati potencijalno invazivne vrste koje nijesu prirodne za to stanište te poduzeti mjeru za njihovo zaustavljanje prije nego se prošire.
- Takođe, važan je monitoring malih vodenih staništa (bunari, cistjerne i sl) s posebnim naglaskom na praćenju brojnosti vrsta koje ih nastanjuju, uključujući grčkog mrmoljka i žutotrbog mukača, ključne vrste za mrežu Natura 2000.
- Posebna pažnja treba se posvetiti kategorijama i kriterijumima za ptice, koristeći evropsku crvenu listu ptica i IUCN Crvenu listu kao smjernice. Takođe, prateći Crvenu listu ptica Crne Gore, može se bolje razumjeti status ptica na tom području i poduzeti odgovarajuće mjeru za njihovu zaštitu.
- Preporuka - postaviti skretače ptica na lokacijama za koje ornitolozi smatraju da su posebno kritične za date vrste.
- Preporuka - Sproveđenje monitoringa registrovanih zaštićenih vrsta, a i stanja populacije svih registrovanih vrsta, kao i kritičnih staništa. Prilikom izgradnje i tokom faze funkcionisanja solarne elektrane (u konsultaciji sa ekspertima) potrebno je vršiti nadzor populacija vrsta koje su definisane kao posebno značajne za monitoring na lokalitetima koji su označeni kao njihova staništa.
- Poželjno je imenovati stručno/a lice/a (biologe, ekologe, ing životne sredine i sl) koja će biti zadužena za proces praćenja sproveđenja preporučenih mera i koja će biti kontakt osobe za potrebe komunikacije sa nadležnim institucijama (npr u slučaju nekog ekološkog akcidenta).

Mjere odlaganja otpada

Tokom radova na izgradnji solarne elektrane, očekuje se nastanak (definicija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list Crne Gore“, br. 59/13 i 83/16) sledećih vrsta otpada:

- 02 01 07 biljni materijal
- 17 01 01 beton
- 17 02 01 drveni otpad uslijed korišćenja oplate
- 17 02 02 aluminijum
- 17 02 05 gvožđe i čelik
- 17 05 04 zemljište i kamen Ambalažni otpad:
- 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
- 15 01 02 plastična ambalaža
- 15 01 03 drvena ambalaža
- 15 01 04 metalna ambalaža
- 20 03 01 miješani komunalni otpad.
- 16 02 16 komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od 16 02 15*
- 16 02 14 odbačena oprema drugačija od 16 02 09* do 16 02 13*

Navedene vrste otpada, se prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list Crne Gore“, br. 59/13 i 83/16), ne smatraju opasnim otpadom.

Postupanje sa građevinskim otpadom koji će nastatu usled izvođenja radova se vrši u skladu sa „Pravilnikom o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada“ („Sl.list CG“, br. 50/12).

Građevinski otpad na gradilištu će se privremeno skladišti odvojeno po vrstama građevinskog otpada u skladu sa katalogom otpada i odvojeno od drugog otpada, na način kojim se ne zagađuje životna sredina.

Radi skladištenja otpada koji nastane tokom izvođenja, na gradilištu će se odrediti prostor za privremeno skladištenje građevinskog otpada. U okviru lokacije će do završetka izgradnje objekta biće obezbijeđen privremeni prostor površine oko 2000m². Privremeno odlagalište će biti ograđeno i obilježeno.

Građevinski otpad može se privremeno skladištiti na gradilištu do završetka građevinskih radova, a najduže jednu godinu (član 4., Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada („Sl. list Crne Gore“, br. 50/12). U ovom slučaju, površina će biti izolovana sa PVC koji će spriječiti prodor kišnice na projektovani način.

Građevinski otpad sa iskopom može se ponovo upotrijebiti za izvođenje radova na gradilištu gdje je nastao ukoliko zapremina otpada na prelazi 50m³. Preostali građevinski otpad, Nositac projekta ili izvođač radova (zavisno od Ugovora između njih), predaje sakupljaču građevinskog otpada ili neposredno postrojenju za obradu građevinskog otpada.

Nosilac projekta i Izvođač radova su dužni da postupaju u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada („Sl. list CG“ br. 50/12) propisuje se način vođenja evidencije otpada (količine i vrste otpada), sadržaj i način popunjavanja formulara o transportu otpada i način sačinjavanja godišnjih izvještaja o otpadu.

Proizvođač otpada/Izvođač radova je dakle dužan da sakupljanje, sortiranje i odvajanje otpada vrši na mjestu njegovog nastanka. Nosilac projekta mora obezbijediti da se sa gradilišta izdvoji opasan građevinski materijal radi sprječavanja miješanja opasnog sa neopasnim građevinskim materijalom.

Za upravljanje otpadom za sve radove tokom izgradnje objekta odgovoran će biti Nosilac projekta. Nosilac projekta i Izvođač radova (u skladu sa međusobnim ugovornim obavezama) će sav prikupljeni otpad koji nastane na gradilištu predavati ovlašćenom sakupljaču koji ima dozvolu za preradu i/ili zbrinjavanje otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. list CG“, br. 64/11 i 39/16).

O predaji otpada će se voditi Djelovodnik otpada (evidencija otpada) u svemu prema Pravilniku o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada „Sl. list CG“, br. 50/12.

U toku funkcionsanja objekta mogu nastati manje količine otpada uslijed kvarova, odnosno zamjene djelova na opremi. Zamijenjeni djelovi se sakupljaju i predaju ovlašćenom sakupljaču.

Komunalni otpad koji će nastajati tokom funkcionsanja će se reciklirati i odlagati u zasebne kontejnere, iz kojih će otpad preuzimati nadležno komunalno preduzeće. Komunalni otpad se dakle tretira u skladu sa „Zakonom o upravljanju otpadom“ („Sl.list CG“, br. 64/11 i 39/16).

Nosilac projekta je obavezan da izradi Planove upravljanja otpadom (građevinskim, opasnim i neopasnim) te da za svaki Plan pojedinačno pribaviti saglasnost nadležnog Organa u zavisnosti od količina, a sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. S obzirom na to da u Crnoj Gori, za solarne panele i pripadajuću opremu, nije definisana oznaka ove vrste otpada (shodno Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu moguće je izvršiti identifikovanje otpada prema tipu određivanjem oznake iz grupe 13, 15 i 16), Nosilac projekta je u obavezi da kada se steknu uslovi, odnosno kada se na nivou Države donesu odgovarajući propisi, izraditi odgovarajući Plan upravljanja otpadom i pribavi saglasnost nadležnog Organa u roku propisanom zakonom.

Generalno, polomljeni/oštećeni solarni paneli se mogu svrstati u grupu 16 02 - Otpad od električne i elektronske opreme (Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada, "Službeni list Crne Gore", br. 059/13, 083/16), ali upravljanje ovim otpadom nije regulisano Uredbom o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema ("Sl. list Crne Gore", br. 24/12).

Očekivani životni vijek FN sistema je 25 godina, nakon kojeg se oprema zamjenjuje novom. Korištena oprema se reciklira, s obzirom na to da se preko 95% poluvodičkih materijala i 90% stakla može reciklirati. Proces recikliranja za mono-kristalne i poli-kristalne FN module, kao i za FN module s tankim filmom usavršen je do te mjere da je primijeren za široku industrijsku

upotrebu. S druge strane, odlaganje FN modula na odlagalište otpada može biti potencijalna opasnost za vodu, tlo i vazduh. Nadalje, odlaganje FN modula dovelo bi do gubitka vrlo rijetkih elemenata, poput galijuma i indijuma i dodatnog iscrpljivanja ionako malih zaliha tih elemenata u budućnosti.

Mjere zaštite na radu pri izvođenju i transportu materijala

Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG”, br. 34/14), propisana je obaveza izrade normativa i uputstava za zaštitu na radu pri izvođenju svih radova koji mogu imati rizik po život i zdravlje radnika.

Tokom izvođenja projekta mogući uticaj na građevinske radnike se izražava kroz fizičku opasnost. Za radnike na lokaciji i posjetioce biće pripremljena procjena rizika i plan zaštite na radu. Procjena rizika i plan zaštite na radu obuhvataju bezbjednosna pravila koje se moraju sprovoditi na lokaciji, obuku, izdavanje i korišćenje ličnih zaštitnih sredstava, oznake za opasnost, obezbjeđenje mokrog čvora i čistih prostorija za jelo i piće.

Mjere pri izvođenju projekta

Prije izgradnje objekata izradiće se Projekat uređenja gradilišta kojim će se definisati neophodni sadržaji za izvođenje ovog projekta. Projektom će se definisati uređenje terena tokom izgradnje sa mjestima za privremeno odlaganje materijala koji će se koristiti za izvođenje.

Pri radu na izvođenju objekta moraju se strogo primjenjivati odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za ovu vrstu posla i mjerama zaštite na radu.

Opšta mjere zaštite odnosi se na pridržavanje posebnih mjera zaštite na radu sa primjenjenim vrstama građevinske operative.

Rukovaoci građevinskih mašina moraju biti lica sa odgovarajućom kvalifikacijom, i pri radu se moraju pridržavati uputstva za rukovanje građevinskim mašinama.

U vozilima se mora nalaziti aparat za gašenje požara.

Pregled građevinskih mašina vrše sami rukovaoci na početku rada i nedostatke u smislu tehničke neispravnosti upisuju u knjigu pregleda i obaveštavaju neposredno rukovodioca. Neispravna građevinska mašina ne smije se koristiti dok se ne otklone uočeni nedostaci. Rukovalac građevinske mašine mora biti snabdjeven svim zaštitnim sredstvima.

Shodno opisanim radovima tokom izvođenja, konstatujemo da ne postoji značajan rizik nastanka udesa. Rizici koji se mogu javiti tokom izvođenja se odnose na eventualno prosipanje/izlivanje na zemljište goriva iz građevinskih mašina koje izvode projekat ili usled loma panela koji se dopremaju na lokaciju (istovar, montaža). Izvođač radova mora biti spremna da odmah sakupi eventualno kontaminirano zemljište i panele i da ih preda ovlašćenom sakupljaču u skladu sa Planom upravljanja otpadom, kako smo prethodno naveli, koji je dužan da izradi. Navedeno nema alternativu.

Rizici koji se mogu javiti tokom izvođenja se odnose na eventualno prosipanje/izlivanje na zemljište opasnih materija iz građevinskih mašina i vozila za transport. U slučaju izljevanja ulja ili goriva iz radnih mašina tokom izgradnje objekata moglo bi doći do zagađenja zemljišta. U tom slučaju je potrebno sa zagađenim materijalom (kamen, zemlja) postupati kao sa opasnim otpadom (17 05 03* - zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance). S obzirom da na prostoru lokacije neće biti promjene ulja u motorima građevinskih mašina, kao ni njihovog servisiranja, eventualni rizici po osnovu njihovog izlivanja su spriječeni.

Iako je nemoguće predvidjeti iznenadne (incidentne) događaje, radi smanjenja posljedica od incidentnih situacija potrebno je uraditi plan intervencija za grupu mogućih rizika u situacijama kada se planirane mjere zaštite životne sredine u izgradnji pokažu kao neuspješne (npr. incidentno izlivanje goriva, ulja ili maziva koja koristi angažovana građevinska mehanizacija, lom panela i sl.).

Zaštitne mjere pri transportu

Motorna vozila koja služe za prevoz moraju biti registrovana su za javni saobraćaj. Sva vozila moraju biti tehnički potpuno ispravna. Upravljač vozila može biti lice koje ljekarska komisija proglaši sposobnim za taj posao, a koje ima položen ispit za kvalifikovanog upravljača vozilom i druge uslove u skladu sa odnosnim propisima.

Lična zaštitna sredstva i oprema

Na radnim mjestima gdje su radnici izloženi opasnostima, a ne postoji mogućnost sprovođenja tehničkih mjera zaštite, radnicima se moraju staviti na raspolaganje lična zaštitna sredstva i to: zaštitno odijelo, zaštitne cipele, zaštitne kožne rukavice, zaštitni opasač, zaštitni šlem, zaštitne naočari za rad na autogenom aparatu, pojasi sa zakivkama, zaštitna pasta za ruke.



Slika 8.3.-1. Zaštitna oprema koju treba nositi prilikom instalacije opreme

Svim radnicima na objektu kao zaštitna oprema se daje za zimski period krzneni prsluci, bunde ili vindjakne, kabanice po potrebi i kape.

Precizniji opis ličnih zaštitnih sredstava će se definisati Elaboratom zaštite na radu.

Mjere zaštite arheoloških lokaliteta i kulturnih dobara

U cilju zaštite arheoloških lokaliteta u čitavoj zoni zahvata koji se prikazuje ovim Elaboratom neophodno je poštovati odredbe Zakona o kulturnim dobrima („Službeni list CG“ broj 49/10 čl. 87 i 88), koje se odnose na slučajna otkrića - nalaze od arheološkog značaja. Ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavjestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.

Mjere održavanja solarnih panela pri funkcionisanju projekta

Održavanje solarne elektrane će biti definisano Ugovorom sa specijalizovanim firmama koje se bave ovim poslom.

Pranje, odnosno čišćenje panela će se vršiti vodom. Pranje panela deterdžentima ili drugim abrazivnim sredstvima nije dozvoljeno iz razloga njihovih oštećenja.

S obzirom na projektno rješenje kojim je obezbjeđen nagib 30° prema jugu, očekivano je da će kiša u najvećoj mjeri uklanjati nečistoće koje se mogu nakuniti na panelima. Međutim, tokom sušne sezone ili dužih razdoblja bez kiše, važno je panele vodom (bez upotrebe uređaja za povećanje pritiska vode ili mlaznica), bez upotrebe deterdženata. Preporučuje se čišćenje solarnih panela između dva i četiri puta godišnje, te da se to ne radi u vrijeme visokih temperatura, jer paneli ne bi trebalo da budu prevrući pri čišćenju.

8.4. Opšte mjere zaštite

Nosilac projekta je obavezan da u fazi daljeg funkcionisanja zadrži karakteristike koje su bile prezentovane u fazi projektovanja, u domenu parametara koji su bili mjerodavni za analize izvršene u ovom Elaboratu.

Takođe eventualno povećanje obima ove djelatnosti na predmetnoj lokaciji, ne može se izvršiti prije nego što se odgovarajućim analizama dokaže da takve izmjene neće imati negativnih uticaja na životnu sredinu.

Materije koje mogu prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posljedice smatraju se opasnim materijalima, i kao takvi, moraju se na poseban način skladištiti i njima rukovati s posebnom pažnjom.

Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala moraju se sprovesti zaštitne mјere predviđene važećim propisima o zaštiti od požara, što podrazumjeva i obezbjeđivanje ovih lokacija potrebnim brojem aparata za gašenje požara.

Održavanje Solarne elektrane će se sprovoditi prema preporučenim i garancijskim uslovima proizvođača opreme kako bi se postigla planirana proizvodnja i garantovani radni vijek projekta.

Projektom je predviđen protiv požarni sistem u skladu sa odnosnim propisima: Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“ br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18 i 63/18). Projekat protiv-požarne zaštite je definisao mjere u domenu svoje nadležnosti koje je neophodno izvesti prilikom izgradnje SE.

Onečišćenje poput prašine, polena i slično smanjuje učinkovitost FN modula čak i do 20%. Prirodni uticaj kiše, rose i vjetra nije dovoljan za valjano čišćenje modula, a zavisno o količini prašine koja će se zadržavati na FN modulima sprovodit će se suvo čišćenje koje podrazumijeva uklanjanje prašine specijalnim četkama ili krpama od mikrovlakana koje ne oštećuju FN module. Dinamika čišćenja zavisi o lokalnim uslovima (npr. izloženost većoj koncentraciji prašine), kao i količinama i raspodjeli kiše koja prirodno ispire FN module.

8.5. Druge mjere koje mogu uticati na sprečavanje, smanjenje ili neutralisanje štetnih uticaja na životnu sredinu

Nosilac projekta je obavezan da u fazi dalje eksploatacije zadrži karakteristike koje su bile prezentovane u fazi projektovanja, u domenu parametara koji su bili mjerodavni za analize izvršene u ovom Elaboratu.

Takođe, eventualno povećanje obima ove djelatnosti na predmetnoj lokaciji (promjena snage, promjena opreme i sl.), ne može se izvršiti prije nego što se odgovarajućim analizama dokaže da takve izmjene neće imati negativnih uticaja na životnu sredinu.

9. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Praćenje uticaja izgradnje i eksploatacije objekata na životnu sredinu je obaveza zagađivača, a koja proizilazi iz zakonskih propisa, prema Zakonu o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16 i 73/19). Dobijene podatke zagađivač dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Praćenje uticaja na životnu sredinu se sprovodi mjerjenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikatora stanja životne sredine i obuhvata praćenje prirodnih faktora, promjene stanja i karakteristike životne sredine.

9.1. Prikaz stanja životne sredine prije puštanja projekta u rad ili započinjanja aktivnosti na lokacijama na kojima se očekuje uticaj na životnu sredinu

Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu definisani su odgovarajućom zakonskom regulativom iz oblasti životne sredine.

Monitoring kvaliteta vazduha se sprovodi u skladu sa odredbama navedenim u Zakonu o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16 i 73/19), Zakonu o zaštiti vazduha („Sl. list CG“ br. 25/10, 43/15 i 73/19) i Pravilniku o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG“ br. 21/11. i 32/16.).

Monitoring voda se sprovodi u skladu sa odredbama navedenim u Zakonu o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16 i 73/19) i Zakonu o vodama („Sl. list CG“ br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17 i 84/18), Pravilnikom o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda ("Sl. list RCG", 25/19), Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG“, 52/19) i Pravilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“ br. 56/19).

Monitoring kvaliteta zemljišta se sprovodi u skladu sa odredbama navedenim u Zakonu o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16 i 73/19) i Pravilnikom o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG“, br. 18/97).

Monitoring buke se sprovodi u skladu sa odredbama navedenim u Zakonu o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16 i 73/19) i Zakonu o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG“, br. 28/11, 01/14, 2/18), Pravilnikom o metodama izračunavanja i mjerena nivoa buke u životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 27/14.) i Rješenja o utvrđivanju akustičkih zona u opštini Nikšić br.07-353-215, od 13.5.2013. godine.

Pored navedenog, potrebno je i povremeno praćenje biodiverziteta ispod i oko postavljenih solarnih panela.

9.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu

Kroz analizu mogućih uticaja objekata na životnu sredinu i kroz primjenu odgovarajućih mjera zaštite, zaključeno da se u toku izgradnje objekata ne mogu očekivati značajniji uticaji na kvalitet vazduha, voda i zemljišta, to se iz tih razloga ne predlaže posebno praćenje navedenih segmenata životne sredine.

Kroz analizu uticaja projekta na životnu sredinu i primjenu odgovarajućih mjera zaštite, zaključeno je da se u toku eksploataciji objekta ne mogu očekivati značajniji uticaji na kvalitet vazduha, voda, zemljišta i povećanja nivoa generisane buke.

Shodno vrsti projekta, smatramo da je potrebno vizuelno kontrolisati količinu prašine tokom zemljanih radova. Takođe, tokom izgradnje je potrebno pratiti upravljanje građevinskim otpadom.

Nosioč projekta i izvođač radova u toku izgradnje i eksploatacije objekta treba da upravljaju otpadom shodno Zakonu o upravljanju otpadom („Sl. list CG“ 64/11 i 39/16).

9.3. Mesta, način i učestalost mjerjenja utvrđenih parametara

Vizuelna kontrola se treba vršiti kontinuirano,a nadzor nad ovim aktivnostima je obaveza Nadzornog organa (prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata) na gradilištu.

Upravljanje otpadom treba pratiti kontrolisanjem dokumentacije o predaji otpada ovlašćenim pravnim licima koja imaju dozvolu za upravljanje ovom vrstom otpada. Nadzor nad ovim aktivnostima vrši Ekološka inspekcija.

9.4. Sadržaj i dinamika dostavljanja izvještaja o izvršenim mjerjenjima

Shodno vrsti preloženog monitoringa, vizuelna kontrola širenja prašine i upravljanje otpadom, smatramo da nije potrebno dostavljati izvještaje nadležnim organima.

9.5. Obaveza obavještavanja javnosti o rezultatima izvršenog mjerjenja

Shodno članu 59. Zakona o životnoj sredini, vlasnik objekta dužan je da rezultate monitoringa dostavlja nadležnom organu lokalne uprave i Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore.

9.6. Prekogranični program praćenja uticaja na životnu sredinu

Prekogranični program praćenja uticaja na životnu sredinu nije relevantan za ovaj projekat obzirom da Projekat ne može imati uticaje prekograničnih razmjera.

10. NETEHNIČKI REZIME INFORMACIJA

Vlada Crne Gore je Zaključkom broj: 07-322/23-4291/2 od 28.09.2023.godine izdala Urbanističko- tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore”, broj: 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 I 86/22) I članom 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca I drugih obnovljivih izvora (“Službeni list Crne Gore”, broj 114/22).

Izgradnja solarne elektrane planirana je na katastarskim parcelama: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784 , 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, Opština Nikšić.

Na ovoj lokaciji se planirana graditi fotonaponski sistem nominalne snage 195 MWp. Očekivana godišnja proizvodnja električne energije iz **SOLARNE ELEKTRANE**, snage **160 MW**-ta je **262,688 GWh**.

Priključenje solarne elektrane će se realizovati u skladu sa uslovima Crnogorskog elektroprenosnog Sistema – CGES.

Lokacija je izuzetno povoljna za izgradnju solarne elektrane, jer su zime na ovom području blage sa vrlo malo snijega, naročito poslednju deceniju. Lokacija prima količinu sunčevog zračenja od 1420 kWh /m².

U bližoj okolini predmetnog objekta ne postoje izvorišta vodosnabdijevanja. Takođe, drugih vodnih objekata kako na lokaciji, tako i u njenoj bližoj okolini, nema. Na predmetnoj lokaciji nema močvarnih djelova. Ova lokacija ne pripada zaštićenom području u bilo kom pogledu.

Na predmetnoj lokaciji nijesu registrovana nepokretna kulturna dobra.

Predmetnoj lokaciji pristupa se preko makadamskog puta.

SOLARNA ELEKTRANA obuhvata pet (5) nezavisnih cijelina u katastarskoj opštini Šipačno II (označene kao PD-1, PD-2, PD-3, PD-4 i PD-5.) Projektom se definiše ovo kao jedinstven energetski prostor. Svi prostori su povezani na jedno mjesto priključka u 400 kV-ni energetski sistem Crne Gore, preko vlastitog glavnog transformatora **SOLARNE ELEKTRANE** odnosa 400/35 kV i snage 250 MVA. Ovaj glavni transformator prenosnog

odnosa 400/35 kV i snage 250 MVA projektovan da se montira u katastarskoj opštini Šipačno II. Rastojanje između katastarskih parcela Šipačno II je više od 500 metara, čime nije narušena mogućnost zajedničkog povezivanja i proizvodnja električne energije bez gubitaka, osim onih koji su definisani kao gubici na opremi koja obuhvata cijeli projekat.

Izborom opreme solarni paneli, invertorsko transformatorskih grupa, stringova, kablova, srednjenačkih podzemnih kablova i ostale pomoćne opreme preko kojih se povezuju svih deset cjelina definisani su osnovni elementi Solarne elektrane.

Na osnovu proračuna dobijeni su osnovni podaci o snazi i proizvodnji u SOLARNOJ ELEKTRANI, kao i podaci o broju solarnih panela i broju Invertorsko Transformatorskih Grupa.

U **Invertorsko Transformatorskim Grupama (ITG)**, su fizički i funkcionalno integrirani glavni prekidači za pripadajuće grupe u svim **SOLARNIM PARKOVIMA** koji pripadaju **SOLARNOJ ELEKTRANI**. Glavni prekidač obezbjeđuje isporuku električne energije koja odgovara zahtjevima kvaliteta propisanim u Opštim uslovima za isporuku električne energije i standardu EN 50160. Fotonaponski sistem fotonaponske elektrane će biti povezan na prenosnu mrežu na način da ga mreža "vodi", odnosno održava frekvenciju i napon. U slučaju promjene napona i frekvencije izvan dozvoljenih granica, glavni prekidač će automatski isključiti proizvodni pogon i odvojiti ga od elektro prenosnog sistema. Nakon odvajanja, pod uslovom da se uklone uzroci narušavanja uslova paralelnog rada, djelovanjem automatike ili ručnim uključenjem ponovo će biti omogućeno paralelno uključenje fotonaponske elektrane na elektro prenosnu mrežu. Režim rada, odnosno princip upravljanja će biti određeni od strane Elektroprenosnog Sistema Crne Gore.

Izlazni napon na invertoru mora biti u granicama $\pm 5\%$ nominalnog napona, frekvencije $50\text{Hz} \pm 0,5\text{Hz}$.

Princip rada fotonaponske ćelije temelji se na direktnoj konverziji Sunčeve energije u električnu energiju putem fotoelektričnog efekta.

Prednosti solarnih sistema:

- sunčeva energija je besplatna i praktično neiscrpna
- tehnologija pretvaranja energije je čista
- visoka pouzdanost
- mali pogonski troškovi
- dug vijek trajanja fotonaponskih modula (>25 godina).
- tehnologija konverzije Sunčeve energije u električnu energiju u ovom momentu ima pogodnosti u odnosu na zelenu agendu Evropske Unije.

Nedostaci solarnih sistema:

- proizvodnja zavisi od osunčanosti
- potrebne su velike površine modula za jediničnu snagu elektrane

Solarna elektrana predstavlja elektroenergetsko postrojenje sastavljeno od 354552 fotonaponskih modula postavljenih na nosače od Al nerđajuće konstrukcije koja ima garanciju na brzinu vjetra od 27m/s i sniježni nanos 100kg/m². Kao takva potpuno opravdava sve neželjene klimatske uslove koji su na datoј lokaciji po izvještaju Hidrometeorološkog zavoda prava rijetkost.

U solarnoj elektrani, postrojenju povezanom na elektro-prenosnu mrežu, osnovni izvor energije je sunčev zračenje na solarnom modulu – iradijacija. Korištenjem fotoelektričnog efekta ostvaruje se pretvaranje sunčevog zračenja u jednosmjernu električnu energiju.

Korištenjem posebnih uređaja (invertera) vrši se pretvaranje električne energije iz jednosmjerne u neizmjeničnu električnu energiju koja se potom distribuira u elektro-prenosnu mrežu na visokom naponu 400 kV preko buduće TS.

Za maksimalan efekat proizvodnje električne energije iz solarne elektrane bitno je osigurati što bolje zadovoljavanje slijedećih parametara:

- a) što veće sunčev zračenje na solarном modulu – iradijacija,
- b) što bolji ugao upada sunčevog zračenja na solarne module,
- c) što manje zasjenčenje solarnih modula,
- d) što veća efikasnost invertera,
- e) što manji gubici u kablovima prouzrokovani padom napona,
- f) što manji gubici prouzrokovani povišenjem temperature solarnih modula.

Zbog povoljnog geografskog položaja na području Nikšićke opštine potencijali za proizvodnju električne energije su visoki. Tipična očekivana zbirna proizvodnja elektrane od 100 MWp instalisane snage iznosi oko 148000 GWh godišnje. Elektrana treba da radi paralelno sa Elektro-prenosnom mrežom na naponu 220 kV i bude stalno priključena na istu.

Osnovni tehnički podaci solarnog sistema:

- Pogonsko sredstvo: Sunce
- Instalirana snaga: 195 MWp
- Vršna snaga: 164 MW

- Nazivni napon invertora i TRANSFORMACIJE: 0,6/11,5/35 kV(MVPS 4000) i 35/400 kV otvoreno razvodno postrojenje i TS
- Nazivna frekvencija: 50 Hz
- Nazivni faktor snage: 1
- Način pogona: paralelno sa prenosnom mrežom
- Namjena: prodaja proizvedene energije po tržišnoj cijeni.

Izgradnja predmetne **SOLARNE ELEKTRANE** ne predstavlja izvor zagađenja vazduha, jer tokom rada nema emisija zagađujućih materija u vazduhu.

Otpad koji nastaje pri izgradnji elektrotehničkih instalacija jake struje spada u neopasni čvrsti otpad i nema karakteristike opasnog otpada. Otpad se javlja u fazi izgradnje objekta potiče od iskopa zemljišta. Međutim, kompletan iskopani materijal će se iskoristiti za popunjavanje i ravnanje terena, tako da neće biti otpada od iskopa.

Tokom perioda izvođenja zemljanih radova, u kopnenom dijelu lokacije izgradnje solarne elektrane i trafostanice, može doći do promjene zemljišta (sabijanja) uslijed korišćenja mehanizacije i opreme. Međutim, prostor planirane interevencije pripada uglavnom stabilnom terenu, pa izvođenje predviđenih aktivnosti neće bitnije ugroziti njegovu stabilnost.

U toku izvođenja radova nema kontinuiranog nastajanja bilo kakvog čvrstog otpada, čijim bi se neadekvatnim odlaganjem uslovile neke fizičke promjene na lokaciji ili zagađenje, a nema ni otpadnih voda čijim bi se neadekvatnim tretiranjem uslovila zagađenja ili promjena fizičkih karakteristika zemljišta.

Ispuštanje zagađujućih materija na lokaciji može da nastane usled rada mehanizacije u toku pripremnih radova: iskopa zemlje i dovoza potrebnog građevinskog materijala. Pošto se ne radi o velikom broju angažovane mehanizacije količina gasova nije velika. Sa druge strane, imajući u vidu da se radovi izvode u ograničenom vremenskom periodu, odnosno da su privremenog karaktera, isti neće bitno uticati na zagađenje životne sredine.

Trafostanica ne pruzrokuje promjenu kvaliteta vazduha.

Vibracije - Nivo vibracija na lokaciji projekta je veoma mali, tako da je uticaj vibracija na okolinu tokom izvođenja radova na predmetnoj lokaciji zanemarljiv.

Zračenja - u toku izgradnje objekta neće biti prisutno nikakvo zračenje, dok se u toku eksploatacije objekta pojavljuje određeni nivo elektromagnetskog zračenja. Iz tih razloga predmetni projekat mora biti projektovana, izgrađen i održavana na način da maksimalne vrijednosti jačine električnog i magnetnog polja na nivou tla koje emituje izvor u okolinu ne budu veće od maksimalno dozvoljenih vrijednosti.

Sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja sagledaće se preko mjera zaštite predviđenih zakonima i drugim propisima, mjera zaštite predviđenih prilikom izgradnje objekta, mjera zaštite u toku eksploatacije objekta i mjera zaštite u akcidentu.

Prilikom izgradnje i eksploatacije objekta **SOLARNE ELEKTRANE**, nosilac projekta je u obavezi da se pridržava svih mjera zaštite predviđenih prilikom izgradnje objekta, mjera zaštite u toku eksploatacije objekta i mjera zaštite u slučaju akcidenta, navdenih u ovom elaboratu.

Praćenje uticaja izgradnje i eksploatacije objekata na životnu sredinu je obaveza zagađivača, a koja proizlazi iz zakonskih propisa, prema Zakonu o životnoj sredini („Sl. list CG“ br. 52/16 i 73/19). Dobijene podatke zagađivač dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Praćenje uticaja na životnu sredinu se sprovodi mjerenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikatora stanja životne sredine i obuhvata praćenje prirodnih faktora, promjene stanja i karakteristike životne sredine.

11. PODACI O MOGUĆIM POTEŠKOĆAMA NA KOJE JE NAIŠAO NOSILAC PROJEKTA U PRIKUPLJANJU PODATAKA I DOKUMENTACIJE

U toku rada na izradi ovog dokumenta obrađivač je imao pristup dokumentaciji, koju je nosilac projekta izradio za potrebe projekta, koja je u velikom dijelu pokrila informacije potrebne za analizu uticaja na životnu sredinu.

Određenih teškoća na koje je naišao obrađivač u prikupljanju podataka i dokumentacije sastoje se u nedostatku podataka o stanju životne sredine sa tačne lokacije projekta, te smo stoga koristili podatke vezane za najbliže područje.

Imajući u vidu konkretan zahvat smatrali smo da za izradu elaborata procjene uticaja nije neophodno vršiti dodatna istraživanja, pa su iz tog razloga opisi segmenata životne sredine preuzeti iz postojeće dokumentacije, osim za segment biodiverziteta za koji su sprovedena terenska istraživanja lokacije.

Međutim i pored ovih nedostataka dobijena je i prikazana veoma jasna slika o trenutnom stanju životne sredine u okruženju projekta, na osnovu koje je zajedno sa projektnim parametrima te izvršenim istraživanjima, izrađen predmetni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

12. REZULTATI SPROVEDENIH POSTUPAKA UTICAJA PLANIRANOG PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU U SKLADU SA POSEBNIM PROPISIMA

Agencija za zaštitu životne sredine, sprovedla je postupak uticaja planiranog projekta na životnu sredinu u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG“ br. 75/18).

Nosilac projekta je Agenciji za zaštitu životne sredine, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu. Na bazi podnešenog zahtjeva Agencija za zaštitu životne sredine, je donijela Rješenje br.03-UPI-1659/7 od 11.12.2023. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Rješenje je dato u prilogu.

Pored mjera koje su predviđene za sprečavanje ili ublažavanje značajnih štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i mjere koje će se preduzeti u slučaju akcidenata, a koje su navedene u Elaboratu, navedeno je da će se sve akcidentne situacije koje se pojave rješavati u okviru Plana zaštite i spašavanja.

13. DODATNE INFORMACIJE I KARAKTERISTIKE PROJEKTA ZA ODREĐIVANJE OBIMA I SADRŽAJA ELABORATA

Ovaj dokument predstavlja Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, te se ne prikazuju dodatne informacije i karakteristike projekta za određivanje obima i sadržaja elaborata. U Elaboratu su navedene sve raspoložive informacije, tako da nema dodatnih informacija.

Prilikom vršenja iskopa treba sprovoditi stalan nadzor, te u slučaju arheološkog nalazišta prijaviti Konzervatorskom odijelu, a dalje iskope vršiti u skladu sa upustvima arheologa.

Takođe eventualno povećanje obima ove djelatnosti na predmetnoj lokaciji, ne može se izvršiti prije nego što se odgovarajućim analizama dokaže da takve izmjene neće imati negativnih uticaja na životnu sredinu.

14. IZVORI PODATAKA

Za potrebe izrade Elaborata kao literatura korišćena je sledeća dokumentacija

Idejni projekat izgradnje

Zakonska regulativa koja je korišćena pri izradi Elaborata:

- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18)
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17 44/18, 63/18 i 11/19 i 82/20)
- Zakon o životnoj sredini („Sl. list CG” br. 52/16 i 73/19)
- Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 75/18)
- Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG”, br. 54/16 i 18/19)
- Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG” br. 49/10, 40/11, 44/17 i 18/19). Zakon o vodama („Sl. list CG” br. 27/07, 22/11, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17, 84/18)
- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG” br. 25/10, 43/15 i 73/19)
- Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini („Sl. list CG”, br. 28/11, 01/14, 2/18)
- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. list CG” br. 64/11 i 39/16)
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG” br. 55/16, 74/16, 2/18 i 66/19)
- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16)
- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG” br. 34/14 i 44/18)
- Zakonom o prevozu opasnih materija („Sl. list CG” br. 33/14 i 13/18)
- Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list CG” br. 19/19)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičnih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke („Sl. list CG”, br. 60/11 i 94/21). Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 21/11 i 32/16). Pravilnikom o emisiji zagađujućih materija u vazduhu („Sl. list RCG” br. 25/01)
- Uredba o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u vazduhu iz stacionarnih izvora („Sl. list CG”, br. 10/11)
- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list CG”, br. 25/12). - Uredba o maksimalnim nacionalnim emisijama određenih zagađujućih materija („Sl. list CG” br. 3/12)
- Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i metodama za njihovo ispitivanje („Sl. list RCG”, br. 18/97).
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa površinskih voda („Sl. list CG”, 25/19)
- Pravilnik o načinu i rokovima utvrđivanja statusa podzemnih voda („Sl. list CG”, 52/19)

- Pravilnik o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju izvještaja o kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“ br. 56/19)
- Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada („Sl. list CG“ br. 59/13 i 83/16)
- Uredba o načinu i uslovima skladištenja otpada („Sl. list CG“ br. 33/13 i 65/15)
- Pravilnik o postupku sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cementa azbestnog građevinskog otpada („Sl. list CG“ br. 50/12)
- Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik za sakupljanje, odnosno transport otpada („Sl. list CG“ br. 16/13)
- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. list RCG, br. 64/17)
- Zakon o energetici („Službeni list Crne Gore“, br. 005/16 od 20.01.2016)
- Zakon o eksploataciji („Sl.list RCG“ br.55/2000)
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“ br.101/05)
- Zakon o standardizaciji („Sl. list SRJ“ br.30/96)
- Zakon o mernim jedinicama i merilima („Sl. List SRJ“ br.80/94)
- Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list RCG" br. 1/90)
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama - Zahtjevi za bezbjednost JUS N.B2.741/1989
- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Sl. list SFRJ“ 4/74)
- Propisi o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Sl. list SRJ“ br.41/93)
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1 kV do 400 kV, („Sl. list SFRJ“ br. 65/88)
- Pravilnik o izmenama pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 kV do 400 kV (Sl. list SRJ br. 18/92)
- Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na gradilištima, („Sl. list SRS“ br.21/89. god.)
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova („Sl. list. SFRJ“ br.6/92. god.)
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednjenačonskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom".(„Sl. list SRJ" br. 20/92)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica, („Sl. list SFRJ“ br. 13/78)
- Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica, („Sl. list SRJ“ br.37/95)
- Pravilnik o tehničkim merama za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona („Sl. list SFRJ“ br.7/71, 44/76)

- Pravilnik o tehničkim merama za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ" br.11/96)
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ" br. 74/90)
- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. List SFRJ" br. 53/88 i 54/88)
- Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SRJ" br. 28/95)
- Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Sl. list SRJ" br. 61/95)
- Tehnička preporuka za priključenje distribuiranih izvora u Crnoj Gori, Ministarstvo ekonomije, 2012
- Studija o priključivanju i radu distribuiranih izvora energije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore, 2012
- Tehničke preporuke EPCG – FC Distriucija
- Popis stanovništva iz 2011. godine
- Informacije o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2022. godinu, Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore
- Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 27/15)
- Monteiro Lunardi, M., Alvarez-Gaitan, J. P., Bilbao, J. I., Corkish, R.: A Review of Recycling Processes for Photovoltaic Modules, u: Solar Panels and Photovoltaic Materials, (ed.) Beddias Zaidi, IntechOpen, London, 2018.
- Kljajin, M., Opalić, M., Pintarić A.: Recikliranje električnih i elektroničkih proizvoda, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slabonski Brod, 2006.
- Bazna studija biodiverziteta (multidisciplinarni tim), 2023: Rezultati istraživanja biodiverziteta na području buduće solarne elektrane – Šipačno, Nikšić.
- Petrović, D et all., 2019: Katalog tipova staništa Crne Gore značajnih za Evropsku uniju. Podgorica, Banja Luka
- Pulević, V., 2005: Građa za vaskularnu floru Crne Gore - Dopuna "Conspectus Flora Montenegrinae" J. Rohlena, Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore, Podgorica. Posebna izdanja, kniga 2
- Vuksanović, S., 2016: Rasprostranjenje, horološka struktura i centri diverziteta balkanske endemične flore u Crnoj Gori. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet.

PRILOZI

Crna Gora
 VLADA CRNE GORE
 Broj: 07-332/23-4291/2
 Podgorica, 28. septembar 2023. godine

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Primljeno:		29.09.2023		
Org. jed.	Jed. kles. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	332	23-7531/1		

MINISTARSTVO EKOLOGIJE,
 PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
 Gospođa Ana Novaković Đurović, ministarka

PODGORICA

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 14. septembra 2023. godine, razmotrla **Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora („Službeni list CG“, br. 114/22), a po Zahtjevu „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d. o. o. Podgorica, koji je dostavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.**


S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće

Z A K L J U Č K E

1. Vlada je izdala Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, a u skladu s članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora („Službeni list CG“, broj 114/22), po Zahtjevu „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d. o. o. Podgorica.

2. Vlada ukazuje resornom ministarstvu da prilikom izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane upozna investitora na ograničenja elektro-distributivne mreže Crne Gore.

GENERALNI SEKRETAR



URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI

1.	URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI za izradu tehničke dokumentacije
	<p>za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora ("Službeni list Crne Gore", br.114/22).</p> <p>Lokacija je zemljište na kat.parcelama br.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 458, 1128, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 2088 (LN 101 u svojini Mijatović Tripka); • 481, 878/1, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 923 (LN 155 u svojini Radović Slobodana); • 879, 881, 903, 904, 905 (LN 80 u svojini Mijatović Radoja); • 1758/3, 1763, 1764 (LN 284 u svojini Mijatović Janka); • 912, 913, 914, 915, 1758/1, 1759, 1760, 1761, 1762 (LN 97 u svojini Mijatović Radovana); • 1758/4, 1765 (LN 287 u svojini Mijatović Rajka); • 1758/5 (LN 286 u svojini Mijatović Milovana); • 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1 (LN 140 u svojini Mićović Dejana); • 1821 (LN 74 u svojini Mijanović Blagote); • 1865 (LN 249 u susvojini Mijatović Radmila i Tripka); • 1868, 1897, 1906, 1907 (LN 250 u svojini Mijatović Tripka); • 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 (LN 76 u svojini Mijatović Deana); • 2089, 2090, 2091 (LN 207 u susvojini Trošović Miladina i Miloja); • 2092, 2093, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 (LN 208 u svojini Trošović Vlada) KO Šipačno II, opština Nikšić. <p>Prema dostavljenom Elaboratu o potencijalu sunčevog zračenja koji je urađen od strane Liming Project d.o.o. Podgorica, utvrđeno je da je instalirana snaga planirane elektrane 195 MWp, a vršna snaga 160 MW, dok je ukupna površina lokacije cca 228 ha.</p>
3.	Podnositelac zahtjeva: „ GREEN ENERGY INVESTMENT “ d.o.o. Podgorica
4.	Preporuke za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća
	<p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno sljedećim propisima, Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Službeni list SFRJ" br.74/90) i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Službeni list SFRJ" br.65/88 i "Službeni list SFRJ" br.18/92).</p> <p>Ukoliko se u istom ostvaruje tehnološki process – Promet ("pretakanje, utovar ili istovar...") opasnih materija (zapaljive tečnosti i gasovi) – postavljanje posuda – uređaja i instalacija sa zapaljivim tečnostima, gasovima i drugim medijima (u sudove pod pritiskom) za potrebe</p>

	<p>predmetnog tehnološkog procesa, u okviru objekta – kompleksa, potrebno je u skladu sa potrebnom tehničkom dokumentacijom (Arhitektonskim, Grđevinskim/sa ViK-om/, Elektrotehničkim (JS i SS), Mašinskim projektom i ostalom potrebnom tehničkom dokumentacijom izraditi i Elaborat zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16), Zakonom o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10, 31/10, 40/11 i 48/15), Pravilnikom o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (»Službeni list SFRJ« br.20/71 i 23/71), Pravilnikom o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištanju i pretakanju goriva (»Službeni list SFRJ« br.27/71) i Pravilnikom o izgradnji za tečni naftni gas i o uskladištanju i pretakanju tečnog naftnog gasea (»Službeni list SFRJ« br.24/71 i 26/71), Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene plate za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara (»Službeni list SFRJ« br.08/95), Pravilnikom o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (»Službeni list SFRJ« br.30/91) i ostalim tehničkim propisima, u čijem posebnom prilogu – grafičkom dijelu obraditi zone opasnosti i bezbjednosna rastojanja sa mjerama zaštite od požara, kao i obavezno projektovati spoljnu hidrantsku mrežu, a u zavisnosti od tehnološkog postupka i stepena opasnosti objekta na požar projektovati i unutrašnju hidrantsku mrežu.</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.</p> <p>Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p>
5.	Uslovi i mjere zaštite životne sredine
	Tehničkom dokumentacijom predviđjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu.
6.	Uslovi za pejzažno oblikovanje
	Uređenje otvorenih površina prilagoditi namjeni objekata, ambijentu i klimatskim uslovima. U početnoj fazi projektovanja sačuvati sve vitalne primjerke biljnog materijala i uklopiti ih u buduće projektantsko rješenje.
7.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati odredbe Pravila za funkcionisanje prenosnog sistema električne energije (»Sl. list CG«, br. 149/2022) – poglavlje IV. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA PRENOSNI SISTEM i mišljenja Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj: 30-20-6883 od 03.08.2023. godine i Crnogorskog elektroprenosnog sistema a.d. Podgorica broj: 7011-D/23-1904/2 od 26.07.2023. godine.
8.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije uslove priključenja na saobraćajnu infrastrukturu projektovati prema važećoj regulativi i mišljenja Uprave za saobraćaj broj: 04-7732/2 od 28.07.2023. godine i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Nikšić broj: 09-340-425 od 07.08.2023. godine.

9.	Uslovi za objekte koji mogu uticati na promjene u vodnom režimu
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18) i mišljenje Uprave za vode broj: UPI 02-319/23-157/2 od 27.07.2023. godine.</p> <p>Sastavni dio ovih UTU-a su i sljedeća mišljenja/uslovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica broj: 30-20-6883 od 03.08.2023. godine; • Uprave za zaštitu kulturnih dobara broj: 03-416/2023-2 od 02.08.2023. godine; • Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Opštine Nikšić broj: 09-340-425 od 07.08.2023. godine; • Uprave za gazdovanje šumama i lovište broj: 01-332/23-2479/4 od 01.08.2023. godine; • Crnogorskog elektroprenosnog sistema a.d. Podgorica broj: 7011-D/23-1904/2 od 26.07.2023. godine; • Uprave za vode broj: UPI 02-319/23-157/2 od 27.07.2023. godine; • Direktorata za zaštitu prirode Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj: 05-332/23-5713/3 od 27.07.2023. godine; • Agencije za civilno vazduhoplovstvo broj: 02/1-348/23-1580/2 od 10.08.2023. godine; • Agencije za zaštitu životne sredine broj: 03-D-2820/5 od 23.08.2023. godine; • Uprave za saobraćaj broj: 04-7732/2 od 28.07.2023. godine; • Ministerstva unutrašnjih poslova broj: 30-236/23-UPI-6158/2; • Ministerstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 14-332/23-17920/2 od 07.09.2023. godine.



Crna Gora
 Ministarstvo poljoprivrede,
 šumarstva i vodoprivrede

Broj: 14-332/23-17920/2

**Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma**

Primljeno: 08.09.2023.				
Org. jed.	Jed. klas znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
08-332	23-5713	15		

Adresa: Rimskitrg 46,
 81000 Podgorica, Crna Gora
 tel: +382 20 482 1034
www.gov.me/mpsv

7.9.2023. godine

Za: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Veza: Vaš akt broj 08-332/23-5713/2 od 27.7.2023. godine

Predmet: Mišljenje na nacrt UTU za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz sunca na zahtjev "GREEN ENERGY INVESTMENT" d.o.o. Podgorica

Poštovani,

Obratili ste se ovom ministarstvu aktom broj 08-332/23-5713/2 od 27.7.2023. godine za mišljenje na nacrt Urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz sunca na zahtjev pravnog lica " GREEN ENERGY INVESTMENT" d.o.o. Podgorica.

Lokaciju za izgradnju objekta, shodno dostavljenoj dokumentaciji, čine katastarske parcele u privatnom vlasništvu, evidentirane u listovima nepokretnosti br. 140, 207, 286, 74, 250, 101, 97, 249, 80, 287, 284, 208, 76, 155, KO Opština Šipčano II, Opština Nikšić.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, ovo ministarstvo je formiralo komisiju sa zadatkom da obide i utvrdi činjenično stanje i da o istom dostavi izvještaj. U dostavljenom izvještaju se u bitnom navodi da se predmetne parcele nalaze u mjestu Vojnik, KO Šipčano II, koja se nalazi na teritoriji Opštine Nikšić. Put do parcela je asfaltiran a sam prilaz do parcela je makadamskim putem. Parcele se nalaze na brežuljkastom terenu i po kulturi se radi o pašnjacima, livadama i šumi 5, 6, 7 klase, kao i o neplodnom zemljištu.

Na pomenutim parcelama nije moguće obavljanje intezivne poljoprivredne proizvodnje.

U vezi poljoprivrednog zemljišta koje je obuhvaćeno ovim zahtjevom ukazujemo da je članom 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl. list CG“ broj 15/92 i 21/2011) propisano da se poljoprivredno zemljište koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Izuzetno, poljoprivredno zemljište se može koristiti u nepoljoprivredne svrhe samo u slučajevima utvrđenim zakonom. Nadalje, istim zakonom je utvrđeno da su pravna i fizička lica koja iskoriščavaju poljoprivredno zemljište, dužna da ovo zemljište redovno i racionalno iskoriščavaju na način koji najviše odgovara prirodnim osobinama zemljišta i postojećim ekonomskim i agrotehničkim uslovima. Prilikom iskoriščavanja poljoprivrednog zemljišta, korisnici zemljišta obavezni su da preduzimaju mјere kojima se poboljšavaju njegova fizička, hemijska i biološka svojstva, sprečava smanjivanje površina poljoprivrednog zemljišta, kao i da se pridržavaju mјera zaštite i očuvanja čovjekove sredine utvrđenih posebnim propisima.

Nadalje, ovo ministarstvo je u postupku razmatranja zahtjeva imalo u vidu mišljenje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, dato Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma shodno nadležnostima i ovlašćenjima tog organa u pogledu gazdovanja šumama i šumskim zemljištem. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je utvrđila da se radi o šumama u privatnom vlasništvu i da shodno članu 6 Zakona o šumama tim šumama upravljaju njihovi vlasnici.

Kako se radi o izdavanju urbanističko tehničkih uslova za izgradnju elektroenergetskih objekata na bazi energije vjetra, što je u javnom interesu, ovo ministarstvo je mišljenja da zahtjev može ići u dalju proceduru, uz uslov primjene člana 38 Zakona o šumama (u pogledu

promjene namjene šuma i šumskog zemljišta), kao i uslov obaveznog dostavljanja podataka o potrebnim pristupnim putevima do lokacije i načinu priključenja solarne elektrane na postojeću elektroenergetsku mrežu ovom ministarstvu prije izdavanja građevinske dozvole, radi konačnog opredjeljivanja po zahtjevu.

S poštovanjem,

Ministar

Vladimir Joković



Obradile:
Nataša Božović *N.Božović*
Samostalna savjetnica I

Bojana Malidžan *B. Malidžan*
Samostalna savjetnica III

Odobrili:
Mr Dragan Orašević
Generalni direktor Direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvenu industriju

Mr Miroslav Čimbaljević
Generalni direktor Direktorata za poljoprivredu



Crna Gora

Uprava za gazdovanje šumama i
lovištima

**Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma**

Org. jed.	Ured klas. znak	Radni broj	Prilog	Vrijeme ist.
		08-332/23-5713	/7	

Adresa: M. Tošića br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 323 578
fax: +382 52 323 730
www.upravazasume.me

Broj: 01-332/23-2479/2

01.08.2023.godine

ZA: MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA pODGORICA

VEZA: Akt broj 08-332/23-5713/2 od 25.07.2023.godine

PREDMET: Mišljenje

Poštovani,

Obratili ste se Upravi za gazdovanje šumama i lovištima aktom 01-332/23-5713/2 od 25.07.2023. godine, u cilju dobijanja mišljenja po zahtjevu "GREEN ENERGY INVESTMENT" DOO Podgorica, za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarne elektrane, u zahvatu katastarskih opština Šipačno II, u Nikšiću.

Na osnovu istog dostavljamo Vam mišljenje područne jedinice Nikšić broj 01-332/23-2479/3, na upoznavanje i dalju nadležnost.

S poštovanjem,

PRILOG: Mišljenje PJ. Nikšić

D-no: 1 x Naslovu
1 x a/a

Kontakt osoba: Vitomir Tepavčević
Načelnik odsjeka za uređivanje šuma
Tel: 067-255-119
Email: vito.tepavcevic@cgsume.me





Crna Gora

Uprava za gazdovanje
šumama i lovištima

CRNA GORA	
UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA	
0108-5713	
Organizacioni jedinicu	Podredjeno
članak zena	vrijednost
01 332/23-2479/3	

Adresa:M. Tošića br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 323 578
fax: +382 52 323 730
www.upravazasume.me

PJ NIKŠIĆ

Br:03/13-332/23- 324/2

01. 08. 2023.god.

Za: Uprava za gazdovanje šumama i lovištima-Pljevlja;

N/R Direktor, Armin Mujević, dipl.ecc.

Veza: Dopisi br. 01-332/23-2479/2 od 25.07.2023.god.

Predmet: Mišljenje na Akt Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
br.08-332/23-5713/2- od 25.07.2023, sa zahtjevom „GREEN ENERGY
INVESTMENT“ – doo. Podgorica, za izdavanje urbanističko-tehničke
dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije
iz obnovljivih resursa, solarne elektrane u zahvatu KO „Šipačno II“-Nikšić.


Poštovani,

Obavještavamo Vas da predmetne parcele, predstavljene kroz Akt Ministarstva ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma, u zahvatu KO „Šipačno II“ - Opština Nikšić, nijesu u
državnom vlasništvu, za iste ne postoje Planski dokumenti, pa shodno Zakonu o šumama, Sl.
List CG 47/2015; čl. 6, stav 1 nijesu u sferi naše nadležnosti.

S' poštovanjem!

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a



Obrađivač: Relja Nikolić, dipl.inž.šum
Pozicija, Samostalni savjetnik II
tel: 067-255-887
email: relja.nikolic@cgsume.me



Crna Gora

Uprava za gazdovanje šumama i
lovištima

Broj: 01-332/23-2479/2

Adresa: M. Tošića br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 323 578
fax: +382 52 323 730
www.upravazasume.me

25.07.2023. godine

ZA: RUKOVODIOCA PODRUČNE JEDINICE NIKŠIĆ

VEZA: Akt broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine

PREDMET: ZAHTJEV

Poštovani,

Dostavljamo Vam akt Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj 08-332/23-5713/2 od 25.07.2023. godine, sa zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarna elektrana, u zahvatu katastarske opštine Šipačno II, u Nikšiću.

Molimo Vas da u što kraćem roku dostavite traženo mišljenje kako bi isto proslijedili na dalju nadležnost i odlučivanje.

S poštovanjem,

PRILOG: Akt broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023.

D-no: 1 x Naslovu
1 x a/a

Kontakt osoba: Vitomir Tepavčević
Tel: 067-255-119
Email: vito.tepavcevic@cgsome.me





Crna Gora
Uprava za saobraćaj

Broj: 04-7732/2
Podgorica, 28.07.2023.godine

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Adresa: IV Proleterske br. 19,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 655 052
fax: +382 20 655 359

Primljeno:	06.09.2023			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
08	332	23	5713	14

CRNA GORA
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

PODGORICA

PREDMET: „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o. Podgorica – mišljenje

OBJEKAT: Solarna elektrana – proizvodnja električne energije iz obnovljivih resursa


Uprava za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma br.08-332/23 – 5713/2 od 21.07.2023.godine za potrebe Investitora „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o. Podgorica, zavedenog u Upravi za saobraćaj br. 04-7732/1 od 26.07.2023.godine radi davanja mišljenje i propisivanja saobraćajno - tehničkih uslova za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa- solарne elektrane a shono članu 218c i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („SL.list“ br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22) i člana 17 Zakona o putevima (Sl.List CG“ br. 82/20 i 140/22) konstatiše sljedeće:

Predmetna lokacija u KO Šipačno II, opština Nikšić, planirana za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarna elektrana, nema dodirnih tačaka sa državnim (magistralnim i regionalnim) putevima. Saobraćajna povezanost se ostvaruje preko postojećih lokalnih saobraćajnica.

Shodno navedenom Uprava za saobraćaj izdaje pozitivno mišljenje po pitanju saobraćajne infrastrukture - državnih (magistralnih i regionalnih) puteva.

OBRADILI:

Radojica Poleksić, dipl.inž.grad.


Ljubica Božović, dipl.inž.geod.


DOSTAVLJENO;

- Naslovu x2
- U spise predmeta
- Arhivi





Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
n/r ministarke Ane Novaković Đurović

Adresa: IV proleterske brigade broj 19, Podgorica

Poštovana,

Obratili ste se Crnogorskom elektro distributivnom sistemu dana 25.07.2023. godine, u ime Investitora „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o Podgorica, zahtjevom broj 10-10-25954 (Vaš zavodni broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine) za mišljenje na dostavljeni Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora – solarne elektrane instalisane snage 160 MW.

Priklučenje solarne elektrane tražene snage nije predmet priključenja Crnogorskog elektro distributivnog sistema, već Crnogorskog elektroprenosnog sistema.

Napominjemo da prilikom projektovanja solarne elektrane, ukoliko se na parcelama nalaze distributivni vodovi da je potrebno poštovati Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodovoda nazineh napona od 1 kV do 400 kV („Sl. list SPJ“ broj 18/92). Svako eventualno izmještanje distributivnih vodova treba raditi u skladu sa članom 220 Zakona o energetici („Službeni list Crne Gore“, br. 5/2016, 51/2017 i 82/2020, 86/22).

Rukovodilac Sektora za pristup mreži,
Vladimir Babić, dipl. inž.



Dostavljeno:

- Naslovu
- Službi za obnovljive izvore energije
- a/a



Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Broj: 03-416/2023-2

Adresa: Njegoševa 85b,
81250 Cetinje, Crna Gora
tel: +382 41 232 153
e-mail: uzkd@t-com.me

Cetinje, 02. 08. 2023. godine

Postupajući po zahtjevu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine, zaveden kod ovog organa pod brojem 03-416/2023 od 25.07.2023. godine, za mišljenje na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, na osnovu čl. 218c Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", Risan 64/17, 71/14, 18/16, 31/18, 19/19, 82/20, 86/22, 04/23), daje

Primljen: 04. 08. 2023			
Org. jed.	Redni broj	Prioz.	Vrijednost
08-	332/03-5713/8		

M I Š Lj E Nj E

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju konstatovano je da se lokacija za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarne elektrane, planirana na katastarskim parcelama: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109, KO Šipačno II, opština Nikšić.

Uvidom u dokumentaciju Uprave utvrđeno je da na navedenoj lokaciji nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara.

U toku realizacije izgradnje objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, potrebno je poštovati odredbe čl. 87 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, („Sl. List Crne Gore“ 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), a sve u vezi slučajnih otkrića – nalaza od arheološkog značaja. Ukoliko se u toku izvođenja radova nađe na iste, obavezno o tome izvijestiti Upravu za zaštitu kulturnih dobara.

Shodno utvrđenom, sa aspekta nadležnosti ovog organa, može se nastaviti rad na izradi tehničke dokumentacije.

Obradili:

Miloš Jovanović, dipl. arhitekta – konzervator
Miloš Dragutinović, dipl. pravnik

Odobrila:

Dr Petra Zdravković, v.d. pomoćnice direktora



Dostaviti:

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;
- u spise predmeta.



Crna Gora
OPŠTINA NIKŠIĆ
 Sekretarijat za komunalne poslove i
 saobraćaj
 Broj: 09- 340 – 425
 Nikšić, 07.08.2023.godine



MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

*IV proleterske br. 19
 Podgorica*

Aktom br. 09-340-425 od 25.07.2023.godine koji je zaveden u Ministarstvu pod brojem 08-332/23-4821/2, obratili ste se za davanje mišljenja na Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa –solarne elektrane sa priključenjem na elektrodistributivnu mrežu u zahvatu katastarske opštine Šipačno II u Opštini Nikšić.

Mišljenja smo da dostavljeni nacrt UTU-a treba u skladu sa članom 2 stav 1 alineja 5 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora („Službeni list Crne Gore , br.114/22), kojim je propisano da je jedan od kriterijuma za ocjenu zahtjeva za solarnu, vjetro i hidro elektranu, koja se izgrađuje samostalno **obezbijeden pristupni put**, treba dopuniti sledećim:

Katastarske parcele na kojima se planira izgradnja solarne elektrane imaju **obezbijeden pristupni put**, koji je Odlukom o opštinskim i nekategorisanim putevima („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“, broj 36/15), definisan kao nekategorisani put u opštoj upotrebi, upisan u Registar – nekategorisani putevi u opštoj upotrebi pod rednim brojem 35. pod nazivom Raskrsnica sa magistralnim putem – Pišteta.

Pristupni put se nalaze na katastarskoj parceli broj 2189/1 KO Šipačno II, koja je upisana u LN 147 KO Šipačno II, u svojini Crne Gore, raspolažanje Opština Nikšić, u obimu prava 1/1, način korišćenja nekategorisani putevi.

Iz zone za izgradnju solarne elektrane treba izuzeti koridore u širini od 15 m sa obje strane javnih saobraćajnica (lokalnog puta i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi).

Komunikaciju kroz lokaciju elektrane planirati internim kolskim i kolsko-pješačkim saobraćajnicama širine min. 3,5m.

U slučaju povezivanja djelova solarne elektrane podzemno ispod lokalnog ili nekategorisanih puteva, kablove voditi kroz kablovice, na minimalnoj dubini od 1,0 m.

Predvidjeti zamjenu materijala u nasipu i ispitivanje nosivosti nasipa i posteljice prije asfaltiranja.

DOSTAVLJENO:

1 x Naslovni
1 x u spise predmeta
1 x a/a

OBRADILI:

Jasmina Bulajić dipl.ing.saobr. 
Milan Bošković dipl.ing.saobr. 


— SEKRETAR —
Vidak Krtolica dipl.ing.saobr.




Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Broj: 08-332/23-5713/2

UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA CRNE GORE	
Primijenio:	28.07.2013
Org. jedinica:	Prilog
Uoč:	Vrijednost:
01 332/23 949/1	

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Podgorica, 21.07.2023.godine

UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA CRNE GORE

PLJEVLJA

Aktom od 18.07.2023.godine „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o. Podgorica obratilo se zahtjevom za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarna elektrana, u zahvatu katastarske opštine Šipačno II, u Nikšiću.

S tim u vezi, dostavlja se na mišljenje **Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora ("Službeni list Crne Gore", br.114/22).**

Molimo da traženo mišljenje dostavite ovom ministarstvu u roku od 8 dana od dana prijema ovog akta, nakon čega Predlog uslova može biti upućen Vladi Crne Gore radi izdavanja urbanističko – tehničkih uslova.

MINISTARKA

Ana Novaković Đurović





Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministarka Ana Novaković Đurović

IV Proleterske brigade br.19,

81000 PODGORICA

Broj: 7011-D/23-1904/2

Podgorica: 26.07.2023.godine

Predmet: Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarna elektrana „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o. Podgorica II Nikšić

Poštovana,

Aktom broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine, koji je zaveden u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES-u) AD Podgorica pod brojem 3269/2023 od 25.07.2023. godine, obratili ste se zahtjevom za dostavljanje mišljenja na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarna elektrana u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravlinika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora („Službeni list Crne Gore“, br. 114/22).

Prethodno je zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavio „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o. iz Podgorice, za kapacitet cca 160 MW. Lokacija za izgradnju objekta je zemljište na katastarskim parcelama broj evidentiranim u listovima nepokretnosti broj 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipčano II Opština Nikšić.

Zakonom o energetici ("Službeni list CG", br. 5/2016, 51/2017 i 82/2020) predviđena je procedura koja počinje dostavljanjem zahtjeva za priključenje operatoru prenosnog sistema (CGES) od strane vlasnika objekta ili investitora u formi predviđenoj Pravilima za funkcionisanje prenosnog sistema (Pravila). U skladu sa članom 176, za proizvodne objekte snage veće od 50 kW, po dobijanju zahtjeva CGES izrađuje Analizu mogućnosti priključenja na sistem o trošku podnosioca zahtjeva, te nakon toga na osnovu optimalnog tehn-ekonomskog rješenja za priključenje, dostavlja prijedlog ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju u roku od 90 dana.

Sagledavajući stanje mreže, interesovanje potencijalnih investitora za izgradnju obnovljivih izvora

energije, veliki broj pristiglih zahtjeva za zaključenje ugovora o priključenju u skladu sa odredbama Zakona o energetici, obavještavamo Vas da u postojećem stanju prenosne mreže postoje ograničenja za priključenje novih elektrana. Sagladavajući postojeće stanje sasvim je izvjesno da će za priključenje novih elektrana biti potrebno uraditi određena pojačanja u prenosnoj mreži (izgradnja novih interkonektivnih dalekovoda ili neki veći zahvati na rekonstrukciji već postojeće mreže). Za izgradnju potreban je veoma dug vremenski period (prostorno planska dokumentacija kojom se stvaraju uslovi za gradnju, izrada projektne dokumentacije, pribavljanje odgovarajućih saglasnosti i dozvola za gradnju, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa koje može da traje vremenski dugo) što predstavljaju velika ograničenja za priključenje novih objekata (novih elektrana). Ukoliko potencijalni Investitor i pored naprijed navedenih ograničenja, čija je realizacija vremenski veoma duga, ima interesovanje za priključenje potrebno je nakon izdavanja UTU u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, obrati CGES-u zahtjevom za priključenje. CGES će nakon izrade Analize mogućnosti priključenja, dostaviti vlasniku odnosno investitoru i Ministarstvu uslove priključenja predmetne elektrane na prenosni sistem, budući da te uslove, zbog kratkih rokova, sada nije moguće izdati. Potrebno je u izdatim UTU, navesti da su uslovi priključenja na infrastrukturu izdati od strane CGES-a sastavni dio UTU.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR
Ivan Asanović dipl.inž.el.





Crna Gora
Uprava za vode

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Primljeno: 01.08.2023.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Rедни број	Prilog	Vrijednost
08-332	23-5713	4		

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 224 593
fax: +382 20 224 594
www.upravazavode.gov.me

Broj: UPI 02-319/23-157/2

27.07.2023.

ZA: **Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**

PREDMET: **Mišljenje na Nacrt urbanističko - tehničkih uslova**

Upravi za vode obratili ste se zahtjevom, broj: 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine, a u vezi zahtjeva Investitora „GREEN ENERGY INVESTMENT“ d.o.o. iz Podgorice, radi mišljenja na Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa - solarne elektrane, u zahvalu katastarske opštine Šipačno II, opština Nikšić, a u skladu sa čl. 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 63/18, 82/20 i 86/22) i čl. 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora („Sl. list CG“, br.114/22).

Uz zahtjev dostavljen je Nacrt urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za predmetni objekat i Elaborat o potencijalu sunčevog zračenja.

Uprava za vode, shodno Zakonu o vodama ("Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18), vezano za predmetni zahtjev daje sljedeće

MIŠLJENJE

U cilju pouzdane proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, kao i stvaranja tehničkih uslova za izgradnju solarne elektrane sa uklapanjem u elektrodistributivnu mrežu, Investitor se obavezuje prilikom projektovanja i gradnje predmetnog objekta, sa aspekta voda, da:

- za sve planirane aktivnosti predviđi adekvatno tehničko rješenje u cilju zaštite spječavanja eventualnog zagađenja površinskih i podzemnih voda;
- tehničkom dokumentacijom obuhvati odgovarajuće radove i mjere kojima će se sprječiti erozija tla, stvaranje jaruga, brazdi i klizanje terena usled izvođenja radova;
- prilikom projektovanja izgrađeni objekti ne smiju negativno uticati na status vodnih tijela, režim tečenja i morfologiju dna i odvijanje prirodnih procesa;
- projektom predviđi aktivnosti koje ne ugrožavaju vrijednosti ekosistema i zaštićenih prirodnih dobara;

- da se za djelove duž lokacije sa visokim oscilacijama podzemnih voda predvide mјere zaštite od dejstva podzemnih voda i poplava;
- pri izradi tehničke dokumentacije izvrši identifikaciju svih vodotoka, pritoka, vodnih i drugih objekata, uticaj planiranih radova i aktivnosti na vode, uticaj voda na buduće objekte i radove i predvidi način i eventualno dopunske mјere koje će obezbijediti zaštitu njihove stabilnosti i zaštitu režima voda;
- obezbijedi održavanje, rukovanje, kontrolu i servis opreme za kompletan period građenja;
- projektnom dokumentacijom obuhvati paralelna vođenja i ukrštanja sa svim vodotocima na predviđenoj trasi;
- izvrši identifikaciju svih ukrštanja trase sa konkretnim zonama sanitarne zaštite postojećih izvorišta, kao i mјere zaštite koje se moraju poštovati u tim zonama;
- kod potencijalnih izvorišta izbjegavati građevinske poduhvate u slivu izvorišta, te maksimalno izbjegavati bilo kakve intervencije u zonama, koje bi hidrogeološka analiza identifikovala kao užu zonu zaštite budućeg izvorišta;
- prilikom projektovanja i izgradnje pristupnih i veznih saobraćajnica u slučaju da dođe do kontakta sa vodnim tijelima obratiti se nadležnom organu uprave za oblast voda kako bi utvrdili uticaj izgradnje istih na vodni režim i obrnuto;
- predmetne radove sproveđe u skladu sa važećom legislativom i reaguje promptno u slučaju eventualnog akcidenta.

Za sve dodatno stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Vesna Bajović



Dostavljeno: Naslovu;
 Službi uprave;
 a/a.



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma

Broj: 05-332/23-5713/3

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Podgorica, 27.07.2023.godine

Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme

OVDJE

Predmet: Postupanje po zahtjevu za dostavljanje mišljenja na Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarna elektrana u zahvatu katastarske opštine Šipačno II u Nikšiću, podnositac zahtjeva GREEN ENERGY INVESTMENT doo Podgorica

Poštovani,

Postupajući po Vašem zahtjevu, broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine, za dostavljanje mišljenja na Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarna elektrana u zahvatu katastarske opštine Šipačno II u Nikšiću, ukazujemo da je uvidom u dokumentaciju Direktorata za zaštitu prirode utvrđeno da na predmetnom obuhvatu nema zaštićenih i potencijalno zaštićenih područja. Neophodno je naglasiti da se predmetni obuhvat nalazi u blizini IBA područja Nikšičko polje i Moračke planine i Maganik („Important bird area“), što može predstavljati ograničavajući faktor.

S obzirom na nedostatak informacija o prirodnim karakteristikama ovog područja, a u cilju adekvatnog sagledavanja prostora i u svrhu procjene mogućih negativnih uticaja, smatramo da je potrebno izraditi Studiju postojećeg stanja biodiverziteta.

S poštovanjem,

GENERALNA DIREKTORICA DIREKTORATA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Tamara Brajović





Crna Gora
AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Broj: 02/1-348/23-1580/2
Podgorica, 10-08-2023

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Primljeno: 14.08.2023.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Rедни број	Prilog	Vrijednost
08-332/23-5713/2				

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
Gospođa Ana Novaković Đurović, ministarka

- Predmet:** Posebni urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju solarne elektrane KO Šipačno II, opština Nikšić
- Veza:** Vaš dopis broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine

Poštovana gospođo Novaković Đurović,

Dopisom broj 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023. godine (zavedenim u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo pod brojem 02/1-348/23-1580/1 od 27.07.2023. godine), obratili ste se Agenciji sa zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije, iz obnovljivih resursa – solarna elektrana, na kat. parcelama br. 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104 i 2109, KO Šipačno II, opština Nikšić.

S tim u vezi, po saznanjima i informacijama sa kojim Agencije za civilno vazduhoplovstvo raspolaže, utvrđeno je da u sklopu predmetne lokacije zahvata ne postoje objekti aerodromske infrastrukture ili objekti od značaja za vazdušni saobraćaj, na koje bi predmetna solarna elektrana mogla imati uticaj.

Uzimajući gore navedeno u obzir, informišemo Vas da iz domena vazdušnog saobraćaja, **nije potrebno navoditi posebne uslove**, koji bi trebali biti sastavni dio konačnih UT uslova za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, na gore pomenutim kat. parcelama.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu;
- a/a.





Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-2820/5

MINISTARSTVO EKOLOGIJA, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica
UI. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-2820/1 od 26.07.2023.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urabaniščko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 08-332/23-5713/2 kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za igradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, solarna 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, opština Nikšić, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore”, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore”, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrijanih gasova, upotrebo postrojenja sa motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem i ostali uređaji za sagorijevanje), uključujući i parne procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, solarne elektrane, KO Šipačno II, opština Nikšić, instalirane snage 195 MWp, a vršne snage 160 MW, to je neophodno da shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod Agencije za zaštitu životne sredine.



dr Milan Gazić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma

Primljeno:				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
08	332/23-5	13/17		



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481-801
fax: +382 20 481-833
email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

Broj: 30-236/23-UPI-6158/2

07.09.2023. godine
Podgorica

**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
PODGORICA**

Shodno Vašem zahtjevu broj: 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023.godine (podnesenom u pisarnicu MUP-a broj: 30-236/23-UPI-6158/1 dana 21.07.2023.godine), u prilogu akta Vam dostavljamo **MIŠLJENJE NA NACRT URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane sa priključenjem na elektroistributivnu mrežu - ukupne instalirana snaga planirane elektrane 195 MWp, a vršna snaga 160 MW, dok je ukupna površina lokacije cca 2.285.000 m², na katastarskim parcelama broj: Lokacija je zemljište na kat.parcelama br.: 458, 881, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, opština Nikšić, po podnosiocu zahtjeva – Investitora: "GREEN ENERGY INVESTMENT" d.o.o. Podgorica., Broj: 30-236/23-UPI-6158/2 od 07.09.2023. godine.

Obradili:



Nikola Goljević – Samostalni savjetnik II

Šef Odsjeka:



Goran Samardžić

V.D. GENERALNOG DIREKTORA





Crna Gora
 Ministarstvo unutrašnjih poslova
 Direktorat za zaštitu i spašavanje

Broj: 30-236/23-UPI-6158/2

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
 81000 Podgorica, Crna Gora
 tel: +382 20 481-801
 fax: +382 20 481-833
 email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

07.09.2023. godine
 Podgorica

**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA
 PODGORICA**

Shodno Vašem zahtjevu broj: 08-332/23-5713/2 od 21.07.2023.godine (podnesenom u pisarnicu MUP-a broj: 30-236/23-UPI-6158/1 dana 21.07.2023.godine), kojim ste od ovog organa zatražili dostavu **Mišljenja na Naert urbanističko-tehničkih uslova** za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane sa priključenjem na elektrodistributivnu mrežu - ukupne instalirana snaga planirane elektrane 195 MWp, priključenjem na elektrodistributivnu mrežu - ukupne instalirana snaga planirane elektrane 195 MWp, priključenjem na elektrodistributivnu mrežu - ukupne instalirana snaga planirane elektrane 195 MWp, a vršna snaga 160 MW, dok je ukupna površina lokacije cca 2.285.000 m², na katastarskim parcelama broj: Lokacija je zemljište na kat.parcelama br.: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20 i 086/22), člana 85 i 89 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16 i 146/21), člana 13a Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Službeni list Crne Gore", br. 26/10, 40/11 i 48/15), i člana 18 Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/2014, 20/2015 i 37/17), daje sledeće:

M I Š L J E N J E

Prihvata se dostavljeni akt - NACRT URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA za izradu tehničke dokumentacije sa aspekta zaštite od požara, za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa – solarne elektrane sa priključenjem na elektrodistributivnu mrežu - ukupne instalirana snaga planirane elektrane 195 MWp, a vršna snaga 160 MW, dok je ukupna površina lokacije cca 2.285.000 m², na katastarskim parcelama broj: Lokacija je zemljište na kat.parcelama br.: 458, 481, 878/1, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 923, 1128, 1758/1, 1758/3, 1758/4, 1758/5, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1778/1, 1778/4, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1804/2, 1806, 1807, 1808, 1809, 1821, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846/1, 1865, 1868, 1897, 1906, 1907, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2109 KO Šipačno II, opština Nikšić, po podnosiocu zahtjeva – Investitora: "GREEN ENERGY INVESTMENT" d.o.o. Podgorica.,

Obradili:

Nikola Goljević – Samostalni savjetnik II

Šef Odsjeka:

Goran Samardžić

Miodrag Bešović
Kanceljat vlasnog osoblja
 V.D. GENERALNOG DIREKTORA